დამოუკიდებელი და ზეპარტიული

ASAVALI.GE ASDAS.GE

ასავალ დასავალი

2021 წლის
11 - 17 ოქტომბერი

N 42 1402

ფასი 3 ლარი
და 30 თეთრი

აბა, გაბედოს!

თამარ არღვლიანი:

თუ სააკაშვილს სიცოცხლე უნდა, არც ეცადოს ციხიდან გამოსვლას, თორემ მის მიერ გაუბედურებული ხალხი მაშინვე აუგებს წესს!

7

2-3

ჯაბა ხუბუა:

2

მიხეილ სააკაშვილმა დაამთავრა ისე, როგორც უნდა დაემთავრებინა — ამბობდა, ქინძი ვიყოო და საქართველოში ქინძთან და ოხრახუშთან ერთად შემოიტანეს!

დოდო აფრასიძე:

გარეწარ სააკაშვილს დახვრეტა ეკუთვნის!

6

თამაზ ბაკურიძე:

ბატონ ირაკლი ღარიბაშვილს ვეტყვი, რომ აჭარაში პოლიციის, უშიშროების, პროკურატურისა და სასჯელაღსრულების თანამშრომელთა უმეტესობამ ხმა ნაცებს მისცა!

12

კობა არაბული:

სააკაშვილისთვის მხოლოდ 6 წლის მისჯა ცინიზმი და ჩვენი ერის დაცინვაა!

10

ვახტანგ ხარჩილავა:

ნაცმოძრაობის, ანუ ქართული ფაშიზმის მხარდამჭერ ქართველს რატომ არ რცხვენია, როცა ამ თხემით ტერფამდე ნაძირალას ციხიდან გამოთრევაზე ფიქრობს!

4

ზაზა დავითაია:

„ქართულო ოცნებავ“, ხვდები, რატომ იმართება მეორე ტური? იმიტომ, რომ მე არ წავსულვარ არჩევნებზე!

8-9

ბესო მიქაავა:

უზენაესი საბჭოს ყოფილი დეპუტატები, რომლებიც სააკაშვილს მხარს უჭერენ, ირინა სარიშვილის თანამზრახველი და ზვიად გამსახურდიას მკვლელები არიან!

18-19

სამძიმარს ვუცხადებთ 2021 წლის 8 ოქტომბერს ბათუმში ტრაგიკულად დაღუპულთა ოჯახებს!

აურზაური საქინძეთში

სააკაშვილმა დაამთავრა ისე, როგორც უნდა დაემთავრებინა — ამბობდა, ქინძი ვიყოო და საქართველოში მწვანილმზიდი ტრაილერით ქინძთან და ოხრახუშთან ერთად შემოიტანეს!

მიხეილ სააკაშვილის საქართველოს ტერიტორიაზე შემოპარვას იმ ტრაილერით, რომლითაც ვინმე ელგუჯა ცომაია უკრაინაში მწვანილს ეზიდებოდა, ნაცსექტის წარმომადგენლები აფასებენ, როგორც გმირობისა და თავდადების აქტს.

სინამდვილეში, **მიხეილ სააკაშვილის საქართველოში შემოპარვა იმ ტრაილერით, რომლითაც ვინმე ელგუჯა ცომაია უკრაინაში მწვანილს ეზიდებოდა,** სიმხდალისა და გაუბედაობის აქტია.

საერთოდ, **სიმხდალისა და გაუბედაობის აქტები** სააკაშვილის ცხოვრების ლაიტმოტივია!

გაიხსენეთ 2008 წლის აგვისტოს დღეები: **ჯერ ჰალსტუხის ღეჭვა შიშისაგან აცახცახებული სააკაშვილის მიერ და მერე მისი მიწაზე ფორთხვა გორში, როცა რუსული თვითმფრინავის ხმა გაიგონა და ადგილიდან ისე მოკურცხლა, რომ თანმხლებმა მაღალი რანგის სტუმარმა — საფრანგეთის იმჟამინდელმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა ბერნარ კუშნერმა თვალიც ვერ შეასწრო.**

რაღა ბევრი გავაგრძელოთ, **სააკაშვილი მშიშარა კაცია** და მიუხედავად იმისა, რომ კიევი-თბილისის ავიარეისზე 2 ოქტომბრისათვის აღებული ბილეთის ფოტოც კი გამოაქვეყნა, საქართველოს მოსახლეობის დიდ ნაწილს მისი საქართველოში ჩამოსვლის მაინც არ სჯეროდა.

არ სჯეროდა კი არა, საქართველოს მოსახლეობის დიდი ნაწილი სრულიად დარწმუნებული იყო, რომ **ბუღლდედალი სააკაშვილი** ასე დემონსტრაციულად ჩამოსვლას ვერ გაბედავდა.

ასეც მოხდა!

განდიდების მანიით შეპყრობილ **სააკაშვილს,** რომელიც დავით აღმაშენებელსა და ჯორჯ ვაშინგტონს ედრება, პუტინის რეჟიმის ლიბერალი ოპოზიციონერის **ალექსეი ნავალნის** დარი გამბედაობა და სიმამაცეც კი არ აღმოაჩნდა!

მოგეხსენებათ, **ნავალნიმ** კაცურად შეასრულა ის, რაც თქვა — ბერლინიდან მოსკოვში ჩაფრინდა და შერემეტევოს აეროპორტში რუს სამართალდამცავებს თავი დააჭერინა! ეს მოხდა მიმდინარე წლის იანვარში, როცა მოსკოვში ე.წ. ნოვიჩოკით მოწამლული **ნავალნი** ბერლინში გერმანელმა ექიმებმა გადაარჩინეს და 5 თვეში ფეხზე დააყენეს; **გამოჯანმრთელების შემდეგ რუსმა ოპოზიციონერმა ჟურნალისტები შეკრიბა, ბერლინის აეროპორტში წაიყვანა და მოსკოვში დასაბრუნებელი ბილეთი პირდაპირ ეთერში, მთელი მსოფლიოს დასანახავად შეიძინა.**

ნავალნის მიერ მოსკოვში დასაბრუნებელი ავიაბილეთის პირდაპირ ეთერში შეძენა ცრუ მანევრი რომ აღმოჩენილიყო და იგი რუსეთის ტერიტორიაზე ტრაილერის კაბინაში დამალული შეპარულიყო, მისი, როგორც დისიდენტისა და პუტინის რეჟიმთან მებრძოლი პოლიტიკური ლიდერის ავტორიტეტი მყისვე ნაცარტუტად იქცეოდა!

საერთოდ, **ნავალნიზე,** როგორც პოლიტიკოსზე, დიდი წარმოდგენისა სულაც არ გახლავართ, მით უფრო, რომ საქართველოსთან მიმართებაში მისი განწყობა და პოზიცია კრემლის ველიკოდერჟავული და შოვინისტური დამოკიდებულებისაგან დიდად არ განსხვავდება, მაგრამ ფაქტია, რომ მას პოლიტიკური ლიდერისათვის ეგზომ აუცილებელი გამბედაობა და სიმამაცე აღმოაჩნდა!

ბრალდებული ელგუჯა ცომაია სასამართლო დარბაზში

მიხეილ სააკაშვილის დაკავება თბილისში, ელგუჯა ცომაიას ბინაში. 2021 წლის 1 ოქტომბერი

თანაც, გაითვალისწინეთ, რომ **ნავალნის** პუტინის რეჟიმის ციხე ელოდა და არა ისეთი უსაფრთხო და ევროპული სტანდარტების შესაბამისი პენიტენციური სისტემა, როგორიც დღეს საქართველოშია!

მოკლედ, **სააკაშვილმა** ვერ გაბედა იმდენიც კი, რამდენიც გაბედა **ნავალნიმ!**

სააკაშვილი საქართველოში კი არ ჩამოვიდა, არამედ ჩამოიცურცლა, რის შემდეგაც მას, როგორც პოლიტიკურ ლიდერს, იმ თხის ცურცლის ფასიც აღარა აქვს, რომელიც, არაერთი ადამიანის მტკიცებით, სამეგრელოს ყოფილმა პროკურატორმა როლანდ ახალაიამ თავის ჯეელობაში გააუპატიურა!

სავსებით სწორად აღნიშნა ევროპარლამენტარმა **მარინა კალიურანდიმ** — სააკაშვილმა ადამიანებს რუსთაველის გამზირზე გამოსვლისაკენ მოუწოდა, მაგრამ ხალხმა ეს არ გააკეთა, რაც ჩემთვის სიგნალი იყო, რომ მან პოლიტიკური ძალაუფლება დაკარგაო!

და მაინც, რა მიზანი ამოძრავებდა და რისი იმედი ჰქონდა საქართველოში ვინმე ელგუჯა ცომაიას მწვანილმზიდი ტრაილერით შემოპარულ სააკაშვილს?

ბოლო 9 წლის განმავლობაში ქართულ რეალობას მოწყვეტილი და თავფეხიანად პოლიტიკურ ილუზიებში გადავარდნილი ნაცბელადი, რომელსაც საქართველოდან **ნიკა გვარა-**

სააკაშვილი, როგორც პოლიტიკური ლიდერი, 2021 წლის 1 ოქტომბერს თბილისში, ვინმე ელგუჯა ცომაიას ბინაში, საბოლოოდ დამთავრდა, რადგან პოლიტიკურ ლიდერებს ისე არ იჭერენ, როგორც სააკაშვილი დაიჭირეს და პოლიტიკური ლიდერები თავიანთ ქვეყანაში მწვანილმზიდი ტრაილერის კაბინაში დამალულები არ იპარებიან!

კვირგვინოსნები

ირაკლი ღარიბაშვილი
საქართველოს პრემიერ-მინისტრი

ღრმა მწუხარებას გამოვთქვამ ბათუმში მომხდარი ტრაგედიის გამო და ვუსამძიმრებ დაღუპულთა ოჯახის წევრებსა და ახლობლებს. მათთან ერთად, ამ საზარელ ტრაგედიას სრულიად საქართველო გლოვობს. **ჩემი გადაწყვეტილებით, დაღუპულთა ხსოვნის პატივსაცემად, ორშაბათი, 11 ოქტომბერი გლოვის დღედ გამოცხადდება.** სახელმწიფო მომხდარის შედეგად დაზარალებულებს ყველა შესაბამის დახმარებას გაუწევს. **კანონის სრული სიმკაცრით დაისჯება ყველა პირი, ვისი ბრალეულობაც გამოიკვეთება.** შინაგან საქმეთა სამინისტრომ უკვე დააკავა სამი პირი და გამოძიება გრძელდება.

„ინტერპრესნიუსი“

გურამ მაჭარაშვილი
პარლამენტარი

ქვეყანაში ხილ-ბოსტნეულთან ერთად შემოიპარა ქვეყნის ყოფილი პრეზიდენტი. **მიხეილ სააკაშვილს** ყველა კარგად ვიცნობთ და ვიცით, რომ, მისი თანაგუნდელებისგან განსხვავებით, ერთ ადგილზე გაჩერება ძალიან გაუჭირდება, თუმცა, მოუწევს.

„აიპრესი“

კახა კახიშვილი
პარლამენტარი

როდესაც ვსაუბრობთ, რომ **მიხეილ სააკაშვილი** კარგ პირობებშია, ჩვენი დამსახურებაა — გვახსოვს ღირსებაშემლახველი დაკავებები, როდესაც ქალბატონებს ღამის პერანგებში ათრევდნენ.

ნამდვილად არ მიხარია ციხეში არავის ჯდომა, მითუმეტეს ამ სისტემის მინისტრი ვიყავი. მაგრამ მინდა, სხვაობა ნახოთ, როდესაც **ედუარდ შევარდნაძის** ხელისუფლების პოლიტიკური თანამდებობის პირები დაიჭირეს — **სულხან მოლაშვილი, მირცხულავა** და ა.შ. სად ისხდნენ, რა პირობებში, ჰქონდათ თუ არა მხარდამჭერებს მათთან შესვლის საშუალება და რას ფიქრობდა მათი ოჯახი — იმაზე კი არ ფიქრობდა, რა სასამართლო განიხილავს, რამდენ ბრალს დაუტოვებენ, იმაზე ფიქრობდნენ, იქიდან ცოცხლები გამოვიდოდნენ თუ არა; შეგნებულად ჩასვამდნენ ტუბერკულოზით დაავადებულ ადამიანებთან, თუ — არა.

„აიპრესი“

მამუკა ცოცერია
„ქართული ოცნების“ ზუგდიდის მერობის კანდიდატი

ზუგდიდი არ გახდება თანაზიარი, ავადსახსენებელ კასტილიან მანიაკთან ასოცირებულ ძალასთან.

„ინტერპრესნიუსი“



ალექსეი ნავალნის დაკავება მოსკოვში, შერემეტევოს აეროპორტში. 2021 წლის 17 იანვარი

განდიდების მანიით შეპყრობილ სააკაშვილს, რომელიც დავით აღმაშენებელსა და ჯორჯ ვაშინგტონს ედრება, პუტინის რეჟიმის ლიბერალი ოპოზიციონერის ალექსეი ნავალნის დარი გამბედაობა და სიმამაცეც კი არ აღმოაჩნდა!

მია და მისი სექტის სხვა წევრები არწმუნებდნენ — ხელისუფლება დასუსტებულია, სახელმწიფო ინსტიტუტები მოშლილია და შენი ჩამოსვლა „ქართულ ოცნებას“ მომენტალურად დაამთავრებსო, ფიქრობდა, რომ არამხოლოდ ქვეყანაში შემოპარვას შეძლებდა, არამედ იმდენსაც მოახერხებდა, რომ ქართულ პოლიციასა და სპეცსამსახურებს მისი სამალავისათვის ერთი-ორი დღის განმავლობაში მაინც ვერ მიეგნოთ, არჩევნების მეორე დღეს კი რუსთაველის გამზირზე ნაცების მიერ მოწყობილ მიტინგზე სრულიად მოულოდნელად გამოჩნდებოდა.

ცხადია, **სააკაშვილის მიტინგზე გამოჩენა ყველასათვის, მათ შორის, ხელისუფლებისთვისაც ნამდვილი შოკი აღმოჩნდებოდა და მერე პროცესები როგორც განვითარდებოდა, ძნელი წარმოსადგენი არ უნდა იყოს** — ბელადის ჩამოსვლით ფრთაშესხმული ნაცები ეგრევე რევოლუციაზე წავიდოდნენ, მათი რევანშის აღკვეთის თავი კი აღარც დემორალიზებულ ხელისუფლებას ექნებოდა და აღარც ნაცრეჟიმის მოწინააღმდეგე საზოგადოებას, რომელიც მიტინგზე მდგარი სააკაშვილის შემხედვარე ნამდვილ ფლუსტრაციასა და აპათიაში ჩავარდებოდა!

მოკლედ რომ მოვჭრათ, **სააკაშვილის მიზანი ერთგვარი პოლიტიკური ბლიცკრიგის ჩატარება იყო, რომელიც შოკში ჩავარდნილ ხელისუფლებას გონზე მოუსვლელად დაამხობდა,** თუმცა, ნაცი ბჭობდა და ღმერთი იცინოდაო — **ნაძალადევის რაიონში, ქვიშხეთის ქუჩაზე, ვინმე ელგუჯა ცომაიას ბინაში დამალული სააკაშვილი** სულ რამდენიმე პოლიციელმა ისე უხმაუროდ დააკავა, თითქოს მძიმე დანაშაულების ჩადენისათვის ძებნილი ექსპრეზიდენტი კი არა, წვრილმანი ხულიგანი ყოფილიყო, რომელიც დათვრა და მეზობლის ფანჯარას კენჭები ესროლა!

სააკაშვილი, როგორც პოლიტიკური ლიდერი, 2021 წლის 1 ოქტომბერს თბილისში, ვინმე **ელგუჯა ცომაიას** ბინაში საბოლოოდ დამთავრდა, რადგან პოლიტიკურ ლიდერებს ისე არ იჭერენ, როგორც სააკაშვილი დაიჭირეს და პოლიტიკური ლიდერები თავიანთ ქვეყნაში მწვანილმზიდი ტრაილერის კაბინაში დამალულები არ იპარებიან!

სხვათაშორის, სწორედ ამიტომ არის, რომ ავტორიტეტიანი საერთაშორისო ინსტიტუტები **სააკაშვილის** დაპატიმრებასთან დაკავშირებით ფორმალურ შეშფოთებასაც კი არ გამოთქვამენ!

ოფიციალურმა ვაშინგტონმა და ბრიუსელმა მშვენივრად იციან, რომ საკუთარ ქვეყანაში მწვანილმზიდი ტრაილერით შეპარული სააკაშვილის დაცვა, უბრალოდ, სირცხვილია!

რაღა ბევრი გავაგრძელოთ, სააკაშვილმა დაამთავრა ისე, როგორც უნდა დაემთავრებინა — ამბობდა, **ქინძი ვიყოო** და საქართველოში მწვანილმზიდი ტრაილერით **ქინძთან** და ოხრახუშთან ერთად შემოიტანეს!

ამით სააკაშვილის პოლიტიკურ მეორედ მოსვლასაც სამუდამოდ დაესვა წერტილი, რადგან სააკაშვილი ქინძია და არა – ნიახური, რომ ორჯერ მოვიდეს!

რაც შეეხება ნაცსექტისა და მისი მიმდევრების ბორგვასა და ხმაურს, რუსთავის ციხესთან **სააკაშვილის** გასამხნევებლად ჩატარებულ მცირერიცხოვან აქციებსა და ბელადის გასათავისუფლებლად დაანონსებულ „მასშტაბურ მიტინგს“, ამას მხოლოდ ერთი სახელი შეიძლება დავარქვათ — **აურზაური საქინძეთში!**

ჯაბა ხუბუა

კი მაგრამ, სააკაშვილი ციხიდან რომ გამოუშვან, მერე სადღა უნდა წავიდეს? სად უნდა გამოყოს თავი? საქართველოს რომელი ქალაქის რომელ ქუჩაზე უნდა გაიაროს?

აბა, ერთი გამოუშვით!

სააკაშვილი ვერ გაივლის თბილისის ქუჩებში, რადგან დედაქალაქში მას სანდრო გირგვლიანის, ბუტა რობაქიძის, ზურა ვაზაგაშვილის, გიორგი გამცემლიძის, გურამ შარაძის, გია კრიალაშვილის, ნიკა კვინტრაძის, სერგო თეთრაძისა და სულხან მოლაშვილის ოჯახის წევრები, მეგობრები და ახლობლები გადაეყრებიან!

სააკაშვილი ვერც აჭარაში გაივლის, რადგან იქ ბათუმში დახვრეტილი როინ შავაძისა და თბილისში, ნავთლუღის ავტოსადგურზე მოკლული სამი უდანაშაულო აჭარელი ბიჭის — მარად ართმელაძის, მურად გორგაძისა და რომან სურმანიძის ოჯახის წევრები, მეგობრები და ახლობლები შეეფეთებიან!

სააკაშვილი ვერც სვანეთში გამოჩნდება, რადგან იქ სპეცრაზმის მიერ ცემით მოკლული რევაზ ცალანის, რომან შამათავას მიერ დახვრეტილი და ზღვაში ჩაძირული დათო ცინდელიანისა და ბარამიძის თაოსნობით განადგურებული აფრასიძეების ოჯახის წევრებთან, მეგობრებთან და ახლობლებთან მოუწევს შეხვედრა!

სააკაშვილი ვერც სამეგრელოში გაისეირნებს, რადგან იქ ახალაიების, მეგის ქარდავასა და კოხტა კოდუას მიერ ნაწამები ადამიანები, ყავარჯნიანი ჯალათის თემურ უბირიას მიერ ოდიშის ტყეში გაუპატიურებული ბიჭების ოჯახის წევრები, მეგობრები და ახლობლები შეეჩეხებიან!

ერთი სიტყვით, **საქართველოში არ არსებობს კუთხე და კუნჭული, სადაც სააკაშვილს რეჟიმის მიერ გამწარებული ადამიანები არ დახვდებიან და პასუხს არ მოსთხოვენ** ეკლესიების ნგრევის გამო, ორდღიან ომში დაკარგული 150 ქართული სოფლის გამო, მშვიდობიანი აქციების დარბევისა და ცემით მოკლულ მომიტინგეთა ცხედრების მაღაზიის სახურავზე შელაგების გამო, ციხეებში პატიმრების წამებისა და გაუპატიურების გამო, ბიზნესის არნახული ტერორის გამო, ფაშისტური გესტაპოს ტიპის პოლიტიკური პოლიციის შექმნის გამო, სიკვდილის ბრიგადების თარეშისა და უდანაშაულო ადამიანების ქუჩაში დახვრეტის გამო, პროკურატურისა და სასამართლო სისტემის პარტიულ ქვედანაყოფებად გადაქცევის გამო, სახელმწიფო ბიუჯეტის გაძარცვის გამო და სხვა უამრავი რამის გამო, რაც საქართველომ და ქართველმა ხალხმა სააკაშვილის ანტიქართული და ანტიადამიანური მმართველობის პირობებში იწვნია!

სააკაშვილის საქართველოში კურდღელივით შემოპარვამ ქართველ ხალხს ყველა ის წყლული და იარა განუახლა, რომელიც უკანასკნელი 9 წლის განმავლობაში მინავლებული ჰქონდა და პირვანდელი სიმწრითა და სიმძაფრით აღარ აწუხებდა!

დიახ, ტრაილერის **სავენტილაციო კაბინაში შეჩურთული სააკაშვილის** საქართველოში შემოძურწვამ ხელახლა გაუხსნა პირი ყველა იმ ჭრილობას, რომელიც მას ქართული სახელმწიფოს სხეულზე ჰქონდა დატოვებული და იქიდან ისევ დაიწყო დენა ნაცრეჟიმის მსხვერპლთა სისხლმა!

თუ **სააკაშვილს** ციხიდან დროზე ადრე გამოუშვებენ და იგი ქუჩაში ცხვირის გამოყოფას მოინდომებს, მისი **რეჟიმის მსხვერპლთა სისხლის ზღვაში დაიხრჩობა!**

თუ **სააკაშვილს** ციხიდან დროზე ადრე გამოუშვებენ და იგი საქართველოში დარჩენას გაბედავს, **ია მეტრეველის, ციალა შანავას, გულიკო გამცემლიძის, ლია კრიალაშვილის, ნანა თეთრაძის, რუსუდან შარაძის, ციცინო შავაძის, თამარ არღვლიანის, დოდო აფრასიძისა** და მისი რეჟიმის მიერ დახვრეტილ სხვა ადამიანთა დედების, დების, ცოლებისა და ქალიშვილების ცრემლის ოკეანეში ჩაიძირება!

საქართველოში ერთადერთი ადგილი, სადაც სააკაშვილის სიცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრება, მისი ამჟამინდელი სამყოფელია – ციხე, სადაც ნაცრეჟიმის მიერ გაუბედურებული ასიათასობით ადამიანის შურისძიება ფიზიკურად ვერ მისწვდება!

სააკაშვილი სულიერად, მორალურად და პოლიტიკურად უკვე მკვდარია, მაგრამ ერთადერთი გზა და საშუალება, რომელიც მას ფიზიკურ სიცოცხლეს შეუნარჩუნებს, ადეკვატური სასჯელის მიღება და ყველა ჩადენილი დანაშაულისათვის პასუხისგებაა!

თუ ვინმეს ჰგონია, რომ ასე არ არის, ხვალვე გაუღეთ სააკაშვილს ციხის კარი, ქუჩაში გამოაგდეთ და რაც მოხდება, შორიდან დააკვირდით!

აბა, ერთი გამოუშვით!

აბა, ერთი გაიაროს საქართველოს ქუჩებში!

მოკლედ, თუ ნაცსექტის წევრებს თავიანთი ბელადის უსაფრთხოება და სიცოცხლე მართლა აღელვებთ, ციხიდან მის გამოშვებას კი არ უნდა ითხოვდნენ, პირიქით, იმას უნდა იხვეწებოდნენ, სააკაშვილი რაც შეიძლება დიდხანს დარჩეს საპყრობილეში!

თუმცა, **მთლად ბოლომდე არც ვართ დარწმუნებული, რომ ცოცხალი და ფიზიკურად საღ-სალამათი სააკაშვილი ნაცმოძრაობის ლიდერებს შორის ყველას აწყობს!**

ჯაბა ხუბუა

აბა, ერთი გაიაროს ქუჩაში!

კვირგვინოსნები

კახა კალაძე
თბილისის მერი

ტრაგედია, რომელმაც მთელი ქვეყანა გააერთიანა, ყველას საერთო ტკივილია. **თბილისი არის ქალაქი, რომელმაც არაერთხელ აჩვენა გაჭირვების დროს გვერდით დგომისა და სოლიდარობის მაგალითი.** ამ მძიმე წუთებში, თბილისი დგას ბათუმის გვერდით. ჩვენი გუნდის გადაწყვეტილებით, **ღონისძიება, რომელიც სატელევიზიო ფორმატით თბილისობის აღსანიშნავად უნდა ჩატარებულიყო, გაუქმდება, გამოყოფილი თანხა კი გადაირიცხება ბათუმში მომხდარი ტრაგედიის დროს გარდაცვლილთა ოჯახებისა და დაზარალებულთა დახმარების ფონდში.**

„ინტერპრესნიუსი“

მიხეილ ყაველაშვილი
პარლამენტარი

მიხეილ სააკაშვილის ადგილი ციხეშია! — თუ რამე საშინელება არსებობს კაცობრიობის ისტორიაში ადამიანის წინააღმდეგ განსახორციელებელი, 2012 წლამდე ამ ძალამ ყველა დანაშაული ჩაიდინა: ახალგაზრდები მოკლეს ქუჩაში, წაართვეს ქონება, მამაკაცები გააუპატიურეს.

„ინტერპრესნიუსი“

სოზარ სუბარი
პარლამენტარი

სიმბოლური იყო, რომ სწორედ ამ არჩევნების წინ, ერთმანეთისგან ორი კვირის დაშორებით, **ორი მთავარი დამნაშავე,** უსამართლობისა და წამების ორი სიმბოლო აღმოჩნდა ქართულ ციხეში — **მეგის ქარდავა,** რომელიც მთავარი მწამებელი იყო და **მიხეილ სააკაშვილი,** რომელიც იყო ამ დანაშაულებრივი სისტემის შემქმნელი. ქართველმა ხალხმა ამ არჩევნებით კიდევ ერთხელ მკაფიოდ თქვა, რომ ვერასდროს ვერ დაბრუნდება ძალადობრივი და დამნაშავე რეჟიმი.

„ინტერპრესნიუსი“

დავით ზალკალიანი
საგარეო საქმეთა მინისტრი

ექსტრადირება ხდება მაშინ, თუ პირს ჩადენილი აქვს იმ ქვეყნის შესაბამისი სისხლის სამართლის დანაშაული. **არ არის გამორიცხული, სააკაშვილს უკრაინის კანონმდებლობაც ჰქონდეს დარღვეული** და საზღვარიც უკანონოდ ჰქონდეს გადაკვეთილი.

„ინტერპრესნიუსი“

კაშვილი, მთავარი სააკაშვილი, რომელმაც შექმნა სისასტიკით, სადიზმით, მხეცური დაუნდობლობით გაჟღენთილი დანაშაულებრივი სისტემა და ასობით ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა, ჯერჯერობით ისევ გარეთაა.

სააკაშვილს ექვსი წელი აქვს მისჯილი, ანუ ზუსტად იმდენი,

●

ის სადისტურ-მანიაკური სისტემა, რომელიც სააკაშვილმა შექმნა და რომლითაც ქვეყანას ცხრა წლის განმავლობაში მართავდა, წარმოუდგენელია, ჯანსაღი ფსიქიკის ადამიანს შეექმნა. ეს მხოლოდ სულით ავადმყოფს, ბოროტებით, ადამიანების მიმართ ზიზღით და სიძულვილით შეპყრობილ მანიაკს შეეძლო. არსებობს გონივრული ეჭვი, რომ სააკაშვილს მართლაც უმძიმესი ფსიქიკური პრობლემები აქვს, თუმცა, რაღა ეჭვი, არსებობს მსოფლიოში ცნობილი შვიდი ფსიქიატრის დასკვნა, რომ იგი შეურაცხადია.

რა გამოდის? ქვეყანას 9 წლის განმავლობაში გიჟი მართავდა, ახლა კი რუსთავის მე-12-ში გიჟი გვყავს გამომწყვდეული?

თუ ეს ასეა, მაშინ გიჟს რა უნდა ციხეში, გიჟი საგიჟეთში უნდა იყოს და არა — ციხეში!

ვახტანგ ხარჩილავა



გად იცოდა, რას წარმოადგენდა მისი დისშვილი, იცოდა, რომ ასეთი ადამიანისთვის პოლიტიკაში ყოფნა და მისთვის ძალაუფლების მიცემა უაღრესად სახიფათო და საშიში იყო, მაგრამ მაინც არ დაიხია უკან და ეს ნახევრად შეშლილი დისშვილი საქართველოს პრეზიდენტად დაასვა თავზე.

რუსული სპეცსამსახურების საიდუმლო ლაბორატორიებში სისხლგამოცვლილ და გადაგვარებულ **თემურ ალასანიას** საქართველო რომ არ ყვარებოდა, რა გასაკვირია, ამიტომაც იმოქმედა უკიდურესად ეგოისტური ინტერესებით და დისშვილის სახით შექმნა **პირადი პოლიტიკური ზომბი,** რომელიც მის ნებისმიერ მითითებას უსიტყვოდ შეასრულებდა და ფულზე დახარბებულ ბიძას მომავალში მილიონებს მოუტანდა.

ასეც მოხდა — დისშვილის ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ ბიძამ და დისშვილმა არათუ მილიონები, მილიარდები აკეთეს საქართველოს გაუ-

ალასანია – ციხეში!

სააკაშვილი – საგიჟეთში!



მივმართავ სამართალდამცავ ორგანოებს: ბოლოს და ბოლოს, გამაგებინეთ, ვინ გვიზის რუსთავის მე-12 დაწესებულებაში — ქართული ფაშიზმის თავკაციანი ფუძემდებელი თუ ერთი რიგითი ნაძირალა და ავაზაკი? არადა, რამდენი წელიც არ უნდა ჩავსვათ სააკაშვილი ციხეში, მას იმდენი ცოდვა აწევს კისერზე და იმდენი უმძიმესი დანაშაული აქვს ჩადენილი, სამაგიეროს მაინც ვერ გადავუხდით.

თუ სასამართლოს იმ განაჩენებს დავეყრდნობით, რომლებიც საფუძვლად დაედო სააკაშვილის დაჭერას, ციხეში ზის ერთი ჩვეულებრივი, რიგითი დონის კრიმინალი და თაღლითი, რომლის მსგავსი უამრავი ყოფილა მსოფლიოში, მათ შორის, მაღალი რანგის პოლიტიკურ მოღვაწეთა რიგებში.

სააკაშვილისთვის წარდგენილი ოფიციალური განაჩენის მიხედვით, ციხეში ზის ერთი საშუალო კალიბრის ავაზაკი სააკაშვილი, ხოლო **მეორე სააკაშვილი** რამდენიც მიუსაჯეს ერთ ჩემს ნაცნობს, რომელმაც 500 ლარი ქრთამი აიღო სავაჭრო „ბუტკის“ აშენების ნებართვის გაცემაში, რომელიც, სხვათაშორის, არ აშენებულა.

ამან ნახევარი საქართველო დაანგრია, უამრავი ადამიანი ჩააწვინა მიწაში, ქვეყნის ტერიტორიის 20 პროცენტი ქარს გაატანა და მხოლოდ ექვსი წელი?

სასჯელია თუ წამახალისებელი სიგელი „სანიმუშო ყოფაქცევისთვის“?

ხედავთ, რა ხდება? სააკაშვილი ოცდახუთ წელზე მეტია, პოლიტიკაშია და ჩვენ დანამდვილებით ისიც კი არ ვიცით, ნორმალურია თუ გიჟია ეს კაცი.

სამაგიეროდ, ეს ზუსტად იცის იმ ადამიანმა, ვინც სააკაშვილისგან პოლიტიკოსი, უფრო ზუსტად, პოლიტიკური ურჩხული, პოლიტიკური ზომბი შექმნა და ქვეყანას მიუსია.

მე თუ მკითხავთ, ვინც ეს გააკეთა, სწორედ ის კაცი უნდა იჯდეს ციხეში, სააკაშვილი კი ფსიქიატრიულ საავადმყოფოში იწვეს ფსიქიატრების მკაცრი ზედამხედველობის ქვეშ.

ვინც მსახიობობაზე და კინორეჟისორობაზე მეოცნებე სააკაშვილისგან პოლიტიკოსი „გამოძერწა“, ეს კაცი **სააკაშვილის ბიძა თემურ ალასანიაა,** რომელმაც ძალიან კარგად იცოდა, რას წარმოადგენდა მისი დისშვილი, ... ბედურების ხარჯზე და ისედაც გატყავებულ ქვეყანას დამატებით ცხრა პირი ტყავი გააძვრეს.

არც ბიძას და არც დისშვილს საქართველო არასოდეს მიაჩნდათ სამშობლოდ, მათთვის ის ყოველთვის იყო ფულის საჭრელი საამქრო, აღებმიცემობის საგანი, სარფიანად გასაყიდი საქონელი.

ჰოდა, ყიდეს ეს „საქონელი“ **ბიძამ და დისშვილმა,** ჭრეს და ჭრეს მილიონები, ყველა სერიოზულ ბიზნესში წილი დაიდეს, საიდანაც დღემდე მისდით დივიდენდები.

შედეგი — **დისშვილი ციხეში ზის, რომლის საგზურიც „ქართულმა ოცნებამ“ კი არა, სინამდვილეში ბიძამისმა გამოუწერა, როცა ამ შეშლილს პოლიტიკაში უკრა თავი.**

ახლა **თემურ ალასანია** ცასა და მიწას შეძრავს, რომ პატიმრობაში მყოფი დისშვილი დროზე გამოაგდონ ციხიდან. **მან იცის, რომ იგი ციხისთვის უვარგისი კაცია და შეიძლება ძალიან მალე პირი მოაღოს, ყველაფერი დაფქვას და, მათ შორის, არც ბიძა დაინდოს.**

ბიძას კი არა, თუ დასჭირდა, სააკაშვილი არც დედას დაინდობს, არც — მამას, არც — ძმებს, არც — თანამებრძოლებს, არც — თავის უცხოელ მეგობრებსა და პარტნიორებს, ყველას ჩაუშვებს, ყველას გაწირავს, ოღონდ ციხეს დააღწიოს თავი.

ჰოდა, დროზე მიეცით ამ კაცს ბევრი ქაღალდი და საწერ-კალამი და როცა წერას მორჩება, საგიჟეთში გადაიყვანეთ, მის ადგილას კი ბიძამისი ჩასვით!

●

სააკაშვილი უკვე ციხეშია, მაგრამ ახლა უკვე იმაზე ვდარდობ, რა ვუყოთ ამ პოლიტიკურ ცხოველს, რომელიც თავისუფლად შეიძლება ჩავწეროთ მსოფლიოს უდიდეს ბოროტმოქმედთა სიაში. იმაზეც ვფიქრობ — იქნებ მართლაც გიჟია ეს უბედური?

თუ გიჟია, იმ ჭკვიანებს არ უნდა მოვთხოვოთ პასუხი, რომ აგულიანებდნენ და ხან აღმაშენებელს ეძახდნენ, ხან — ჯორჯ ვაშინგტონს და მის ზურგს ამოფარებულნი თავიანთ შავბნელ საქმეებს აკვარახჭინებდნენ?

ამ გიჟის დაჭერა და გასამართლება რას გვიშველის, თუ მასთან ერთად არ გასამართლდება ის სადისტური სისტემა, რომელიც ამ გიჟმა შექმნა და ქართველ ხალხს ამდენი საშინელება მოუტანა!

90 წელი გავიდა ფაშიზმის დაფუძნების მომენტიდან და გერმანელს დღემდე რცხვენია წინაპრების მიერ ჩადენილ დანაშაულებათა გამო.

საინტერესოა, ნაცმოძრაობის, ანუ ქართული ფაშიზმის მხარდამჭერ ქართველს რატომ არ რცხვენია, როცა ამ თხემით ტერფამდე ნაძირალას ციხიდან გამოთრევაზე ფიქრობს, რომ ისევ აუშვას გიჟი სახურავზე!

კვირგვინოსნები

ლევან გოგიჩაიშვილი
პოლიტიკოსი

სააკაშვილის ადგილი ციხეშია! ვინც მას მხარს დაუჭერს, ისიც მისი ბოროტების გამზიარებელი იქნება. **სააკაშვილი** დაცემული, უპრინციპო, ძალიან ცუდი ადამიანია. ისე მკაცრად უნდა დაისაჯოს, რომ მთელი ცხოვრება სინანულში გაატაროს. „ოცნებაც“ უნდა მიჰყვეს იმიტომ, რომ საქმე აქამდე მიიყვანა.

„კვირის პალიტრა“

ვახტანგ ძაბირაძე
ექსპერტი

კალაძემ პირველ ტურში რომ ვერ გაიმარჯვა, ეს **ბახტრიას** „დამსახურებაა“, თუმცა, დარწმუნებული ბრძანდებოდეთ, **კალაძე** მეორე ტურში აუცილებლად გაიმარჯვებს. **სააკაშვილი** დარჩება საქართველოს ციხეში თუ გადასცემენ უკრაინას, აღარ აქვს მნიშვნელობა, მან პოლიტიკური კაპიტალი სრულად ამოწურა. ამიტომაც ამის შემდეგ მისი გავლენა არჩევნებზე ეფემერული იქნება.

„კვირის პალიტრა“

დათო მაღრაძე
პოეტი

ამ არჩევნებით **შარლ მიშელის** დოკუმენტი უკვე საქართველოს მოსახლეობამ გააუქმა. ვინ რას ზეიმობს, არ ვიცი, მაგრამ **მივესალმები არჩევნების შედეგებს,** რადგან ქართველმა საზოგადოებამ სამწლიანი მშვიდობა მოიპოვა. ეს მონაპოვარი საქართველოს მოსახლეობას ეკუთვნის და მმართველმა გუნდმა აუცილებლად უნდა გამოიყენოს. **სააკაშვილის** პოლიტიკური ფინალიც ისეთი აღმოჩნდა, როგორიც ყველა დიქტატორის — **მან ცხოვრება სრულიად დამსახურებულად გააგრძელა ციხეში.** უკრაინამ ახლა უნდა გადაწყვიტოს, საქართველოს მოკავშირეა თუ კრიმინალის.

„კვირის პალიტრა“

შალვა პაპუაშვილი
პარლამენტარი

გასაგებია, რომ უკრაინის პრეზიდენტი ზრუნავს თავისი მოქალაქის ინტერესებზე, მეორე მხრივ, **სააკაშვილი** არის მსჯავრდებული ქართული სასამართლოს მიერ და მსჯავრს მოიხდის ქართულ ციხეში.

„პირველი არხი“

საქართველოს ნაღველი და სააკაშვილის თაფლი

8 ოქტომბერს ბათუმში, 26 მაისის ქუჩის 13 ნომერში, შვიდსართულიანი კორპუსი ჩამოიქცა და 9 ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა... იმავე დღეს, 8 ოქტომბერს, როცა მთელი საქართველო ტიროდა, საქართველოს ნაპრეზიდენტალმა სააკაშვილმა, რომელიც რუსთავის მე-12 საპყრობილეში შიმშილობს, შვიდი ქილა თაფლი შესანსლა და ნატურალური წვენებიც მიაყოლა.

ამ ყველაფერმა, ნებსით თუ უნებლიეთ, გამახსენა **აკაკი წერეთლის** პოემა **„გამზრდელი“**, რომელშიც ვკითხულობთ:

„მაგრამ ხანგრძლივ ეს სოფელი
გაახარებს ვინმეს განა?!
თაფლში ურევს მწარე ნაღველს,
მტრისას მისი გამოცანა!“

წინამდებარე წერილი არავითარ შემთხვევაში არ დაიწერებოდა, რომ არა უტყუარი ცნობები იმის შესახებ, რომ ციხეში გამომწყვდეული სააკაშვილი კოკაინის შემდეგ თაფლზე შეჯდა! უფრო მეტიც, საქართველოს ნაპრეზიდენტალს ამერიკიდან ესტუმრა პირადი ექიმი, ცნობილი ალკოჰოლიკი **ნიკოლოზ ყიფშიძე,** რომელმაც ბატონი **ანზორ მელია** — **ნიკა მელიას მამა** — თავის დროზე ნაცსექტას კინაღამ დააჭერინა, აქაოდა, ჩვენი დიადი პრეზიდენტის მამას ნიკოლოზ სააკაშვილს, რომელსაც გული აწუხებს, ადამიანის სტენტის ნაცვლად, ძაღლის სტენტი ჩაუყენაო! შეშფოთებულმა **ანზორ მელიამ,** მოგეხსენებათ, უამრავი შემოწმება გაიარა იმის დასამტკიცებლად, რომ სააკაშვილის მამისთვის არავის არაფერი დაუშავებია და ნიკოლოზ სააკაშვილს ადამიანის გულის ნაცვლად ძაღლის გული არ უდევს! **ისე კი, თუ ნაცსექტას დავაკვირდებით, აშკარაა, რომ სააკაშვილის პარტიას გული საერთოდ არ უცემს. მაგალითად, იმ დროს, როცა მთელი საქართველო ნანგრევებში მოყოლილი ადამიანების უბედობას დასტიროდა, ნაცსექტანტები ზუგდიდის რომელიღაც საარჩევნო უბანზე ყირაზე გადადიოდნენ და ხმების თავიდან გადათვლას ითხოვდნენ...** უფრო მეტიც, ხელისუფლებამ 12 ოქტომბრამდე ყოველგვარი საარჩევნო აქტიურობა შეწყვიტა, მაგრამ, ამის მიუხედავად, ნაცსექტამ არც დაგეგმილი აქცია გადადო და არც იმ წივილ-კივილზე თქვა უარი, რომელიც განსაკუთრებით სამეგრელოსა და ქვემო ქართლის საარჩევნო უბნებიდან ისმის!

ფაქტია, რომ ის, რაც საქართველოსთვის ნაღველია, სააკაშვილისა და მისი ნაცსექტისთვის მხოლოდ და მხოლოდ თაფლია!

სწორედ ეს არის იმის მიზეზი, რომ, როცა საქართველო ტირის, ნაცები და მისი სატელიტები იცინიან და შორიდან ენას გვიყოფენ!

იმედია, ოდესმე საქართველოც გაიხარებს და იმ სექტის ქვითინის ხმას გაიგონებს, რომელმაც საქართველოში კაცების გაუპატიურება დააკანონა!

დიტო ჩუბინიძე

„ასავალ-დასავალის“ რედაქცია გლოვობს 8 ოქტომბერს ბათუმში დატრიალებული ტრაგედიის მსხვერპლთ და სამძიმარს უცხადებს მათ ოჯახებსა და სრულიად საქართველოს!

„ვაფრთხილებ ხელისუფლებას:
არ გაბედოთ სააკაშვილის დროზე ადრე გამოშვება, თორემ მის მიერ გამწარებული ხალხი ფეხზე დავდგებით, მთელ საქართველოს ავიყოლიებთ და „ქართული ოცნების“ ამბავი ძალიან ცუდად დამთავრდება!“

დოდო აფრასიძე:
გარეწარ სააკაშვილს დახვრეტა ეკუთვნის!

2004 წელს მესტიის რაიონის სოფელ ეცერში ჩატარებული სისხლიანი სპეცოპერაცია და აფრასიძეების ოჯახის განადგურება ერთ-ერთი პირველი სასტიკი დანაშაული იყო, რომელიც ვარდებით მოსულმა სააკაშვილის რეჟიმმა ჩაიდინა, თუმცა, ეს საქმე „ქართული ოცნების“ ხელისუფლებას დღემდე არ გამოუძიებია და დამნაშავეები პასუხისგებაში არ მიუცია. სააკაშვილის დაპატიმრებისა და რუსთავის ციხეში შესახლების კვალდაკვალ, ვესაუბრებით დოდო აფრასიძეს, რომელსაც ეცერში ჩატარებული სპეცოპერაციის დროს ნაცრეჟიმმა მეუღლე და ვაჟი მოუკლა, კიდევ ორი შვილი კი ციხეში წამებით დაუინვალიდა.

— ქალბატონო დოდო, რა გრძნობა დაგეუფლათ, როცა ხელბორკილდადებული სააკაშვილის ციხეში შეყვანის კადრები იხილეთ?

— მეგონა, პირველ რიგში, სააკაშვილის დაპატიმრებას მომილოცავდით!

— კი ბატონო, გილოცავთ!

— ხელბორკილდადებული სააკაშვილი ციხეში პირმცინარე შევიდა, მაგრამ მის დროს საპყრობილეში დასისხლიანებული, ცემისგან დალურჯებული, ცოცხალ-მკვდარი პატიმრები შეჰყავდათ, 5-კაციან საკანში 80 კაცს ათავსებდნენ და ჰაერის ჩასუნთქვის საშუალებასაც კი არ აძლევდნენ. **ძალიან მწყდება გული, რომ გარეწარი სააკაშვილი ციხეშიც კომფორტულ პირობებშია და იმ ჯოჯოხეთს ვერ გამოივლის, რომელსაც თვითონ უწყობდა პატიმრებს.**

— როგორც ვიცი, თქვენი შვილები — გოჩა და შმაგი აფრასიძეები ციხიდან განადგურებული ჯანმრთელობით გამოვიდნენ!

— დიახ, გოჩას ცემისაგან თვალისჩინი წაართვეს, შმაგის კი მუხლები საერთოდ აღარ უვარგა. ციხეში რომ გადაიყვანეს, პატიმრები ერთმანეთზე ტომრებივით დააწყვეს, ზედ შედგნენ და ფეხებით სცემეს, ზოგს ხელი მოსტეხეს, ზოგს — ფეხი და ისეთ დღეში ჩაყარეს, ნამდვილად არ მეგონა, ჩემი შვილი ცოცხალი თუ გადარჩებოდა. ოჯახი გამინადგურა სისხლით გაუმაძღარმა საშინელმა არსებამ სააკაშვილმა, რომელსაც ადამიანს ვერაფრით ვუწოდებ.

სპეცოპერაცია რომ დაამთავრეს, ამოგვწყვიტეს და სახლ-კარი გადაგვიბუგეს, მერე **ბარამიძე, მერაბიშვილი, ოქრუაშვილი, ადეიშვილი** და სხვები ჩვენს ეზოში გამწკრივდნენ და ბედნიერი სახეებით სურათებს იღებდნენ. ეს კადრები ჟურნალისტ **ემა გოგოხიას** ჰქონდა, მაგრამ მერე გადამალეს და აღარსად გამოუჩენიათ.

ჩემი შვილის — უკვე დაკავებული და ხელებშეკრული ომეხის დახვრეტას **გია ბარამიძე** საკუთარი თვალით უყურებდა, ხოლო მეორე შვილს — გოჩას თმებში წაავლეს ხელი, თავი მაღლა ააწევინეს და აყურებინეს, როგორ კლავდნენ მის ძმას! **ჩემი ყველაზე უმცროსი შვილიშვილი საკუთარი თვალებით უყურებდა, როგორ მოაჭრეს უკვე დახვრეტილ ომეხს თითი, რადგან ბეჭდის წაძრობა ვერ მოახერხეს; ბავშვმა დაინახა, რომ ომეხის ცხედარს მკერდზე ფეხი დააჭირეს და კისრიდან ძეწკვი მოგლიჯეს.**

— თქვენი სხვა შვილები როგორ გადაურჩნენ სიკვდილს?

— უკვე შეპყრობილი, ხელფეხშეკრული გოჩა ძირს დააგდეს და ე.წ. შტიკნოჟით დასერეს, ნახევარი ფილტვი აღარა აქვს. თავში ისე ჩაარტყეს, რომ ცალ თვალში მხედველობა დაკარგა, მერე კი პლედი გადააფარეს, რადგან მკვდარი ეგონათ.

— სააკაშვილმა 2009 წელს ტელეკამერების წინ სიამაყით განაცხადა — აფრასიძეების განადგურების ბრძანება პირადად გავეციო!

— დიახ, სააკაშვილმა ეს საკუთარი პირით აღიარა, ბარამიძე კი იძახის — დღესაც იმავეს გავაკეთებდიო! **აი, ასეთ სისხლისმსმელებს აძლევენ დღეს ხმას საქართველოში და ამ ჯალათების ხელისუფლებაში მობრუნება უნდა ქართველების ერთ ნაწილს!**

პირდაპირ ვაცხადებ: **ვინც სააკაშვილსა და მის სისხლიან ხროვას აძლევს ხმას, ნეტავი, იმათ ოჯახებში დატრიალდეს ის უბედურება, რაც ნაციონალებმა ჩემს ოჯახს დამართეს და მერე ვნახავ, თუ მოაწერენ ხელს ამ გარეწრების ხელისუფლებაში დაბრუნებას!** ეტყობა, სააკაშვილის დორბლი მოენატრათ იმ ქალებს, რომლებიც ახლა დგანან და ბღავიან — მიშა უდანაშაულოა, ციხიდან გამოუშვითო!

— ნაცმოძრაობის ლიდერები და მათი მხარდამჭერებიც თქვენი ოჯახის განადგურებას გამართლებას უძებნიან — აფრასიძეები კრიმინალები იყვნენო!

— ჩვენს ოჯახს **კახა კალაძის ძმის** გატაცება და მკვლელობა დააბრალეს, მაგრამ მთელმა ქვეყანამ ნახა, რომ ეს დიდი ტყუილი იყო. ჩემი შვილისა და მეუღლის მკვლელობის შემდეგ მერაბიშვილმა კალაძის საქმე სამჯერ „გახსნა“, ბოლოს კი საწყალი ბიჭის ცხედარი თბილისში იპოვეს და დამტკიცდა, რომ ომეხ აფრასიძეს ამ დანაშაულთან არავითარი კავშირი არ ჰქონია. კი ბატონო, ომეხი სხვა დანაშაულის ბრალდებით იძებნებოდა, მაგრამ მთელი ოჯახი ხომ არ ვიყავით ძებნილი? ჩემს შვილს დანაშაული თუ ჰქონდა ჩადენილი, ხომ დააკავეს, ხელში ჰყავდათ და რატომ მოკლეს? წაეყვანათ, დაეკითხათ, სასამართლოს წინაშე წარედგინათ და მიესაჯათ, რაც ეკუთვნოდა, მაგრამ ხელბორკილდადებული კაცი მეზობლის ეზოში გაიყვანეს და დახვრიტეს, რადგან მისი სიმართლის ეშინოდათ და არ აწყობდათ, ცოცხალი დაეტოვებინათ.

— თქვენმა მეუღლემ და შვილებმა სპეცოპერაციის დროს პოლიციელებს შეიარაღებული წინააღმდეგობა გაუწიეს?

— რა წინააღმდეგობის გაწევაზეა ლაპარაკი, როცა 2 ათასამდე კაცი დაგვესხა თავს, თვითმფრინავიდან გვბომბავდნენ და ამერიკელი სნაიპერები ჰყავდათ ჩამოყვანილი. ჩემი მეუღლე ევგენი სახლის აივანზე ხელებაწეული გამოვიდა და მაინც ესროლეს; გოჩამ და ომეხმა დაჭრილი მამა ოთახში შეიყვანეს და დივანზე დააწვინეს, რის შემდეგაც სახლში სპეცრაზმელები შეცვივდნენ, გოჩა და ომეხი, რომელიც ბეჭში იყო დაჭრილი, გარეთ გამოიყვანეს, ჩემი დაჭრილი მეუღლე კი შიგნით დატოვეს, სახლი ჯერ გაძარცვეს, მერე ცეცხლი წაუკიდეს და ცოცხალი ევგენი შიგ გამოწვეს. ეზოში ბავშვების ველოსიპედები იდგა, სათამაშოები ეყარა და ისინიც ცეცხლში შეყარეს.

— მიუხედავად იმისა, რომ უკვე 9 წელია, ხელისუფლებაში „ქართული ოცნება“ იმყოფება, თქვენი ოჯახის ამოწყვეტის საქმე ჯერაც არ არის გამოძიებული. პროკურატურაში რას გეუბნებიან?

— პროკურატურამ დაზარალებულად გვცნო და გვაიმედებენ, რომ გამოძიებას ბოლომდე მიიყვანენ, მაგრამ დაპირება დაპირებად რჩება. არადა, რაღა არის გამოსაძიებელი, როცა ყველაფერი აშკარაა? **ნაგიჟარ სააკაშვილს აღიარებული აქვს, რომ ჩვენი განადგურების ბრძანება თვითონ გასცა, შემსრულებელი მკვლელი ბარამიძე კი ამბობს — აფრასიძეებს დღესაც იმავეს გავუკეთებდიო და გამოძიებამ მეტი რაღა უნდა დაადგინოს?!**

დახვრეტის მუხლი გაუქმებულია, თორემ გარეწარ სააკაშვილს დახვრეტა ეკუთვნის! ახლა მითქმა-მოთქმა მესმის, რომ სააკაშვილს მალე გაათავისუფლებენ, მაგრამ არ მინდა ამის დაჯერება. ბატონი პრემიერი **ირაკლი ღარიბაშვილი** პრინციპული კაცი მგონია და სწორედ მისი იმედი მაქვს, რომ სააკაშვილის დროზე ადრე გათავისუფლებას არ დაუშვებს!

ვაფრთხილებ ხელისუფლებას: **არ გაბედოთ სააკაშვილის დროზე ადრე გამოშვება, თორემ მის მიერ გამწარებული ხალხი ფეხზე დავდგებით, მთელ საქართველოს ავიყოლიებთ და „ქართული ოცნების“ ამბავი ძალიან ცუდად დამთავრდება!**

ესაუბრა
ჯაბა ხუბუა

„ნაგიჟარ სააკაშვილს აღიარებული აქვს, რომ ჩვენი განადგურების ბრძანება თვითონ გასცა, შემსრულებელი მკვლელი ბარამიძე კი ამბობს – აფრასიძეებს დღესაც იმავეს გავუკეთებდიო და გამოძიებამ მეტი რაღა უნდა დაადგინოს?!“

კვირგვინოსნები

ინგა ბინაძე
კობა დავითაშვილის მეუღლე

თუ **სააკაშვილი** სრულად მოიხდის სასჯელს, მივესალმები. სამართალმა რომ იზეიმა, ეს ნამდვილად მისასალმებელია.

„ინფო-9“

ია მეზრეველი
მოკლული ბუტა რობაქიძის დედა

ხელისუფლებას მივმართავ, ერთხელ და სამუდამოდ დასაჯონ **სააკაშვილი,** არავითარი უკრაინა, ისე არ მოხდეს, რომ მთელი საქართველო გამოვიდეს.

„პირველი არხი“

გია ბარამიძე
ნაციონალური მოძრაობის წევრი

თანამედროვე დავით აღმაშენებელი პუტინის ციხეში ზის, **მიშა, ჩემო ძმაო, ჩვენო ლიდერო, ძალიან გვიყვარხარ.**

„პირველი არხი“

დარეჯან ცხვიტარია
ნაციონალური მოძრაობის ფოთის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი

დაუფიქრებლად შემიძლია, **სააკაშვილისთვის** სიცოცხლე გავიღო, ამ ქვეყანას ის უფრო სჭირდება.

„პირველი არხი“

თამარ არღვლიანი:

თუ სააკაშვილს სიცოცხლე უნდა, არც ეცადოს ციხიდან გამოსვლას, თორემ მის მიერ გაუბედურებული ხალხი მაშინვე აუგებს წესს!

უნდა გამოვტყდე, რომ ჩემი 17-წლიანი ჟურნალისტური პრაქტიკის მანძილზე არასოდეს გამჭირვებია ინტერვიუს ჩაწერა ისე, როგორც ახლა, რადგან ჩვენი რესპონდენტი, სააკაშვილის რეჟიმის მიერ სადისტურად მოკლული დათო ცინდელიანის დედა ***თამარ არღვლიანი*** *მთელი საუბრის განმავლობაში გულამომჯდარი ტიროდა. შაოსან მშობელს, რომლის უდანაშაულო ვაჟიც აფხაზეთის კუდ-ის ყოფილმა უფროსმა რომან შამათავამ 2008 წლის აგვისტოში ბათუმში კატერზე დახვრიტა და ზღვაში გადააგდო, თვალთაგან ცრემლის ზღვა სდიოდა და არამხოლოდ საკუთარ უბედურებაზე, არამედ იმ საქართველოზეც ქვითინებდა, რომელშიც სააკაშვილსა და მის კაცისმკვლელ რეჟიმს ჯერ კიდევ ასიათასობით მოქალაქე აძლევს ხმას. თამარ არღვლიანთან საუბარი, რასაკვირველია, სააკაშვილის დაპატიმრების თემით დავიწყეთ:*

— როცა დავინახე, რომ **დაპატიმრებული სააკაშვილი** ციხეში შეჰყავდათ, ვთქვი, სამართალი აღდგა და ჩემნაირი გამწარებული დედების ოცნება ახდა-მეთქი! მისი დაჭერის შემდეგ „იმედის" ეთერში გამოვედი და ჩემს უბედურებაზე ვილაპარაკე, რის გამოც, თურმე, „ფეისბუქში" ვიღაცები მლანძღავენ, დედაბერს მიწოდებენ და წერენ, თითქოს ივანიშვილი ფულს მიხდის!

არ გრცხვენიათ? ღმერთის მაინც არ გეშინიათ, რომ შვილმოკლულ, გაუბედურებულ დედას ასეთ შეურაცხყოფას მაყენებთ?

თქვე უსინდისოებო, საიდან მოგივიდათ თავში, რომ ჩემს უბედურებასა და გასაჭირზე საუბრის გამო მთავრობისაგან ქრთამს ვიღებ? ეტყობა, თქვენ იღებთ ფულს ნაციონალებისაგან ინტერნეტში ასეთი სიბინძურეების წერისათვის და ყველა თქვენნაირი ნამუსგარეცხილი გგონიათ!

— ქალბატონო თამარ, როგორც ჟურნალისტი კი არა, როგორც შვილი — დედას, ისე გირჩევთ და გთხოვთ, რომ მსგავს სიბინძურეებს ყურადღება არ მიაქციოთ და გულთან არ მიიტანოთ!

— ეკლესიური ქალი ვარ, ღმერთი მწამს და ამიტომ მხოლოდ ერთს ვეტყვი ასეთი სიბინძურეების დამწერებს: **თუ მართლები ხართ, ღმერთმა დაგლოცოთ, მაგრამ, თუ ასე ბინძურად მწამებთ ცილს, ღმერთმა სამაგიერო გადაგიხადოთ და ჩემი სიმწარე გაგემოთ!**

— მოდით, სააკაშვილის დაპატიმრების კვალდაკვალ, მკითხველს შევახსენოთ, როგორ მოკლა მისმა რეჟიმმა თქვენი ვაჟი დათო ცინდელიანი?

— 2008 წლის აგვისტოში, როცა ომი სულ რამდენიმე დღის დამთავრებული იყო, ჩემი მეუღლე **ზაურ ცინდელიანი** და შვილი **დათო ცინდელიანი,** რომლებიც მეტყევე-რეინჯერები იყვნენ, ჭუბერიდან ქუთაისში დაიბარეს — სამეგრელო-ზემო სვანეთისა და იმერეთის სატყეო სამმართველოს გაერთიანებულ თათბირს უნდა დაესწროთო. ჩემს შვილსა და მეუღლეს ქუთაისის შესასვლელში სპეცრაზმი დახვდა, დათო მანქანიდან გადმოიყვანეს და წაიყვანეს. როგორც შემდეგ გამოძიებით დადგინდა, ჩემი შვილი ქუთაისიდან თბილისში უნდა ჩაეყვანათ, მაგრამ გზაში **დათა ახალაიასაგან** მიიღეს ბრძანება, დათო ბათუმში წაეყვანათ და ჩაებარებინათ აფხაზეთის კუდ-ის უფროს **რომან შამათავასათვის,** რომელიც **სააკაშვილსა და ახალაიებს** ქილერად ჰყავდათ.

— თქვენს შვილს რას ედავებოდნენ?

— კუდ-ი დათოს შპიონაჟში ადანაშაულებდა, რადგან აგვისტოს ომის დროს რუს მეგობარ გოგონასთან სატელეფონო საუბარში კოდორის ხეობა ახსენა. ესეც მხოლოდ სიტყვიერად უთხრეს, თორემ ბრალი ოფიციალურად არ წაუყენებიათ და ვერც წაუყენებდნენ, რადგან **ჩემი შვილი სრულიად უდანაშაულო იყო და მის წინააღმდეგ არავითარი მტკიცებულება არ არსებობდა.** თუ დათო დამნაშავე იყო, გამოძიება ჩაეტარებინათ, წარედგინათ სასამართლოს წინაშე და დაემტკიცებინათ დანაშაული, პროკურატურაც და სასამართლოც მაგათ ხელში არ იყო?!

— რა მოხდა მას შემდეგ, რაც დათო ცინდელიანი ბათუმში რომან შამათავას ჩაუყვანეს?

— სანამ ჩემს შვილს მოკლავდნენ, მანამდე სასტიკად სცემეს. მოწმეების ჩვენებით, დათო ბათუმში მანქანიდან რომ გადმოიყვანეს, ფეხზე ვერ დგებოდა და ძირს ეცემოდა, ისე იყო დალეწილი. თავზე ტომარა ჩამოაცვეს, აჭარის კუდ-ის კუთვნილ მოტორიან ნავზე დააგდეს და ზღვაში გაიყვანეს. **ცემისგან გვერდებჩალეწილი დათო რომ კვნესოდა და ოხრავდა, შამათავამ თანმხლებ პირებს უთხრა, წამოაყენებინათ და ნავის კიჩოზე დაესვათ, მერე იარაღი ამოიღო და ჩემი შვილი თავში ერთი გასროლით მოკლა.** ამით კმაყოფილმა **ჯალათმა შამათავამ** პისტოლეტს აკოცა — ჩემს „იერიქოს" რა მაგარი გატანა ჰქონიაო! მოწმეთა ჩვენებები მაქვს წაკითხული, სასამართლო პროცესებზე ყველაფერს საკუთარი ყურით ვისმენდი და ეს დეტალები იქიდან ვიცი. **შამათავამ** ჩემი შვილის ცხედარს ბეტონის ნატეხები მოაბა და ზღვაში გადააგდო, თანმხლებ პირებს კი უთხრა — რა დაღვრემილი სახეები გაქვთ, ნუ გეშინიათ, ზღვაში წყალბადმჟავა გვამს ისე დაშლის, ვეღარ იპოვიანო!

— მაინც რატომ გაიმეტეს ასე თქვენი შვილი?

— დათო განათლებული და პატრიოტი ბიჭი იყო და საშინლად განიცდიდა ყველაფერს, რასაც სადისტი ნაციონალები ჩვენს ქვეყანაში სჩადიოდნენ — ქუჩაში ახალგაზრდების დახვრეტებს, ციხეში პატიმრების წამებას, ტერიტორიების დაკარგვას, კოდორის ხეობის ჩაბარებას... ნაციონალებს სადაც დაინახავდა, მათი სიბინძურეების შესახებ ყველაფერს პირში ახლიდა და ამიტომ თვალში არ მოსდიოდათ. **სანამ დაიჭერდნენ და მოკლავდნენ, ცოტა ხნით ადრე სვანეთში მთავრობის მაღალჩინოსნებს გადაჰყრია და უთქვამს — კოდორის ხეობა ტყვიის გაუსროლელად დათმეთ და კუდამოძუებულები გამოიქეცით, ამას ხალხი არ გაპატიებთ, თქვენი დღეები დათვლილიაო!** როგორც მეუბნებიან, იმ მაღალჩინოსნებს შორის **რომან შამათავაც** იყო და ჩემი შვილი მათ რომ ეკამათებოდა, ტელეფონით გადაიღეს. დათო პოლიტიკური შურისძიების მსხვერპლი გახდა, მისი გვამი ზღვის ბინადრებს შეაჭამეს და შვილის საფლავიც კი არ მაღირსეს.

— ბოლო წლებში სააკაშვილმა რამდენჯერმე განაცხადა — რომან შამათავა გმირი და პოლიტპატიმარიაო! ამაზე რა რეაქცია გქონდათ?

— **შვილის მკვლელობის შემდეგ ყველაზე მეტად იმან გამამწარა, რომ სააკაშვილმა შამათავას გმირი და პოლიტპატიმარი უწოდა, დაგვცინა და სულში ჩაგვაფურთხა!** არც მანამდე მეეჭვებოდა, მაგრამ ამის შემდეგ **საბოლოოდ დავრწმუნდი, რომ ჩემი შვილის მკვლელობა სააკაშვილთან იყო შეთანხმებული, მისი ბრძანების გარეშე დათა ახალაია ასეთი სასტიკი დანაშაულის ჩადენას ვერ გაბედავდა!**

ჩემი შვილის უშუალო მკვლელი, ჯალათი რომან შამათავა არ დამიწყევლია ისე, როგორც მის დამცველებს ვწყევლი სააკაშვილის თაოსნობით!

— თქვენი ოჯახის ტრაგედია სააკაშვილის რეჟიმის მსხვერპლი სხვა ოჯახების უბედურებისაგან იმით არის გამორჩეული, რომ მოკლული შვილის საფლავიც კი არა გაქვთ!

— სადისტი **შამათავას** მიერ დახვრეტილ და ზღვაში ჩაძირულ ჩემს შვილს სიმბოლური საფლავი გავუკეთეთ და იმას ვუვლი, ცარიელ სამარეს ვეფერები! ჩემი მეუღლე **ზაურ ცინდელიანი** შვილის დარდს გადაჰყვა. დათოს მკვლელობიდან 12 წლის განმავლობაში ყოველ ცისმარე დღეს მოთქვამდა და ბორგავდა — **მკვლელებს შვილი როგორ დავანებე, სპეცრაზმს რომ მიჰყავდა, თავი რატომ არ შევაკალიო!** სასამართლო პროცესს მხოლოდ ერთხელ დაესწრო და მერე აღარ მომყვებოდა. სასამართლოს დარბაზში **შამათავას** რომ შეხედა, გაქვავდა და დამუნჯდა, იმის მერე კი გულის შეტევა დაემართა, ცოტა ხნის შემდეგ ყელის კიბოც გაუჩნდა და შარშან ნოემბერში გარდაიცვალა. ჩემი 73 წლის მეუღლე ახალგაზრდასავით გამოიყურებოდა და 20 წლის ბიჭის ჯან-ღონე ჰქონდა, მაგრამ შვილის დარდმა შიგნიდან გამოხრა და გაანადგურა.

სააკაშვილის დაჭერის წინა დღეს ჩემი დათო სიზმარში ვნახე, კარგ ფორმაში იყო და სახე უბრწყინავდა, ხოლო, როცა სააკაშვილი დაიჭირეს, ჩემი შვილისა და მეუღლის საფლავზე წავედი და ეს ამბავი ვახარე!

— რას ეტყვით იმ ხალხს, სააკაშვილის ციხიდან გამოშვების მოთხოვნით მიტინგების გამართვას რომ აპირებენ?

— ნაციონალები გონს მოეგონ და შეწყვიტონ არეულობა, ის იკმარონ, რომ ბევრი დანაშაული შერჩათ და პასუხი არ აგეს! **სააკაშვილს სამუდამო პატიმრობა ეკუთვნის, თუმცა, მისნაირი სადისტისათვის ესეც არ არის საკმარისი სასჯელი! სააკაშვილმა, დათა ახალაიამ, შამათავამ და მათმა მსგავსმა ჯალათებმა მზე არ უნდა ნახონ!**

თუ სამართალი ბოლომდე არ აღსრულდება და სადისტი სააკაშვილი ყველაფრისთვის საკადრის პასუხს არ აგებს, ხალხი იძულებული ვიქნებით, შური ვიძიოთ და სამართალი ჩვენი ხელით აღვასრულოთ!

თუ **სააკაშვილს** სიცოცხლე უნდა, არც ეცადოს ციხიდან გამოსვლას, თორემ მის მიერ გაუბედურებული ხალხი აუგებს წესს!

ესაუბრა
ჯაბა ხუბუა

დათო ცინდელიანი


ზაურ ცინდელიანი

„სააკაშვილმა, დათა ახალაიამ, შამათავამ და მათმა მსგავსმა ჯალათებმა მზე არ უნდა ნახონ!"

დათა ახალაია

რომან შამათავა

კვირგვინოსნები

მანანა ვაზაგაშვილი
სააკაშვილის რეჟიმის მიერ მოკლული ზურა ვაზაგაშვილის მამიდა



სააკაშვილის დაჭერა ჩემთვის მოულოდნელი იყო. უცებ გამიჩნდა სურვილი, გავქცეულიყავი სასაფლაოზე და ჩემი ძმისთვის მეთქვა, შენი მტერი დაიჭირეს-მეთქი. **სააკაშვილი** სათანადოდ უნდა დაისაჯოს, რადგან ყველა დანაშაულის უკან იდგა.

„ჯორჯიან თაიმსი"

ანზორ მელია
ზუგდიდის მერობის კანდიდატი ნაციონალური მოძრაობიდან



სანდრო გირგვლიანის საქმეზე ისეთი რეაქცია მქონდა, როგორც ნებისმიერ სხვა ქართველს. **მურუსიძე** არათუ დასაჯეს, არამედ დააწინაურეს. მეგონა, რომ **ბიძინა ივანიშვილი** ღმერთის გამოგზავნილი კაცი იყო. არ ვიცი, ჰიპნოზი გამიკეთეს თუ რა, მაგრამ მისი მჯეროდა.

„ტვ პირველი"

ნუგზარ წიკლაური
ნაციონალური მოძრაობის წევრი



გირგვლიანის საქმე ბუნებაში არ არსებობს.

„რეზონანსი"

ვიდრე ჰხვალ?!

«ოცნებავ», შენ ხალხს დაშორდი

ზაზა დავითაია



«ქართულო ოცნებავ», ხვდები, რატომ იმართება მეორე ტური?

იმიტომ, რომ მე არ წავსულვარ არჩევნებზე!

საქართველოს ხუთ თვითმმართველ ქალაქში მერის ასარჩევად მეორე ტური გახდა საჭირო, რადგან პირველ ტურში გამარჯვება ვერავინ მოიპოვა. არც 15 თვითმმართველ თემში გამოვლენილა გამარჯვებული და მაჟორიტარული ოლქების გარკვეულ ნაწილშიც ანალოგიური შედეგი დადგა. არჩევნების მეორე ტური 30 ოქტომბერს გაიმართება. ამჯერად ამომრჩეველს არჩევანის გაკეთება მხოლოდ ორ კანდიდატს შორის მოუწევს, რომლებმაც პირველ ტურში სხვებზე მეტი ხმა მიიღეს. უმრავლეს შემთხვევაში, ერთმანეთს „ქართული ოცნებისა“ და ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატები დაუპირისპირდებიან. ფაქტია, რომ „ქართულმა ოცნებამ“ ამ არჩევნებში ნაცების დამაჯერებლად დამარცხება ვერ შეძლო, მე, როგორც რიგითმა ამომრჩეველმა, გადავწყვიტე, მმართველ პარტიას მოყვასის პოზიციიდან მივმართო:

„ოცნებავ“! ხვდები, რატომ იმართება მეორე ტური? იმიტომ, რომ მე არ წავსულვარ არჩევნებზე!

უკვე მერამდენე არჩევნებია, რაც ქართველ საზოგადოებას არჩევანის გაკეთება **ცუდსა და უარესს შორის** უწევს! დიახ, უწევს, ხმა მისცეს „ქართულ ოცნებას“ იმის შიშით, რომ ძალაუფლებაში ნაცები დაბრუნდებიან, რომლებიც ადამიანების წამებასა და ქუჩებში ხოცვას, მოქალაქეებისთვის საკუთრების ჩამორთმევას გააგრძელებენ იმგვარად, როგორც ამ ყველაფერს 9-წლიანი სისხლიანი რეჟიმის პერიოდში სჩადიოდნენ!

„ოცნებავ“, მას მერე, რაც 2012 წლის 1 ოქტომბერს რეჟიმისგან გაწამებული ქართველი საზოგადოების უმრავლესობის მხარდაჭერით დიქტატურაზე გაიმარჯვე და ხელისუფლებაში მოხვედი, იმის ნაცვლად, რომ შენი მთავარი მოკავშირის, მისი უდიდებულესობა ქართველი ხალხის უმთავრესი მოთხოვნის — **ნაცების მიერ ყოველმხრივ შელახული სამართლიანობის აღდგენას შესდგომოდი, მკვლელები, ჯალათები, მოძალადეები დაუყოვნებლივ დაგესაჯა, ქონებაწართმეულებისთვის თავიანთი საკუთრება დაგებრუნებინა** და დემოკრატიის მთავარი პრინციპის თანახმად, უპირველესად, უმრავლესობის ინტერესებზე ზრუნვა დაგეწყო — შენ ყველაფერი საპირისპიროდ ქენი: აქცენტი ყველა ჯურის უმცირესობის, ხშირ შემთხვევებში, უმრავლესობაზე დაბოღმილი და შურისმაძიებელი ჯგუფების დაცვაზე გააკეთე, ისინი საზოგადოებისგან გამოარჩიე, პრივილეგირებულ ფენად აქციე და კანონმდებლობა უმრავლესობას კი არა, ამ მარგინალურ ჯგუფებს მიუსადაგე!

კოჰაბიტაცია დაამყარე მოძალადეებთან და მკვლელებთან, რომლებსაც როგორც სახელმწიფოს, ასევე კონკრეტული მოქალაქეების წინაშე მძიმე დანაშაულები ჰქონდათ ჩადენილი. მათი პასუხისმგებლობის საკითხი დღის წესრიგიდან მოხსენი, ხოლო **კოჰაბიტაცია ქართველი ხალხის დაკვეთად მონათლე! კოჰაბიტაციის ფარგლებში ხელი დააფარე ნაცდამნაშავეებს, რომლებმაც საქართველოს ძირძველი მიწები გადამთიელებს ხონჩით მიართვეს!**

არამხოლოდ არ გაასამართლე და არ დასაჯე, არამედ, თანამდებობები შეუნარჩუნე, სასათბურე პირობებში მოაქციე და, რიგ შემთხვევებში,

დააწინაურე კიდეც სისხლიანი რეჟიმის კონკრეტული ჩინოვნიკები, რომლებიც კონკრეტულ დანაშაულებში იმხილებიან!

დაუყოვნებლივ კი არ შეწყვიტე, არამედ **ურთიერთობები გააგრძელე და განამტკიცე ევროკავშირისა და ამერიკის შეერთებული შტატების ხელისუფლებების რიგ ოდიოზურ ჩინოვნიკებთან, რომლებსაც ქართველი საზოგადოება სისხლიანი რეჟიმის მოკავშირეებად და მფარველებად იცნობს!** სახელმწიფოს ინტერესები მათ ჭირვეულობას დაუქვემდებარე და ხშირ შემთხვევაში მათი ანტიქართული, ანტიეკლესიური და უზნეო შინაარსის მოთხოვნების აღსრულება დაიწყე, რამაც უკიდურესად გააღიზიანა ქართველი ამომრჩეველი!

„შუა გაკრიფე“! ანუ ნაცების და „ქართული ოცნების“ გარდა, პოლიტიკური არენიდან გააძევე, მოქმედების საშუალება წაართვი და გაამარგინალე ყველა სხვა პოლიტიკური სუბიექტი, ორგანიზაცია და პარტია, მათ შორის, ეროვნული თვითშეგნების მქადაგებელი ორგანიზაციები, რათა **ქართველ საზოგადოებას არჩევნების დროს აღარ ჰქონოდა სხვა არჩევანი, გარდა „ოცნებისა“ და ნაცებისა!**

მმართველი პარტიიდან თანდათან გააძევე ხალხის წიაღიდან გამოსული გაუსვრელი, გულწრფელი ინტელიგენცია, ხოლო მათ ადგილებზე **ნაციონალური მოძრაობიდან პორტირებული** ოდიოზური პირები გაამწესე, რადგან კომპრომატებით მათი კონტროლი განიზრახე! შემდგომში ისინი წარადგინე დეპუტატებად და მაღალ თანამდებობებზე, თუმცა, ასეთი პირების უმრავლესობა, როგორც კი საშუალება ეძლეოდა, მმართველ პარტიას წარბშეუხრელად ღალატობდა და ზურგში დანას ურტყამდა! **დღემდე ძალოვან ორგანოებში და პროკურატურაში მაღალ თანამდებობებზე რჩებიან კონკრეტული ჩინოვნიკები, რომლებიც მანამდე**

მეორე ტური იმან კი არ განაპირობა, რომ ნაცებს ამომრჩევლები მიემატა, არამედ იმან, რომ პასიურ მდგომარეობაში ჩადგა და არჩევნებზე აღარ მივიდა ხელისუფლებაზე განაწყენებული ქართველი ხალხის დიდი ნაწილი, რომელიც მუდამ ნაცების წინააღმდეგ აძლევდა ხმას!

კვირგვინოსნები

მურმან დუმბაძე
„ნაციონალური მოძრაობა — გაერთიანებული ოპოზიციის“ წევრი



შემდეგი ხელისუფლება თუ იქნება **კოალიციური,** „ქართულ ოცნებასაც“ ექნება თავისი ადგილი. ვინც ამბობს, **კოალიცია** მინდა, მაგრამ არა **მიხეილ სააკაშვილი** ამ კოალიციაში, ეს ნიშნავს, ის ავტორიტარია, მასში საბჭოთა კავშირია ჩაბუდებული. მე კი საბჭოთა კავშირი დიდი ხანია, დავასრულე.

„ახალი თაობა“

უჩა ნანუაშვილი
ყოფილი სახალხო დამცველი

როცა გირგვლიანის საქმეზე **სააკაშვილს** ასამართლებ, როგორც მინიმუმ, განაჩენის გამომტან მოსამართლეებს არ უნდა აწინაურებდე.

„ახალი თაობა“

კახა კუკავა
„თავისუფალი საქართველოს“ ლიდერი

სააკაშვილს გაათავისუფლებენ, ოღონდ მოსაფიქრებელია ახლა სპექტაკლი ქართველი ხალხისთვის, თუ როგორ გაათავისუფლოს „ოცნებამ“ ისე, რომ ქოცების მხარდამჭერებს ეს, როგორც გამარჯვება, ისე შეასაღოს.

„ახალი თაობა“

თამარ ჩხეიძე
ყოფილი პარლამენტარი

სააკაშვილის მიმართ კრიტიკულად განწყობილებიც უნდა აფასებდნენ იმას, რომ მან უკრაინაში დატოვა თანამდებობა, ცხოვრების კარგი პირობები და ჩამოვიდა საქართველოს გასათავისუფლებლად.

„ახალი თაობა“

გუბაზ სანიკიძე
პოლიტიკოსი

სააკაშვილი ციხეში იგივეა, ღამე ძილის წინ ბალიშის ქვეშ ამოიდო გახსნილი „ლიმონკა“.

სანამ აიყვანდნენ, **ბიძინამ დაურეკა სააკაშვილს,** შესთავაზა ქვეყნიდან გაყვანა — ეს არ არის „მარშრუტკის“ ჭორი. **მიხეილ სააკაშვილი** არის აღმოსავლეთ ევროპაში ყველაზე აქტიური და წარმოჩინებული პოლიტიკური ფიგურა.

„ტვ ფორმულა“

ვიღრე ახეალ?!

და ხალხმაც პასუხად ზურგი გაქცია!

სისხლიან რეჟიმს ემსახურებოდნენ და წვლილი მიუძღვით ადამიანების წამებაში, ცილისმწამებლური ბრალდებების შეთითხვნაში და დაპატიმრებებში!

ყველა საპარლამენტო, საპრეზიდენტო და ადგილობრივი არჩევნები ჩაატარე დაძაბულ ფსიქოლოგიურ გარემოში, პირობითი სახელით: **ხმა „ოცნებას“ მიეცით, თორემ ნაცი მოდის!** ასეთ მდგომარეობაში ჩაყენებული საზოგადოება აიძულე, ხმა მიეცა ისეთი საპრეზიდენტო კანდიდატებისთვის, რომელთა არც პოლიტიკურ მოსაზრებებს, არც ცხოვრების წესს და არც ზოგად მსოფლმხედველობრივ პოზიციებს არ იზიარებდა! **2012 წლიდან დღემდე ორივე პრეზიდენტი დაზაფრულმა ამომრჩეველმა აირჩია პრინციპით: „ხმას იმიტომ ვაძლევ, რომ ნაცების კანდიდატმა არ გაიმარჯვოს!“** ხოლო არჩევნების შემდეგ ასეთი მაქინაციით გაპრეზიდენტებული პირები რატომღაც მმართველ პარტიას უპირისპირდებოდნენ და ნაცების მოკავშირეები ხდებოდნენ! საპარლამენტო და ადგილობრივ არჩევნებშიც მოსახლეობა ანალოგიურად ხმას აძლევდა მისთვის მიუღებელ გუნდებს, რათა არ გაემარჯვა ნაციონალურ მოძრაობას! ამ პრინციპმა დღემდე იმუშავა.

სახალხო დამცველად მოსახლეობას თავს მოახვიე ეროვნული და სარწმუნოებრივი იდეალების მოძულე პირი, რომელიც ამ თანამდებობას დღემდე ბოროტად იყენებს, დაცვის ნაცვლად, მოსახლეობის უმრავლესობის ნებას ებრძვის და თრგუნავს!

მმართველი პარტიის რიგებში მხოლოდ ამჟამინდელ პრემიერ-მინისტრს **ირაკლი ღარიბაშვილს,** შს მინისტრ **ვახტანგ გომელაურს, კახი კახიშვილს, სოზარ სუბარს** და კიდევ რამდენიმე, თითებზე ჩამოსათვლელ ჩინოვნიკს ვცემ პატივს, რადგან მათ არასოდეს დავიწყებიათ ქართველი ამომრჩევლის ძირითადი მოთხოვნა — **„სამართლიანობის აღდგენა“!**

„ოცნებავ“, გეყურება?

ფაქტია, რომ წინა პრემიერ-მინისტრმაც გიღალატა! არჩევნებზე მისმა პარტიამ „ქართულ ოცნებას“ წაართვა ხმების ის რაოდენობა, რაც პირველ ტურში გამარჯვების მოსაპოვებლად იქნებოდა საკმარისი და ამით, ნებსით თუ უნებლიეთ, ისევ და ისევ ნაცების საქმე გააკეთა!

ხელისუფლებავ, რით აიხსნება, რომ ნაცების სისხლიანი რეჟიმის ხელისუფლებიდან გაძევების 9 წლისთავზე ნაცების წინაშე იმდენად გაგიჭირდა, რომ მეორე ტურის ჩატარება გახდა აუცილებელი?

გეტყვი: ჩემნაირი ხალხი — **წრფელი, უანგარო ადამიანები, ვინც სიცოცხლის რისკით ვეომეთ დიქტატურას, ვინც ჩვენი ტანჯვა-წამების ხარჯზე ხელისუფლებაში ზურგით მოგიყვანეთ და შენგან სამართლიანობის აღდგენას ამაოდ ველოდით — ამ არჩევნებზე აღარ წავსულვართ!**

ნაცები აქამდეც ახერხებდნენ და დღემდე ახერხებენ თავიანთი მცირერიცხოვანი მომხრეების სტაბილურად შენარჩუნებას, არჩევნებზე მათ სრულად მობილიზაციას! აი, შენ კი, **„ოცნებავ“,** ამომრჩეველს დღითი დღე გეომეტრიული პროგრესიით კარგავ! **მეორე ტური იმან კი არ განაპირობა, რომ ნაცებს ამომრჩევლები მიემატა, არამედ იმან, რომ პასიურ მდგომარეობაში ჩადგა და არჩევნებზე აღარ მივიდა ხელისუფლებაზე განაწყენებული ქართველი ხალხის დიდი ნაწილი, რომელიც მუდამ ნაცების წინააღმდეგ აძლევდა ხმას!** მხოლოდ ამის ხარჯზე გამოიკვეთა ნაცების წარმატება! **„ოცნებავ“,** ფაქტობრივად, შენ გამოიწვიე ეს შედეგი, რადგან, ვისაც შენ უნდა დაყრდნობოდი, ვინც ნაცების რეჟიმის წინააღმდეგ სიცოცხლის რისკით ვიბრძოდით — შენგან არანაირი თანადგომა და ხელშეწყობა არ გვქონია! **„ქართულო ოცნებავ“, შენ ხალხს დაშორდი და ხალხმაც საპასუხოდ ზურგი გაქცია!**

რა მოხდება 30 ოქტომბერს?

ყველაფრის მიუხედავად, არჩევნების მეორე ტურზე მე მაინც მივალ!

მივა ყველა პასუხისმგებლიანი მოქალაქე, ვინც პირველ ტურზე შენგან ღალატის გამო არ მისულა! **მაგრამ ეს არ იქნება შენთვის მოცემული ხმა! ეს იქნება ნაცების წინააღმდეგ მიცემული ხმა!** ამასთან, **„ოცნება“, იმ მოტივით, რომ „ხელისუფლებაში ნაცები არ დაბრუნდნენ“ — ქართველი ხალხისგან მანდატს უკანასკნელად მიიღებს.**

„ოცნებავ“, ნაცები ხელისუფლებაში ისედაც ვერასოდეს დაბრუნდებიან! მაგრამ, **თუ დროულად ხალხისკენ პირს არ იზამ,** გამძვინვარებული და შენგან არაერთხელ დაღალატებული საზოგადოება შენც დაუნდობლად ჩაგრეცხავს, როგორც ნაცების მთავარ მფარველს და მოკავშირეს!

მმართველი პარტიის რიგებში მხოლოდ **ირაკლი ღარიბაშვილს, ვახტანგ გომელაურს, სოზარ სუბარს, კახი კახიშვილს** და კიდევ რამდენიმე, თითებზე ჩამოსათვლელ ჩინოვნიკს ვცემ პატივს, რადგან მათ არ დავიწყებიათ ქართველი ამომრჩევლის ძირითადი მოთხოვნა — **„სამართლიანობის აღდგენა“!**

ამათი საშველი არ იქნება!

სააკაშვილი ეკლესიას ციხიდანაც ებრძვის!

რუსთავის ციხეში ჩაყუდებული სააკაშვილი 7 ოქტომბერს პატრიარქის პირადმა წარმომადგენელმა მოინახულა! დეკანოზმა მიქაელ ბოტკოველმა სააკაშვილს პატრიარქის თხოვნა გადასცა, შეეწყვიტა შიმშილობა, მაგრამ სააკაშვილმა უარი განაცხადა! და ეს არც არის გასაკვირი, რადგან, თუკი ქართულ ეკლესიას ვინმე ეურჩება და ყველაზე ბინძური მეთოდებითაც ებრძვის, ეს სწორედ სააკაშვილი და მისი ნაცბანდაა!

პატრიარქის მდივნმა, **დეკანოზმა მიქაელ ბოტკოველმა** ჟურნალისტებს ციხის დატოვების შემდეგ განუცხადა: *„**სააკაშვილს** გადავეცი მისი უწმინდესობის მოკითხვა და ლოცვა და გადავეცი **მისი უწმინდესობის თხოვნა შიმშილობის შეწყვეტასთან დაკავშირებით...** მან თქვა, რომ ეს გადაწყვეტილება მიღებული აქვს და ამ გადაწყვეტილების შეცვლას არ აპირებს.“*

სააკაშვილისათვის პატრიარქის თხოვნა რომ არაფერს ნიშნავს, ეს აქამდეც ცნობილი იყო, მაგრამ რუსთავის ციხის პატიმრისაგან ამის ასე საჯაროდ დემონსტრირებას განსაკუთრებული დატვირთვა გააჩნია!

დეკანოზ ბოტკოველის შემდეგ **სააკაშვილს** ციხეში მისი „ინტერესების დამცველმა“ **ნიკა გვარამიამ** მიაკითხა და იქიდან გამოსულმა ჟურნალისტებს აღშფოთებით განუცხადა — ციხის ადმინისტრაციამ, რომელიც **სააკაშვილს** „პერედაჩებს“ უზღუდავს, **პატრიარქის პირად წარმომადგენელს პატიმართან უპრობლემოდ შეატანინა სეფისკვერებიო!**

„ადამიანის **წამებაა,** როდესაც ის შიმშილობს და პურს უდგამ წინ! **ეს არის სრული კატასტროფა!“** — აი, ასე შეაფასა **სააკაშვილის** საკნიდან გამოსულმა **გვარამიამ** საქართველოს ეკლესიისა და პატრიარქის ქრისტიანული გულისხმიერება!

მას შემდეგ, **რაც გვარამიამ** საპატრიარქო **სააკაშვილის** წამებაში დაადანაშაულა, მან პატრიარქის თხოვნაზეც გააკეთა კომენტარი: *„რაც შეეხება საპატრიარქოს მოწოდებას შიმშილობის შეწყვეტასთან დაკავშირებით, ის, მოგეხსენებათ, რომ უარს ამბობს ამაზე. **ძალიან გულისამაჩუყებელია ეს განცხადება, რომ სიცოცხლეს გაუფრთხილდი და შეწყვიტე შიმშილობაო, მაგრამ მგონია, რომ ადამიანზე, რომელიც შიმშილობს და არის უკანონო პატიმარი, მანიპულაციებს, ჯობია, „ქართულ ოცნებას“ მოსთხოვოს საქართველოს ეკლესიამ უკანონოდ დევნილი პოლიტპატიმარი სააკაშვილის გათავისუფლება,** რომელსაც, სხვათაშორის, ძალიან დიდი წვლილი აქვს საქართველოს ეკლესიის განვითარებაში შეტანილი!“*

მოკლედ, **სააკაშვილთან** საკანში თათბირის შემდეგ **გვარამიამ** ქართული ეკლესია არამხოლოდ **„სააკაშვილის წამებაში“** დაადანაშაულა, არამედ საქვეყნოდ ამხილა **„მოშიმშილე სააკაშვილზე მანიპულაციებში“!** ანუ **სააკაშვილისა** და მისი აზრების გამხმოვანებელი **გვარამიას** აზრით, ქართულმა ეკლესიამ **„ფარისევლურ ჰუმანურობას“** თავი უნდა დაანებოს და ხელისუფლებისაგან უნდა მოითხოვოს „პოლიტპატიმარი“ **სააკაშვილის** დაუყოვნებლივ განთავისუფლება! იმ **სააკაშვილისა,** რომელსაც, თურმე, **„სხვათაშორის, ძალიან დიდი წვლილი აქვს საქართველოს ეკლესიის განვითარებაში შეტანილი!“**

სინამდვილეში, ეს ის **„ქართულ ეკლესიაზე გადამკვდარი სააკაშვილია“** რომელმაც აჭარაში, ფერიას მთაზე მშენებარე ეკლესია ბულდოზერებით გადაათელვინა იქ თავისი კლანის სასტუმროს ასაშენებლად!

ეს ის **„ქართული ეკლესიის ამაგდარი სააკაშვილია“,** გლდანის ეკლესია სატვირთო მანქანებით რომ დაალეწვინა და ახალაია-მერაბიშვილების ზონდერებს მღვდლები და მრევლი მიწაზე ათრევინა?!

ეს ის **„ქართული ეკლესიის აღმაშენებელი სააკაშვილია“** რომელმაც პატრიარქის პირადი თხოვნის მიუხედავად, საგანგებო საკანონმდებლო ცვლილებებით, უფლებრივად ერთმანეთს გაუთანაბრა ათასწლოვანი ქართული სამოციქულო ეკლესია და სხვადასხვა ჯურის იეღოვას სექტა და ევანგელისტ-ბაპტისტთა კანტორები?!

აღარაფერს ვამბობ იმაზე, რომ საქართველოდან გაქცეული **სააკაშვილის** ტელებოსლები წლებია, გაშმაგებით ებრძვიან პირადად პატრიარქსა და მთელ ეკლესიას!

ახლა კი **სააკაშვილი** ეკლესიას ციხიდანაც უტევს!

სააკაშვილი და მისი ბანდა ნაცფიურერის პატიმრობასაც კი ქართული ეკლესიის დისკრედიტაციისათვის იყენებენ!

ამათი საშველი, როგორც ჩანს, მართლა არ იქნება!

გიორგი გიგაური

კვირგვინოსნები

ნიკა გვარამია
ტელეკომპანია „მთავარის“ დირექტორი

მიშა ჩამოვიდა, ჩაჯდა, გაიმარჯვა!

„ალია“

ვალერი გელაშვილი
ყოფილი პარლამენტარი, ბიზნესმენი

სააკაშვილი 2-3 თვე რომ დატოვო სამარტოო საკანში, ჭკუიდან შეიშლება, თავს მოიკლავს!

„კვირის პალიტრა“

არჩილ გამზარდია
ანალიტიკოსი

როდესაც **მელია** დაიჭირეს, თითქმის მთელი პოლიტიკური სპექტრი აპროტესტებდა, **მიშას** დაჭერას კი მხოლოდ თავის შექმნილი პარტია აპროტესტებს.

„GTMEDIA“

ნანა კაკაბაძე
„ყოფილი პოლიტპატიმრები ადამიანის უფლებებისათვის“ თავმჯდომარე

მიხეილ სააკაშვილის დაპატიმრება იმის გამოვლინებაა, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ გაუძლო ყველანაირ ზეწოლას, გადადგა ნაბიჯი და დღეს კანონი აღსრულდა.

„ტვ იმედი“

მაშინ, როდესაც „ქართული ოცნების“ მხარდამჭერები მიხეილ სააკაშვილის დაპატიმრებას ტაშს უკრავენ და სამართლიანობის აღდგენის პროცესის დაწყებას მიესალმებიან, პოეტი, მწერალთა ეროვნული აკადემიის პრეზიდენტი, ეთნოკულტურათა მკვლევარი კობა არაბული განგაშის ზარს სცემს და ხელისუფლებას კიდევ ერთხელ ახსენებს — მწერალთა კავშირი ნაციონალების ხელშია, კულტურის მუშაკების დაპყრობიდან ხელისუფლებაში მოსვლამდე კი ერთი ნაბიჯია დარჩენილი:

კობა არაბული:



სააკაშვილისთვის მხოლოდ 6 წლის მისჯა ცინიზმი და ქართველი ერის დაცინვაა!

„სააკაშვილს ეკუთვნის სამუდამო სასჯელი ან, სულ მცირე, 20–25 წელი მაინც!“

— რუსთაველის, ილიას, ვაჟას სამშობლოში ჭეშმარიტ მწერალთა დევნისა და განდევნის პროცესი **სააკაშვილის ტირანიიდან** დაწყებული დღემდე გრძელდება. ერთხელ უკვე ვთქვი და კიდევ ვიმეორებ, ეს საგანგაშოა ქვეყნის მომავლისთვის!

მწერალთა სახლი იყო ერის ზნეობრივი დაცვის პირამიდა: ეროვნული სულიერებისა და კულტურის ზიკურატი, რომელიც დღეს ნაცებს უპყრიათ! მათი შლეგი, შიზოიდი და მკვლელი „გენერლის“ ბრძანებით, **600-მდე სპეცრაზმელი შეიჭრა მწერალთა კავშირში და გაანადგურა სახლის ისტორიული ქონება: საუკუნოვანი ბიბლიოთეკა, არქივი,** სახლს დააკარგვინა მემორიალური და ისტორიული სახე, სულ სხვა **„ბორდის თუ ბორდელის“** სტატუსი მიაკუთვნა, მწერალთა ბაღი სარესტორნო ბალაგანად აქცია, ოთახები — სასტუმროდ და მთლიანობაში ნაცისტი ლიბერასტების „საპორჭიკოდ“. იქიდან განდევნილი მწერლები დღეს ბუკინისტური წიგნების ბაზრობაზე საკუთარ და ერთმანეთის წიგნებს კაპიკებად ყიდიან, ბევრმა მათგანმა თავი მოიკლა, ბევრიც დეპრესიით დიღუპა!

— ამ თემას „მწერალთა აკადემიამ“ საკმაოდ მწვავე წერილი მიუძღვენით და კულტურის მინისტრს თეა წულუკიანსაც მიმართეთ, თუმცა, მას შემდეგ პრესაში არ გამოჩენილხართ და საზოგადოებამაც არ იცის იმის შესახებ, თუ როგორ განვითარდა მოვლენები?

— როდესაც მინისტრს ჩვენივე ისტორიულ სახლში შეჭრილი და უსინდისოდ ჩაბუდებული ორგანიზაციის გაყვანა და შენობის დაბრუნება მოვთხოვეთ, იქ ჩასახლებულებს **„ბუგულის ბუდეში ჩასმული ყვავის წიწილები“** ვუწოდეთ, ხოლო ორგანიზაციას — **„ბორდი თუ ბორდელი“,** რაც ჩვენს აკადემიელ კოლეგებს რატომღაც არ მოეწონათ, „ნიანგის ცრემლებით“ იტირეს, მოულოდნელად იქცნენ წმინდა ძროხებად და ცხვრებად, რაღაცნაირ მსტოვარ „ჰუმანოიდებად“ და მტრის ბანაკში მივიდნენ. ეს იყო სამწუხარო თვითლუსტრაცია, მაგრამ, ალბათ, საჭირო და გარდაუვალი. სინანულს იწვევს მათი ასეთი „გულჩვილობა“, ფსევდოსიწმინდე და ცრუ პატრიოტიზმი, რომელიც სამშობლოს ვერ ეხმარება — ვერც სამოსელის გაცვლით მახვილზე და ვერც ღირსეული სიტყვით! **სოროებში და ჩირგვებში გაწდევნილი მწერლობა, რომელიც იქიდან ვერ გამოდის!**

— აი, რა არის უმწვავესი და მტკივნეული დილემა დღეს ჩვენი ერისთვის!

„მწერალთა აკადემიის“ შედარებით რბილი და უწყინარი, მაგრამ მკვეთრად სამართლიანი წერილი ჩვენივე აკადემიის წევრმა მწერლებმა სიძულვილის ენად შეგვირაცხეს, შეეცოდათ ნახევრად ხილული და უხილავი მტერი, რომელსაც ვუპირისპირდებოდით და რომელიც ჩვენს კართან დგას — **ლუციფერივით იხედებიან ფანჯრებიდან!** ვაჟა ამბობდა: **„მტრისაცა დედას ვველი კბენს და ჩაუქვრება უბედა“.** ვაჟასეული მტრის ასეთი აღქმა შეიძლება სიძულვილის ენად ჩაითვალოს? ილიას **„ქვათა ღაღადი“** და სხვა წერილებიც გაცილებით მძაფრი და მწარეა, მაგრამ სიძულვილის ენა მისთვის არავის უწოდებია.

— უხილავ და ხილულ მტერს ვის უწოდებთ?

— მაგალითად, ისეთებს, როგორებიც არიან **ლომოურები, შამუგიები, დეისაძეები, დეკანოიძეები, ბერძენიშვილები, სამნიძეები** და მისთანანი. ეს ადამიანები ნაციონალებს **„ყვავის ბახალებივით“** ჰყავთ ჩანერგილი სხვადასხვა სტრუქტურაში.

ცხადია, **სააკაშვილია მთავარი დამნაშავე, მტერი და მიზეზთა მიზეზი,** მაგრამ არც ის არის პრობლემის სათავე. სააკაშვილებს ჰყავთ თავიანთი პატრონი, შემქმნელი და დამსმელი — მასონურ-ლიბერასტული მსოფლიო, **მაკ-კეინისა და სოროსის ტიპის ცოცხალი თუ მიცვალებული მონსტრები** კულტურების, ენის, ისტორიული რელიგიების, ტრადიციების დამანგრეველი ვულკანური ენერგიებით.

თუ ქართულ მწერლობას თავისი ადგილი არ დაუბრუნდება სახელმწიფოში და საზოგადოებრივ-პოლიტიკურ სივრცეში, ამ ქვეყანას არაფერი ეშველება. მწიგნობრული სიბრძნის დაკარგვა დააზიანებს არათუ რომელიმე ხელისუფალს, არამედ ერს მთლიანობაში. მწერლობის მისტიკურ-საკრალური მხარდაჭერის გარეშე საქართველო დამარცხდება!

სააკაშვილს მარტო მწერალთა კავშირზე მიტანილი იერიშისთვის ეკუთვნის სამუდამო სასჯელი, რომ არაფერი ვთქვათ უნივერსიტეტებისა და აკადემიების ნგრევაზე!

— პატიმარი სააკაშვილისთვის ბრალის დამძიმებას ითხოვთ?

— **სააკაშვილისთვის მხოლოდ 6 წლის მისჯა ცინიზმი და ქართველი ერის დაცინვაა!** ამაზე მეტს სააკაშვილი მშიერ ბავშვებს პურისა და ლიმონათის ქურდობისთვის უსჯიდა! მოზარდებით აავსო კოლონიები და მთლიანად გაანადგურა მათი ფსიქოლოგია. **ეს ფსიქოლოგიამოშლილი, განარკომანებული თაობა ახლა ქუჩაში, ოპოზიციის მიტინგებზე დაძრწის, მათ არ იციან, სად წავიდნენ!**

ნაცებს და **ხატია დეკანოიძეს,** ამდენს რომ ჭრიჭინებს, ნუ ჰგონიათ, რომ მათ სისხლისმსმელ ბელადს ადვილად გამოაძვრენენ ციხიდან!

— არათუ ჰგონიათ, დარწმუნებით ამბობენ, რომ მიხეილ სააკაშვილი საპატიმროს მალე დატოვებს!

— **სააკაშვილს** იმდენი ცოდვა-ბრალი აწევს კისერზე, იმდენი უდანაშაულოთა სისხლი აქვს დაღვრილი, იმდენი დედაშვილი ჰყავს ატირებული, იმდენი ქალი ჰყავს დაქვრივებული და პატივაყრილი, რომ ვერავინ გაბედავს მისთვის პოლიტიკური სტატუსის მიკერებას, მათ შორის, „უცხოპლანეტელებიც“!

„ნაცებს და ხატია დეკანოიძეს, ამდენს რომ ჭრიჭინებს, ნუ ჰგონიათ, რომ მათ სისხლისმსმელ ბელადს ადვილად გამოაძვრენენ ციხიდან!“

„ქუთაისელებს სააკაშვილმა გენიალური მოქანდაკის მერაბ ბერძენიშვილის მიერ შექმნილი ბრწყინვალე მონუმენტი დაუნგრია, რასაც დედა-შვილის სიცოცხლე შეეწირა, სანაცვლოდ კი პარლამენტად წოდებული ინკუბატორი დაუდგა, დღეს კი ქუთაისელები სააკაშვილის სეკუნდანტს, სისხლში და ცოდვებში გასვრილ ჩხართვს ხატია დეკანოიძეს აძლევენ ხმას!“

სააკაშვილის რეჟიმის მიერ ქუთაისში აფეთქებული „დიდების მემორიალი“, რომელიც დიდ სამამულო ომში დაღუპული გმირების ხსოვნას ეძღვნებოდა

„პოლიტიკური დევნილის მანტიით“ სააკაშვილის შემფუთავებს ნაწამებ ადამიანთა მრისხანების ნიაღვარი წალეკავს!

ხელისუფლებამ, უცხოელმა ლიბერალებმა და შინაურმა მოყვარე მტრებმა უნდა იცოდნენ, რომ **სააკაშვილის** სასჯელი არ იქნება მხოლოდ 6 წელი. კიდევ ერთხელ ვამბობ, **სააკაშვილს ეკუთვნის სამუდამო სასჯელი ან, სულ მცირე, 20-25 წელი მაინც!** ამ ტიპის ჯალათი საქართველოს არ ჰყოლია! ისტორიამ იცის თემურ ლენგი, ჯალალედინი და სხვები, რომლებიც სხვა ქვეყნების კულტურასა და ისტორიას ანადგურებდნენ, მაგრამ საკუთარი ქვეყნის ტაძრების, ისტორიული ძეგლებისა და მონუმენტების ასეთი მაოხრებელი იშვიათი მოვლენაა.

სააკაშვილის სასამართლო პროცესი მუდმივი და პერმანენტული უნდა იყოს. მისი სასჯელი ყოველ ჟამს უნდა იზრდებოდეს. ემატებოდეს სხვადასხვა საქმეები — სვანეთის კოშკების აფეთქება და სისხლიანი „ვენდეტა“; მიწა-წყლის გასხვისების ვანდალური, წინასწარ ჩაფიქრებული პროცედურა; 21-ე საუკუნემდე შენარჩუნებული ისტორიული ტერიტორიების, მთლიანი რეგიონების ჩაბარება რუსებისთვის, ანუ ტოტალური ღალატი! სასურველი იქნება, თუ მას გვერდით მიუსვამენ თანამონაწილე ჯალათებს — **დეკანოიძეებს, ბოკერიებს, ბარამიძეებს, ოქრუაშვილებს** და სხვა ტოტალური ტერორის მონაწილეებს, რომლებიც ქვეყანას, ხელისუფლებას თავიანთი მოქმედებებით ახალ ხიფათს უქმნიან, შეცდომაში შეჰყავთ უცხოეთის მოთვალთვალე აგენტურა. **სამწუხაროდ, „ქართული ოცნება“ ტაქტიკურ და პოზიციურ შეცდომებს უშვებს!**

— კერძოდ?

— საჭიროა ნაცების პირდაპირი მხილება და მათთან გამჭოლი დაპირისპირების მოდელის შემუშავება. **ენის მოჩლექით საუბარი უნდა დამთავრდეს.** „ოცნების“ შემწყნარებლური პოლიტიკა ნაცების მიმართ საზოგადოებას არ მოსწონს. სწორედ ასეთმა მიდგომამ გამოიწვია „ოცნების“ ერთგვარი დიფუზია. **კახი კალაძე,** რომელსაც საუკეთესო პრეზენტაციები და პროგრამები აქვს, არის არაჩვეულებრივი მერი, მათთან მიმართებაში ლოიალურია, უფრო მკაცრი და ეფექტური უნდა იყოს. გაცილებით მომგებიანია **ღარიბაშვილისნაირი** ხისტი დამოკიდებულება.

ნაცებს არ სჭირდებათ დახვეწილი მიდგომა, რადგან მათი გაუნათლებელი პაპუასური ბუნება ასეთ დამოკიდებულებას მოწინააღმდეგის მიერ ერთგვარ გაუბედაობად და სისუსტედ აღიქვამს.

ქუთაისელებს **სააკაშვილმა** გენიალური მოქანდაკის **მერაბ ბერძენიშვილის** მიერ შექმნილი ბრწყინვალე მონუმენტი დაუნგრია, რასაც დედა-შვილის სიცოცხლე შეეწირა, სანაცვლოდ კი პარლამენტად წოდებული ინკუბატორი დაუდგა, დღეს კი ქუთაისელები **სააკაშვილის** სეკუნდანტს, სისხლში და ცოდვებში გასვრილ ჩხართვს **ხატია დეკანოიძეს** აძლევენ ხმას!

ამ ურთულეს ვითარებაში საზოგადოებამ, ერმა მტკიცედ უნდა დაუჭიროს მხარი **ირაკლი ღარიბაშვილს,** მნიშვნელოვან პოლიტიკურ და ეროვნულ ფიგურას, რომელსაც შეუძლია რაღაცის შეცვლა ქართული პოლიტიკის საჭადრაკო დაფაზე! ის მარტო არ უნდა დარჩეს ამ გადამწყვეტ ბრძოლაში, თორემ გაწირავენ!

— ქარდავა და სააკაშვილი ციხეში არიან. კიდევ რის გაკეთებას ურჩევთ ღარიბაშვილს?

— რუსთავის საპყრობილე **სააკაშვილისთვის** სასკოლო ინტერნატად არ უნდა იქცეს, არც საპრესკონფერენციო დარბაზად და „წმინდანი მსხვერპლის“ სახლად!

ირაკლი ღარიბაშვილმა უნდა დააძლევინოს ერს ეკონომიკური, ზნეობრივი და პოლიტიკური კრიზისი. მან უნდა შექმნას და აღძრას კულტურის, ხელოვნების, მეცნიერების, მწერლობის მოღვაწეთა ძლიერი ტალღა და ერი მორალურ სივრცეში მოაქციოს. თავად უნდა იქცეს სწავლულთა და მწიგნობართა ქომაგად. **მწერლობის დაცვითა და აღდგენით ქვეყნის გადარჩენის შანსი გაიზრდება, სხვაგვარად, ამ უტვინო, კაციჭამია ხლისტებიდან ქვეყნის გამოხსნა ძალიან გართულდება!**

ესაუბრა

ნატო ფოცხიშვილი

„პოლიტიკური დევნილის მანტიით“ სააკაშვილის შემფუთავებს ნაწამებ ადამიანთა მრისხანების ნიაღვარი წალეკავს!“

ბატონო ისრაელის ელჩო, რატომ არ პასუხობთ მიხეილ სააკაშვილის ნაცისტურ- ანტისემიტურ გამოხტომებს?!

ღია წერილი ისრაელის ელჩს საქართველოში რან გიდორს!

სააკაშვილი აშკარად ჰიტლერულ-გებელსური ანტისემიტიზმით რომ არის შეპყრობილი, ამას რატომღაც არავინ არ აქცევს ყურადღებას! ის კი არა, სააკაშვილის ანტისემიტურ გამოხტომებზე ისრაელის ელჩი საქართველოში რან გიდორიც დუმს!

პატიმარმა სააკაშვილმა თავის ერთ-ერთ ბოლო „უსტარში“, რომელიც ნაცფიურერის ჯიბის გებელსმა **ნიკა გვარამიამ** თავისი პირით წაუკითხა ჟურნალისტებს, აშკარად **ანტისემიტური** პასაჟი გამოურია: *„ყველა ჭორი, რომელსაც* ***საზიზღარი მოშეს*** *ჩაწოდებით, სუს-ი ავრცელებს, არის მთლიანად დასაიგნორირებელი. ეს გათვლილია ჩვენს დაბნევაზე, დასუსტებაზეც და ერთმანეთზე გადაკიდებაზე“.*

რას ნიშნავს **სააკაშვილის** ეს „საზიზღარი მოშე“ თუ არა **ანტისემიტიზმის** გამოვლინებას?!

მოგეხსენებათ, როდესაც თბილისში გამოჩნდა სკანდალურად ცნობილი **„სისხლიანი ბანერები“** ლოზუნგებით — **„არა ნაცებს! არა ბოროტებას! არა ღალატს!“** — მთელი სანაცეთი ალაპარაკდა „ქართული ოცნების“ მიერ დაქირავებულ ებრაელ პიარტექნოლოგ **მოშე კლუგჰაფტზე** და ეგრეთ წოდებულ **„მოშეს გეგმაზე“!**

მაგალითად, 21 სექტემბერს ვიდეომიმართვაში **სააკაშვილმა** სიტყვასიტყვით თქვა: *„მინდა, ორიოდე სიტყვა გითხრათ, როგორ შევარჩიო სიტყვები, არ ვიცი, მაგრამ თქვენ იცით, რომ გამოფინეს ისევ პლაკატები. იქ მე ვარ ცენტრში და ამ პლაკატების ავტორი არის ვინმე* ***მოშე კლუგჰაფტი,*** *ვიღაც ავანტიურისტი, სრული ნაძირალა, გადამთიელი,* ***ისრაელიდან ჩამოთრეული*** *ივანიშვილის მიერ. როგორ ეზიზღებით ივანიშვილს და როგორი დაბალი წარმოდგენა აქვს ქართველი ხალხის ინტელექტზე, რომ ამ აბსოლუტურ ნაგავს აძლევს უამრავ ფულს და თვლის, რომ ეს ჩვეულებრივად დავასიაფანდებთ“.*

დიახ, ეს **სააკაშვილმა** თქვა საქვეყნოდ: **„მოშე კლუგჰაფტი,** ვიღაც ავანტიურისტი, სრული ნაძირალა, გადამთიელი, **ისრაელიდან ჩამოთრეული**...“. ეს არ არის სიძულვილის ენის პიკი და **ანტისემიტიზმის აპოგეა?!** თანაც, ეს არ გახლავთ **სააკაშვილის** მხრიდან **ანტისემიტური გამოხტომის** პირველი შემთხვევა. ჯერ კიდევ 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების წინ, როდესაც პირველად გამოჩნდა **„სისხლიანი ბანერები“, სააკაშვილმა** ეს მაშინაც **მოშე კლუგჰაფტის** პიარტექნოლოგიებს დაუკავშირა და მას საჯაროდ **„ებრაელი აფერისტი“** უწოდა!

მაშინ ამან ისეთი რეზონანსი და სკანდალი გამოიწვია, რომ **ქართველმა ებრაელებმა ვრცელი საპროტესტო პეტიციაც კი გაავრცელეს:** *„ჩვენთვის გასაგები გახდა, რომ ბატონმა* ***სააკაშვილმა*** *გადაწყვიტა, თავისი პოლიტიკური მიზნების მისაღწევად მიემართა* ***ანტისემიტური რიტორიკისთვის.*** *ვიდეომიმართვაში მან დაუკავშირა იუდეველობა სიცრუეს* ***(„ებრაელი აფერისტი“),*** *რასაც, სამწუხაროდ, ჩვენი რეაქცია არ მოჰყოლია — ჩვენ მცდარად ჩავუთვალეთ მას ეს წამოცდენად. მიუხედავად იმისა, თუ რომელ ეთნიკურ თუ კონფესიურ ჯგუფს წარმოვადგენთ,* ***ასეთი რიტორიკა არის დანაშაული მთელი ქართული საზოგადოების მიმართ — რასაც საკადრისი პასუხი უნდა გაეცეს!“***

კიდევ რა მტკიცებაა საჭირო საიმისოდ, რომ ეს უბადრუკი **სააკაშვილი** „დემოკრატიის შუქურა“ კი არა, **ფაშისტი ანტისემიტია?!**

კიდევ უფრო ადრე ექსპრეზიდენტმა **სააკაშვილმა** პარტია „ქართული ოცნების“ დეპუტატზე **შოთა შალელაშვილზე** საუბრისას ტელეეთერში სიტყვასიტყვით განაცხადა: *„შეუთვალეთ მოკითხვა მის (ივანიშვილის — რედ.) ჩამოყვანილ აფერისტ* ***რუს ებრაელს,*** *რომელიც რატომღაც საქართველოს მოქალაქე აღმოჩნდა, იმიტომ რომ... დაბოლოება აქვს გვარით, მაგრამ საქართველოსთან არაფერი მიმართება არ ჰქონია“.*

ბევრი რომ აღარ გავაგრძელოთ, **სააკაშვილი,** უბრალოდ, ქართველი ხალხის სირცხვილი კი არა, **ებრაელთმოძულე ანტისემიტი ნაცისტია და** გასაკვირია, რატომ არაფერს ამბობს ამის შესახებ **ისრაელის ელჩი** საქართველოში **რან გიდორი?!**

დიახ, მთელმა ისრაელმა და სრულიად მსოფლიომ უნდა გაიგოს, ვინ არის რეალურად **სააკაშვილი** — ეს ანტისემიტიზმის უსაშინლესი გამოვლინების — **ადოლფ ჰიტლერის კარიკატურული რეინკარნაცია!**

გიორგი გიგაური

«ბატონო ირაკლი, ბათუმში

თამაზ ბაკურიძე: ბატონ ირაკლი ღარიბაშვილს ვეტყვი, რომ აჭარაში პოლიციის, უშიშროების, პროკურატურისა და სასჯელაღსრულების თანამშრომელთა უმეტესობამ ხმა ნაცებს მისცა!

*უფლებადამცველი **თამაზ ბაკურიძე** უკანასკნელ ხანს ქვეყანაში განვითარებულ პოლიტიკურ პროცესებს ეხმიანება და იმ მიზეზებზე საუბრობს, რამაც 2 ოქტომბრის არჩევნებში ნაცსექტანტებს ბათუმში ხმების სოლიდური რაოდენობა მოუტანა. ყოფილი პოლიტპატიმარი, რომელიც ნაცების რეჟიმმა ციხეში გამოკეტა, საქართველოს პრემიერ-მინისტრს მიმართავს და აცხადებს, რომ სააკაშვილი არის ლოთი, ფსიქიკურად გაუწონასწორებელი და ნარკომანი, რომელმაც ქვეყნის არევის ოპერაცია სწორედ თავისი ლოთობით ჩაშალა:*

— თუ გახსოვთ, **მიხეილ სააკაშვილმა** ქალბატონ **სოფო ნიჟარაძესთან** ერთ-ერთი სატელეფონო საუბრის დროს სიტყვასიტყვით თქვა ასეთი რამ — **„ქინძი ვიყო!“** როგორც აღმოჩნდა, ნაცფიურერი სააკოვი, რომელსაც ბედის ირონიით „საქართველოს მესამე პრეზიდენტი“ ჰქვია, მართლაც **ქინძია,** რადგან სწორედ **ქინძით,** ოხრახუშითა და ნიახურით დატვირთული კონტეინერით შემოიპარა საქართველოში!

— ბატონო თამაზ, თქვენ ლოგიკას ხედავთ იმაში, რომ ფოთში ქინძის კონტეინერით შემოპარული სააკაშვილი პირდაპირ თბილისისკენ კი არ წამოვიდა, არამედ ბათუმში ჩავიდა?

— რუსეთის ოპოზიციურ ტელეარხებზე პირადად ვნახე გადაცემა იმის შესახებ, რომ **სააკაშვილი თურქეთიდან შემოვიდა.** იმ გადაცემაში გარკვევით ითქვა, რომ ვიდრე **სააკაშვილი** საქართველოში გამოჩნდებოდა, მანამდე ბათუმის პორტში ნატოს სამხედრო ხომალდები შემოვიდნენ. იცით, რა შეკითხვა მიჩნდება? კი მაგრამ, ჩვენი მეზობელი ქვეყნის თურქეთის პრეზიდენტი **რეჯეპ ტაიპ ერდოღანი** ხომ არ იცით, რომელი ქვეყნის სპეცსამსახურებმა გადაარჩინეს გადატრიალებასა და დამხობას? ცხადია, რუსეთმა! ამიტომ, ვიდრე ოფიციალური ინფორმაცია არ გავრცელდება, ასე ხელაღებით არცერთი ვერსიის გამორიცხვა არ შეიძლება! **სააკაშვილი** საქართველოში მართლა ნატოს სამხედრო ხომალდებით რომც შემოსულიყო, ხელისუფლებას მაინც აუცილებლად მოუწევდა ქვეყანაში მისი შემოსვლის ახალი, განსხვავებული ვერსიის გამოგონება. წინააღმდეგ შემთხვევაში, ის პირდაპირ კონფლიქტში შევიდოდა ნატოს სამხედრო ხელმძღვანელობასთან და თურქეთთან, რისი თავიც დღეს ჩვენ არ გვაქვს.

— ნაცსექტა თავს იმედებს — ჩვენი ფიურერი გმირია, განსაცდელს არ შეუშინდა, სიტყვა შეასრულა და ჩამოვიდაო!

— **სააკაშვილი კი არ ჩამოვიდა, ჩამოიტანეს!** როგორც საქონელი — ქინძი, პრასი და მაკიდო, აი, ისე შემოიტანეს ეს უბედური საქართველოში ჩვენმა მტრებმა, რათა ქვეყანა აერიათ და ქვა ქვაზე არ დაეტოვებინათ, მაგრამ მთავარი ვერ გაითვალისწინეს — **სააკაშვილი არის ლოთი, ფსიქიკურად გაუწონასწორებელი და ნარკომანი!** სწორედ თავისი ლოთობის გამო ჩაუშალა პატრონებს საქართველოს არევის ოპერაცია და მადლობა ღმერთს, ქვეყანა გადარჩა. **სააკაშვილი ლოთი და ნარკომანი რომ არ ყოფილიყო, დღეს თბილისში ბარიკადები იქნებოდა!** იგი გმირად მაშინ წარმოჩინდებოდა, საზღვარს ჟურნალისტების თანხლებით ოფიციალურად რომ მოსდგომოდა და განეცხადებინა — აი, ხალხო, მე თქვენი ბედნიერებისათვის ამ ხელისუფლებას ვბარდები და ციხეში მივდივარო! მაგრამ სააკოვი შემოეთრა ქინძთან ერთად, შეეთრა სადღაც ბუნაგში, სადაც ხინკალს „ურტყამდა“, კოკაინს ყნოსავდა, არაყს სვამდა და სანამ თავზე არ დაადგნენ და ხელბორკილები არ დაადეს, მანამდე აზრზე ვერ მოვიდა! თავისი მამობილის — **ედუარდ შევარდნაძის** მიერ გადმობარებული ქვეყანაც ვერ დაიცვა, გორში მიწაზე იფორთხა, ჰალსტუხი შეჭამა, კოდორი და ახალგორი ტყვიის გასროლის გარეშე მიატოვა და ჩააბარა, 150 ქართული სოფელი დაკარგა, რომელსაც მერე **„ქვების ზრდა“** უწოდა. ყოველივე ამის შემდეგ სად ან როდის იყო **სააკაშვილი** გმირი? **სააკაშვილმა 150 უმსხვილესი სტრატეგიული ობიექტი მიჰყიდა რუსებს, ხოლო აჭარაში ყველაფერი გადასცა თურქებს!** შევარდნაძის დროს კაციშვილი შუქის ფულს არ იხდიდა და შუქი არც იყო, დაიწყო ხალხმა შუქის ფულის გადახდა და შუქიც მოვიდა, თორემ **სააკაშვილს** არანაირი ელექტროსადგური არ აუშენებია, რომ ქვეყანაში ენერგოგენერაციის დონე აეწია.

— თქვენ სააკაშვილის ციხე გამოსცადეთ, რას იტყვით?

— **ჩემს მტერს ნუ ანახოს ის ჯოჯოხეთი, რასაც მე სააკაშვილის ციხეში ვუყურებდი!** 2008 წელს, ოთხწელიწადნახევრის შემდეგ, ციხიდან რომ გამოვედი და იქ არსებული საშინელების შესახებ ახლობლებთან ვლაპარაკობდი, ცოცხალი თავით არ მიჯერებდნენ — გვატყუებო! სანამ ციხის კადრები არ გასაჯაროვდა, ხალხი ამ სადისტების მიერ ჩადენილ დანაშაულს ვერ იჯერებდა. **ახლა რომ ითხოვს ეს გარყვნილი კაცი ტელევიზორს, ვინ გალირსებდა სააკაშვილის ციხეში ან ტელევიზორს, ან რადიოს და ან მსგავს რამეს? სააკაშვილმა აკრძალა სასამართლო პროცესების ტელევი-**

იქაც იციან! იქაც ხედავენ!

პატიმარ სააკაშვილის ტელებოსლები ამას ხალხს უმალავენ და ცოცხალი თავით არ აშუქებენ, მაგრამ ფაქტი ის არის, რომ ნაცებს მძიმე დღე უდგათ: მიუხედავად მათი დიდი იმედებისა, რომ დასავლეთი გვერდით დაუდგებოდა და მორიგ „ფერად რევოლუციას“ მოაწყობდნენ, აგერ, ევროპარლამენტარები ისეთი ღია ტექსტებით ლაპარაკობენ, აქამდე ვერავინ რომ ვერ წარმოიდგენდა!

სიმართლითა და პირდაპირობით განსაკუთრებით გამოირჩევა ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი ევროპარლამენტარი **მარინა კალიურანდი,** რომელიც ჯერ კიდევ **სააკაშვილის** საქართველოში შემოპარვამდე მთელი მსოფლიოს გასაგონად ღიად აფრთხილებდა ბრიუსელში ჩასულ ნაცბელადს — **საარჩევნოდ საქართველოში შენ ჩასვლას პროვოკაციად შევაფასებთ და ჩვენი მხარდაჭერის იმედი არც გქონდესო!**

თუმცა, **სააკაშვილმა** არაფრად ჩააგდო ევროპარლამენტარების გაფრთხილება, მაინც შემოიპარა საქართველოში და ვირთხას რომ შეეფერება, ისეთ ხაფანგშიც გაება!



ევროპიდან ნაცებს პირდაპირ უთხრეს: ან საფლავში ჩაჰყევით თქვენს ფიურერს, ანდა მის გარეშე გადარჩითო!

ამ ოქტომბრის არჩევნების დასრულების შემდეგ ევროკავშირთან ასოცირების საპარლამენტო საბჭოს თანათავმჯდომარემ, ევროპარლამენტარმა **მარინა კალიურანდიმ** საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის ორგანიზებულ დისკუსიაზე პირდაპირ განაჩენი გამოუტანა უკვე პატიმარ **სააკაშვილს,** როდესაც განაცხადა: *„მინდა, ხაზგასმით აღვნიშნო, რომ, როდესაც **სააკაშვილი** საქართველოში დაბრუნდა, **მან დაარღვია კანონი და პასუხისმგებელია ქვეყანაში არალეგალურად შესვლაზე.** მის ჩასვლას ჰქონდა თუ არა გავლენა არჩევნებზე? სავარაუდოდ, კი. ჩემი დაკვირვებით, **სააკაშვილმა** მოუწოდა ასიათასობით ადამიანს, რომ გამოსულიყვნენ რუსთაველის გამზირზე და გამოეხატათ მათი ნება. ხალხი არ გამოვიდა და ეს ჩემთვის სიგნალი იყო იმისა, რომ მან პოლიტიკური ძალაუფლება დაკარგა და აღარ შეეძლო, ელაპარაკა ხალხთან ისე,*

კვირგვინოსნები

მანანა მენაბდე
მომღერალი, კომპოზიტორი

ეს რა ქვეყანაში ვცხოვრობთ?! **დაუკითხავად ვინ მოგცათ უფლება** („ზურაგირჩი ჯაფარიძეს, სიმღერა „საპოვნელა“), **რომ აიღეთ ჩემი ნამღერი?!** თუ სულ თავს გახვედით?! ჯერ ერთი, მე ვარ გერმანიის მოქალაქე და არჩევნებში მონაწილეობის უფლება არ მაქვს! კიდევაც რომ მქონდეს, რა უფლებით იღებთ ჩემ ნამღერს და ადებთ თქვენს კლიპს?! **იცოდეთ, რომ ძალიან გამაბრაზეთ და ამას ასე არ დავტოვებ!** ე.ი. უნდა იფიქრონ, რომ მე თქვენ გაძლევთ ხმას! ესაა ტყუილი და ამისთვის პასუხი უნდა აგოთ! ყველანაირი სინდისი და სირცხვილი დაკარგეთ? თუ გაგიგიათ სიტყვა ღირსება?

„ახალი თაობა“

გია ხუხაშვილი
ექსპერტი

სააკაშვილმა ასეთი ფინალის მიზეზი იმ ხალხში უნდა ეძებოს, რომელიც არწმუნებდა, რომ სიტუაცია „წკიპზე“ იყო და გამარჯვების გაფორმებისთვის მხოლოდ მისი ჩამოსვლა იყო საჭირო. ვინ შეგნებულად და ვინ შეუგნებლად უბიძგებდა მას ხრამისკენ, ეს თვითონ არკვიოს.

„აიპრესი“

დავით ბერძენიშვილი
რესპუბლიკური პარტიის წევრი

არანაცურმა ოპოზიციამ ვერ ვივარგეთ და მესამე პოლუსი ვერ შევქმენით.

„ახალი თაობა“

ავგიას თავლა გასაწმენდია!»

ზიით გაშუქება, აკრძალა გრძელვადიანი და მოკლევადიანი პაემნები, რითიც უამრავი ოჯახი, განსაკუთრებით ახლად შექმნილი, დაანგრია და გააუბედურა.

ცოლს არ ჰქონდა უფლება, პატიმარ ქმართან მისულიყო და მასთან დარჩენილიყო... მოგეხსენებათ, ამას რა დიდი მნიშვნელობა აქვს ახალგაზრდა წყვილებისთვის. ესეც მიზანმიმართულად აკრძალა, რათა ის ცოლები მერე ქუჩაში დამდგარიყვნენ და ოჯახებისთვის ზურგი შეექციათ. **ბიზნესმენები, რომლებიც ფულის გადახდაზე უარს აცხადებდნენ, საგანგებო საკანში შეჰყავდათ და გვერდითი საკნიდან ცოლის ან შვილის ხმას ასმენინებდნენ, რომლებსაც ერთი ან რამდენიმე კაცი აუპატიურებდა.** ამის გამო ძალიან ბევრი თავს იკლავდა, ბევრს გული გაუსკდა. ამას ემატებოდა **მეგის ქარდავას** და **ბაჩო ახალაიას** „ვოიაჟები“ ციხეში, სადაც პატიმრებს ცემით სიკვდილის პირას აყენებდნენ.

— თქვენგან რას ითხოვდნენ?

— 500 ათასი მოგვიტანეო! საიდან უნდა მიმეტანა, რაც არ მქონდა?! მეორე და მთავარი — რატომ უნდა გადამეხადა? ცხადია, კაპიკი არ გადამიხდია და ვერც გადავიხდიდი. ორი წლის პატიმარი ვიყავი, როცა ნაძირალა **ზურაბ ადეიშვილმა** შემომითვალა — თერთმეტი წელიწადი ასლანთან მუშაობდი, 15 ათასი მაინც გადაგვიხადე და გაგიშვებთო! არც ის გადამიხდია. საბოლოოდ პოლიტპატიმრის სტატუსით გავთავისუფლდი.

— ბათუმში ნაცმოძრაობამ 2 ოქტომბრის არჩევნებში ამდენი ხმები საიდან მიიღო?

— 2012 წლის 1 ოქტომბრის არჩევნებში ბათუმში ნაცმოძრაობა ერთიანად განიორწყალდა!

„სააკაშვილი კი არ ჩამოვიდა, ჩამოიტანეს!“

სააკაშვილი ამბობდა კიდეც — ბათუმს თან გადავყევი და სამაგიეროო ამით გადამიხადესო! „ქართულ ოცნებას“ ნობელის პრემია ეკუთვნის, რომ ბათუმში ნაცები ფეხზე წამოაყენა, მოაძლიერა და ამდენი ხმები მიაღებინა. ეს, პირველ რიგში, იმის ბრალია, რომ ბათუმსა და მთელ აჭარაში სახელისუფლებო პარტიას გავლენიანი, ღირსეული და გამოცდილი პოლიტიკური ფიგურა არ ჰყავს. **თორნიკე რიჟვაძესთან** პიროვნულად არავითარი პრობლემა არ მაქვს, მაგრამ აჭარაში, რომელიც ქვეყნის ნომერ პირველი სტრატეგიული რეგიონია და საქართველოში ქრისტიანობა სწორედ აჭარიდან შემოვიდა, არ შეიძლება მმართველად გყავდეს მენეჯერი! **აჭარაში საქართველოს მენეჯერი კი არა, ეროვნული ლიდერი სჭირდება!** მთელი ბათუმი იცინის — **ბათუმის მერი ნაციაო!** აჭარის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე **დავით გაბაიძე** თორნიკე რიჟვაძის ნათესავია ცოლის მხრიდან, მაგრამ ამავდროულად **ლევან ვარშალომიძის** აპარატის ყოფილი წევრიცაა! აჭარის სახე დღევანდელ პარლამენტში არის **ასლან აბაშიძის** დროინდელი პროკურორი და სააკაშვილის დროინდელი შინაგან საქმეთა მინისტრის პირველი მოადგილე **რესან კონცელიძე,** რომელიც აქტიურად მონაწილეობდა ბათუმში 2007 წლის 7 და 8 ნოემბრის დარბევებში, როცა ქალაქში სტუდენტები სცემეს! აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსური პოლიციის „ვერხუშკაში“ ძირითადად ის ხალხია, ვინც 7-8 ნოემბრის დარბევებში მონაწილეობდა. აი, ამის შემდეგ განა საკითხავია — რატომ მიიღეს ნაცებმა ბათუმში ამდენი ხმა? მადლობა ხალხს და მადლობა ბათუმელებს, რომ ყოველივე ზემოთქმულის მიუხედავად, „ქართულ ოცნებას“ მაინც ასეთი მხარდაჭერა გამოუცხადეს.

— სააკაშვილმა 30 ათას თურქს რომ საქართველოს მოქალაქეობა მისცა, იმათ ვის დაუჭირეს არჩევნებში მხარი?

— 2013 წლის სექტემბერ-ოქტომბერ-ნოემბერში მაშინ, როცა საქართველოში უკანასკნელ დღეებს ითვლიდა, **სააკაშვილმა თურქეთის 2758 მოქალაქეს პარალელურად საქართველოს მოქალაქეობა მიანიჭა!** თუ სააკაშვილი თურქებს ამ სიხშირითა და რაოდენობით აძლევდა საქართველოს მოქალაქეობას, მაშინ არ შევცდებით, თუ ვიტყვით, რომ ცხრა წლის განმავლობაში, მას არათუ 30 ათასი, არამედ, სულ მცირე, 50 ათასი თურქისთვის მაინც ექნება საქართველოს მოქალაქეობა მინიჭებული. ეს იმ დროს, როცა **თურქეთი არასოდეს არ კარგავდა და არც დღეს კარგავს თავის განსაკუთრებულ ინტერესს აჭარის მიმართ.** ჯერ კიდევ **სულეიმან დემირელის** პრეზიდენტობის დროს თურქეთი ძალიან ბევრს ცდილობდა **ასლან აბაშიძის** გადასაბირებლად. პირადად ვარ მონაწილე ამ საუბრების. **ასლანს** ჰპირდებოდნენ უმოკლეს პერიოდში აჭარის აყვავებას, მაგრამ **სააკაშვილისგან** განსხვავებით, **აბაშიძემ** არ ისარგებლა ამ სახიფათო და მოკლევადიანი ეფექტით, რაც თურქეთის აჭარაში შემოსვლას მოჰყვებოდა. **ასლანმა** თურქულ ინვესტიციებზე უარი თქვა და პირდაპირ მითხრა — **თურქები თუ აქ შემოვუშვით, მერე ველარ გავუშვებთო! ასლანის დროს თურქები თვალებში შემოგვციცინებდნენ, ხოლო ახლა სიტუაცია რადიკალურად შეცვლილია და აჭარაში თურქები ქართველებს ზემოდან დაჰყურებენ, როგორც მონებს! აი, ამას მიხედვა უნდა!**

— რას ურჩევთ ირაკლი ღარიბაშვილს, რამ შეიძლება გადატეხოს ბათუმში სიტუაცია საქართველოს სასარგებლოდ?

— ბატონ **ირაკლი ღარიბაშვილს** ვეტყვი, რომ აჭარაში პოლიციის, უშიშროების, პროკურატურისა და სასჯელაღსრულების თანამშრომელთა უმეტესობამ ხმა ნაცებს მისცა!

— რატომ?

— იმიტომ, რომ ბათუმში ძალოვნებს პრემიები ენატრებათ, რომელსაც **მერაბიშვილი** და **მეგის ქარდავა** ხალხის დარბევის სანაცვლოდ ურიგებდნენ! ამიტომ, **ბატონო ირაკლი,** ბათუმში ეს სისტემა, ანუ ავგიას თავლა გასაწმენდია! აი, ამის შემდეგ ეშველება ბათუმსაც, აჭარასაც და დანარჩენ საქართველოსაც.

ესაუბრა

დიტო ჩუბინიძე

რესან კონცელიძე

„აჭარის სახე დღევანდელ პარლამენტში არის ასლან აბაშიძის დროინდელი პროკურორი და სააკაშვილის დროინდელი შინაგან საქმეთა მინისტრის პირველი მოადგილე რესან კონცელიძე, რომელიც აქტიურად მონაწილეობდა ბათუმში 2007 წლის 7 და 8 ნოემბრის დარბევებში, როცა ქალაქში სტუდენტები სცემეს!“

იქაც იციან! იქაც ხედავენ!

როგორც ამას ადრე აკეთებდა. ახლა დიდი კითხვაა ნაციონალური მოძრაობის მისამართით: რა არის პარტიის მომავალი — ***ისინი არიან სააკაშვილთან, სააკაშვილის გვერდით თუ სააკაშვილის გარეშე?“***

მოკლედ, ევროპარლამენტარმა **კალიურანდიმ** ღიად მოუწოდა ნაცმოძრაობას: **ან საფლავში ჩაჰყევით თქვენს ფიურერს, ანდა მის გარეშე გადარჩითო!** და ასეთი ხისტი ნაცებისადმი მხოლოდ **მარინა კალიურანდი** როდია! ევროპარლამენტარი **მიქაელ გალერი** ეთანხმება **მარინა კალიურანდის** და ნაცებს პირდაპირ ურჩევს, დაოკდითო: *„ქალბატონმა* ***მარინა კალიურანდიმ*** *სწორად აღწერა, მასობრივი დემონსტრაციების დაწყების მიზნით გაკეთებულ მოწოდებებს არ ჰქონდათ ის ეფექტი, რაც მათ სურდათ და ეს ნამდვილად არის სიგნალი. ვფიქრობ,* ***„ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“ მაინც კმაყოფილი უნდა იყოს მიღებული პროცენტული მაჩვენებლით,*** *თუკი სურთ, რომ თამაშში დარჩნენ“.*

ახლა მითხარით, ამაზე მეტი რაღა უნდა თქვან ევროპარლამენტარებმა?!

მათი დიპლომატიური შეფასებების მიღმა ხომ აშკარად იკითხება ეს დიაგნოზი –

სააკაშვილი „ჩარეცხილია“, დამსახურებულად ზის „ვირის აბანოში“ და თუკი ნაცებს სურთ პოლიტიკაში დარჩენა, თავიანთ „ჩარეცხილ“ ფიურერს საფლავში ნუ ჩაჰყვებიანო!

თუმცა, ნაცების ზნესა და შიგთავსს რომ ვიცნობ, ესენი სააკაშვილს საფლავში მართლა ჩაჰყვებიან და თანაც, ამ პოლიტიკურ ჰარაკირს სულ ტაშ-ფანდურით გააკეთებენ!

გიორგი გიგაური

ქვირგვინოსნები

გიგი უგულავა
მერობის ოპოზიციონერი კანდიდატი



დამიდასტურდა კოვიდი. ძალიან უდროო დროს კი დამატყდა. კარგად ვარ. აცრილიც ვარ. ჩემზე არ იდარდოთ, ახლა მიშაა მისახედი ციხეში.

„ფეისბუქი“

ნატო ლომაძე
პროდიუსერი

მოკლედ, **საყვარელო „ოცნებავ“,** დადგა დრო გაანალიზების და დაფიქრების! ვგონებ, არჩევნებმა ეს დაგანახვათ! **გადით, გაიარეთ ფეხით, ესაუბრეთ ხალხს, ოღონდ არა პიარისთვის, უბრალოდ, ადამიანურად, ყველანაირი დაცვებისა და მანქანის გარეშე,** არავინ გერჩით! მინდა, როგორც ევროპაში, ისე შემხვდეთ ქუჩაში, ტრანსპორტში, ბაზარში! იცით, რამდენ რამეს მოისმენთ და თან წაგადგებათ, თქვენ ხომ არ იცით, მათ რა აწუხებთ რეალურად! **ეს ადამიანები კახიზე კი არ არიან განაწყენებული, არა, ბატონებო, კახის ღვაწლს ყველა აღიარებს,** აი, „ოცნებაზე“ კი ძალიან განაწყენებული არიან, ასე რომ, ჩამოქვეითდით და იარეთ, ისმინეთ და შეისმინეთ, შავი მანქანებისა და კამერებთან კოპწიაობის დრო ილევა!

„DAIJEST.PIA.GE“

ბაია პატარაია
უფლებადამცველი



„ქოცი რუსეთუმეა“ — თქვენ გგონიათ, ეს წინადადება აბრაზებს ხალხს? არა, სულაც პირიქით. ჩვენი საზოგადოება ჰომოსოვიეტიკუსია, ვისთვისაც რუსი კარგია (თუ არ გეეჭვებათ, შეხედეთ ბერს, მის მრევლს და მათ რეიტინგს). **„სუსი ყველას გვისმენს“** — თქვენ გგონიათ, ეს წინადადება აბრაზებს ხალხს? არა, ჩვენი საზოგადოება ჰომოსოვიეტიკუსია, რომელსაც სჯერა, რომ სუსი უნდა გისმენდეს და, საერთოდაც, მეზობლებიც უნდა გითვალთვალებდნენ და ნათესავებიც გაკონტროლებდნენ. ჰოდა, ამ მესიჯებით არჩევნებს ვერ მოიგებთ, ოპოზიციავ.

„GTMEDIA“

თორნიკე შარაშენიძე
ექსპერტი



ჩაიშალა **სააკაშვილის** გეგმა, რომ 100 ათასი კაცის მობილიზაცია მოეხერხებინა რუსთაველის გამზირზე და გამოსულიყო ამ ხალხთან, რის შემდეგაც აღარ დაიჭერდნენ, თუმცა, ჩემი აზრით, 100 ათასი კაცი ქუჩაში მაინც არ გამოვიდოდა. როცა დააპატიმრეს, ციხესთანაც კი არ მივიდა ხალხი და არ დაირაზმა ისე, როგორც თვითონ წარმოედგინა.

„კვირის პალიტრა“

დავით კეზერაშვილს ქართული სახელმწიფოსათვის მოპარული 5 მილიონი ევროს უკან დაბრუნებას რომ სთხოვენ, ეს თავისუფალ მედიაზე ზეწოლაა და ხელისუფლებას სურს, ტელეკომპანია „ფორმულა" დახუროსო! — ერთ ამბავში არიან ე.წ. ოპოზიციური ტელეარხების ჟურნალისტები და, რა თქმა უნდა, თავად კეზერაშვილის ტელეკანტორა „ფორმულას" წარმომადგენლები 9 პარტიასა და 9 მიკროფონზე გადამხტარი გიორგი თარგამაძის მეთაურობით, რომელიც სულ ადრე ასლან აბაშიძეს „წველიდა", მერე — ბადრი პატარკაციშვილს და ახლა კეზერაშვილის კრიმინალურ ფულებს არის მიმჯდარი.

გაიძვერობის ფორმულა,

ანუ დავით კეზერაშვილი ზაზა ოქუაშვილისა და ავთანდილ წერეთლის ტაქტიკით თამაშობს!

საერთოდ, ცხოვრების მიერ ასგზის დამტკიცებული და ბეჭედდასმული ფაქტია, რომ **იქ, სადაც გიორგი თარგამაძე გაისუნსულებს, სიმართლის, წესიერებისა და ღირსების ადგილი აღარ რჩება და მხოლოდ შადიმანობა და ქვეგამხედვარობა ჰგიებს;** ამიტომაც თარგამაძის შესახებ სიტყვის გაგრძელება არ ღირს, თუმცა, აუცილებლად უნდა ითქვას იმ **სახედაკარგულ ტელესახეთა** მორალური დაცემის თაობაზე, რომლებსაც ქართული მედია უკანასკნელ თავშესაფრად გაუხდიათ სწორედ ისე, როგორც მე-18 საუკუნის ცნობილი ინგლისელი პოეტისა და ლექსიკოგრაფის **სემუელ ჯონსონის** თქმით, პატრიოტიზმი იქცევა ხოლმე არამზადების უკანასკნელ თავშესაფრად.

იმ ჟურნალისტებსა თუ ჟურნალისტიკას მიტმასნილ პროვოკატორებს, რომლებიც **კეზერაშვილის მიერ ნაძარცვი ფულებით დაფუძნებულ ტელევიზიაში** მუშაობენ, რა თქმა უნდა, მშვენივრად მოეხსენებათ, რომ **კეზერაშვილი** მილიარდერი მხოლოდ ქართველი ბიზნესმენების გატყავებისა და სახელმწიფო ბიუჯეტის გაყვლეფის ხარჯზე გახდა.

სხვა ჟურნალისტებმა თუ ჟურნალისტიკას მიტმასნილმა პროვოკატორებმაც, რომლებიც **კეზერაშვილის მიერ ნაძარცვი ფულებით დაფუძნებული „ფორმულას" მონათესავე ტელეკანტორებში** მუშაობენ და უზენაესი სასამართლოს მიერ კეზერაშვილისათვის მისჯილ 10-წლიან პატიმრობას **პოლიტიკურ დევნად** აფასებენ, რასაკვირველია, იციან, რომ **ხელისუფლებაში ცალ-ცალი კალოშით მოსული კეზერაშვილი** ხელისუფლებიდან წასვლის შემდეგ უმოკლეს დროში მილიარდზე მეტი დოლარის პატრონი პატიოსანი შრომით არ გამხდარა.

მიუხედავად ამისა, **კეზერაშვილის ტელეკანტორაში** დასაქმებულ ჟურნალისტებსა თუ ჟურნალისტიკას მიტმასნილ პროვოკატორებს არავითარი მორალური დისკომფორტი არ უჩნდებათ იმის გამო, რომ ხელფასს ქართველი ბიზნესმენებისათვის წართმეული და ქართველი ხალხისათვის მოპარული ფულით იღებენ.

მორალურ დისკომფორტსა და ნამუსის გაფაჩუნებას არც ის ჟურნალისტები თუ ჟურნალისტიკას მიტმასნილი პროვოკატორები გრძნობენ, რომლებიც **კეზერაშვილის მიერ ნაძარცვი ფულებით დაფუძნებული „ფორმულას" მონათესავე ტელეკანტორებში** მუშაობენ და საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს მოთხოვნას, **კეზერაშვილმა** მითვისებული 5 მილიონი ევრო სახელმწიფოს დაუბრუნოს, „თავისუფალ მედიაზე ზეწოლად" ასაღებენ.

სინამდვილეში, საქმე ძალიან მარტივად არის: **საქართველოს გენერალურმა პროკურატურამ თავდაცვის ყოფილ მინისტრს დავით კეზერაშვილსა და იმავე უწყების სახელმწიფო შესყიდვების დეპარტამენტის ყოფილ უფროსს ალექსანდრე ნინუას სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით დიდძალი სახელმწიფო სახსრების გაფლანგვის ბრალდება წაუყენა.** კერძოდ, გამოძიებამ დაადგინა, რომ 2008 წლის 10 იანვარს კეზერაშვილმა გამოსცა ბრძანება, თავდაცვის სამინისტროს ხელშეკრულება გაეფორმებინა ოფშორულ ზონაში — ვირჯინიის კუნძულებზე დარეგისტრირებულ კომპანიასთან, რომელიც თავად კეზერაშვილთან იყო დაკავშირებული. მინისტრის ბრძანება აღასრულა **სახელმწიფო შესყიდვების დეპარტამენტის უფროსმა ალექსანდრე ნინუამ,** რომელმაც კეზერაშვილის ოფშორულ კომპანიასთან გააფორმა კონტრაქტი თავდაცვის ძალების ქვედანაყოფთა გეგმური საბრძოლო მომზადების შესახებ, რომლის საფასურადაც **5 685 000 ევრო** განისაზღვრა. რეალურად, ეს ხელშეკრულება ფიქტიურ ხასიათს ატარებდა და კეზერაშვილთან დაკავშირებულ ოფშორულ კომპანიას, რომელსაც თავდაცვის სამინისტროს სახელმწიფო შესყიდვების დეპარტამენტმა **2 330 937 ევრო** ავანსად გადაურიცხა, ხოლო შემდეგ კიდევ **2 729 062 ევრო** ჩაურიცხა, ქართული სამხედრო ქვედანაყოფებისათვის არანაირი წვრთნები არ ჩაუტარებია.

საბოლოო ჯამში, **დავით კეზერაშვილმა და ალექსანდრე ნინუამ** კეზერაშვილთან დაკავშირებული ოფშორული კომპანიის სასარგებლოდ **5 060 000 ევრო** გაფლანგეს, რისთვისაც მათ ბრალი წარედგინათ, 2021 წლის 7 სექტემბერს კი საქართველოს უზენაესმა სასამართლომ ორივე დამნაშავედ ცნო. **დავით კეზერაშვილს, რომელიც ქართულ მართლმსაჯულებას საზღვარგარეთ ემალება, 10 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა, თუმცა, ამნისტიის შესახებ კანონის საფუძველზე სასჯელი გაუნახევრდა.**

სწორედ უზენაესი სასამართლოს მიერ განაჩენის გამოტანის შემდეგ გადაწყვიტა საქართველოს თავდაცვის სამინისტრომ, სასამართლოში სამოქალაქო სარჩელი აღეძრა და დავით კეზერაშვილისაგან მოეთხოვა, **მითვისებული 5 მილიონი ევრო** სახელმწიფოს დაუბრუნოს, რაზეც კეზერაშვილის ტელეკანტორა „ფორმულასა" და მთელი ნაცლიბერასტული მედიის წარმომადგენლები მომენტალურად აყვირდნენ — არიქა, ხელისუფ-

კვირგვინოსნები

თინა კანდელაკი
რუსი ტელეწამყვანი

„მთავარი არხის" გენდირექტორმა და **მიხეილ სააკაშვილის** ადვოკატმა **ნიკა გვარამიამ** მე მმართველ პარტიასთან, „ქართულ ოცნებასთან" გამათანაბრა, როცა განაცხადა, რომ „ქართული ოცნება" კოლექტიური **თინა კანდელაკია.** მალე განვაცხადებ ჩემს სურვილს საქართველოს პრემიერ-მინისტრის თანამდებობის დაკავებაზე. მესმის, რომ არც **გვარამია,** არც **სააკაშვილი** ამ სურვილით აღფრთოვანებული არ იქნებიან. რაც შეეხება ადვოკატის განცხადებას ყოფილი პრეზიდენტის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებაზე, ჩემი პოზიცია უცვლელია: **სააკაშვილი** სიცოცხლის ბოლომდე ციხეში უნდა იჯდეს. სწორედ ეს იქნება ნამდვილი მართლმსაჯულება თანამედროვე საქართველოს ისტორიაში ყველაზე დიდი ბოროტმოქმედისთვის.

„GTMEDIA"

ლევან მამალაძე
ქვემო ქართლის ყოფილი გუბერნატორი, პოლიტიკური ლტოლვილი

თუ **სააკაშვილს** ფსიქიატრიული შემოწმება ჩაუტარდება, სულაც არ არის გამორიცხული, მას უმძიმესი ფორმის შიზოფრენია დაუდასტურდეს. **კაცი, რომელიც თანამდებობის გულისთვის მოქალაქეობას თმობს, რეიტინგისთვის ქვეყნის ტერიტორიებს კარგავს,** კაცს, რომელსაც შეუძლია სამშობლოს უღალატოს, ოჯახს უღალატოს, რას უნდა ელოდნენ მისგან მისი მხარდამჭერები?

„საერთო გაზეთი"

ნიკო მჭედლიშვილი
ეკონომისტი

ის მოლოდინი, რაც ახლდა **სააკაშვილის** ჩამოსვლას, რომ ზღვა ხალხი დადგებოდა ქუჩაში მის მხარდასაჭერად და პროტესტი რევოლუციაში გადაიზრდებოდა, არ გამართლდა. **ოპოზიციას დიდი მხარდაჭერა აქვს, მაგრამ ეს ხალხი არ აძლევს ხმას რევოლუციას,** ეს აშკარად გამოიკვეთა.

„რეზონანსი"

ავთანდილ წერეთელი

ზაზა ოქუაშვილი

ლება ოპოზიციური ტელევიზიის დაყადაღებას აპირებსო!

ქურდს ქუდი ეწვისო, სწორედ ამაზეა ნათქვამი, თორემ თავდაცვის სამინისტროს სარჩელში ტელეკომპანია „ფორმულას“ დაყადაღებაზე საერთოდ არაფერი წერია!

მაშ, რამ დააფეთიანა ტელეკანტორა „ფორმულა“ და მისი მონათესავე ნაცტელევიზიები? რა უჟმური აჰყვათ სახედაკარგულ ტელესახეებსა და ე.წ. მედიამენეჯერებს, რომლებიც ერთ რიგად გამწკრივდნენ და მკერდზე მჯიღების ცემა გამართეს — ხელისუფლებას ოპოზიციურ ტელეარხს არ დავუთმობთ, „ფორმულას“ არ დავახურინებთო?

სრულიად ცხადია, რომ ისინი არა „თავისუფალი მედიის“, არამედ კეზერაშვილის კრიმინალური მილიონების დასაცავად აღრჭიალებენ კბილებს! საერთოდ, ტელეკომპანია „ფორმულა“, რომელიც ნაცლიბერასტულ ტელევიზიებს შორისაც კი ყველაზე მაჩანჩალაა, კეზერაშვილმა სწორედ იმიტომ შექმნა, რომ ნებისმიერი პრეტენზია, რომელიც მას შეიძლება, კანონმა და მართლმსაჯულებამ წაუყენოს, **„ოპოზიციური მედიის დევნად“** და **„სიტყვის თავისუფლების ჩახშობის“** მცდელობად შეფასდეს.

ეს ქართულ რეალობაში ნაცადი ხერხია — **თუ ფული უკანონო გზებით გიშოვია და ბიზნესი ხალხის ძარცვა-ყვლეფით აგიწყვია, ან პოლიტიკაში უნდა წახვიდე, ან ტელევიზია უნდა გახსნა, რომ მერე, როცა სამართალი მოგადგება და კანონის წინაშე პასუხისგების საკითხი დაგიდგება, „პოლიტიკურ დევნასა“ და „თავისუფალი მედიის ტერორზე“ აჟივირდე.**

მარტო უკანასკნელი მაგალითები რომ გავიხსენოთ, ასე მოხდა ბიზნესმენ **ზაზა ოქუაშვილის** შემთხვევაში, რომელსაც სახელმწიფო ბიუჯეტის წინაშე დაგროვილი 50 მილიონი ლარის დავალიანების დაფარვა მოსთხოვეს და მაშინვე ისტერიკა ატეხა — **ივანიშვილის ხელისუფლებას ჩემი ტელეკომპანია „იბერიას“ გაჩუმება უნდაო!**

ასე ხდება ავთანდილ-**„ჭუტა“ წერეთლის** შემთხვევაშიც, რომელიც **მამუკა ხაზარაძესა და ბადრი ჯაფარიძესთან** ერთად 17 მილიონი დოლარის გათეთრების საქმეზე სისხლის სამართლის პასუხისგებაშია მიცემული, მისი შვილი **ვატო წერეთელი** კი კრამიტებს ამტვრევს — **მამაჩემს იმიტომ დევნიან, რომ ხელისუფლებას ჩემი ტელევიზია „ტვ პირველი“ ყელზე ადგასო!**

და აი, ახლა **კეზერაშვილიც** იგივე ტაქტიკით თამაშობს — **სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 5 მილიონი ევროს გაფლანგვისთვის იმიტომ გამასამართლეს და ამ ფულის დაბრუნებასაც იმის გამო მთხოვენ, რომ ხელისუფლებას ჩემი ოპოზიციური ტელეარხის დახურვა გადაუწყვეტიაო!**

მოკლედ რომ მოვჭრათ, **საქართველოს ბიუჯეტის გამძარცველი და ტელეკომპანია „ფორმულას“ მეპატრონე ბანდიტი კეზერაშვილი** საქართველოში აპრობირებულ გაიძვერობის ფორმულას იყენებს — „კანონი არ შემეხოს, თორემ დაქირავებულ მედიაქოფაკებს მოგიქსევთ და სიტყვის თავისუფლების სახელით დაგაშანტაჟებთ!“

ძნელი სათქმელია, რამდენად დაჰყვება საქართველოს ხელისუფლება კეზერაშვილის შანტაჟს, მაგრამ ერთი რამ აუცილებელია — **კეზერაშვილმა საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მოპარული მილიონებიც უნდა დააბრუნოს და ის ადგილიც უნდა დაიკავოს, რომელიც რუსთავის ციხეში მიხეილ სააკაშვილისა და მეგის ქარდავას საკნების სიახლოვეს ელოდება!**

სააკაშვილის დაპატიმრებით გვიან, მაგრამ მაინც გააქტიურებული სამართლიანობის აღდგენის პროცესი აღარ უნდა შეჩერდეს და ყველა დამნაშავემ, გაქცეულმა თუ ჯერ კიდევ აქ მყოფმა, ქართული მართლმსაჯულების წინაშე საზღაური უნდა ზღოს!

2021 წლის 2 ოქტომბრის არჩევნებში ქართველი ამომრჩევლის უმრავლესობამ „ქართულ ოცნებას“ სწორედ ამ იმედით მისცა ხმა და უკანასკნელი შანსი, რომლის გაცუდების უფლებაც ღარიბაშვილის ხელისუფლებას აღარა აქვს!

ჯაბა ხუბუა

საქართველოს ბიუჯეტის გამძარცველი და ტელეკომპანია „ფორმულას“ მეპატრონე ბანდიტი კეზერაშვილი საქართველოში აპრობირებულ გაიძვერობის ფორმულას იყენებს –

„კანონი არ შემეხოს, თორემ დაქირავებულ მედიაქოფაკებს მოგიქსევთ და სიტყვის თავისუფლების სახელით დაგაშანტაჟებთ!“

იგორის სააკაშვილი

დაპატიმრებული სააკაშვილიც და მისი ნაცხროვაც ადრინდელზე ხმამაღლა გაჰკივიან, რომ ნაცთა ფიურერი „ოლიგარქ ბიძინა ივანიშვილის პირადი ტყვეა“ და „საქართველო ოლიგარქის მძევლობიდან დასახსნელია“! ამ დროს საქართველოში არავინ ლაპარაკობს, რომ ეს უბედური სააკაშვილი თავად არის უკრაინელი ოლიგარქის იგორ კოლომოისკის „ჯიბის კურდღელი“!

იგორ კოლომოისკი

უკრაინელმა მილიარდერმა კოლომოისკიმ სააკაშვილი გამოიყენა და სანაგვეზე გადააგდო!

მოდით, ერთად მივყვეთ ფაქტებს: უკრაინაში ბავშვმაც კი იცის, რომ **ზელენსკი** სწორედ **კოლომოისკიმ** გააპრეზიდენტა! დიახ, **ზელენსკი** იყო **კოლომოისკის** „ჯიბის კლოუნი“, რომელიც ოლიგარქმა ათამაშა გახმაურებულ პოლიტიკურ სერიალში **„ხალხის მსახური“,** რომელშიც მთავარ — უკრაინის პრეზიდენტის როლს სწორედ იუმორისტი **ზელენსკი** ასრულებდა!

ოლიგარქი **იგორ კოლომოისკი** და პრეზიდენტი **პეტრო პოროშენკო** მაშინ ერთმანეთთან დანასისხლად იყვნენ დაპირისპირებული! სწორედ იმხანად დანიშნა პოროშენკომ **სააკაშვილი** ოდესის გუბერნატორად და ამ დანიშვნის ერთადერთი მიზანი არა **„სააკაშვილის რეფორმატორობა“,** არამედ **კოლომოისკიზე** მისი მიქსევა გახლდათ!

გუბერნატორის პოსტის სანაცვლოდ, საქართველოს მოქალაქეობის გამყიდველი **სააკაშვილიც** პირნათლად ასრულებდა **პოროშენკოს** დაკვეთას — როგორც იტყვიან, სისხლს უშრობდა მილიარდერ **კოლომოისკის,** რომელიც მაშინ დნეპროპეტროვსკის ოლქის გუბერნატორიც იყო!

2015 წლის ზაფხულში დნეპროპეტროვსკის ყოფილ გუბერნატორს, მილიარდერ **იგორ კოლომოისკისა** და ოდესის გუბერნატორ **მიხეილ სააკაშვილს** შორის დაპირისპირება იმდენად გამწვავდა, რომ უშვერი სიტყვებით საჯარო ურთიერთლანძღვაში გადაიზარდა და **კოლომოისკი** ოდესის გუბერნატორს სასამართლოთი ემუქრებოდა!

თავის მხრივ, **მიხეილ სააკაშვილი** აცხადებდა, რომ ოლიგარქების თავნებობას ბოლო უნდა მოეღოს!

კოლომოისკიმ სააკაშვილს **„ძაღლი ალიკაპის გარეშე“** უწოდა: *„როდესაც უალიკაპო ძაღლი ვიღაცას კბენს, უნდა დაისაჯოს ძაღლიც და, რაც მთავარია, მისი პატრონიც (იგულისხმება პრეზიდენტი პოროშენკო — გ.გ.). ძაღლებს მსგავს შემთხვევებში აძინებენ. თუმცა, ჩვენ შემთხვევაში, შესაძლებელია, ის გავგზავნოთ საქართველოში, რომ მან პასუხი აგოს იქ დაკბენილ ადამიანებზე“.*

თუმცა, როგორც კი **პოროშენკომ** სააკაშვილი ოდესის გუბერნატორობიდან გააპანღურა და სანაგვეზე მოისროლა, **კოლომოისკიმ** „უალიკაპო ძაღლი“ თავის მხარეს გადაიბირა და **პრეზიდენტ პოროშენკოს** წინააღმდეგ დაგეშა!

როდესაც **პოროშენკომ** სააკაშვილს მოქალაქეობა ჩამოართვა და უკრაინიდანაც გააძევა, პირველი, ვინც მას გამოესარჩლა, სწორედ ოლიგარქი **კოლომოისკი** იყო: **„სააკაშვილისთვის მოქალაქეობის ჩამორთმევა სამარცხვინო ლაქაა ჩვენი სახელმწიფოსთვის. უფრო სამარცხვინო კი ის არის, რომ მიუხედავად ჩვენი ევროპისკენ სწრაფვისა, ეს საუკეთესო საბჭოურ სტილში მოხდა“.**

კოლომოისკიმ ისიც კი თქვა — ოდესმე თუ უკრაინის მოქალაქეობას მეც ჩამომართმევენ, **სააკაშვილის** კომპანიაში ყოფნა ჩემთვის დიდი პატივი იქნებაო!

მოკლედ, **კოლომოისკის** „ჯიბის კლოუნი“ გაპრეზიდენტდა თუ არა, **კოლომოისკისვე** დავალებით მაშინვე დაუბრუნა უკრაინის მოქალაქეობა **სააკაშვილს!**

შემდეგ კი **სააკაშვილი,** ასევე **კოლომოისკის** დავალებით, სამთავრობო „რეფორმატორთა“ ჯგუფშიც დანიშნეს! როგორც **პოროშენკოს** პრეზიდენტობისას, ამჯერადაც **სააკაშვილის** მთავარი დანიშნულება რეფორმები კი არა, მთავრობის მოწინააღმდეგე, ანუ ოლიგარქ **კოლომოისკის** მოწინააღმდეგე ბიზნეს-ჯგუფებთან ბრძოლა იყო და ისიც ჩვეული შემართებით ემსახურებოდა **კოლომოისკის** და ასრულებდა მის დაკვეთებს!

კოლომოისკის მედიაიმპერიის კუთვნილებაში ამჟამად შედის 7 სატელევიზიო არხი, ინტერნეტსაიტები, საპროდიუსერო სამსახურები და სხვა აქტივები. **კოლომოისკის** კუთვნილებაშია ასევე 70-მდე იურიდიული პირი, მათ შორის, გაზეთები, რადიოსადგური, ჟურნალი, ვებგვერდი და მთელი ეს რესურსი ღია იყო **სააკაშვილისათვის,** რომელიც ამჯერად უკვე **კოლომოისკის** „უალიკაპო ძაღლის“ როლს ასრულებდა!

აი, სულ ეს არის **„ოლიგარქებთან მებრძოლი სააკაშვილი“,** რომელსაც ასე ცხადად აუხდა ოლიგარქ **იგორ კოლომოისკის** წინასწარმეტყველება — ეგ **„უალიკაპო ძაღლი“** საქართველოში უნდა გავგზავნოთ, რათა იქ პასუხი აგოს მისგან დაკბენილი ადამიანების წინაშეო!

ჰოდა, აგებს კიდეც!

გიორგი გიგაური

კვირგვინოსნები

თამარ ჩერგოლეიშვილი
„ტაბულას“ დამფუძნებელი

სააკაშვილთან დაკავშირებით ჩემი აზრი ნათელზე ნათელია და არ შეცვლილა — **პოპულისტია და პოპულიზმს საფრთხედ მივიჩნევ.** თუმცა, ისიც ნათელია, რომ პოლიტიკური პატიმარია და უნდა გათავისუფლდეს.

„ალია“

გიგა ბუკია
კონსერვატიული პარტიის წევრი

ხელისუფლება **სააკაშვილს** აქ მანამდე ამყოფებს, სანამ თვითონ დასჭირდება. **სააკაშვილის** მხარდასაჭერად აქცია კი გაიმართა, მაგრამ ის მასშტაბური არ ყოფილა. წარმოიდგინეთ, ოპოზიციის ლიდერი, ყოფილი პრეზიდენტი რომ დაეკავებინათ **შევარდნაძის ან სააკაშვილის** დროს, რა ამბავი ატყდებოდა! კიდევ ერთხელ გამოაშკარავდა, რომ ამ ეტაპზე ხალხი არ არის რევოლუციურად განწყობილი.

„ახალი თაობა“

იმედი ხვიჩია
„ბირჟის“ ლიდერი



მიხეილ სააკაშვილი არანაირი პოლიტიკური პატიმარი არ არის — ის ციხეში **ბიძინა ივანიშვილთან** შეთანხმებით პოლიტიკური მიზნის მისაღწევად ზის, რასაც ორივე მხარემ უკვე მიაღწია. მალე **სააკაშვილს** უკრაინაში „დაადეპორტებენ“ და საქართველოში კრება დარჩება მხიარული.

„GTMEDIA“

მიხეილ ცაგარელი
ასტროლოგი



ცხოვრებისეული პრინციპების დასრულების დრო მოვიდა. სამყარომ სხვა განზომილებაში გადასვლა გადაწყვიტა, სხვათაშორის, ეს ვანგამ იწინასწარმეტყველა — **„როცა მოვა ხუთი ორიანი, მაშინ გადავა სამყარო ახალ ეტაპზე“.** ხუთი ორიანი მოვა 2021 წლის 22 დეკემბერს და სამყარო გადავა ახალ ჰერცზე, რაც ნიშნავს იმას, რომ **ადამიანებს, რომლებიც მიდიან ბოლმის, შურის, ძალადობისა და ეჭვიანობის გზით, შეექმნებათ პრობლემები, ავადმყოფობები, ჩხუბები, კონფლიქტები.** ამიტომ ოქტომბრის ბოლოს, ნოემბერში, იქნება მაღალი სიკვდილიანობა, რაც იქნება სამყაროს ახალ ჰერცებზე გადასვლით გამოწვეული.

„ალია“

არის ასეთი ქვეყანა...

კიევის გრუზია

იმისათვის, რომ ქართველებს შორის დიდგორის ველიდან პოტენციურად გამქცევები, ხრესილის ომში სამშობლოს მოღალატე ლევან აბაშიძის ჰიპოთეტური თანამოსაგრენი თუ ეკლესიის ნომრიანი მტრები ადვილად გამოევლინათ, ეროვნული მოძრაობის გარიჟრაჟზე მერაბ მამარდაშვილის მეოხებით ქართველებს შემოუგდეს ცნობილი პროვოკაციული თეზა — ჭეშმარიტება სამშობლოზე მაღლა დგას, რაც საბოლოო ჯამში ასე ჩამოყალიბდა — ჩემი სამშობლო იქაა, სადაც კარგად ვარ!

ვინც ამ აზრს ტაში დაუკრა და აიტაცა, ყველა კონდოტიერი და შევარდნაძის თანამეინახე აღმოჩნდა. რაც შეეხება **კიევის გრუზიას,** იგი ისეთივე არარსებული და აბსურდული ქვეყანაა, როგორც, მაგალითად, **ერევნის ვრასტანი** ანდა **ვაშინგტონის ჯორჯია,** მაგრამ ჩვენს წარმოდგენასა თუ ვირტუალურ რეალობაში **კიევის გრუზია** მაინც არსებობს.

ცნობილი რუსი მწერალი **ალექსეი ტოლსტოი** მიიჩნევდა, რომ ამქვეყნად ორი რუსეთი არსებობდა — ერთი — ძველისძველი **კიევის რუსეთი,** რომლის ისტორიის ათვლაც „გარდასულ წელთა ამბის" მიხედვით 862 წლიდან იწყება, ხოლო მეორე — **მოსკოვის რუსეთი.** კიევის რუსეთი დასავლეთევროპული და მაღალკულტურული ქრისტიანული სახელმწიფო იყო, ხოლო მოსკოვის რუსეთი — მონღოლების „ოქროს ურდოს" პროდუქტი, რომლისგანაც ალექსეი ტოლსტოის თქმით, ყოველგვარი ბოროტება და რეგრესი მოდის. სწორედ ასე ჩვენ წინაშეა **ორი საქართველო** — ერთია **ქრისტეს ჯვრის მტვირთველი გრუზია,** რომლის სულიერი მისიაც სულმნათმა ზვიად გამსახურდიამ გულისოდენა ბროშურაში ჩაატია, ხოლო მეორე — **კიევის გრუზია,** როგორც ნავსაყუდელი ამერიკულ „გრინ ქარდებსა" და არასამთავრობოთა გრანტებზე მონადირეთათვის, რომლებიც მზად არიან, სააკაშვილის მსგავსად საერთაშორისო მაწანწალად იქცნენ, ოღონდაც სადმე სახრავი იშოვონ ან რაიმე თანამდებობას გამოჰკრან ხელი!

ამ წყევლა-კრულვიან მოძღვრებას, რომელიც **ედუარდ შევარდნაძემ** და მისმა პოლიტიკურმა შვილობილმა **მიხეილ სააკაშვილმა** თანამედროვე საქართველოს ოფიციალურ სახელმწიფო იდეოლოგიად აქციეს, ქართველობა უხსოვარი დროიდან უპირისპირდებოდა. ასე, მაგალითად, უდიდესი ქართველი მხედართმთავარი და ბიზანტიის იმპერიის დომესტიკოსი **გრიგოლ ბაკურიანის ძე,** რომელმაც მე-11 საუკუნის ბულგარეთში, კერძოდ, ბაჩკოვოში პეტრიწონის ქართული მონასტერი დააარსა, მონასტრისადმი შედგენილ ქართულ ტიპიკონში გარკვევით წერს — **„ქართველნი ვართ ნათესავით მხნენი და მხედრობით აღზრდილნი და მარადის ჭირვეულისა ცხოვრებას ჩუეულნი. მცირედნიღა ვინ ჩუენგანნი მომკუდარ არიან სარეცელსა ზედა თვისთა მშვიდობით!"** ამ ციტატის პირველი ფრაზა იმდენად ნათელია, არავითარ კომენტარს არ საჭიროებს, მაგრამ ყველაზე საინტერესოა ამონარიდის მეორე ნაწილი, სადაც თანამედროვე სალიტერატურო ქართულით ასეთი აზრი იკითხება — **ქართველები სულ ბრძოლაში ვართ, სულ ომებში ვიღუპებით და ჩვენ შორის ძალიან ცოტაა ისეთი, ვინც სარეცელზე ბუნებრივი, მშვიდი სიკვდილით მომკვდარა!**

ბედის ირონიით, ამის დამწერი კაცი — ბიზანტიის იმპერიის დომესტიკოსი **გრიგოლ ბაკურიანის ძე** ისეთმა დიდმა მეცნიერმა, როგორიც **ნიკო მარი** იყო, სომხად გამოაცხადა! გრიგოლ ბაკურიანის ძისა რა გითხრათ, მაგრამ **სააკაშვილმა, რომლის ტერტერა წინაპარმაც 1609 წელს გორი აოხრებას გადაარჩინა, სწორედ გორში ფორთხვისას დაამტკიცა, რომ ნათესავით არც ქართველია, არც — მხნე, არც — მხედრობით აღზრდილი და არც — ჭირვეულ ცხოვრებას ჩვეული,** როგორც ამას ჩვენი დიდი და სახელოვანი წინაპარი წერს. უფრო მეტიც, აგვისტოს ომში დაკარგულ ქართულ სოფლებს სააკაშვილმა **„ქვების გროვა"** უწოდა, ხოლო, როცა პრეზიდენტობის ვადა გაუვიდა, **კიევის გრუზიაში** მოძუძგა და საქართველოს მოქალაქეობა უსირცხვილოდ დათმო, რათა ოდესის გუბერნატორობა მიეღო...

„საქართველოს" შესატყვისი რუსული ცნება **„გრუზია",** რომელიც მეთოთხმეტე საუკუნის მიწურულს გავრცელდა, წარმოშობით სპარსულ-არაბულია და მომდინარეობს **„გურჯიდან",** რაც **„მგლების ქვეყანას"** ნიშნავს...

თავის მხრივ, რუსული სიტყვა **„გრუზ"** ქართულად ითარგმნება როგორც **„ტვირთი"...** ხოლო ძველ რუსულ საეკლესიო მწერლობაში **„გრუზია"** და **„გრუზინი",** ანუ **„საქართველო"** და **„ქართველები",** იმთავითვე მიჩნეული არიან განსაკუთრებული ტვირთისა და მისიის მატარებელ ქვეყნად და ხალხად, რაც პირდაპირ უკავშირდება როგორც საქართველოს ღვთისმშობლის წილხვდომილობას, ისე იმ უცილობელ ისტორიულ ფაქტს, რომლის თანახმადაც ქრისტეს ორი მოციქული — **სვიმონ კანანელი** და **მატათა** სწორედ საქართველოში განისვენებენ! აღარაფერს ვამბობთ იმის შესახებ, რომ **კვართი უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტესი,** რომელიც დედაღვთისმშობელმა მოქსოვა, დამარხულია სწორედ სვეტიცხოველში და არსად სხვაგან!

სხვათაშორის, 1614-1617 წლებში, როცა წყეულმა შაჰ-აბასმა აღმოსავლეთ საქართველო და განსაკუთრებით კახეთი ოთხგზის ააოხრა, „ირანის ლომი" პირადად ეწვია სვეტიცხოველს და ქრისტეს კვართს დაუწყო ძებნა, რათა ეს უდიდესი სიწმინდე ქართველთათვის წაეგლიჯა და მოსკოვში გაეგზავნა. ამით ვერაგი შაჰი რუსთხელმწიფე **მიხეილ რომანოვის** გულის მოგებას ცდილობდა, რადგან 1605 წლის 12 მარტს კახეთში, სამეფო ქალაქ ძეგამში, დატრიალებული ცნობილი ტრაგედიის შემდეგ რუსეთსა და სპარსეთს შორის ურთიერთობა გაფუჭებული იყო. მოგეხსენებათ, შაჰის ემისარმა, გამაჰმადიანებულმა ქართველმა უფლისწულმა **კონსტანტინე-მირზამ** მოხუცი მამა კახეთის მეფე **ალექსანდრე მეორე** და ძმა — **გიორგი** ძეგამში სწორედ რუსეთის ელჩების თვალწინ დახოცა, რამაც ორ ქვეყანას შორის ვითარება დაძაბა. ერთ-ერთი ვერსიით, სულძაღლმა **აბას პირველმა,** რომელმაც ქართველი ბებიის წყალობით ქართული უცდომლად იცოდა, თითქოსდა სვეტიცხოველში მართლაც იპოვა აბრეშუმის თეთრი ნაჭერი, რომელიც რუსთხელმწიფეს დიდი პატივითა და ზარ-ზეიმით გაუგზავნა, ვითარცა ქრისტეს კვართი... თუმცა, მეორე ვერსიით, შაჰმა სვეტიცხოველში იესოს კვართს ვერ მიაკვლია და ქართველთა უპირველესი ტაძრიდან გაწბილებული წავიდა.

იმ დღიდან, რაც ღვთისპირისგან შეჩვენებულმა და საქართველოს ამომგდებმა შაჰმა მოსკოვს სვეტიცხოველში ნაპოვნი თეთრი ნაჭერი გაუგზავნა, რუსეთის ეკლესია ირწმუნება, რომ უფლის კვართი მოსკოვშია, ხოლო ჩვენ ვამტკიცებთ და გვჯერა, რომ, რაკი დედამიწაზე არ შეიძლება ქრისტეს ორი კვართი არსებობდეს, კვართი სწორედ სვეტიცხოველშია!

საქართველომ უნდა იცოდეს, რომ რაც **შაჰ-აბასმა** ვერ შეძლო, ის ქართველებმა მოახერხეს... კერძოდ, 1688 წელს **მეფე არჩილმა** რუსეთში ნამდვილად წმინდა ნინოს ჯვარი გაიტანა, რომლითაც მოციქულთა სწორმა მეოთხე საუკუნეში საქართველო გააქრისტიანა, ხოლო შემდეგ ეს უდიდესი ეროვნული სიწმინდე **ბაქარ ბატონიშვილის** შთამომავალმა იმპერატორ **ალექსანდრე პირველს** მიართვა. მამის მკვლელმა ალექსანდრემ, რომელმაც ძალიან კარგად უწყოდა, რომ მამამისი, იმპერატორი **პავლე პირველი** შეთქმულების ღამეს სწორედ ქართველმა გენერალმა **ვლადიმერ იაშვილმა** მოახრჩო გენერლის ლენტით, ქართველებს „პატივისცემა" იმით გადაგვიხადა, რომ ნინოს ჯვარი ვერცხლით მოჭედილ ყდაში ჩააბრძანებინა, 1802 წელს რუსის ჯარს წინ წარუმძღვარა, დარიალის გზით საქართველოსკენ გამოისტუმრა და ქართველებს სილა გაგვაწნა, როცა შემოგვითვალა — **ნინოს ჯვარი თქვენი უდიდესი ეროვნული სიწმინდეა და რუსეთში რა უნდა, თქვენთან იყოსო!**

ქართველთა მცონარობისა და მუცელღმერთობის წყალობით, რუსეთში აღმოჩნდა ქრისტიანობის კიდევ ერთი უდიდესი

მიხეილ სააკაშვილის დაკავება თბილისში. 2021 წლის 1 ოქტომბერი

კვირგვინოსნები

იური ბუტუსოვი
„ცენზორ.ნეტ"-ის მთავარი რედაქტორი

უკრაინის ხელისუფლებას მოუწევს, წარუდგინოს ახსნა-განმარტება საქართველოს მთავრობას, თუ როგორ მოხვდა **სააკაშვილი** საქართველოში ისე, რომ ის უკრაინელმა მესაზღვრეებმა ვერ შენიშნეს?

„საქართველოს რესპუბლიკა"

დიმიტრი გორდონი
ჟურნალისტი

ვკითხე **სააკაშვილს** — როგორ, იქ ხომ დაგაკავებენ-მეთქი?! შეიძლება, მომკლან კიდეც — მიპასუხა... ის შეგნებულად წავიდა ამ ნაბიჯზე. ახლა ბევრი მეკითხება, რატომ გააკეთა ეს? იმიტომ, რომ მისი აზროვნება განსხვავებულია ჩვენი აზროვნებისგან. **ბუნტისთავია.**

„GTMEDIA"

ზაურ ნაჭყებია
ჟურნალისტი, პუბლიცისტი

სააკაშვილი მუდმივი თავის ტკივილი იქნება საქართველოსთვის. იგი გაცილებით საშიშია აქ, ვიდრე ქვეყნის საზღვრებს გარეთ. საქართველოს პრეზიდენტმა, ქალბატონმა **სალომე ზურაბიშვილმა** დაგვაიმედა, რომ არ შეიწყალებს, პრემიერ-მინისტრმა **ირაკლი ღარიბაშვილმა** საჯაროდ განაცხადა: 6 წელს დავასვენებთო. უკრაინის პრეზიდენტი **ზელენსკი** კი საკუთარი მოქალაქის ექსტრადირებას ითხოვს. ისე, მართლაც ხომ არ სჯობს, ავდგეთ და გადავცეთ — მშვიდობაში მოახმაროს!

„საქართველოს რესპუბლიკა"

მამუკა გამყრელიძე
„ევროპელი დემოკრატების" ერთ-ერთი ლიდერი



თუ უნდა **ივანიშვილს,** რომ მას ჰყავდეს პირადი პატიმარი, ეყოლება პირადი პატიმარი. თუ უნდა, გააჩერებს რამდენიმე თვით, აჩვენებს ხალხს, რომ მას შეუძლია **სააკაშვილის** დასჯა, შემდეგ მოჰკიდებს ხელს და გაუშვებს უკრაინაში და აუკრძალავს საქართველოში ჩამოსვლას. ეს მეორე ვარიანტი ყველაზე კარგი გამოსავალი იქნება „ოცნებისთვის". აი, რამდენად კარგი იქნება ნაციონალებისთვის, ამას ვერ გეტყვით.

„ახალი თაობა"

უკრაინამ საქართველოსთან მეგობრობა მილიციონერ ხატია დეკანოიძესთან და საკოვთან თვალების პაჭუნს არ უნდა გადააყოლოს!

სიწმინდე — **მაცხოვრის სამსჭვალი.** საქართველო რომ გაქრისტიანდა, ამ ფაქტით აღფრთოვანებულმა ბიზანტიის იმპერატორმა კონსტანტინე დიდმა ქართველებს საჩუქრად ქრისტეს ორი სამსჭვალი გამოგვიგზავნა. ერთი დღემდე საპატრიარქოში ინახება, ხოლო მეორე, რომელიც ვახტანგ გორგასლის ეპოქიდან მოყოლებული მანგლელი მიტროპოლიტის მიტრაში იყო ჩატანებული, **ვახტანგ მეექვსემ** თუ მისმა მემკვიდრეებმა რუსეთში გაიტანეს და დღემდე ერმიტაჟში ინახება.

ეს მხოლოდ ნაწილია იმ უგერგილობისა და ბედოვლათობისა, რომლითაც მამულს ასე ვავნეთ, თორემ, რაც რუსის ეგზარქოსებმა საქართველოდან საეკლესიო განძი და სიწმინდეები გაიტაცეს, იმათ აღწერასა და აღნუსხვას ტომეულები არ ეყოფა...

გამოვტყდეთ და ვაღიაროთ, რომ ხშირად დუყმორეული მტრებიც კი უდიდეს მოწიწებასა და კრძალვას ამჟღავნებდნენ ჩვენი ქრისტიანობის, ტრადიციებისა და წინაპართა ხსოვნის მიმართ, ვიდრე გადაგვარებული ქართველები. ასე, მაგალითად, 1795 წელს აღა-მაჰმად-ხანმა თავის მოკავშირეს, განჯის მმართველ **ჯავად-ხანს** უბრძანა თბილისის გარშემო ყველაფერი აეკლო და გადაებუგა. როცა ჯავად-ხანი სვეტიცხოველში შევიდა, რამდენიმე ბერი ნახა, რომლებიც ლოცულობდნენ. გამოჰკითხა მათ — ეს რა ტაძარია და ამ საფლავებში ვინ წევსო? ქართველმა ბერებმა მიუგეს — ეს ქართველთა უპირველესი ტაძარია — სვეტიცხოველი, ხოლო წმინდა საფლავებში ჩვენი მეფეები და პატრიარქები განისვენებენო! **ჯავად-ხანმა** ეს რომ გაიგონა, სვეტიცხოვლის დანგრევაზე ხელი აიღო, ლაშქარი შემოაბრუნა და ჯარისკაცებს განუცხადა — ეს ადგილი ამ ერის სიწმინდეა და მისთვის ხელის ხლება არ შეიძლებაო!

რუსთავის მე-12 სასჯელაღსრულებით დაწესებულებაში გასკვანჩული სააკოვისთვის, რომელიც კიევიდან საქართველოში მართლაცდა **„გრუზად“** ჩამოგვითრიეს, ცხადია, ამქვეყნად არავითარი სიწმინდე არ არსებობდა და არც ახლა არსებობს. სააკაშვილისთვის არსებობს ერთადერთი მორალი და სიწმინდე, რომლის არსიც წლების წინათ ერთმა ლექსის მწერალმა ასე ჩამოაყალიბა:

„კრწანისის
ველზე ვდგავარ,
მოგონებებს ვიქრობ,
ღმერთო,
კარგად მამყოფე,
მეტს არაფერს
ვფიქრობ!“

სააკაშვილი, როგორც მასხარა, **აქვსენტი ცაგარელის „ოინბაზის“** მთავარი გმირის — **ტიგრან სოლომონიჩ აკოფიანის** პროტოტიპია, რომელსაც ლეგენდარული **ვასო გოძიაშვილი** ასახიერებდა. გაიხსენეთ სცენა სპექტაკლიდან, როცა კარადაში შემძვრალი ტიგრან სოლომონიჩი ჯიუტად გაიძახის — **არ შავძვრებიო!** სწორედ ასეა სააკაშვილის საქმეც — შეაძვრინეს, ხელბორკილები დაადეს და მაინც იქაჩება, გავიმარჯვეო!

უცხოეთის სპეცსამსახურებმა, რომელთა პირდაპირი მოვალეობაც მიზანში ამოღებული სახელმწიფოების სუსტი მხარეების შესწავლაა, უამრავი ტესტისა და სოციოლოგიური გამოკითხვის შედეგად საბოლოოდ შეადგინეს იმ ქართველთა სია, რომელთა ბუნებაც ადვილად ექვემდებარება დამონებასა და პროკრუსტეს სარეცელში მოქცევას. **აღმოჩნდა, რომ უკანასკნელი ოცდაათი წლის განმავლობაში ქართველი ერის სოლიდურმა ნაწილმა, კერძოდ, დაახლოებით ნახევარმა მილიონმა კაცმა, ვინც სააკაშვილს 2 ოქტომბრის არჩევნებში მხარი დაუჭირა, ამდენ ზეწოლას, საცდუნებელს, ექსპერიმენტებს, „ენჯეოელებს“, „პრაიდელებს“, „ელგებეტელებსა“ და კაზანტიპელებს ვეღარ გაუძლო და საბოლოოდ გეი-პარტიებს დანებდა.** არადა, 2021 წლის 14 მაისის შემდეგ საქართველოში ნაცმოძრაობის ხელმძღვანელობით ოფიციალურად თხუთმეტი გეი-პარტია მოქმედებს, რომლებიც კაცის კაცზე ქორწინებას, ანუ სოდომური ცოდვის დაკანონებას მხარს უჭერენ. რაკი გეი-პარტიების, ანუ ნაცსექტისა და მისი გამონაყოფების — **მამუკა ხაზარაძის** „ლელოს“, **ბოკერიას** „ევრონაცების“, **„ჭიჭე ვაშაძის“,** „გირჩისა“ და მისთანების ამომრჩეველი საერთო ჯამში **ნახევარ მილიონ** კაცს მოიცავს, ეს იმას ნიშნავს, რომ საქართველოში ყოველი მეექვსე თუ არა, მეშვიდე კაცი მაინც ლატენტური **პედორასტია!** *(ცენზურა ჩვენია. — რედ.)* აი, ეს შედეგი მოგვიტანა საქართველოში „ენჯეოების“ საფარქვეშ მოქმედი ათასი ჯურის სპეცსამსახურების თარეშმა, რომლებმაც ქართველი კაცის მენტალიტეტი შეცვალეს და ახლა უკვე გენოტიპს შეუტიეს!

სააკაშვილმა ყველა პირობა დააკმაყოფილა, რათა არარსებული ქვეყნის — **კიევის გრუზიას** ბინადარი გამხდარიყო. სხვათაშორის, არარსებული ქვეყანაა კაზანტიპიც, მაგრამ, თუ გარშემო კარგად მიმოვიხედავთ, დავრწმუნდებით, რომ მისი მოქალაქეები ჩვენ გარშემო ჯოგებად მიმოდიან. ასე, მაგალითად, **თვითგამოცხადებული ჟურნალისტი და სინამდვილეში სააკოვის კუდ-ის აგენტი ელისტრაკო კილაძე,** რომელმაც **ვალერი გელბახიანთან** ერთად **ბადრი პატარკაციშვილის** „გასუხარებაში“ უსათუოდ მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა, სწორედ კაზანტიპის მოქალაქეა. დიდი ალბათობით, კაზანტიპის მოქალაქეობა უნდა ჰქონდეს მიღებული სააკაშვილის ახალ ცოლს **ლიზა იასკოსაც**, რომლის ოჯახიც ყველა უბედურებასთან ერთად რუსულ სპეცსამსახურებთან კავშირში ამხილეს.

რუსეთის ისტორია იმ კიევის რუსეთით იწყება, რომლის დედოფალიც 1153-1154 წლებში დავით აღმაშენებლის შვილიშვილი და დიდი თამარის გამზრდელი მამიდა — **რუსუდან ბაგრატიონი** გახლდათ. სამწუხაროდ, მისი ქორწინება კიევის დიდ მთავარ **იზიასლავ მეორესთან** უიღბლო გამოდგა და დაქვრივებული დედოფალი საქართველოში დაბრუნდა.

ასეთივე უიღბლო აღმოჩნდა სააკაშვილისა და **პოროშენკოს** პოლიტიკური ნიშნობაც და დიდი ეჭვი მაქვს, რომ იმავე ბედს გაიზიარებს ნაცსექტის რაიხსფიურერის ალიანსი **ზელენსკისთან,** რომლის თანხმობის გარეშეც სააკაშვილს ქინძის კონტეინერში ვერავინ ჩადებდა!

უკრაინამ საქართველოსთან მეგობრობა მილიციონერ **ხატია დეკანოიძესთან** და **სააკოვთან** თვალების პაჭუნს არ უნდა გადააყოლოს!

დიტო ჩუბინიძე

კვირგვინოსნები

სანდრა რულოვსი

მიხეილ სააკაშვილის ყოფილი მეუღლე

მიხეილ სააკაშვილი პოლიტიკური პატიმარია და როგორც საქართველოს მოქალაქე, სრულიად ვუერთდები მისი გათავისუფლების მოთხოვნას.

„აიპრესი“

მიხეილ სააკაშვილი

პატიმარი

შიმშილობა იქნება ჩემი სიცოცხლის დასრულებამდე — წინასწარვე უარი განვაცხადე უგონოდ ყოფნის შემთხვევაში სამედიცინო ჩარევაზე.

„რეზონანსი“

ლიზა იასკო

მიხეილ სააკაშვილის ახალი მეუღლე, რადას დეპუტატი

ვამაყობ **სააკაშვილით,** რომელსაც თავისი ქვეყანა ასე უყვარს. **ის უკრაინელი პოლიტიკოსია** და უკრაინისთვის ბევრი აქვს გაკეთებული. გვშურს, რომ საქართველოს **მიხეილ სააკაშვილი** ჰყავს.

„ახალი თაობა“

სააკაშვილის ახალი მონა-ლიზა და სახტად დარჩენილი ძველი სანდრა!



მიხეილ სააკაშვილი და ლიზა იასკო. კადრი 2021 წლის 1 ოქტომბერს სოციალურ ქსელში დადებული ვიდეოდან

მიხეილ სააკაშვილი და სანდრა რულოვსი საბერძნეთში, შვილთან ერთად. 2021 წლის 19 სექტემბერი

ასეთი რა დავაშავეთ ქართველებმა, რომ სააკაშვილმა, რომელიც ბოლო 20 წელია, ქვეყანას გვირევს, ახლა მორიგი „მონა-ლიზა“ მოგვივლინა ჭკუის დამრიგებლად და მეისტორიე-ჟამთააღმწერლად?! დიახ, სააკაშვილის ცხოვრების ახალ თანამგზავრად პრეზენტირებულ უკრაინელ დეპუტატზე, ზელენსკის მმართველი პარტიის „ხალხის მსახურის“ წევრ ლიზა იასკოზე მოგახსენებთ!

ამთავითვე აღვნიშნავ, რომ არანაირად არ მაღელვებს **სააკაშვილის** პირადი ცხოვრება და მისი ქალები თუ კაცები! ეს წერილი მხოლოდ იმიტომ იწერება, რომ **სააკაშვილი და მისი ქალები** ჩვენს სამშობლოს არ ასვენებენ და ერჩიან!

სააკაშვილის ახალი **„სასიყვარულო ტრილერი“** იმდენად მოულოდნელი იყო, რომ თვით **სანდრა რულოვსმაც** კი გაოგნებისგან დააღო პირი!

როგორც კი ტრაილერის „ზაპასნოი პაკრიშკაში“ შემძვრალი და საქართველოში შემომძვრალი **სააკაშვილი** გასკვანჩეს, სოციალურ ქსელში მაშინვე გავრცელდა საქართველოში გამოპარვამდე გადაღებული ვიდეო, რომელზეც **სააკაშვილი** და **მისი ახალი გულის სწორი,** უკრაინის რადას დეპუტატი **ლიზა იასკო** აცხადებენ, ჩვენ ოჯახი ვართო! როგორც ირკვევა, **სააკაშვილმა** და მისმა ახალმა **მონა-ლიზამ** მოილაპარაკეს, თუ მიშიკოს საქართველოში დაიჭერდნენ, ლიზას ეს ვიდეო უნდა გამოექვეყნებინა!

მონა-ლიზა მეორე დღესვე ჩამოფრინდა საქართველოში და ციხეში მიაკითხა თავის „გმირს“, ციხიდან გამოსულმა კი აი, ასე „გაგვაბედნიერა“: **„ვფიქრობ, საქართველო ბედნიერი უნდა იყოს, რომ მიხეილ სააკაშვილი აქ არის!“**

ამის მოსმენისთანავე გულში რაღაც ჩამწყდა, რადგან ვერ ვიგრძენი, რომ **სააკაშვილის** „აქ ყოფნით“ ბედნიერი ვარ! თუმცა, **მონა-ლიზამ** მთლად მომიღო ბოლო, როდესაც დაამატა: *„საკუთარი ხალხის სიყვარულისთვის ის ყველაფერზეა წამსვლელი. ვამაყობ ადამიანით, რომელსაც თავისი ქვეყანა ასე უყვარს. ეს დიდი ბრძოლაა, რომლის მოგებაც ასე გჭირდებათ. ის პოლიტიკური პატიმარია და არ ეთანხმება ბრალდებებს. ქვეყნის მომავალი და მიშა უნდა დაიცვათ თქვენ. ამასთანავე, ის უკრაინელი პოლიტიკოსია და უკრაინისთვის ბევრი აქვს გაკეთებული...“*

ეჰ, **მიშას მონა-ლიზავ,** შენმა „გმირმა“ თავი კი არ გაწირა, ჩაისველა! **ციხეში ჩაჯდომა თუ სურდა, საქართველოში კურდღელივით არ შემოიპარებოდა!** დაპატიმრებამდე რუსთაველის გამზირზეც ასი ათას კაცსაც იმიტომ დაუძახა, რომ მათ ზურგს უკან დამალულიყო!

მოკლედ, **სააკაშვილის მორიგი თანამეცხედრის** — ამჯერად უკრაინელი დეპუტატის შეგონებებიღა გვჭირდებოდა და აჰა, ამასაც მოვესწარით!

ამასობაში **სანდრა რულოვსიც** გამოჩნდა და განაცხადა: *„**მიხეილ სააკაშვილი** პოლიტიკური პატიმარია და როგორც საქართველოს მოქალაქე, სრულიად ვუერთდები მისი გათავისუფლების მოთხოვნას!* ***„ბევრი დაბნეული მეგობარი და თანამებრძოლი მეკითხება პირადი ცხოვრების თაობაზე.*** *არ დაგიმალავთ, რომ პარასკევს, საღამოს დადებული ვიდეოს შინაარსი ჩემთვის მოულოდნელი იყო, ფორმა კი სრულიად მიუღებელი“.*

არადა, მონა-ლიზას მიერ ამ ვიდეოს გამოქვეყნებამდე, ათიოდე დღით ადრე, **სანდრა რულოვსმა** თავად გამოაქვეყნა სოციალურ ქსელებში ფოტოები, როგორ ისვენებენ **ის, სააკაშვილი და მათი შვილი ნიკოლოზი** საბერძნეთის ზურმუხტოვან სანაპიროზე!

ეს ყველაფერი კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რა მორალისა და კაცობის პატრონია სააკაშვილი!

„90-იანი წლების დასაწყისში საქართველოში ***ორი არაფორმალური ბანდიტური დაჯგუფება მოქმედებდა და ორივეს ძარცვასა და ტერორში ჰქონდა ხელი გასვრილი.*** *ერთი* **ზვიად გამსახურდიას** *ეკუთვნოდა (საქართველოს პირველ პრეზიდენტს, რომელიც 1994 წლის დასაწყისში გაურკვეველ ვითარებაში გარდაიცვალა სამეგრელოში)“.* ეს არის ამონარიდი ჯერ კიდევ „პირველი ლედის“ სტატუსის მქონე **სანდრა რულოვსის** წიგნიდან **„იდეალისტის ნაამბობი“,** რომელიც 2004 წელს გამოიცა საქართველოში! ცხადია, რულოვსმა დაწერა ის, რაც **სააკაშვილმა** მოუყვა **ზვიად გამსახურდიაზე!**

წარმოდგენაც არ მინდა, რას დაწერს თავის მემუარებში სააკაშვილის ახალი **მონა-ლიზა** (იასკო)!

ამან ახლა სანდრასავით ხალხის გულის მოსაგებად მეგრულიც თუ ისწავლა და სააკაშვილმა ზუგდიდში კენჭი აყრევინა, თქვენ ის ნახეთ!

მოკლედ, მართლა რა დავაშავეთ ქართველებმა **სააკაშვილისა** და მისი **მონა-ლიზების** გადამკიდე?!

გიორგი გიგაური

„ვინც სააკაშვილი აქ შემოიყვანა, იმას რუსეთსა და საქართველოს შორის ახალი ომის გაჩაღება სურს!“

ბესო მიქავა:

უზენაესი საბჭოს ყოფილი დეპუტატები, რომლებიც სააკაშვილს მხარს უჭერენ, ირინა სარიშვილის თანამზრახველი და ზვიად გამსახურდიას მკვლელები არიან!

„იბერიულ-კავკასიური მოძრაობის“ თავმჯდომარე ბესო მიქავა სააკაშვილის სექტაში გაწევრიანებულ მოღალატე ზვიადისტებს საგანგებოდ მიმართავს და აცხადებს, რომ ეს სულგაყიდულები ფულის გამო შევარდნაძესთანაც სიამოვნებით მივიდოდნენ, მაგრამ ამბროსოვიჩმა ისინი არ მიიღო, ხოლო, რაც შეეხება სააკაშვილს, იგი საქართველოში მართვადი ქაოსის შექმნის მიზნით შემოათრიეს:

„ბოკო წიკლაურიც, ეკა ხერხეულიძეც და უზენაესი საბჭოს ყოფილი დეპუტატებიც სააკაშვილთან — ამ მკვლელთან და გამაუპატიურებელთან, სწორედ ფულის გამო მიეთრნენ!“

— ამ დღეებში საქართველოში უბედურება ტრიალებს. უპირველეს ყოვლისა, ვუსამძიმრებ ბათუმში საშინელი ნგრევის შედეგად დაღუპული ადამიანების ოჯახებს, ახლო ნათესავებსა და მთელ საქართველოს. როგორც ბათუმში ჩამოიშალა მრავალსართულიანი კორპუსი, საქართველოს მტრებმაც, სწორედ ისე ჩამოშალეს ქართული სახელმწიფოც!

— ბატონო ბესო, სააკაშვილი ციხეშია... საინტერესოა, მისი სახით ვინ გვიზის რუსთავის მე-12 სასჯელაღსრულებით დაწესებულებაში — გმირი თუ მოღალატე?

— **ცოტნე გამსახურდია,** რომელიც სააკაშვილის ციხეში 67 დღე შიმშილობდა, ციხიდან გამოსვლის შემდეგ განაცხადა — ნორმალურ ქვეყანაში მიხეილ სააკაშვილს პრეზიდენტად კი არა, სოფლის გამგებლადაც არ აირჩევდნენო! იმ სექტის თითოეული წევრი, რომელიც მიხეილ სააკაშვილს გარს ახვევია, იმდენად დაბალი დონისაა, ნებისმიერი სოფლისათვის მართლაც შეურაცხყოფა იქნებოდა, თუნდაც გამგებლად რომ დაგვესვა, აღარაფერს ვამბობ მთელი ქვეყნის მართვის პროცესში მათ მონაწილეობასა და პარლამენტისა და მთავრობის წევრობაზე. **ნაცმოძრაობა სხვა არაფერია, თუ არა კოლექტიური მეგი და რომან გოცირიძეები!** პირველი მათგანი 2 ოქტომბერს ახალქალაქის ერთ-ერთ საარჩევნო უბანზე შევარდა და ხალხს დაემუქრა — დაგყრით ღორებივითო, ხოლო მეორემ — შევარდნაძესთან და მამუკა ხაზარაძესთან ერთად ხალხი გაატყავა და მიტაცებული ქონების ნაცვლად მთელ საქართველოს ხელში ფარატინა ქაღალდი — კუპონი შეაჩეჩა! სააკაშვილი, რომელიც წარმოადგენს რამდენიმე უცხო ქვეყნის რეზიდენტს, 2003 წელს საქართველოს ხელისუფლების სათავეში გადატრიალების გზით მოვიდა. სხვათაშორის, რომ ვაკვირდები, იგი თავისი მმართველობის სტილით ძალიან ჰგავს გიორგი ჭანტურიას!

— დააკონკრეტეთ, რას გულისხმობთ.

— ჭანტურია, რომელიც ეროვნულ მოძრაობაში **ედუარდ შევარდნაძისა** და **გურამ მგელაძის** მიერ ჩანერგილი აგენტი იყო, პარტიაში თავისზე უფრო განათლებულ და ინტელექტუალ ადამიანებს ვერ იტანდა! ჭანტურია ედპ-ში სისტემატურად ატარებდა შიდასარეიტინგო კვლევებს. ერთ-ერთმა კვლევამ აჩვენა, რომ ინტელექტუალ და განათლებულ **ირაკლი ქადაგიშვილს** ჭანტურიაზე მაღალი რეიტინგი ჰქონდა. ამას გიორგი ჭანტურიას დაუყოვნებელი რეაქცია მოჰყვა და ქადაგიშვილი სასწრაფოდ შეირისხა. სწორედ ამიტომ იყო, რომ გიორგი ჭანტურიას პარტია ძირითადად წარმოადგენდა ე.წ. „შპანას“, გაუნათლებელთა და უწიგნურთა ბრბოს, რომელიც ზვიად გამსახურდიას მხარდამჭერ მიტინგებს არბევდა და ქვეყანას საბოტაჟს უწყობდა. სწორედ ამ რეჟიმში არიან გადასული სააკაშვილი და მისი სექტა.

ედუარდ შევარდნაძემ იმისათვის, რომ თავის კლანსა და საოჯახო ბიზნესს არავინ და არაფერი შეხებოდა, საქართველოში ორჯერ მოაწყო გადატრიალება — ერთი სისხლიანი, როცა პირველი ეროვნული პრეზიდენტი და მთავრობა დაამხო, ხოლო მეორე — უსისხლო, როცა ხელისუფლების სათავეში მოიყვანა თავისი შვილობილები — **სააკაშვილი, ჟვანია და ბურჯანაძე!** სააკაშვილი ხელისუფლებაში მოვიდა ეროვნული ლიდერის ნიღბით და ხელში შეგვრჩა უცხო ქვეყნების აგენტი! მისი ყოფილი ცოლი **სანდრა რულოვსიც** აგენტია, რომელმაც, როგორც ჩანს, თავისი მისია უკვე ამოწურა. აგენტია სააკაშვილის ახალი ცოლი, უკრაინელი **ლიზა იასკოც,** რომლის მევიოლინე მამაც რუსული კულტურის ფონდს ხელმძღვანელობს! მიმაჩნია, რომ 1990 წლის 26 მაისს ზვიად გამსახურდიას მიერ წარმოთქმული სიტყვები, რომელიც მაშინ ქართველებმა კარგად ვერ გაიაზრეს, სწორედ ჩვენს ეპოქას, მიხეილ სააკაშვილსა და მისთანა აგენტებს ეძღვნება და იგი წინასწარმეტყველური ხასიათისაა!

— გაიხსენეთ ეს სიტყვები!

— 1990 წლის 26 მაისს ვაკის პარკში გამართულ მრავალათასიან მიტინგზე ზვიად გამსახურდიამ ასეთი რამ ბრძანა — *„ჩვენ, ძმანო, ვდგავართ პირისპირ სატანასთან, გველეშაპთან. ან ჩვენ დავამარცხებთ მას წმინდა გიორგის ძალისხმევით, ან ის შთანთქავს ჩვენს ისტორიულ ბედ-იღბალს და გაგვთელავს ჩვენ ეს კოსმიური გველეშაპი, ეს პლანეტარული მხეცი — ანტიქრისტე, რომელიც წარმოგვიდგება და გვეუბნება: აი, ეროვნული მოძრაობა, და აი, ეროვნული მოძრაობის ნიღბით და საფარით მოდის ანტიქრისტე, მოდის ბარაბა და მოდის შეჩვენება.* გაუ-

„ნაცმოძრაობა სხვა არაფერია, თუ არა კოლექტიური მეგი და რომან გოცირიძეები!“

კვირგვინოსნები

გიორგი გამსახურდია
ზვიად გამსახურდიას ვაჟი

ხელისუფლებაში არ უნდა დაბრუნდნენ პოლიტიკური მეძავები და ყველაფრის მკადრებლები, **შევარდნაძის** ფრთის ქვეშ დაფრთიანებული ლეკვები. მე, ჩემი წილად, ამისთვის ყველაფერი გავაკეთე და მომავალშიც არაფერს დავიშურებ.

„კვირის პალიტრა“

კახა გოგოლაშვილი
რონდელის ფონდის ევროპული კვლევების ცენტრის დირექტორი

სააკაშვილმა წინასაარჩევნოდ საქართველოში ჩამოსვლით მხოლოდ პოლარიზების გაზრდას კი არ შეუწყო ხელი, უკრაინასთანაც უხერხულ მდგომარეობაში ჩაგვაგდო, ჩვენი ურთიერთობა კიდევ ერთხელ დააყენა რისკის ქვეშ. ადრე ასე არ იყო, **შევარდნაძესაც** კი ეშინოდა საერთაშორისო შეფასებების. აბსოლუტურად კორუმპირებული რეჟიმი იყო, მაგრამ საერთაშორისო აზრზე მაინც რაღაცნაირად რეაგირებდნენ. თანამედროვე ეპოქაში კი საერთაშორისო შეხედულებების იგნორირება მიდის.

„რეზონანსი“

იგორ კვესელავა
ანალიტიკოსი



ცხადია, პასუხი ყველას უნდა ვაგებინოთ. დავიწყოთ **შევარდნაძის** გასამართლებით. ევროპაში გარდაცვლილების გასამართლება მიღებულია. მაშ, გავასამართლოთ არა შეცდომებისთვის, არამედ ქართველი ერის წინაშე ჩადენილი დანაშაულებისთვის. კი ბატონო, გავასამართლოთ **მიხეილ სააკაშვილი** იმ შეცდომებისთვის, დანაშაულებისთვის, რაც ჩაიდინა.

„საერთო გაზეთი“

ბაკურ სვანიძე
ჟურნალისტი

გჯერათ, რომ ეს **დიადი კურდღელი** ასე სიცილ-სიცილით შედის ციხეში? რაღაც ძალიან დიდი ცირკია, ბიძიკო ეს... თუ ამას ერთი წლის განმავლობაში არ გამოუშვებენ, ანუ არ შეიწყალებს **სალომე ზურაბიშვილი,** საჯაროდ მოვიხდი ბოდიშს ასეთი ეჭვებისთვის.

„ალია“

„ეროვნულ მოძრაობას მიტმასნილო მედროვეებო და სააკოვის ხროვის მწვალებლებო,

პირი გამოირეცხეთ და ზვიად გამსახურდიას სახელი მერე ახსენეთ!“

მარხოს ილია მართლის გზას, მერაბ კოსტავას გზას!“ **აი, ეს იწინასწარმეტყველა ზვიადმა.**

როგორ ფიქრობთ, საქართველოს პირველმა პრეზიდენტმა ანტიქრისტესა და ბარაბაში განა ზუსტად არ ამოიცნო ედუარდ შევარდნაძისა და მისი პოლიტიკური შვილების სახეები?

გაიხსენეთ, რა გააკეთა შევარდნაძემ, როცა გადატრიალების შემდეგ მოსკოვიდან საქართველოში ჩამოიყვანეს — საქართველოს ცენტრალურ ტელევიზიას პირველი ინტერვიუ წმინდა გიორგის ხატისა და მერაბ კოსტავას პორტრეტის ფონზე მისცა! მსგავსი ფარისევლობა სადმე გაგონილა? ხოლო სააკაშვილი, რომელიც რუსეთს მკვდარსა და ცოცხალს აგინებდა, შევარდნაძესთან სწორედ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა **იგორ ივანოვმა** მოარიგა, რის სანაცვლოდაც რუსეთს მან კოდორისა და ქსნის ხეობებთან ერთად მთელი აფხაზეთი და ცხინვალის რეგიონი დაუკანონა! თქვენ ძალიან კარგად იცით, რომ „ქართულ ოცნებასთან“, რომელიც ერთიანი პოლიტიკური გუნდი არ არის, უამრავი პრეტენზია მაქვს, მაგრამ ამ გუნდს სამშობლოსთვის არ უღალატია! სამაგიეროდ, **სააკაშვილი და მისი სექტა მოღალატეების ხროვაა, რომლებიც სომხური ლობის მიერ იმართება!**

— სხვათაშორის, ბევრი ფარისეველი და ტვინნაღრძობი სააკაშვილის საქართველოში შემოპარვასა და ზვიად გამსახურდიას დევნილობიდან დაბრუნებას ერთმანეთს ადარებს!

— ზვიად გამსახურდია საქართველოს კანონიერი პრეზიდენტი იყო და მას საქართველოში დაბრუნების თხოვნით უზენაესი საბჭოს საგანგებო სესიამ მიმართა! გარდა ამისა, მთელი საქართველოს მასშტაბით არ წყდებოდა მიტინგები, წინააღმდეგობის მოძრაობა და ხელმოწერების შეგროვება. ასეულათასობით და მილიონობით ქართველი საქართველოს კანონიერი პრეზიდენტისა და ეროვნული ხელისუფლების დაბრუნებას ითხოვდა მაშინ, როცა სააკაშვილი არის უცხო ქვეყნის რეზიდენტი და უკრაინის მოქალაქე, რომელიც საქართველოში ქინძთან ერთად შემოიპარა!

1991 წლის 24 სექტემბერს ბატონი ზვიადი რომ საქართველოში ჩამოვიდა, ეს მთელმა საქართველომ იცოდა. ასე რომ, **ეროვნულ მოძრაობას მიტმასნილო მედროვეებო და სააკოვის ხროვის მწვალებლებო, პირი გამოირეცხეთ და ზვიად გამსახურდიას სახელი მერე ახსენეთ!** ვერც პროფესორი **დოდონა კიზირია,** ვერც **ბოცო წიკლაური** და ვერც „ნასედკა“ **ეკა ხერხეულიძე,** რომელიც 26 მაისს ამერიკელებსა და ევროპელებს ლანძღავდა, ვერ იქნებიან ზვიად გამსახურდიას იდეების მატარებლები, რადგან მედროვეები არიან!

კიდევ ერთხელ ვიმეორებ: **ეკა ხერხეულიძე** ევროპელებსა და ამერიკელებს უკანასკნელი სიტყვებით ლანძღავდა და როდის აქეთ გახდა ევროპელი და ნატოს თავგადაკლული მხარდამჭერი? ამიტომაც ვამბობ, რომ ესენი არიან სამარცხვინო ადამიანები, რომლებმაც უღალატეს ზვიად გამსახურდიას, საქართველოს თავისუფლების ჭეშმარიტ იდეას და შეეკრნენ საქართველოს დამაქცევარ სააკაშვილს, რომელსაც არავითარი ზნეობა და მორალი არ გააჩნია!

1993 წლის 17 ოქტომბერს **ირინა სარიშვილმა** ფილარმონიაში გამოსვლის დროს ზვიად გამსახურდიას ფიზიკური ლიკვიდაცია მოითხოვა. ამის ვიდეომტკიცებულება არსებობს და ქვეყანამ იცის. დღეს ირინა სარიშვილი სააკაშვილის დამცველი და თავგადაკლული გულშემატკივარია, რაც ე.წ. „მიშას ზვიადისტებს“ არ ეხამუშებათ და ამაში სამარცხვინოს ვერაფერს ხედავენ! აქედან დასკვნა — უზენაესი საბჭოს ყოფილი დეპუტატები, რომლებიც სააკაშვილს უჭერენ მხარს, ირინა სარიშვილის თანამზრახველი და ზვიად გამსახურდიას მკვლელები არიან!

— რა მოხდა ასეთი და ამ ხალხს ტვინი რამ გადაუტრიალა?

— სააკაშვილმა ესენი ფულით იყიდა! **ბოცო წიკლაურიც, ეკა ხერხეულიძეც** და

უზენაესი საბჭოს ყოფილი დეპუტატებიც სააკაშვილთან – ამ მკვლელთან და გამაუპატიურებელთან, სწორედ ფულის გამო მიეთრნენ!

ესენი შევარდნაძესთანაც დიდი სიამოვნებით მიეთრეოდნენ, როგორც უსინდისონი და მოაღალატენი, მაგრამ შევარდნაძემ არ მიიღო!

— ბოლოს და ბოლოს, ვისი აგენტია სააკაშვილი — რუსეთის, ამერიკის თუ...

— ჩემი პასუხი ასეთია — **პუტინის კარზე სანამ მედვედევი, მიშუსტინი და ლავროვი იქნებიან, მანამდე იქ სააკაშვილისა და მისი „კაგებეშნიკი“ ბიძის — თემურ ალასანიას გარდა საქართველოდან არავის მიიღებენ!** რუსეთ-საქართველოს შორის დღეს არსებული დაძაბული ვითარება არც რუსეთის და არც საქართველოს ინტერესებში არ შედის, ეს შედის სხვა სახელმწიფოთა ინტერესებში... ახლა უკვე თავად განსაჯეთ, ვისი აგენტია სააკაშვილი და ვინ არიან ეს ე.წ. ზვიადისტები, რომლებიც სააკაშვილს ფულის გულისთვის აეტორღიალნენ?!

არსებობს სერიოზული საფრთხე, რომ არმენული ლობის მიერ დაფინანსებულმა სააკოვმა მოღალატე ზვიადისტების ხელშეწყობით ქართული სახელმწიფო საბოლოოდ მოსპოს!

— თქვენი აზრით, ვინ შემოაგზავნა სააკაშვილი საქართველოში?

— თუ **მაქსიმ შევჩენკოს** დავუჯერებთ, სააკაშვილი საქართველოში შემოაგზავნეს და მერე ხელისუფლებას ჩააბარეს, რათა ბიძინა ივანიშვილი კოალიციური მთავრობის შექნაზე დაითანხმონ! იმავე შევჩენკოს აზრით, სააკაშვილის საქართველოში შემოტანა მართვადი ქაოსის შექმნას ემსახურება, რასაც ვიზიარებ! **ვინც სააკაშვილი საქართველოში შემოიყვანა, იმას რუსეთსა და საქართველოს შორის ახალი ომის გაჩაღება სურს!** ზოგი ფიქრობს, რომ ეს გააკეთეს ამერიკელებმა, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, ეს გააკეთეს რუსეთის სპეცსამსახურებმა. სააკაშვილი არის რუსეთის აგენტი და რუსეთს საქართველოში სჭირდება კიდევ ერთი ომი, რომელიც სააკაშვილის ხელით ახალი ტერიტორიების მისათვლელად უნდა გააჩაღოს!

— რა იქნება ხვალ და რისი იმედი გაქვთ?

— ქართველთა იმ 60 პროცენტის იმედი მაქვს, რომელიც არცერთ არჩევნებზე არ მიდის და ხელსაყრელ დროს ელოდება, რათა თავისი სიტყვა თქვას! ეს ის 60 პროცენტია, რომელსაც სააკაშვილის ფულებზე გაყიდული **ბოცო წიკლაურის, ეკა ხერხეულიძისა და უზენაესი საბჭოს ზოგიერთი დეპუტატის** მსგავსად საქართველოს პირველი პრეზიდენტის წმიდათაწმიდა სახელისთვის არასოდეს უღალატია!

ესაუბრა
დიტო ჩუბინიძე

„სანამ პუტინის კარზე მედვედევი და ლავროვი იქნებიან, მანამდე იქ სააკაშვილისა და მისი „კაგებეშნიკი“ ბიძის – თემურ ალასანიას გარდა საქართველოდან არავის მიიღებენ!“

კვირგვინოსნები

გია გაბრიჭიძე, *ჟურნალისტი*

ნაციონალურ მოძრაობას და მის იმ მხარდამჭერებს, რომლებიც ამ არჩევნებზე დესტაბილიზაციას აპირებდნენ, **ლაგამი ამოედოთ,** რადგანაც **გაცხადდა, რომ** საქართველო არ არის არც რაღაც არასამთავრობო ორგანიზაცია და არც — ვინმეს ვასალი. **გაცხადდა, რომ** საქართველოში უზენაესი არის კანონი და ამ კანონს წერს უმაღლესი ხელისუფალი — ქართველი ხალხი.

„საქართველოს რესპუბლიკა“

რამაზ საყვარელიძე, *პოლიტოლოგი*

არამარტო **სააკაშვილი,** იგივე **ვანო მერაბიშვილი** ამბობდა, რომ ის არის **ბერია.** ღალატი არ ვიცი, მაგრამ **ბერია** მოხერხებული და ჭკვიანი იყო. ამ მოხერხებულობით მოხიბლა **სტალინი.** დღეს ვინმეში **ბერია** რომ დაინახო, უნდა სცადო, ჯერ **სტალინი** იპოვო.

„საქართველოს რესპუბლიკა“

გიგლა ბარამიძე, *პოლიტიკოსი*

სირცხვილია, ნაცმოძრაობის კანდიდატი იღებდეს უამრავ ხმას თბილისში, იქ, სადაც ცოტა ხნის **წინ სააკაშვილის** რეჟიმმა უამრავი ადამიანი გააუბედურა — ზოგი აწამა და დევნილად აქცია, ზოგს ქონება წაართვა. წინა ხელისუფლებას 300 ათასი პრობაციონერი ჰყავდა. ეს ხალხი არსად წასულა. **მესამე პრეზიდენტი ჩვეულებრივი მსჯავრდებულია.** ხალხი, რომელიც მის დროს აწამეს, ვისაც ქონება წაართვეს და გააუბედურეს, ცოცხალია. **მას იმდენი აქვს ჩადენილი, უვადო პატიმრობა ეკუთვნის.**

„ახალი თაობა“

ლევან ლორთქიფანიძე, *პოლიტოლოგი*

სააკაშვილის ადგილი არის ციხეში, შეწყალებას მხოლოდ ის იმსახურებს, ვინც თავის ცოდვებს სრულყოფილად აცნობიერებს, ნანობს და ცხოვრების წესის ცვლილებით ცდილობს ჩადენილის გამოსწორებას. **ვინც ამბობს, რომ ის უნდა შევიწყალოთ, არის ბოროტმოქმედი.**

„ალია“

ლევან დოლიძე: „ის ამბავი, რომ 1953 წლის 26 ივნისს საკუთარ სახლში დახვრეტილი ბერიას გვამი მოსკოვის გარეუბანში, რომელიღაც დეპოში მიიტანეს და ორთქლმავლის ღუმელში დაწვეს, მსოფლიოში პირველად სწორედ „ასავალ-დასავალში“ დაიბეჭდა!

*საქართველოს გენერალიტეტის მემატიანე, მწერალი და პუბლიცისტი **ლევან დოლიძე** იმ საკადრო ცვლილებების შესახებ მოგვითხრობს, რომელიც მოსკოვში 1953 წლის 3-7 სექტემბრის ავადსახსენებელი პლენუმის შემდეგ საბჭოთა საქართველოს პოლიტიკურ და ძალოვან უწყებათა ხელმძღვანელობაში განხორციელდა. მკვლევარი მიიჩნევს, რომ ამ თვალსაზრისით **ნიკიტა ხრუშჩოვის** მიერ საქართველოს ცეკას მდივნად დიდი პატრიოტისა და მამულიშვილის **ვასილ პავლეს ძე მჟავანაძის** დანიშვნა არავითარ ლოგიკაში არ ჯდება:*

— 1953 წლის 1 მაისის სადღესასწაულო პარადზე, რომელიც თბილისში მაშინდელ **ბერიას სახელობის მოედანზე** ჩატარდა, ტრიბუნაზე მდგომთაგან ცეკას პირველი მდივნის **ალექსანდრე მირცხულავათი** დაწყებული, უკანასკნელი ჩინოვნიკით დამთავრებული, ყველას სახე ჩამოსტიროდა. 1 მაისს თბილისი საშინლად დარდიანი შეხვდა, რადგან ყველა გრძნობდა, რომ **სტალინის მკვლელობის** შემდეგ კიდევ ახალი უბედურება ახლოვდებოდა. მართლაც, ძლიან მალე, კერძოდ, 1953 წლის 26 ივნისს, როგორც არაერთგზის გვითქვამს, გენერალ-ლეიტენანტმა **პავლე ბატიცკიმ** და გენერალ-პოლკოვნიკმა **კირილ მოსკალენკომ,** რომელიც მაშინ მოსკოვის სამხედრო ოლქის ჯარების სარდალი იყო, საბჭოთა კავშირის მარშლის **გიორგი ჟუკოვის** უშუალო მხარდაჭერითა და **ნიკიტა ხრუშჩოვის** ბრძანებით საკუთარ სახლში დახვრიტეს **ლავრენტი ბერია.** ბატიცკიც და მოსკალენკოც მომავალში მარშლები გახდნენ, რაც საბჭოთა კავშირის პოლიტიკური ხელმძღვანელობის მიერ **ბერიას დახვრეტის** წილ მათთვის გადმოგდებული საჩუქარი იყო!

— საქართველოში ლავრენტი ბერიას დახვრეტის შესახებ როდის შეიტყვეს?

— მაშინ ბავშვი ვიყავი, მაგრამ დღევანდელი გადასახედიდან რომ ვაკვირდები, აშკარაა — მაშინდელი საბჭოთა სპეცსამსახურები ხმაშეწყობილად და შეთანხმებულად მოქმედებდნენ და ბინძურ ჭორებს განგებ ავრცელებდნენ, რათა ხალხში **ბერიას** მისამართით აგრესია და სიძულვილი გამოეწვიათ. კერძოდ, ნაძირალა **ნიკიტა ხრუშჩოვის** ბრძანებით 1953 წლის ივლისის პირველ ნახევარში „კაგებემ“ ჯერ ხმები გაავრცელა — **სტალინი ლავრენტი ბერიამ მოწამლაო,** ხოლო ამის შემდეგ გაზეთებში დაბეჭდეს — **ბერია, როგორც დიდი ბრიტანეთის აგენტი, დაპატიმრებულიაო!** ხალხმა ხრუშჩოვისა და მისი ხროვის მიერ გავრცელებული ხმები ძალიან ადვილად დაიჯერა, თუმცა, მრავლად იყვნენ ისეთებიც, რომლებსაც პოლიტიკური ანალიზის უნარი არ აკლდათ და კარგად ხვდებოდნენ, რომ რეალურად ამ ყველაფრის მიზეზი სისხლიანი გადატრიალება იყო, რომელიც **ნიკიტა ხრუშჩოვმა** და **გიორგი ჟუკოვმა** საბჭოთა კავშირიში ორ ეტაპად განახორციელეს — ჯერ **სტალინი მოწამლეს,** ხოლო სამი თვის შემდეგ **ბერია საკუთარ სახლში დახვრიტეს!** საბჭოთა ხალხი **ბერიას** არ იცნობდა, რადგან ეს გენიოსი, რომლის გარეშეც **სტალინი** ომს ვერ მოიგებდა, სულ ჩრდილში იდგა და უდიდეს საქმეებს ყოველგვარი პომპეზურობისა და ტრიბუნების გარეშე აკეთებდა! მოგეხსენებათ, 1945 წლის შემდეგ, როცა მეორე მსოფლიო ომი დასრულდა, **ბერიას** საქმიანობა კიდევ უფრო გასაიდუმლოებული გახდა, რადგან ის **სტალინის** ბრძანებით სტრატეგიულ პროექტებს — ატომური და წყალბადის ბომბის შექმნას ჩაუდგა სათავეში! რაც შეეხება საქართველოს, ქართველი კაცი ბერიას კარგად იცნობდა, მაგრამ „კაგებემ“ და „გრუმ“ ისეთი ხმები გაავრცელეს, ხალხი დაიბნა და ბევრმა ავყიამ **სტალინის** სიკვდილის გამომწვევი მიზეზების ძიებაში მართლაც **ბერიასკენ** გაიშვირა ხელი. არადა, ამ დროს, როცა ეს უბინძურესი ჭორები ვრცელდებოდა და თბილისში ხალხი ღელავდა, **ლავრენტი ბერია** უკვე კარგა ხნის დახვრეტილი იყო. სხვათაშორის, ის ამბავი, რომ 1953 წლის 26 ივნისს საკუთარ **სახლში დახვრეტილი ბერიას** გვამი მოსკოვის გარეუბანში, რომელიღაც დეპოში მიიტანეს და ორთქლმავლის ღუმელში დაწვეს, მსოფლიოში პირველად სწორედ „ასავალ-დასავალში“ დაიბეჭდა! **სტალინისა და ბერიას მკვლელობის შემდეგ მოსკოვში ქართველებისადმი დამოკიდებულება რადიკალურად შეიცვალა.** კერძოდ, მთელი საბჭოთა კავშირის მასშტაბით დაიწყეს **სტალინისა** და **ბერიას** კადრების დევნა, ქართველები აითვალწუნეს და მოსკოვში, სადაც მაშინ ძალიან ბევრი ქართველი ცხოვრობდა, შიგადაშიგ გაისმოდა ანტიქართული მოწოდებებიც. აქედან გამომდინარე, უკვე ეჭვი აღარავის ეპარებოდა იმაში, რომ **ალექსანდრე** მირცხულავა, რომელიც 1953 წლის 14 აპრილს სწორედ ლავრენტი ბერიას პირადი გადაწყვეტილებით შევიდა აკაკი მგელაძის კაბინეტში და საქართველოს ცეკას მდივანი გახდა, გაათავისუფლებდნენ!

— მირცხულავა იმავე პლენუმზე გაათავისუფლეს, რომელიც 1953 წლის სექტემბრის დასაწყისში მოსკოვში თბილისის „დინამოსა“ და მოსკოვის „ტორპედოს“ სკანდალური საფეხბურთო მატჩის დროს მიმდინარეობდა?

— არა, **ალექსანდრე მირცხულავა** საქართველოს ცეკას პირველი მდივნობიდან 1953 წლის 20 სექტემბერს გაათავისუფლეს, ხოლო პლენუმი მოსკოვში მიმდინარეობდა 1953 წლის 3-7 სექტემბერს. ცნობისათვის, პარტიის ყრილობა, როგორც წესი, ოთხ წელიწადში ერთხელ იმართება, კონფერენცია — ორ წელიწადში ერთხელ, ხოლო პლენუმი — წელიწადში ოთხჯერ. ცხადია, **ალექსანდრე მირცხულავას ნიკიტა ხრუშჩოვმა** სწორედ მოსკოვის პლენუმზე გამოუტანა საბოლოო პოლიტიკური განაჩენი, მაგრამ ფაქტია, რომ ეს განაჩენი პლენუმის დამთავრებიდან დაახლოებით ორი კვირის შემდეგ გაფორმდა. 7 სექტემბერს **ნიკიტა ხრუშჩოვი** გახდა საბჭოთა კავშირის კომუნისტური პარტიის ცენტრალური კომიტეტის პირველი მდივანი და **გიორგი მალენკოვი** საბოლოოდ ჩაიჩოჩა. მალენკოვი იმდენად დაიმცირეს და აბუჩად აიგდეს, რომ მთავარი მოხსენება, რომელიც მას სექტემბრის პლენუმზე უნდა წაეკითხა, **ნიკიტა ხრუშჩოვმა** წაიკითხა. ასე რომ, **ალექსანდრე მირცხულავა** კომუნისტური საქართველოს ისტორიაში გამორჩეული ლიდერია, რომელიც საბჭოთა საქართველოს ყველაზე მცირე ხნის განმავლობაში — 1953 წლის 14 აპრილიდან 1953 წლის 20 სექტემბრამდე მართავდა!

— რაც შეეხებათ დანარჩენ ქართველ უმაღლეს ჩინოსნებს, სექტემბრის პლენუმის შემდეგ მათ რა ბედი ეწიათ?



— დანარჩენებმაც **ალექსანდრე მირცხულავას** ბედი გაიზიარეს! ასე, მაგალითად, მირცხულავას წასვლის შემდეგ, 1953 წლის 29 ოქტომბერს გაათავისუფლეს საქართველოს საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკის მინისტრთა საბჭოს თავმჯდომარე **ვალერიან ბაქრაძე** და მისი ადგილი დაიკავა **გივი ჯავახიშვილმა,** რომელიც მანამდე ბაქრაძის მოადგილე იყო. **გივი ჯავახიშვილი** მთელი 12 წლის განმავლობაში იკავებდა ამ პოსტს. იმავე 1953 წლის 29 ოქტომბერს **ნიკიტა ხრუშჩოვის** მითითებით საქართველოს უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის თავმჯდომარის თანამდებობა დაატოვებინეს **ზაქარია ჩხუბიანიშვილს** და მის ნაცვლად დანიშნეს **მირონ დიმიტრის ძე ჩუბინიძე.**

— რატომ შეარჩია ნიკიტა ხრუშჩოვმა ვასილ მჟავანაძე კომუნისტური საქართველოს ლიდერად? ეს არანაირ ლოგიკაში არ ჯდება, რადგან, მოგეხსენებათ, მჟავანაძე დიდი მამულიშვილი და გამორჩეული მოღვაწე იყო!

— **ნიკიტა ხრუშჩოვის** მიერ **ვასილ მჟავანაძის** კომუნისტური საქართველოს ცეკას პირველ მდივნად დანიშვნა ის ბედნიერი, იშვიათი და გამორჩეული შემთხვევაა, რომელზეც უახლოეს მომავალში საგანგებოდ და დაწვრილებით უნდა ვისაუბროთ. თუმცა, ერთი რამის თქმა ახლავე შეიძლება — ჩემი ინფორმაციით, **ვასილ მჟავანაძის საქართველოს ცეკას პირველ მდივნად დანიშვნის საკითხი დიდწილად განსაზღვრა მისი მეუღლის, ქალბატონი ვიქტორია ტერეშკევიჩის ახლო ნაცნობობამ ნიკიტა ხრუშჩოვის მესამე მეუღლესთან ნინა კუხარჩუკთან.** ისინი უკრაინაში დაახლოვდნენ, სადაც ლენინგრადის ბლოკადის მონაწილე და სამხედრო საბჭოს წევრი გენერალ-ლეიტენანტი **ვასილ მჟავანაძე** სამამულო ომის დამთავრების შემდეგ მეუღლესთან ერთად ცხოვრობდა და მოღვაწეობდა. აშკარაა, რომ ქართველთმოძულე **ნიკიტა ხრუშჩოვი** ანგარიშში მოტყუვდა. **სტალინისა** და **ბერიას** მკვლელს აშკარად იმედი ჰქონდა, რომ ქართველი **ვასილ მჟავანაძე,** რომელსაც ქართულად საუბარი უჭირდა, ეროვნულ ფესვებს მთლიანად მოწყვეტილი, გარუსებული მმართველი იქნებოდა და საქართველოს საქმესაც სწორედ ისე წაიყვანდა, როგორც ამას კრემლი მოისურვებდა, მაგრამ ყველაფერი პირიქით მოხდა. აღმოჩნდა, რომ **არათუ კომუნისტური საქართველოს, არამედ, საერთოდ, ჩვენი უძველესი ქვეყნის მრავალსაუკუნოვან ისტორიაში იშვიათად თუ განგვიცდია ისეთი კულტურული და საზოგადოებრივ-ეკონომიკური აღმავლობა, როგორც ეს ვასილ მჟავანაძის ცხრამეტწლიანი მმართველობის დროს მოხდა.** მჟავანაძე იმდენად ღირსეული ქართველი იყო, არ შეეგუა ხრუშჩოვის მიერ საქართველოსა და ქართველი ერის შეურაცხყოფას და როგორც კი ამის შესაძლებლობა მიეცა, მაშინვე პირველი ჩაეწერა შეთქმულთა რიგებში, რომლებმაც 1964 წლის 14 ოქტომბერს **ნიკიტა ხრუშჩოვი** დაამხეს და კრემლის სათავეში **ლეონიდ ბრეჟნევი** მოიყვანეს!



— პოლიტიკური ხელმძღვანელობის შეცვლის შემდეგ რა ცვლილებები შეეხო საქართველოს ძალოვან უწყებებს?

— კრემლმა, ცხადია, ძალოვანი უწყებების ხელმძღვანელობაც შეცვალა. **სტალინის მკვლელობის შემდეგ,** კერძოდ, 1953 წლის 15 აპრილს, საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრად **ლავრენტი ბერიამ** გაამწესა თავისი უერთგულესი კადრი, საბჭოთა კავშირის ყოფილი ელჩი ფაშისტურ გერმანიაში **ვლადიმერ დეკანოზიშვილი.** 1953 წლის 26 ივნისს, როგორც კი **ბერია** საკუთარ სახლში დახვრიტეს, **დეკანოზიშვილიც** მაშინვე მიზანში ამოიღეს, 30 ივნისს დააპატიმრეს და ბრალად **„ბერიას ბანდის“** წევრობა წაუყენეს. 1953 წლის 23 დეკემბერს საბჭოთა კავშირის უმაღლესმა სასამართლომ **ვლადიმერ დეკანოზიშვილს** ქონების კონფისკაციითა და ჯილდოების ჩამორთმევით სასჯელის უმაღლესი ზომა — დახვრეტა მიუსაჯა. იგი იმავე დღესვე დახვრიტეს, ხოლო მისი ფერფლი ნოვოდონსკის სასაფლაოზე დაკრძალეს. სხვათაშორის, **ვლადიმერ დეკანოზიშვილის** ნათესავებმა 2000 წელს რუსეთის უმაღლეს სასამართლოს მისი რეაბილიტაცის თხოვნით მიმართეს, მაგრამ უარი მიიღეს. **დეკანოზიშვილის** შემდეგ, 1953 წლის 20 ივლისს, საბჭოთა საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრად დაინიშნა **ალექსი ინაური,** რომელიც ცოტა ხნის შემდეგ, კერძოდ, 1954 წლის 10 აპრილს, საქართველოს უშიშროების მინისტრად გადაიყვანეს. **ინაური** საბჭოთა კავშირში ყველაზე დიდხანს ხელმძღვანელობდა ამ სტრუქტურას და ის თანამდებობიდან გარდაცვალებამდე ხუთი წლით ადრე, 1988 წლის 1 დეკემბერს, წავიდა.

ესაუბრა
დიტო ჩუბინიძე

გუბაზ მეგრელიძე:

გურამ სალარაძის მამას გიორგი სალარაძეს სიტყვა არ დასცდენია ახმეტელის საწინააღმდეგოდ!

ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი, ტელეკომპანია „საქართველოს ცენტრალური ტელევიზიის“ დირექტორი ГУБАЗ МЕГРЕЛИДЗЕ агрძელებს ჩვენი მკითხველისათვის ქართველ ხელოვანთა იმ დაკითხვის ოქმების გაცნობას, რომელთა მიხედვითაც 1956 წელს დიდი რეჟისორის სანდრო ახმეტელის რეაბილიტაცია განხორციელდა:

— 1955 წლის 19 აპრილს **ახმეტელის საქმეზე** დაიკითხა რეჟისორი **არჩილ ჩხარტიშვილი,** რომელიც სტალინის პრემიის ლაურეატი და 1945 წლიდან კომუნისტური პარტიის წევრი იყო. **ჩხარტიშვილი ახმეტელს** 1921 წლიდან იცნობდა, თეატრში ჯერ სტატისტი იყო, შემდეგ — რეჟისორის თანაშემწე. როცა დასი გაიყო, **ჩხარტიშვილმა ახმეტელს მარჯანიშვილი ამჯობინა** და ქუთაისში მასთან წავიდა. დაკითხვის ოქმში ის წერდა: **მარჯანიშვილთან წასვლის მერე ახმეტელი აღარ მესალმებოდაო!** შერიგდნენ მარჯანიშვილის გარდაცვალებიდან ერთი წლის შემდეგ — 1934 წელს.

— არჩილ ჩხარტიშვილი ახმეტელთან დაბრუნდა?

— არა! 1934 წელს რესპუბლიკის ხელმძღვანელობამ **ჩხარტიშვილი** ჩეჩნეთ-ინგუშეთის თეატრის ჩამოსაყალიბებლად გროზნოში მიავლინა. იმ პერიოდში იგი რამდენჯერმე ჩამოვიდა საქართველოში, ორჯერ გროზნოს თეატრის ხელმძღვანელი **ხასმაგომეტ იახშატოვიც** თან ახლდა. იახშატოვს **ახმეტელი** იცნობდა, ისინი ერთმანეთს შეხვდნენ კიდეც, მაგრამ რაზე ისაუბრეს, **ჩხარტიშვილისათვის** ცნობილი არ იყო. 1937 წელს **იახშატოვიც** რეპრესიებს შეეწირა, თუმცა, მისი რეაბილიტაცია, **ახმეტელთან** შედარებით, მოგვიანებით მოხდა — 2007 წლის 15 მაისს.

— იყო თუ არა ჩხარტიშვილი ახმეტელის რეაბილიტაციის წინააღმდეგი?

— მან დაკითხვაზე განაცხადა: **ახმეტელი** თავს უპარტიო ბოლშევიკად თვლიდა, მის ანტისაბჭოთა მოღვაწეობაზე ჩემთვის ცნობილი არ იყო, როცა თეატრიდან მოხსნეს და დააპატიმრეს, საქართველოში არ ვიმყოფებოდიო! თუმცა, **ჩხარტიშვილს** დაკონკრეტებული ჰქონდა ერთი რამ: **აკაკი ხორავასა** და **აკაკი ვასაძისაგან** ვიცოდი, რომ თეატრში **ახმეტელი** დიქტატორივით იქცეოდა, **ლავრენტი ბერიასა და ერიკ ბედიას** (საქ. კპ(ბ) ცენტრალური კომიტეტის პროპაგანდისა და კულტურის განყოფილების გამგე) ეწინააღმდეგებოდაო! შეგახსენებთ, **ჩხარტიშვილმა** ქართულ თეატრში სახელი გაითქვა, როგორც ბერძნული ტრაგედიების დამდგმელმა. 1962 წელს, როდესაც მან მარჯანიშვილის თეატრში **ვერიკო ანჯაფარიძეს** ევრიპიდეს „მედეაში“ მედეას როლი შესთავაზა, ვერიკომ უარი განუცხადა: ძალიან მხიბლავს ბერძნული ტრაგედიის სიდიადე და დრამატიზმი, მაგრამ ძალიან მიძნელდება შვილების მკვლელი დედის როლის თამაშიო! **ჩხარტიშვილი** არ შეეპუა და რეპეტიციები მედეას გარეშე დაიწყო. ცოტა ხნის შემდეგ რეპეტიციაზე **ვერიკო ანჯაფარიძეც** მივიდა.

გიორგი სალარაძე



გურამ სალარაძე

— ცნობილია, რომ 1955 წელს ახმეტელის საქმეზე დაიკითხა გამოჩენილი არტისტის გურამ სალარაძის მამა გიორგი სალარაძეც!

— დიახ, მისი დაკითხვა მოხდა 1955 წლის 1 მარტს. **გიორგი სალარაძე** მაშინდელი პლეხანოვის №147-ში ცხოვრობდა, იყო სტალინური პრემიის ლაურეატი. **ახმეტელს** იგი 1925 წლიდან იცნობდა და აღიარებდა, რომ მან რუსთაველის თეატრში შემოქმედება მაღალ საფეხურზე აიყვანა და ამაში, მასთან ერთად, დიდი წვლილი მიუძღოდა **აკაკი ვასაძეს და აკაკი ხორავას. გიორგი სალარაძემ** დაკითხვაში ხაზი გაუსვა იმ ფაქტს, რომ **ახმეტელი ლავრენტი ბერიას** იმიტომ დაუპირისპირდა, რომ **ბერია** თეატრის მუშაობაში ერეოდა. **ახმეტელს ბერიას მაგიდაზე მუშტებიც უბრახუნებია.** გიორგი სალარაძეს არც ის გამორჩენია, თუ როგორ გაათავისუფლა **ახმეტელმა** თეატრიდან **ხორავა და ვასაძე** და როგორ არაფრად მიიჩნია **ბერიას** განკარგულება ამ მსახიობების აღდგენაზე. **ახმეტელზე** ამბობდნენ, რომ მას თეატრში დიქტატურის დამყარება უნდოდა, ფაშისტური მიდგომები ჰქონდა და ნორმალური მუშაობა არ შეეძლო.

— გიორგი სალარაძემ ახმეტელი დამნაშავედ მიიჩნია?

— **სალარაძემ** განაცხადა, რომ **ახმეტელისა** და მასთან ერთად რეპრესირებული მსახიობებისათვის ანტისაბჭოთა მუშაობა არ შეუმჩნევია! იუსტიციის მაიორმა **ვახტანგ ჟვანიამ გიორგი სალარაძეს** უთხრა, დაკითხვის დროს **ახმეტელმა** და მსახიობმა **ივანე ლალიძემ** ხელი თქვენ დაგადეს, ანტისაბჭოთა მუშაობაში გამხილესო, რაზეც **სალარაძემ** მიუგო: ტყუილია! მას სიტყვა არ დასცდენია **ახმეტელის** საწინააღმდეგოდ. გამოძიებას უფრო დეტალური ჩვენებები მისცა რუსთაველის თეატრის მსახიობმა **სტეფანე ჯაფარიძემ,** რომელსაც საზოგადოება „სტეპკოს“ სახელით იცნობს და რუსთაველის თეატრის მერე ესტრადაზე გამოდიოდა.

— ჯაფარიძის დაკითხვაში რა იყო მნიშვნელოვანი?

— **ახმეტელს** აქებდა, როგორც ნიჭიერ რეჟისორს, მაგრამ თვლიდა, რომ მას დიქტატორის თვისებები ჰქონდა და არ მოსწონდა, როდესაც მისი გვერდის ავლით მსახიობებს რესპუბლიკის ხელმძღვანელობასთან ურთიერთობა ჰქონდათ! როგორც **ჯაფარიძე** წერს, **ახმეტელი** განსაკუთრებით გააღიზიანა იმ ფაქტმა, რომ მსახიობებს — **აკაკი ვასაძეს, აკაკი ხორავას, თამარ ჭავჭავაძესა და ემანუელ აფხაიძეს** ახალ სახლში სახელმწიფომ ბინები გამოუყო. **ახმეტელს** არ მოეწონა, რომ ეს მოხდა მისი მონაწილეობის გარეშე. **სტეფანე ჯაფარიძემ ღიად განაცხადა, რომ ბერია თეატრის საქმეებში ერეოდა და ახმეტელი არ უყვარდა.** როცა ახმეტელმა **ხორავა და ვასაძე** თეატრიდან გაუშვა და **ბერიას** განკარგულების მიუხედავად, ისინი არ აღადგინა, **ბერიამ** პირდაპირ თეატრში მსახიობებისაგან შემდგარი სასამართლო მოაწყო და სიტყვას აძლევდა მხოლოდ **ახმეტელის** მოწინააღმდეგე მსახიობებს და ტრიბუნას არ უთმობდა **ახმეტელის** მომხრეებს. ნარკომის თავმჯდომარე **მგალობლიშვილმა ახმეტელზე** თქვა, ფაშისტური მუშტი აქვს და ძირში მოვამტვრევთო! ამ შეკრებაზე **ახმეტელი** თავისუფლად იჯდა, წარბი არ შეუხრია და ხანდახან თუ ისროდა რეპლიკებს. **ბერიასა და ახმეტელის** კონფლიქტზე **სტეფანე ჯაფარიძემ** ინჟინერ **ჯიქიას** აივანზე მომხდარი შემთხვევაც გაიხსენა, როცა **ახმეტელმა ბერიას შეაგინა.** სწორედ ამის მერე დაიწყო ბერიამ ახმეტელის მომხრე მსახიობების დევნაო. **ბერიამ** კაბინეტში გამოიძახა **ვანიკო აბაშიძე და ელგუჯა ლორთქიფანიძე,** რომელსაც დაემუქრა, ხერხემალში გადაგტეხავო, ხოლო მსახიობ **პლატონ კორიშელს,** რომელიც თეატრში ადგილკომის თავმჯდომარე იყო, უთხრა: ადგილკომი კი არა, ბრმა ნაწლავი ხარო! 1936 წელს ეს მსახიობები მოსკოვში გასტროლზე არ გაუშვეს.

სანდრო ახმეტელი

თამარ ჭავჭავაძე, სანდრო ახმეტელი, აკაკი ხორავა

— სტეფანე ჯაფარიძე ახმეტელს ბრალს სდებდა ანტისაბჭოთა მუშაობაში?

— არა, პირიქით, დაკითხვაზე თქვა, **რომ ახმეტელი ნამდვილი საბჭოთა მოქალაქე იყო, აღაფრთოვანებდა სტალინი და საბჭოთა კულტურას ემსახურებოდაო!** ახმეტელს ერთადერთი მსახიობი არ უყვარდა — **ხათუნა ჭიჭინაძე,** რომელიც საქართველოს სსრ სახალხო კომისართა საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილის **გიორგი ყურულაშვილის** მეუღლე იყო. თეატრის გაყოფის მერე **ხათუნა ჭიჭინაძე** ახმეტელიდან **კოტე მარჯანიშვილთან** წავიდა. გამომძიებელმა **ვახტანგ ჟვანიამ** ჯაფარიძესაც იგივე უთხრა, რაც **გიორგი სალარაძეს, ახმეტელმა** და მსახიობმა **ლალიძემ** ანტისაბჭოთა მუშაობაში დაგადანაშაულესო! **ჯაფარიძემ** უპასუხა, ეს არის გამოგონილი ამბავი, ჩემს გადაბირებას ვერავინ შეძლებდაო. სხვათაშორის, 1955 წლის 29 მარტს დაკითხულ იქნა ის პირიც, რომელიც 1937 წელს ახმეტელთან ერთად იჯდა საკანში.

— მისი სახელი და გვარი ცნობილია?

— ეს იყო საგარეჯოს მკვიდრი **გაბრიელ ქვლივიძე,** რომელიც 1937 წლის იანვარში დააპატიმრეს. როგორც **ქვლივიძე წერს, ახმეტელი იყო სასტიკად ნაცემი, ჰქონდა სილურჯეებით დაფარული შესიებული სახე, ტანსაცმელი — შემოხეული!** თავიდან **ახმეტელს ქვლივიძე** შინსახკომის აგენტი ეგონა, თუმცა, შემდეგ მიხვდა, რომ ისიც მისნაირი პატიმარი იყო. **თავის დაპატიმრების მიზეზად ახმეტელმა ინტრიგები და მისდამი ბერიას პირადი ზიზღი დაასახელა,** თუმცა, ბოლომდე სჯეროდა, რომ გაამართლებდნენ, რადგან თავისი ნდობით აღჭურვილი პირისათვის სტალინისთვის გადასაცემი წერილი ჰქონდა გატანებული. **ქვლივიძემ** დაკითხვაზე ასევე თქვა — მიუხედავად იმისა, რომ **ახმეტელი** სასტიკად იყო ნაცემი, გამომძიებლებს არ ეპუებოდა, რაც შეეძლო, წინააღმდეგობას უწევდა და ერთ-ერთს გვარიანადაც უთავაზაო! გამოდის, რომ **ახმეტელს სტალინის სჯეროდა და ვერაფრით წარმოიდგენდა, თუ დახვრეტდნენ!** სამწუხაროა, რომ მისი იმედი არ გამართლდა და **სანდრო ახმეტელმა** სიცოცხლე დაკარგა, ხოლო ქართულმა თეატრმა — უდიდესი რეჟისორი!

ესაუბრა
ქეთევან ხამიტაშვილი

სტეფანე ჯაფარიძე



არჩილ ჩხარტიშვილი

„ჩემი აზრით, ფაშისტია ის პედაგოგი, რომელიც ჯიბრში უდგას მოსწავლეს, ნიღბიდან ცხვირის ამოყოფის საშუალებას არ აძლევს ბავშვს, ჟანდარმივით თუ ავტობუსის კონდუქტორივით აიძულებს, ნიღაბი მჭიდროდ დაიფიქსიროს ცხვირზე!“

თინათინ გოცაძე:

ამ რეგულაციების გამო სტრესშია ყველა – მშობელიც, შვილიც, მოსწავლეც და მასწავლებელიც!

— ასრულდა მოსწავლეებისა და მასწავლებლების ნატვრა, 4 ოქტომბრიდან სასწავლო პროცესმა დისტანციური რეჟიმიდან ისევ საკლასო ოთახებში გადაინაცვლა, თუმცა, თანამედროვე კოვიდრეგულაციებმა დიდი საფრთხეების წინაშე დააყენა როგორც მოზარდი თაობის, ასევე მათი პედაგოგების ჯანმრთელობა. მთავარი პრობლემა სასწავლო პროცესში ნიღბით ჩართულობის ვალდებულებაა, რაც ორგანიზმს ანგრევს! ***— ამ სიტყვებით დაიწყო ჩვენთან საუბარი ექიმმა, ფიზიოლოგმა, მედიცინის დოქტორმა თინათინ გოცაძემ:***

— ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებისთვის გაცემული რეკომენდაციები დასაბუთებულ ახსნა-განმარტებებზე დაფუძნებულ რჩევებს კი არა, პირდაპირ ვალდებულება-ბრძანების რეჟიმში მითითებებს მოიცავს: *„სკოლის შენობაში შესვლა მასწავლებლის, მოსწავლეების, თანამშრომლებისა და ვიზიტორებისთვის დაშვებია მხოლოდ პირბადით, საჭიროების შემთხვევაში სხვა ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებით — დამცავი ფარი/დამცავი სათვალეები, ბახილები, ხალათები. საგაკვეთილო პროცესის დროს მასწავლებლებისა და მოსწავლეებისათვის სავალდებულოა პირბადის გამოყენება; სკოლის საერთო სარგებლობის სივრცეებში (მათ შორის, დერეფანი, კიბის უჯრედი, სამასწავლებლო და ა. შ.) ყოფნისა და გადაადგილებისას ყველა პირს უნდა ეკეთოს პირბადე, მათ შორის დასვენების პერიოდში“*. საოცარი ის არის, რომ ეს **„საჭიროების შემთხვევა“** არც არის განმარტებული! **ისეთი რეკომენდაციებია, გეგონება მოზარდებისთვის კი არა, ლუგარის ლაბორატორიის თანამშრომლებისთვის არის გაწერილი:** „უნდა ეკეთოს, არ დაიშვება, სავალდებულოა“ და სხვა. ამ მითითებების შესაბამისად, დირექტორები და პედაგოგები მოსწავლეებს აიძულებენ, არც მეტი, არც ნაკლები — **გაიგუდონ!** საათობით ჟანგბადის ნაკლებობით მიყენებულ სტრესულ მდგომარეობაში ამყოფებენ მოზარდების ორგანიზმს!

— ჯანმრთელობის რა დარღვევებს იწვევს პირბადის ხანგრძლივად ტარება?

— **ცხვირსა და პირზე საათობით ნიღბის აფარება** არღვევს სუნთქვის პროცესს, იწვევს ჰიპოქსიას (ჟანგბადის ნაკლებობას), რაც აფერხებს მოზარდის ფსიქოსომატურ განვითარებას, ცალკეულ პათოლოგიურ პროცესთა პროვოცირებით დასაბამს აძლევს საშიშ დაავადებათა აღმოცენება-ჩამოყალიბებას. დამტკიცებულია, რომ უპირატესად ჟანგბადდამოკიდებული და, შესაბამისად, ჰიპოქსიისადმი განსაკუთრებულად მგრძნობიარეა ნერვული უჯრედები; ამის გამო ჰიპოქსიის შედეგად, უპირველესად, ზარალდება ცენტრალური ნერვული სისტემა! **ნაცვლად იმისა, რომ მოსწავლის ტვინი მობილიზდეს სწავლის პროცესისთვის, აღქმის, დამახსოვრების, ინფორმაციის გადამუშავება-შენახვისა და სხვა კოგნიტიურ ფუნქციათა გააქტიურებისთვის, ნიღბით გამოწვეული ჰიპოქსიის გამო სტრესულ სიტუაციასთან გამკლავების რეჟიმში გადადის!** მართალია, ჯანმრთელ ორგანიზმს გააჩნია კომპენსატორული უნარები, ადაპტაციური მექანიზმები და, შესაბამისად, ჰიპოქსიის დაწყებისთანავე, ბავშვისა თუ მოზარდის ორგანიზმი იწყებს გაძლიერებულ რეჟიმში ფუნქციობას, ჟანგბადის ნაკადის გადანაწილებას სიცოცხლისათვის კრიტიკულად მნიშვნელოვანი ორგანოების — თავის ტვინის, გულისა და თირკმელზედა ჯირკვლებისკენ, მაგრამ რატომ უნდა ჩავაყენოთ მოსწავლეთა ორგანიზმი მუდმივად ამ სტრესულ სიტუაციაში და ვაიძულოთ ჰიპოქსიის გამო შექმნილ მდგომარეობასთან გამკლავება?! და ეს მაშინ, როცა **ნიღაბი არ იცავს კორონავირუსისგან,** რადგან პირბადის ფორების ზომა რამდენიმე ასეულჯერ აღემატება ვირუსის დიამეტრს. გარდა ამისა, ამა თუ იმ ინფექციით ორგანიზმის დასნებოვნება მულტიფაქტორული პროცესია, არ არის დამოკიდებული მხოლოდ ინფექციის გამომწვევთან კონტაქტზე; ჟანგბადის ნაკლებობა კი დიდ ზიანს აყენებს როგორც თავის ტვინის უჯრედებს, ასევე იმუნურ სისტემას და მთლიანად ორგანიზმს, მით უფრო, მოზარდის ორგანიზმს!

— განა კოვიდის ინფექცია უფრო მეტი რისკი არ არის მოზარდის ჯანმრთელობისთვის?

— უცხოეთის წამყვანი სამეცნიერო ცენტრების კვლევებზე დაყრდნობით დასაბუთებულია, რომ **ბავშვები ყველაზე ნაკლებად ინფიცირდებიან კოვიდით, ხოლო დასნებოვნების შემთხვევაში — მსუბუქად, პრაქტიკულად, გართულებების გარეშე გადააქვთ დაავადება.** „ფაიზერის“ ყოფილი ვიცე-პრეზიდენტი, პროფესორი **მაიკ იდონი** აცხადებს, რომ გრიპი უფრო საშიშია ბავშვებისათვის, ვიდრე — კოვიდი. **ჩემი აზრით, ფაშისტია ის პედაგოგი, რომელიც ჯიბრში უდგას მოსწავლეს, ნიღბიდან ცხვირის ამოყოფის საშუალებას არ აძლევს ბავშვს, ჟანდარმივით თუ ავტობუსის კონდუქტორივით აიძულებს, ნიღაბი მჭიდროდ დაიფიქსიროს ცხვირზე,** სულის მოსათქმელად რამდენიმე ღრმა ჩასუნთქვის საშუალებასაც არ აძლევს გასავათებულ მოზარდს! მე ამ კატეგორიის პედაგოგებს მივმართავ, გაიხსენონ, გასულ წლებში რამდენჯერ მისულან თავად გრიპიანები, სიცხითა და სურდოთი, ხველითა და ყელის ტკივილით სკოლაში, იმისათვის, რომ არ ჩაეგდოთ გაკვეთილი თუ საკონტროლო წერა, რადგან აუცილებლად გამოცხადების მკაცრი მოთხოვნა ჰქონდათ დირექტორისგან. რამდენჯერ ყოფილან თავად ინფექციის წყარო მოსწავლეებისთვის! დღეს კი გათბობის გამო ისედაც გამომშრალი, სადეზინფექციო ხსნარების აქროლადი კომპონენტებით გაჯერებული ჰაერის წესიერად ჩასუნთქვის საშუალებასაც არ აძლევენ ბავშვებს!

— რა სიმპტომები აქვს ჟანგბადის ნაკლებობას?

— **მოსწავლეთა დიდი ნაწილი ვერ ეგუება ნიღბებს,** ჟანგბადის ნაკლებობის შედეგად აღენიშნებათ თავის ტკივილი და გაღიზიანება, მოთენთილობა და ძილიანობა, ტაქიკარდია (გულისცემის გახშირება), ხშირად ამთქნარებენ, უქვეითდებათ შრომისუნარიანობა, მეხსიერება, ეფანტებათ ყურადღება, უსუსტდებათ აზროვნებისა და ინფორმაციის აღქმის უნარი. ჰიპოქსიამ შესაძლოა გამოიწვიოს სინკოპე — გულის წასვლა, ცნობიერების ხანმოკლე დაბინდვა, რომლის არაერთი შემთხვევა დაფიქსირდა გასულ სასწავლო წელს, ნიღაბაკრულ უფროსკლასელთა შორის, რამაც დიდი სტრესი მიაყენა არამხოლოდ დაზარალებულებს, არამედ მათ თანაკლასელებსაც! იმის გამო, რომ ჰიპოქსიის პირობებში მყოფ ორგანიზმში ჟანგბადის დეფიციტის შესავსებად სისხლის გადანაწილება ხდება ტვინისა და გულისაკენ, ჟანგბადის „ნორმული ულუფა“ აკლდება სხვა ორგანოებს — ფილტვებს, თირკმლებს, საჭმლის მომნელებელ ტრაქტს და კანს; ბუნებრივია, ისინიც გადადიან სტრესულ-ფუნქციურ რეჟიმში. სწორედ ამ ორგანოებში იწყება პირველ ეტაპზე მნიშვნელოვანი ძვრები. მოზარდებს უმწვავდებათ აკნე, კანის სხვა გამოვლინებები, ძვალ-სახსროვანი სისტემისა და კუჭ-ნაწლავის პრობლემები, კომპენსატორულ მექანიზმთა შესაძლებლობების ამოწურვის შემდეგ კი **პათოლოგიური ცვლილებები ორგანიზმის ყველა სისტემაში იჩენს თავს!**

ნიღბის ხანგრძლივად აფარება უარყოფითად აისახება მოსწავლეთა ფსიქოემოციურ სფეროზე, მოზარდებს ეწყებათ შფოთვის სინდრომი, გუნებაგანწყობის დაქვეითება და დეპრესია! **ამ რეგულაციების გამო სტრესშია ყველა** — მშობელიც, შვილიც, მოსწავლეც და მასწავლებელიც!

— ალბათ, მასწავლებლებსაც უჭირთ პირბადით გაკვეთილის ჩატარება!

— ცხადია, უჭირთ და ისინიც საფრთხეში აგდებენ თავიანთ ჯანმრთელობას!

ნიღბის ტარების გამო როგორც მოსწავლეებს, ასევე მასწავლებლებს ფარინგიტის, ლარინგიტის და სახმო აპარატის დაზიანების საფრთხე ემუქრებათ.

ნიღაბაფარებულ მდგომარეობაში სუნთქვა და მეტყველება აზიანებს ზემო სასუნთქ სისტემას, იწვევს ცხვირ-ხახისა და ხორხის ლორწოვანი გარსის გამოშრობას, ვნებს სახმო აპარატს. **ნიღბით სუნთქვის** პროცესში ირღვევა სუნთქვის ჩვეულებრივი აქტი — ჩასუნთქვისა და ამოსუნთქვის მონაცვლეობა. **ნიღაბაკრულ ადამიანს** მოგუდვის შეგრძნება აქვს და იძულებულია, პირით ისუნთქოს. ამ დროს ლორწოვანი თანდათან შრება, ყელში ღიტინის შეგრძნება და წამოხველების სურვილი ჩნდება. ადამიანს უხდება ამოსუნთქული, ნახშირორჟანგითა და მიკრობებით გაჯერებული ჰაერის უკან ჩაშვება-ჩაბრუნება სასუნთქ სისტემაში. **ნიღაბი** ქმნის ასპირაციის საფრთხეს, განსაკუთრებით, საუბრისას. ამ დროს ნერწყვი შესაძლოა საყლაპავის ნაცვლად სასუნთქ გზებში აღმოჩნდეს და ასპირაცია რესპირატორული დაავადებების (ცხვირის, ხახის, ბრონქების დაავადებათა) და პნევმონიის მიზეზი გახდეს. თუ გავითვალისწინებთ იმასაც, რომ ადამიანთა დიდ ნაწილს კარიესული კბილები, გინგივიტი (ღრძილების ანთება), ტონზილიტი (ნუშურების ანთება), გლოსიტი (ენის ლორწოვანის ანთება) და პირის ღრუს სხვადასხვა პათოლოგია აღენიშნება, გასაგები გახდება, რა საშიშროების წინაშე დგება, საზოგადოდ, მათი ორგანიზმი. მუდმივად „ცხელი“, გამომშრალი და მიკრობებით გაჯერებული ჰაერის ჩასუნთქვა, უფრო სწორად, ამოსუნთქული ულუფების უკან ჩაბრუნება სასუნთქ სისტემაში დასაბამს აძლევს ფარინგიტს — ხახის ლორწოვანი გარსის ანთებას, რაც ისედაც ბევრი მოსწავლის პრობლემა და, საზოგადოდ, მასწავლებელთა პროფესიული დაავადებაა.

— ნუთუ, ამდენი ნეგატივი ახლავს პირბადის ტარების იძულებას?

— მეტსაც გეტყვით: **ნიღაბაკრული ადამიანი** — მოსწავლეც და მასწავლებელიც ავტომატურად ხმამაღლა საუბრობს, რა დროსაც მბგერავი ნაოჭები არანორმულად ვიბრირებს და სახმო აპარატი მეტისმეტად იძაბება. სახმო აპარატმა დატვირთვას რომ გაუძლოს, სუნთქვის მართვა უნდა შეძლოს ადამიანმა, რასაც **ნიღბის** გამო ვერ ახერხებს, ვინაიდან მშრალი და დაბინძურებული ჰაერის ჩასუნთქვა უწევს! დაძაბული სახმო აპარატი კიდევ უფრო მეტად ზიანდება თანმხლები ჰიპოქსიის პირობებში, შედეგად კი ვითარდება ფონასთენია — ხმის ფუნქციური მოშლა, დისფონია — ხმის ჩახლეჩა. **ნიღბის** სისტემატურად გამოყენების შემთხვევაში, ხმის ჩახლეჩის მიზეზი შესაძლოა არამხოლოდ ზემო სასუნთქი გზების ლორწოვანი გარსის გამოშრობა, არამედ ლარინგიტის განვითარებაც გახდეს. ლარინგიტი ხორხის ლორწოვანი გარსის ანთება ან მისი შეშუპებაა, რა დროსაც სახმო აპარატის ნორმალური ფუნქციობა ირღვევა და ხმა იხლიჩება.

ქრონიკულად ნიღაბაკრულ მდგომარეობაში ყოფნა იწვევს მბგერავი ნაოჭების გასქელება-გამკვრივებას, ანთებითი პროცესებისა და შეშუპების განვითარებას, კვანძების წარმოქმნის პროვოცირებას, ხმის ტემბრის შეცვლას, ჩახლეჩას, სიმშრალეს, ნორმიდან არაერთ გადახრასა და პათოლოგიას. გასათვალისწინებელია, რომ პედაგოგების უმეტესობას სხვადასხვა თანმხლები პათოლოგია — ართროზი, შაკიკი, შაქრიანი დიაბეტი, ჰიპერტენზია და ა.შ. აქვს. ყველა პათოლოგია ღრმავდება ქრონიკული ჰიპოქსიის ფონზე და ორგანიზმში შეუქცევადი ცვლილებები ვითარდება!

„ნაცვლად იმისა, რომ მოსწავლის ტვინი მობილიზდეს სწავლის პროცესისთვის, აღქმის, დამახსოვრების, ინფორმაციის გადამუშავება-შენახვისა და სხვა კოგნიტიურ ფუნქციათა გააქტიურებისთვის, ნიღბით გამოწვეული ჰიპოქსიის გამო სტრესულ სიტუაციასთან გამკლავების რეჟიმში გადადის!“

ესაუბრა
ზაზა დავითაია

„ენტეროვირუსული ინფექციების ნიშნებია კუჭის ერთი შეხედვით უმიზეზოდ აშლა, მუცლის ტკივილი, გაზების დაგროვება, ღებინება, თავის ტკივილი, ტემპერატურის უეცარი მატება, სისუსტე და მოთენთილობა!“

ქართველი მეცნიერი, ჰომეოპათი და ექიმი **კახა საბახტარიშვილი** *ბავშვებში გავრცელებული ინფექციების — ენტეროვირუსების სიმპტომებსა და თავისებურებებზე საუბრობს და აცხადებს, რომ, თუ ამ საშიშ დაავადებებს დროულ ყურადღებას არ მივაქცევთ და ზუსტ დიაგნოზს არ დავსვამთ, შესაძლოა, ენტეროვირუსული მენინგიტი განვითარდეს, რაც ადამიანისთვის და მით უფრო ბავშვებისთვის სასიკვდილოდ სახიფათოა:*



კახა საბახტარიშვილი:

ყველამ კარგად დაიმახსოვროს, რომ ენტეროვირუსებსა და, საერთოდ, ვირუსებზე ანტიბიოტიკები არ მოქმედებს!

— **ენტეროვირუსები** განსაკუთრებით შემოდგომის დადგომასთან ერთად აქტიურდება. აქედან გამომდინარე, იქმნება დიდი საშიშროება, რომ **ენტეროვირუსული ინფექციები** სწრაფად გავრცელდეს, რაც განსაკუთრებით სახიფათოა ბავშვებისთვის!

— ბატონო კახა, რას წარმოადგენს ენტეროვირუსი?

— თვით სახელწოდებაც გვეუბნება, რომ ამ ვირუსებს, რომელთა სახეობაც ასამდე აღწევს, კავშირი აქვს ნაწლავებთან. **„ენტერო“** ლათინურად სწორედ ნაწლავს აღნიშნავს. **ენტეროვირუსებს** ის აერთიანებთ, რომ ყველა მათგანი პირის ღრუს მეშვეობით ვრცელდება, რის შემდეგაც ხვდებიან თუ არა ნაწლავებში, მაშინვე მრავლდებიან და ორგანიზმს დიდ საფრთხეს უქმნიან.

— როგორ უნდა მივხვდეთ, რომ ენტეროვირუსი გვაქვს?

— **ენტეროვირუსებისთვის** დამახასიათებელი სიმპტომები ძალზე მრავალფეროვანია და აქედან გამომდინარე, მათი დიაგნოსტიკა ჭირს. მაგალითად, არსებობს ერთ-ერთი **ენტეროვირუსული** დაავადება — „მოულოდნელი ეგზანთემა“, ანუ როზეოლა, რომლითაც, ფაქტობრივად, ათი წლის ასაკამდე აბსოლუტურად ყველა ბავშვი ავადდება, მაგრამ, როგორც აღვნიშნეთ, ექიმების მიერ ამ დაავადების გამოცნობა იშვიათად ხდება. მიზეზი მარტივია — „მოულოდნელი ეგზანთემა“, რომელიც **ენტეროვირუსების** ერთ-ერთი სახეობაა, ექიმებს ძალზე ხშირად წითურაში ერევათ! კერძოდ, „მოულოდნელი როზეოლას“ დროს, როგორც წესი, ბავშვის ტემპერატურა 39-40 გრადუსს აღწევს და ეს სიტუაცია სამი-ოთხი დღის განმავლობაში ნარჩუნდება. მეხუთე დღეს ტემპერატურა თავისით იკლებს და სხეულზე წითელი გამონაყარი ჩნდება. აი, სწორედ აქ ტყუვდებიან ექიმები, როცა **ენტეროვირუსულ** ეგზანთემას წითურად მიიჩნევენ. არადა, წითურას დროს გამონაყარი მაშინვე სახეზეა, როგორც კი ტემპერატურა მაღლა აიწევს. ზოგი ექიმი ფიქრობს, რომ ეს წითურა კი არა, რაღაც ანთებითი პროცესია და ბავშვს უამრავ არასაჭირო მედიკამენტს უნიშნავს. როგორც კი ტემპერატურა დაიწევს და გამონაყარი გაჩნდება, საქმეში ჩაუხედავი ექიმი ამ ყველაფერს რომელიმე წამლის მიერ გამოწვეულ „ალერგიას“ მიაწერს. მსგავსი გაურკვევლობები ძალზე ხშირია, რაც, სამწუხაროდ, ჩვენი პატარა პაციენტების ჯანმრთელობაზე აისახება. ბავშვებში ასევე ხშირია **ენტეროვირუსული,** ანუ ჰერპესული ანგინა. არადა, ანგინის ამ ფორმას ჰერპესთან არავითარი კავშირი არა აქვს...

— რა განსხვავებაა ჩვეულებრივ ანგინასა და ენტეროვირუსულ ანგინას შორის?

— ჩვეულებრივი ანგინა, ანუ ე.წ. გლანდების ანთება მწვავე ტონზილიტია, როდესაც „გლანდებზე“ ჩირქგროვები ჩნდება. მაგრამ, თუ ბავშვს ყელში ჩავხედავთ და „გლანდებზე“ ჩირქგროვების პარალელურად სასაზე, ენაზე, ლოყის შიდა კედლებზე სტომატიტის ნიშნებს შევამჩნევთ, ე.ი. სახეზე გვაქვს **ენტეროვირუსული ანგინა.** ასეთ დროს, როგორც წესი, ბავშვს ყლაპვა უჭირს.

— საიდან ჩნდება ენტეროვირუსები?

— **ენტეროვირუსები** აბსოლუტურად ყველგან გვხვდება — მიწაზე, ჰაერში, დამდგარ წყალში, გაურეცხავ ხილსა და ბოსტნეულზე. სადაც ჭუჭყი და სიბინძურეა, **ენტეროვირუსებიც** იქ არის! შესაძლოა, ბევრმა არც იცის, რომ **ენტეროვირუსების** ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ვერაგი და ცნობილი სახეობაა პოლიომიელიტის გამომწვევი ვირუსი, რომლითაც ამერიკის დიდი პრეზიდენტი **ფრანკლინ დელანო რუზველტი** იტანჯებოდა. სწორედ ამ ვირუსის ზემოქმედების შედეგად რუზველტი სიცოცხლის ბოლომდე სავარძელს იყო მიჯაჭვული! **ენტეროვირუსების** ერთ-ერთი უმძიმესი შედეგია სეროზული მენინგიტიც, როდესაც **ენტეროვირუსებმა** ლიმფური გზებით შესაძლოა, თავის ტვინის მყარ გარსში შეაღწიონ და ანთება გამოიწვიონ! **ენტეროვირუსების** ერთ-ერთი გართულება — სერიოზული მენინგიტი ხშირად ადამიანის სიკვდილს იწვევს!

— როგორ უნდა მივხვდეთ, რომ ბავშვს ენტეროვირუსი აქვს?

— ამის დადგენა მხოლოდ ლაბორატორიულად არის შესაძლებელი, თუმცა, არსებობს არაერთი სიმპტომი, რომელმაც უნდა გვაფიქრებინოს, რომ შესაძლოა, ბავშვი სწორედ **ენტეროვირუსული ინფექციით** არის ავად. ბავშვებზე ყურადღებას იმიტომ ვამახვილებ, რომ მათი იმუნური სისტემა ძალზე სუსტია და იქიდან გამომდინარე, რომ დაუბანელ და ჭუჭყიან ხელებს ხშირად პირში იყოფენ, მათში **ენტეროვირუსული ინფექციებით** დასნებოვნების რისკი ძალზე მაღალია! **ენტეროვირუსული ინფექციების** ნიშნებია კუჭის ერთი შეხედვით უმიზეზოდ აშლა, მუცლის ტკივილი, გაზების დაგროვება, ღებინება, თავის ტკივილი, ტემპერატურის უეცარი მატება, სისუსტე და მოთენთილობა. თუ ბავშვებში ყველა ეს სიმპტომი მკვეთრად გამოხატულია, პირველ რიგში, ეჭვი სწორედ **ენტეროვირუსზე** უნდა მივიტანოთ!

— თუ ბავშვს მოულოდნელად განუვითარდა მაღალი ტემპერატურა — 38 გრადუსი და მეტი, ამ შემთხვევაში როგორ უნდა მოვიქცეთ?

— პირველ რიგში, ექიმმა უნდა მოუსმინოს ფილტვებს, რათა ანთება, ანუ პნევმონია არ გამოეპაროს! თუ ფილტვების ანთება სახეზე არ გვაქვს, ამის შემდეგ ბავშვს უნდა ჩავხედოთ ყელში. თუ ყელიც არ არის გაწითლებული, არც ცხვირიდან აქვს გამონადენი და არც ყურის ანთება ფიქსირდება, დიდი ალბათობით, ბავშვს **ენტეროვირუსი** აქვს! **ენტეროვირუსის** დროს ბავშვი მესამე დღეს თავისთავად კარგად უნდა გახდეს, ტემპერატურამ წამლების გარეშე უნდა დაიწყოს კლება და მეხუთე დღეს პაციენტი აბსოლუტურად უნდა გამოჯანმრთელდეს! ცხადია, მაღალი სიცხის დროს, კერძოდ, როცა ტემპერატურა 38 გრადუსს გადასცდება, ბავშვს უნდა მივცეთ სიცხის დამწევი პრეპარატები, მაგრამ, თუ მეხუთე დღეს ბავშვი სრულად არ გამოჯანმრთელდა, მაშინ დაუყოვნებლივ უნდა მივმართოთ ექიმს! **ენტეროვირუსის** დროს ბავშვმა თუ დიდმა რაც შეიძლება დიდი რაოდენობით სითხე უნდა მიიღოს! ყველაზე უფრო სასურველია **ე.წ. რინგერის ხსნარი,** რომელიც ელექტროლიტებს შეიცავს. **ენტეროვირუსული ინფექციების დროს კატეგორიულად დაუშვებელია ანტიბიოტიკების გამოყენება, არადა, ბევრი ექიმი ამ მცდარ მეთოდს ხშირად მიმართავს.** ყველამ კარგად დაიმახსოვროს: **ენტეროვირუსებსა და, საერთოდ, ვირუსებზე ანტიბიოტიკები არ მოქმედებს!** უფრო მეტიც, ბავშვებს, რომლებსაც **ენტეროვირუსული ინფექცია,** დიდი ალბათობით, წელიწადში ხუთჯერ და მეტჯერ შეიძლება დაემართოთ, ანტიბიოტიკებით მკურნალობის შემთხვევაში შესაძლოა, განუვითარდეთ დისბაქტერიოზი, რომელიც რთული სამკურნალოა. გარდა ამისა, ანტიბიოტიკების არარაციონალური გამოყენება ხელს უწყობს მათ მიმართ ორგანიზმის მდგრადობის, ანუ რეზისტენტობის ჩამოყალიბებას. ასეთ შემთხვევაში, თუ საქმე ბაქტერიულ ინფექციასთან გვექნება, ანტიბიოტიკები საერთოდ არ იმოქმედებენ!

— როგორ გავარჩიოთ ვირუსული ინფექცია ბაქტერიულისაგან?

— ამისათვის არსებობს უმარტივესი წესი:

თუ ტემპერატურა მაღალია, ყური — გაწითლებული, ხოლო კანი — ვარდისფერი და ნათელი, მაშინ ეს, დიდი ალბათობით, ვირუსული ინფექციაა, ხოლო, თუ მაღალი ტემპერატურის დროს კანი და ყურის ბიბილო ფერმკრთალია, ეს ყველაფერი ბაქტერიულ ინფექციაზე მიგვანიშნებს!

თუმცა, შესაძლებელია, ისეთ შემთხვევასთანაც გვქონდეს საქმე, როცა ვირუსული და ბაქტერიული ინფექციები ადამიანს ერთდროულად უტევენ.

— როგორ და რა საშუალებით იკურნება ენტეროვირუსული ინფექციები?

— ოფიციალური მედიცინა **ენტეროვირუსებს** ვერ კურნავს, სამაგიეროდ, ჰომეოპათიურ მედიცინაში უამრავი ბუნებრივი სამკურნალო საშუალებაა, რომლითაც ენტეროვირუსების განკურნება პირველივე დღიდან შესაძლებელია!

— რომელია ეს სამკურნალო საშუალებები?

— ასეთი საშუალებები მრავალია, მაგრამ მათ შორის განსაკუთრებულია მცენარე **ქინაქინისგან** დამზადებული ჰომეოპათიური პრეპარატი **„ხინა“,** რომლითაც უამრავი ბავშვი და მოზარდი გამომიჯანმრთელებია!

ესაუბრა
დიტო ჩუბინიძე

ვიხსენებთ ბესტსელერს

სერგეი ლაზარევი

კარმის

დასაწყისი იხ. „ა-დ“ №23-41

როგორ ცდიდნენ იეზუიტთა სკოლაში ახალგაზრდა ბერებს?

ერთმა საკმაოდ საინტერესო პიროვნებამ ტელეფონით საუბრისას მკითხა:

— გატაცებული ვარ ჩინური ფილოსოფიით, კერძოდ, **დაო დეძინით** და **ფენ შუით.** ამასთან დაკავშირებით მინდა, გკითხოთ: როგორ უნდა გავიგოთ **„ბრძენსრულყოფილი უმოქმედობისკენ მიისწრაფვის?“** პრაქტიკულად როგორ გამოვიყენოთ **„უმოქმედობა?“**

— ერთ-ერთ წიგნში უკვე გიამბეთ, როგორ მივიდა ბერთან მისი მოწაფე და უთხრა, რომ ნებისმიერი სამუშაოს შესრულებისთვის მზად არის. დასაწყისისთვის ბერმა მას ფოჩებით ქვემოთ სტაფილოს დარგვა დაავალა. ამბობენ, **სერაფიმე საროველს** ყოველდღე გადაჰქონდა შეშის გროვა ერთი ადგილიდან მეორეზე. **ინდოეთში ამას საკუთარი შრომის შედეგზე მიუჯაჭველობა ჰქვია.**

საინტერესო ფაქტი მაგონდება. იეზუიტთა სკოლაში საუკეთესო მოსწავლეთა შესარჩევი ასეთი ტესტი არსებობდა. ახალგაზრდა ბერს გასაუბრებას, ვთქვათ, დილის 9 საათზე უნიშნავდნენ. ის დროულად მიდიოდა და იცდიდა. გადიოდა 5-10 წუთი, მაგრამ მას არავინ იძახებდა. გაივლიდა ერთი საათი, ორი, სამი და მთელი ამ ხნის განმავლობაში ბერს ჩუმად უთვალთვალებდნენ. თუკი გამოსაცდელი უკმაყოფილების, გაღიზიანების უმცირეს ნიშანს მაინც ამჟღავნებდა, ის საპასუხისმგებლო ადგილზე კანდიდატთა რიცხვიდან ვარდებოდა.

ის, ვინც ღიზიანდება, ჩქარობს, განიცდის, სერიოზულ დავალებას ვერ შეასრულებს. ვიკინგები მეომრებს ბრძოლის წინ შხამა სოკოს ნახარშს ასმევდნენ. ცნობიერება სუფთა რჩებოდა, ხოლო შიში, განცდა ქრებოდა, იმიტომ, რომ სურვილებზე დამოკიდებულება მცირდებოდა. ინდოეთში წმინდა სასმლის — **„სომას“** შემადგენლობაში რძის გარდა ასევე შხამა სოკოს ნახარში შედიოდა. მეომრებს ბრძოლის წინ ეუბნებოდნენ: **„შენ უკვე მოკვდი, ამიტომ შენში არ შეიძლება იყოს შიში, სიძულვილი, განცდა. წადი და შენი საქმე გააკეთე.“** ცნობიერების და სურვილების გარეგნული, სხეულთან დაკავშირებული ფენები მუხრუჭდებოდა, სამაგიეროდ, გაიხსნებოდა შინაგანი, ბევრად უფრო მასშტაბური ფენები.

ფილოსოფოსი რომ იყო, გარემომცველ სამყაროში მიმდინარე ყველა მოვლენის ფარულ ერთიანობას უნდა ხედავდე. სამყაროსთან ერთიანობის შესაგრძნობად ფაქიზ დონეებზე უნდა გახვიდე და გარეგნულისაგან გათავისუფლდე. ამიტომ ჭეშმარიტი ფილოსოფია მუდამ მჭიდროდ უკავშირდებოდა მისტიკასა და რელიგიას. **დასავლეთის ადამიანისთვის** მნიშვნელოვანია ორგანო, რომელიც ფუნქციას წარმოშობს. **აღმოსავლეთის ადამიანისთვის** მნიშვნელოვანია ფუნქცია, რომელიც ორგანოს ქმნის. აქედან გამომდინარე, **დასავლელ ფილოსოფოსს აინტერესებს, როგორ არის მოწყობილი ორგანო, ხოლო აღმოსავლელს — როგორ მუშაობს ის და როგორ უკავშირდება დანარჩენ ორგანოებს.** ამიტომ **დასავლური მედიცინა მხოლოდ ორგანოს კურნავს, ხოლო აღმოსავლური მთელი ორგანიზმის, მისი ყველა ორგანოს ფუნქციების გამოსწორებისაკენ მიისწრაფვის.** თუმცა, დასავლური და აღმოსავლური მედიცინის, ისევე, როგორც ფილოსოფიის, დამსახურებები უდავოა, მაგრამ რაც უფრო ვვითარდებით, მით უკეთ გვესმის, რომ **ყოველივე მომხდარის ერთიანობის ხედვა, ორგანიზმის მთლიანობაში მკურნალობა გაცილებით პერსპექტიულია, ვიდრე ცალკეულ ორგანოებში ქექვა.**

სხვათაშორის, საკითხი, რომელია პირველადი — ფუნქცია თუ ორგანო — გარკვეულწილად, უკვე გადაწყვიტა საბჭოთა ფსიქოლოგმა **ლეონტიევმა.** თავის შრომებში ის შემდეგ ფაქტს აღწერს: თუ ორგანიზმი ახალ პირობებში მოხვდება, რამდენიმე ორგანომ ერთობლივად შეიძლება შექმნას ახალი ფუნქცია, რის შემდეგაც ახალი ორგანო დაიწყებს ჩამოყალიბებას. ასე რომ, შეიძლება ითქვას, **ორივე გამოთქმა სამართლიანია. ფუნქცია აყალიბებს ორგანოს, შემდეგ კი ორგანო ასრულებს ფუნქციას.** ჩემთვის აღმოსავლური ფილოსოფია სამყაროს მისეული სტრატეგიული აღქმით ფუნქციაა, ხოლო დასავლური ფილოსოფია და მედიცინა — ორგანო, რომელიც წმინდა გამოყენებითი ასპექტით მუშაობს. განუყოფელობის პრინციპი მეორადი ფუნქციის გამორთვის და პირველადთან დაბრუნების საშუალებას იძლევა, ანუ იმასთან, რომელიც ორგანომდე, მატერიალურ სამყარომდე არსებობდა, იქ, სადაც სამყარო ერთიანი მანათობელი წერტილი იყო.

•

ამასწინათ ერთმა პაციენტმა მკითხა:

— რა არის ადამიანური გულგრილობა? და თუ ეს სახიფათო პროგრამაა, რა ადგილი უკავია მას თქვენს სისტემაში?

— სიყვარული ერთიანობის შეგრძნებას იძლევა, — ვუპასუხე მე. — ღვთაებრივში ჩვენ აბსოლუტურად ერთიანნი ვართ. ფაქიზ დონეებზე ჯერ ცოცხალ და არაცოცხალ ბუნებასთან ვართ ერთიანი, ავდივართ უფრო უხეშ დონეზე, შევიგრძნობთ ყველაფერი ცოცხალის აბსოლუტურ ერთიანობას. **ჩვენ წერტილიდან გამოვედით და წერტილში ვბრუნდებით. და რაც უფრო იხსნება ყოველი ადამიანის ინდივიდუალობა, მით უფრო ძლიერ უნდა მიისწრაფოდეს ის კოლექტიური ცნობიერებისაკენ, ერთიანობისკენ. როგორც კი ინდივიდუალური მნიშვნელოვნად გადაწონის ერთიანობის დონეს, პიროვნების რღვევა იწყება.** ამიტომ **ბავშვებსა და საზოგადოებაში კოლექტიური ცნობიერების აღზრდა პერსპექტივაში სოციუმის ფიზიკური ჯანმრთელობისა და გადარჩენის საწინდარია.**

ადამიანი, რომელმაც თუნდაც ერთხელ გამოსცადა სიყვარულის გრძნობა, ამ მდგომარეობაში მთელ სამყაროსთან ერთიანობას შეიგრძნობს. ამ მომენტში ის გრძნობს, რომ მისი პირადი სურვილები, მისწრაფებები, მიზნები და ფასეულობები შეიძლება სახიფათო იყოს, როდესაც ისინი სიყვარულს ებრძვიან და ერთიანობას უარყოფენ. **ერთიანობის პრინციპი სუსტების ძლიერებთან მიახლოების საშუალებას იძლევა. ამის გარეშე ცივილიზაციის განვითარება შეუძლებელია.** ინდივიდუალური ცნობიერება კოლექტიურისაგან წარმოიშობა. **გულგრილობა სიყვარულის უარყოფა და სხვებთან ერთიანობის გრძნობაზე უარის თქმაა. ამას შეიძლება აგადმყოფობა ეწოდოს.** არსებობს ორი თვალსაზრისი იმაზე, როგორ უნდა მოვექცეთ გატანჯულ ადამიანს. აღმოსავლური თვალსაზრისის თანახმად, ეს მისი კარმაა, ადამიანმა ის დაიმსახურა და მისი დახმარება საჭირო არ არის. როგორც ჩანს, სწორედ ამიტომ არ აძლევენ ინდოეთში მოწყალებას მათხოვრებს. დასავლური თვალსაზრისის თანახმად, რომელიც მნიშვნელოვანწილად ქრისტიანობის საფუძვლებიდან გამომდინარეობს — მას, ვინც იტანჯება, უნდა დაეხმარო. ორივე შეხედულებაში არსებობს პრობლემები და, ამავე დროს, ორივეში მოიპოვება ჭეშმარიტება. ერთმანეთის თანაგრძნობით და დახმარებით ადამიანები სწრაფად ვითარდებიან, ინფორმაციას ცვლიან. მაგრამ შინაგანი თანაგრძნობის შედეგად ადამიანი ავადმყოფის პრობლემებს საკუთარ თავზე იღებს. **თუ ადამიანის ტანჯვა და უსიამოვნება მისი მცდარი მსოფლმხედველობით და ცუდი ხასიათით არის განსაზღვრული, რაც უფრო მასშტაბურ დახმარებას მიიღებს ის, მით უფრო უარესი გახდება მისი ხასიათი და არასწორი — მსოფლმხედველობა.**

ჭეშმარიტება, როგორც იტყვიან, სადღაც შუაშია. უფრო ზუსტად კი — ჭეშმარიტება ორ დაპირისპირებულს შუა კი არა, მათ ზემოთ იმყოფება. თუკი აღმოსავლური და დასავლური აზროვნების შეერთებას ვეცდებით, ახალი თვალსაზრისი, ალბათ, ასეთ სახეს მიიღებს: **ადამიანის დაავადებები, პრობლემები, განსაცდელი მისი შინაგანი მდგომარეობის, მისი სულის არასრულყოფილების შედეგია. მაგრამ მისი დახმარება საჭიროა, უბრალოდ, დახმარება სწორი უნდა იყოს.** უპირველესად, ეს უნდა იყოს ადამიანის სულისათვის, მისი ხასიათის ჩამოყალიბებისათვის გაწეული დახმარება და მხოლოდ ამის შემდეგ — სხეულისთვის.

იმისათვის, რომ გულგრილი გახდეთ, სულში სიყვარული უნდა გაინადგუროთ. მაგრამ **ხშირად გულგრილობა სხვების მიმართ მეტისმეტი თანაგრძნობისა და ზრუნვის შედეგია.** როდესაც ჩვენ ადამიანის სულს, ანუ ღვთაებრივისაკენ მის მისწრაფებას არ ვეხმარებით, როდესაც ჩვენთვის დახმარება მხოლოდ ადამიანური სურვილების და კეთილდღეობის დატკბობაა, მაშინ ამ დახმარებისთვის ჩვენზე შურს იძიებენ და თანაგრძნობა ხშირად გულგრილობად

რაც უფრო ძლიერი კონტაქტი აქვს ადამიანს მომავალთან, მით უფრო მძლავრად ზემოქმედებს ის აწმყოზე და მართავს მას!

კვირგვინოსნები

ინა ქალდანი
პარაძიუდოისტი

იმედი მაქვს, მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონატზე, ასევე 2024 წლის ოლიმპიადაზე ოქროს მედალსაც მოვიპოვებ და საქართველოს ჰიმნსაც ავაჟღერებ.

„კვირის პალიტრა“

პენელოპა კრუზ სანჩესი
ესპანელი მსახიობი

მიყვარს როლები, რომლებშიც მაყურებელი ვერ მცნობს.

„სარკე“

ენრიკო ჯაკელიძე
მომღერალი

23 ენაზე მაქვს ათასობით სიმღერა ნამღერი მსოფლიოს ორასი ქვეყნის მაყურებლის წინაშე.

„თბილისელები“

ლელა ტოტიკაშვილი
მოდელი

ყველა ასაკს თავისი ხიბლი აქვს და დაბერება ბედნიერება მგონია.

„თბილისელები“

დიაგნოსტიკა

რატომ გაუფუჭდა ხასიათი მამის ჯანმრთელობისათვის მლოცველ ქალს?

გადაიქცევა.

დასკვნა მარტივია. **იმისათვის, რომ გულგრილი არ გახდეთ, უნდა შეგეძლოთ ყოველ ადამიანში ღვთაებრივის დანახვა და პირველ რიგში, სწორედ მისი დახმარება.** და მაშინ შევძლებთ, დავინახოთ, როდის სჭირდება ადამიანურ გარსს დახმარება, როდის არის ის დასაშვები და როდის — აკრძალული. **მეორე ადამიანში ღვთაებრივის დასანახავად უნდა ვისწავლოთ საკუთარ თავში ღვთაებრივის დანახვა, ხოლო ამისათვის ნებისმიერ ცხოვრებისეულ სიტუაციაში დაუშვებელია სიყვარულის უარყოფა, მისი გაუფასურება, მისი მართვის მცდელობა.**

მიღებაზე ახალგაზრდა კაცია. ნატანჯი სახე აქვს.

— პროგრამისტი ვარ, რაც თავისთავად დიაგნოზს ნიშნავს. საკუთარი პრობლემები მეტ-ნაკლებად ვიცი, მათ ასე თუ ისე ვუმკლავდები. მაგრამ ახლა ჩემთვის ძალიან საყვარელ ადამიანზე — ჩემს ცოლზე უნდა გესაუბროთ. დაახლოებით ერთი წლის წინათ ჩემს სიმამრს თირკმლების და ელენთის უმძიმესი დაავადება ჰქონდა. ის სამხედრო კაცია, რელიგიური აზროვნებისკენ მიდრეკილი არ არის, მაგრამ ჩემმა ცოლმა მისი „გამოთრევა“ გადაწყვიტა. უკვე ერთი წელია, სიმამრი ყველა მარხვას იცავს, ყოველდღე ლოცულობს. მადლობა ღმერთს, ის განიკურნა. მაგრამ ჩემს ცოლს ხასიათი შეეცვალა, სამწუხაროდ — უარესობისაკენ. მას საკუთარი სიმართლის ურყევი რწმენა გაუჩნდა. კარგა ხანს ამას ყურადღებას არ ვაქცევდი, მაგრამ ეს ყველაფერი უკვე აუტანელი გახდა. მისი აზრი უდავოა, მისი გადაწყვეტილება საბოლოოა და განსჯას არ ექვემდებარება. ვინ არის დამნაშავე, ვისი მიზეზით მოხდა ასე — ჩემი თუ მისი? გთხოვთ, დაგვეხმაროთ.

კარგა ხნის ფიქრის შემდეგ ვუთხარი:

— ალბათ, შეგიმჩნევიათ, რომ პარანოიდული მოვლენები გამორჩეულ ადამიანებს აღმოაჩნდებათ ხოლმე. საქმე ის არის, რომ ჩვენი სურვილები იგივე ემოციებია, რომლებიც წარსულს, აწმყოს და მომავალს მოიცავს. **რაც უფრო მასშტაბურია ადამიანის სურვილები, მით მაღალია მისი ენერგიის დონე და მით მეტის მიღწევა შეუძლია ცხოვრებაში.** წარმოიდგინეთ ჭკვიანი, ენერგიული, ნიჭიერი, მაგრამ ამავე დროს პასიური, მორცხვი, მფრთხალი ადამიანი, მის გვერდით კი ჩვეულებრივი ადამიანი, რომელიც უშიშარი, ენერგიული, ნებისყოფიანი და ძალიან პატივმოყვარეა, ანუ მასშტაბური სურვილები აქვს. ხომ ხვდებით, რომელი მათგანი დაიკავებს ხელმძღვანელ პოსტს? ჭკვიანი საუკეთესო შემთხვევაში მოადგილე ან შემსრულებელი გახდება. **რაც უფრო ძლიერი კონტაქტი აქვს ადამიანს მომავალთან, მით უფრო მძლავრად ზემოქმედებს ის აწმყოზე და მართავს მას.** ბევრი ექიმბაში სწორედ ასე კურნავს. ისინი ფაქიზ დონეებთან კონტაქტით სარგებლობენ. ალბათ, გასაგებია, რომ ასეთი კურნება სხეულს შველის, სულს კი ვნებს იმიტომ, რომ მისი მიზანი სამყაროს შეცნობა და ადამიანის მთლიანად შეცვლა კი არა, მხოლოდ ფიზიკური პარამეტრის გამოსწორებაა.

როდესაც ადამიანი ღმერთს სიყვარულის მეშვეობით მიმართავს, ის საგრძნობლად ზრდის თავისი ადამიანური გრძნობების მასშტაბს და მაშინ შეიძლება გაიხსნას მკურნალობის, მომავლის ხედვის შესაძლებლობა, შეიძლება გამოვლინდეს ზებუნებრივი ნიჭი. თუ არ არსებობს ყოველივე ადამიანურზე ღვთაებრივის მკაცრი პრიორიტეტი, ადამიანს თანდათან საკუთარი სურვილების, მომავლის, სულიერების და ა. შ. თაყვანისცემა ჩაითრევს. ასეთი მექანიზმი საკმაოდ გავრცელებულია.

აი, საიდან მოდის იგავი დაცემულ ანგელოზზე, რომელიც ყველაზე ახლოს იყო ღმერთთან და ამიტომ ნიჭიერების, მგრძნობიარობის გაცილებით დიდი დოზა მიიღო. მან დაკარგა ღმერთთან კონტაქტი, ვეღარ გრძნობდა საკუთარ თავში ღვთაებრივის პრიორიტეტს და ეშმაკად გადაგვარდა. მახსოვს, ერთმა ქალმა მითხრა: **„რაც მეტს ვლოცულობ, მით უფრო მინდება გინება.“** ის შოკში იყო და თავი სიმახინჯედ მიაჩნდა. მე ავუხსენი, რომ ეს ბუნებრივი პროცესია. **რაც უფრო ძლიერად მივისწრაფვით უფლისაკენ, მით მეტი ძალ-ღონე გვესაჭიროება ადამიანურის დასაძლევად.** ყველას როდი შეუძლია ამისი გაძლება. ამიტომ, იმისათვის, რომ გადარჩენილიყვნენ, სული არ დარღვეოდათ, შეუქცევადად ღმერთისაკენ მიმართული ადამიანები ამოცანას ფულზე, სექსზე, უხვ საკვებზე, ურთიერთობაზე უარის თქმით იადვილებდნენ, მონასტრებსა და გამოქვაბულებში განმარტოვდებოდნენ. როდესაც ღვთაებრივის ულუფა მიღებულია, როდესაც ის ადამიანურად გადადნა, როდესაც გამომუშავებულია მოპოვებულ ბედნიერებაზე დამოკიდებულების დაძლევის მექანიზმი, მაშინ ეს ინფორმაცია შეიძლება სხვებმაც დაღუპვის საშიშროების გარეშე მიიღონ.

პარანოია უმჟღავნდება ადამიანს, რომელიც ვითომ მკაფიო სურათს ხედავს. მას უკეთ ესმის, რა უნდა აკეთოს, მას უკეთესი ინტუიცია აქვს, ნებისმიერ სიტუაციას გაითვლის და თანდათან ეჩვევა იმას, რომ ყოველთვის მართალია. ავიწყდება, რომ **ჭეშმარიტი აბსოლუტური ცოდნა ყოველი ადამიანის სულში იფარება.** სამყაროს სწორი, შორსმჭვრეტელური გაგება ყოველთვის ჩამორჩება ღვთაებრივ ჭეშმარიტებას, გარკვეულწილად მუდამ შეეწინააღმდეგება ღვთაებრივ ლოგიკას და არასოდეს იქნება სრულყოფილი.

თუ ღმერთს ფარული სურვილებითა და მიზნებით მივმართავთ, ეს ნიშნავს, რომ ჩვენს ქვეცნობიერებაში ადამიანური მაინც პირველადია. მაშასადამე, ის მუდამ ეცდება, ღვთაებრივი დათრგუნოს და ეშმაკეული გახდეს.

თქვენი მეუღლისთვის ღმერთისადმი მიმართვა საკუთარი სურვილების ასრულების საშუალება იყო. მისი მიზანი სიცოცხლე, ჯანმრთელობა, ახლობელი ადამიანის დახმარების სურვილი იყო. როდესაც ის უფალს მიმართავდა, მისი შესაძლებლობების მასშტაბები ბევრად იზრდებოდა, მაგრამ ქვეცნობიერი ანგარება სიყვარულს ჯაბნიდა. მამის ჯანმრთელობის გადარჩენით ის, გარკვეულად, საკუთარ სულს ვნებდა. ამიტომ დასაწყისისათვის შეიძლება აუხსნათ ცოლს, რომ საკუთარი **აბსოლუტური სიმართლე აბსოლუტურ ცოდნას გულისხმობს, რომელიც ადამიანისთვის მიუწვდომელია.** მას მხოლოდ შემოქმედი ფლობს. ადვილად გაღიზიანება, სხვათა გაკიცხვა, აზრის ურყეობა, ადამიანებთან ურთიერთობაში სიმკაცრე — ეს ყველაფერი ღვთაებრივის დაკარგვის და ადამიანურის ზეობის ნიშანია. რამეთუ მორჩილება ერთ-ერთი მთავარი სათნოებაა, შეგიძლიათ, ცოლს მხოლოდ სიტყვებით კი არა, საქციელითაც დაეხმაროთ. თუ ამ მომენტებში სიყვარულის გრძნობის შენარჩუნებას შეძლებთ, ვფიქრობ, თქვენი ცოლი დროთა განმავლობაში უკეთ გახდება.

●

ამასწინათ ერთმა პაციენტმა მკითხა:

— ადამიანი, რომელიც ნარკოტიკებს იყენებს, ღმერთისადმი, სამყაროსადმი, ადამიანებისადმი უსასრულო, ყოვლისმომცველი სიყვარულის მდგომარეობაშია, ქრება სურვილები, წყენა... მაშ, რატომ ისჯებიან ამისათვის?

— ერთხელ ერთი დეტექტივი წავიკითხე, რომელშიც გამომძიებელი თავის გამოცდილებას გვიზიარებს, — ვუთხარი მე, — ის ამბობს: **„დასავლელი ადამიანის დაკითხვისას ინფორმაციის მიღება ტკივილის საშუალებით შეგვიძლია. ანგარიშსწორებით დამუქრება, ფიზიკური ტკივილი ეფექტიანად მოქმედებს. აღმოსავლეთის მკვიდრი, პირიქით, ტკივილისადმი მგრძნობიარე არ არის, მაგრამ ის ძლიერად არის მიჯაჭვული ნათესავებზე. ოჯახისთვის დამუქრებით მისგან ბევრის გაგება შეიძლება.“**

აქ კარგად არის შენიშნული ინდივიდუალური და კოლექტიური ცნობიერების თავისებურებანი. მეცნიერებმა შეამჩნიეს, რომ აღმოსავლეთის წარმომადგენელზე დამღუპველად მოქმედებს ალკოჰოლი, ნარკოტიკები კი მისთვის ისეთი სახიფათო არ არის. დასავლელი, პირიქით, კარგად იტანს ალკოჰოლს, ნარკოტიკებისაგან კი ისპობა. მეცნიერული ენით, ალკოჰოლი ნეირონების სხეულებს თრგუნავს, ნარკოტიკი — ნეირონებს შორის კავშირს, ანუ **ალკოჰოლი ინდივიდუალურ ცნობიერებას ახშობს, ნარკოტიკი კი — კოლექტიურს.** რამდენადაც დასავლეთში კონცენტრაცია ინდივიდუალურ ცნობიერებაზე ხდება, ალკოჰოლი ამ კონცენტრაციის დაქვეითებით და დამუხრუჭებით დაბალანსების ეფექტს იძლევა. აღმოსავლეთში ნარკოტიკი, შესაბამისად, კოლექტიურ ცნობიერებაზე დამოკიდებულებას აქვეითებს.

რა ხდება ნარკოტიკების მიღების დროს? — ნეირონებს შორის კავშირის დესტაბილიზაცია. ამავე დროს ირღვევა ენერგეტიკული ძაფები, რომლებიც სამყაროსთან გვაკავშირებს, ანუ რაღაც მომენტით ქრება სამყაროზე მიჯაჭვულობა და მასზე დამოკიდებულება. ხოლო **როდესაც სამყაროზე დამოკიდებულება არ არსებობს, სიყვარულის შეგრძნება უფრო ადვილია.** მაგრამ, რადგან გათავისუფლებისა და სიყვარულის ეს გრძნობა ღმერთისაკენ მისწრაფების კი არა, თვითგანადგურების გზით მიიღწევა, ეფექტი არ შეიძლება სტაბილური იყოს. სიყვარულისა და უფლისაკენ გამუდმებული სწრაფვით, მტკივნეული სიტუაციების სწორად გავლით ჩვენი ენერგიის დონეს ვამაღლებთ და ის ფაქიზი, სულიერი სტრუქტურების განვითარებას ხმარდება. ნარკომანთან ეს იმავე სტრუქტურების რღვევის ხარჯზე ხდება, ამიტომ ყოველ ჯერზე ნგრევის მასშტაბი სულ უფრო მეტი უნდა იყოს, ხოლო მტკივნეული სიტუაციის გავლა ნარკომანს უფრო და უფრო გაუჭირდება. სტრესის დასაძლევად ენერგიაა საჭირო, რომელიც მასში სწრაფად კლებულობს.

აღმოსავლეთში ენერგიის უზარმაზარი ფენა სულიერ ფასეულობებში, კოლექტიურ აზროვნებაშია დაცული. დასავლეთში — მატერიალურ მიღწევებში. **სულიერისა და მატერიალურისაგან განდგომა აუცილებელია, რათა ღვთაებრივი ვიგრძნოთ.** მაგრამ **ყველაფერი დიადი ამ ცხოვრებაში მძიმე შრომით მიიღწევა.** ჩვენ ღმერთს ვუახლოვდებით იმ სიყვარულის მეშვეობით, რომელიც არაფერზეა დამოკიდებული და ადამიანურისგან მოწყვეტის დროს — ტკივილის მეშვეობით. ის ადამიანი, რომელსაც ტკივილის მიღება არ შეუძლია, სტრესული სიტუაციის გავლას ვერ შეძლებს; ის ცდილობს, ღვთაებრივი ალკოჰოლის ან ნარკოტიკის საშუალებით შეიგრძნოს. ტკივილი თითქოს მეორე პლანზე გადადის, მაგრამ შემდეგ ის გაორმაგებული ძალით ბრუნდება. კავკასიაში მსმენია ასეთი ფრაზა: „შენ უნდა დალიო ღვინო, ღვინომ კი არ უნდა დაგლიოს შენ“. **ალკოჰოლზე და ნარკოტიკებზე მკვეთრი დამოკიდებულება მაშინ ჩნდება, როდესაც ადამიანი ამგვარად განწყობის გაუმჯობესებას ცდილობს.** დიახ, მაშინ ჩნდება ძლიერი დამოკიდებულება და იწყება ადამიანის სწრაფი დეგრადაცია.

კიდევ ერთხელ ვუსვამ ხაზს: **ღვთაებრივი რეალობა ალკოჰოლური ან ნარკოტიკული ეიფორიის გზით არ მოდის.** ის მოდის ტკივილისა და დანაკარგის მომენტში, როდესაც ჩვენ, მიუხედავად ყველაფრისა, სიყვარულს ვინარჩუნებთ და ღმერთისაკენ მივისწრაფვით.

გაგრძელება იქნება

კვირგვინოსნები

დიმიტრი გაგიშვილი
მსახიობი

ჩვენ არ ვცხოვრობთ კარგ სახელმწიფოში. ქვეყნის წამყვან თეატრში ვმუშაობ, რამდენიმე ფილმში ვარ გადაღებული, რამდენიმე სერიალში მივიღე მონაწილეობა, ქვეყნის მთავარ ტელევიზიაში ვახმოვანებდი. ჩემნაირი ბიოგრაფიით, წარმოიდგინეთ, ამერიკაში რა ქონების პატრონი იქნებოდა.

„თბილისელები“

ქეთი წიკლაური
მომღერალ თემურ წიკლაურის ქალიშვილი

რითი ამაყობს საქართველო მსოფლიო ასპარეზზე? მრავალსაუკუნოვანი კულტურით. **თუ შემოქმედი ადამიანები შიმშილით დაიხოცებიან, ვინ გააგრძელებს ისტორიას?** სანამ მამა ცოცხალი იყო, არავინ დაინტერესდა, რითი ვარსებობდით, არც პანდემიამდე გვქონდა სანატრელი ცხოვრება.

„სარკე“

ნინო ჩხეიძე
მომღერალი



40 წლამდე ყველაფერს მარტივად ვუყურებდი, ამ ასაკში კი უფრო მადლიერი, ფრთხილი და დაკვირვებული გავხდი. რომ ამბობენ, **40 წლის შემდეგ** იწყება ცხოვრებაო, რეალური ყოფილა. ადრე მეგონა, **40 წლის** ქალი უკვე ასაკოვანი იყო. ჩემს თავს რომ ვუყურებ, შინაგანად საერთოდ ვერ ვხვდები, რომ არ ვარ 20 წლის.

„სარკე“

ქრისტინე ძიძიგური-ბაგრატიონი
იოანე (ჩუან) ბაგრატიონ-მუხრანელის მეუღლე

გარკვეული დროით პარიზში ვცხოვრობდით. იოანეს ჰქონდა დიდი სურვილი, აღესრულებინა მისი ბაბუის, პრინც **ირაკლი ბაგრატიონ-მუხრანელის** ოცნება, დაბრუნებოდა თავის ფესვებს და ეცხოვრა საქართველოში. მან მთხოვა, ხელი შემეწყო მისთვის, თითქმის საუკუნის წინ ევროპაში მისი ოჯახის იძულებით გადასახლების შემდეგ საქართველოში დაბრუნებულიყო და აქ დაეწყო ცხოვრება.

„სარკე“

თარაზულად: 4. ერთგვარი ლითონის შესაკრავი; 9. სოფელი დუშეთის რაიონში; 10. მატარებლის სამოძრაო ფოლადის ვიწრო ძელი; 11. ეგვიპტის ისტორიული ოლქი; 12. ებრაელთა ტაძარი; 13. ქალაქი ბულგარეთში; 14. ხარისხი; 15. ხიდის გასწვრივ გაკეთებული მოაჯირი; 19. სპილენძის მოკლეყელიანი ჭურჭელი; 20. სხვისი ბავშვის ძუძუს მაწოვებელი ქალი; 21. თანასწორი; 22. ქიმიური ელემენტი, მეტალი; 25. ერთგვარი საჭმელი სოკო; 27. მინერალი, კირშპატი; 28. ვულკანური მასა; 29. ამერიკელი მოკრივე; 30. აზერბაიჯანული ნავთობკომპანია; 33. ისტორიული ქალაქი მცირე აზიაში; 34. ამერიკული მანქანა; 37. იტალიელი მოქანდაკე; 38. ოსტაპ ბენდერის ოცნების ქალაქი (ლიტ.); 40. დ. თორაძის ბალეტი; 41. ჭრიჭინას მშობლიური სოფელი; 45. ს. სტალონეს კინოროლი; 46. წოდებულება, ხარისხი რევოლუციამდელ რუსეთში (ზოგად.); 48. თავდები; 49. იდეა, ჩანაფიქრი; 50. სასიგნალო მოწყობილობა; 51. გლინვით მიღებული ლითონი; 53. დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი (1945-51); 53. ქართველი მსახიობი მამაკაცი.

თარაზულად: 1. სურათი ზღვის ხედით; 2. უდაბნო აფრიკაში; 3. ჯოგის მწყემსი, ჯოგის პატრონი; 4. ცეცხლგამძლე აგური; 5. შალის საპალტოე და საკოსტიუმე ქსოვილი; 6. უარყოფითი ნაცვალსახელი არც ერთი, არაფერი; 7. ჟნალდო ანგარიშსწორების ფორმა სახელმწიფოებს შორის; 8. რასაც წარმოადგენს ფარაონის აკლდამა; 15. რთული სიტყვის ნაწილი, ნიშნავს მაიმუნს; 16. ბრაზილიელი ფეხბურთელი; 17. საზოგადოება, ხალხი (მოძვ.); 18. მერქნის მავნებელი მწერი; 23. მსხვილი ნაწლავის ანთება; 24. საწვავი სითხე; 25. სპორტული ნავი აკადემიურ ნიჩბოსნობაში შეჯიბრისათვის; 26. ქალაქი საფრანგეთში; 30. საშუალო სასწავლებელი; 31. პერსონაჟი ოპერისა „დაისი"; 32. სირბილი; 34. მოდების ჟურნალი, გამოდის 18 ქვეყანაში; 35. გადამდნარი ღორის ქონი; 36. ჯგუფ „ბითლზის" წევრი; 38. იტალიელი მომღერალი; 39. მნიშვნელობით განსხვავებული სიტყვების დამთხვევა ბგერობრივად; 41. ხელით ცეცხლსასროლი იარაღი; 42. ხელსაწყო, რომელშიც ამაგრებენ საგანს დამუშავების დროს; 43. მოსამართლის მოსასხამი; 44. გზა საწყისი პუნქტიდან საბოლოო პუნქტამდე; 46. გადამყიდველი, ჭორვაჭარი; 47. სამხრეთ ამერიკაში გავრცელებული სირაქლემა.

	1			1	
3	2	1	1	2	3
4	5	16	16	5	4

	6
1	1
2	2
	4
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	6
	6
	6
	6
	4
	2

ირანის შაჰის ბრძანებულება	ძველებური თოფი	საფრანგეთის სამფლობელო სამხრეთ ამერიკაში	ქიმიური ელემენტი, ლითონი	სახალხო პოეტი-მომღერალი შუა აზიაში	ზაფხულობით დასასვენებელი ადგილი	ბოჭკოვანი მცენარე
იურიდიული პირის მქონე საწარმო	ვალი	კატის „დელიკატესი"	ბანკში შეტანილი ფული	ესკიმოსების ნავი	ჩანჩქერი ჩრდილოეთ ამერიკაში	ხილის სიროფის ტკბილი საჭმელი

თარაზულად: 1. ძველი ეგვიპტელი მეფეების ტიტული; 6. ვირის ნაშიერი; 9. ქვევრის მოყვანილობის დიდი ქილა; 10. ფრანგი მესტამბეები და გამომცემლები; 11. წმინდა ბატისტი; 12. რისამე განხორციელების შესაძლებლობა; 13. ხელოვნების ბერძენი ღმერთი; 17. კაზინოს მომსახური; 18. ირლანდიური ეროვნული ცეკვა; 20. იტალიელი კინორეჟისორი; 21. ერთგვარი საჭმელი სოკო; 24. ნერვული დაავადება; 25. იგივეა, რაც კონტინენტი; 29. სპორტული იარაღი; 30. იტალიელი ფერმწერი. 32. კინოს დიდი სიყვარული; 33. კაცის სასიმღერო ხმა; 35. სსრკ მზვერავი იაპონიაში; 36. დედანი; 41. ჩინეთის იმპერატორთა დინასტია; 43. ექსკურსიამძღოლი; 45. უკმაყოფილების ენერგიული გამოხატვა რაიმე მოვლენისადმი; 47. გემთა მიმოსვლა, ზღვაოსნობა; 48. ორკესტრის ხელმძღვანელი.

შვეულად: 1. ჟ. რასინის დრამა; 2. მაუწყებლობის ერთ-ერთი საშუალება; 3. უ. შექსპირის დრამა; 4. ევროპელ ებრაელთა ენა; 5. დაბალი ხარისხის კონიაკი; 6. მოკლე და მსხვილი სათამაშო ჯოხი; 7. ქართული ხალხური სიმებიანი საკრავი; 8. ჯარისკაცების დაწყობა მწკრივში; 14. წამყვანი ბალერინა; 15. დელიბის ოპერა; 16. ქალაქი საფრანგეთში; 18. კატისებრთა ოჯახის მტაცებელი ცხოველი; 19. ამერიკელი მსახიობი ქალი; 21. ხის ფეხსაცმელი; 22. მცირე აზიის უძველესი ქვეყანა; 23. „თმასავარცხელა", გარეული ფრინველი; 25. რთული სიტყვის ნაწილი, ნიშნავს დიდს, მსხვილს; 26. ჯავშნიანი საბრძოლო მანქანა; 27. შოტლანდიელი პოეტი; 28. ტრამვაის წინამორბედი; 30. მიმდინარეობა მუსიკაში; 31. საკონდიტრო ნაწარმი; 33. ახლომხედველი; 34. ზრდილობიანი მიმართვა იაპონიაში; 37. ამერიკელი მსახიობი მიკი ...; 38. ერთგვარი ფეხსამოსი; 39. ცხვირის გარეთა ხვრელი; 40. ცეკვა-სიმღერა, მხიარულება; 42. აზერბაიჯანის პრეზიდენტი ... ალიევი; 43. ცხოველის ზურგის უკანა ნაწილი; 44. ფრანგი ფერმწერი; 46. ვირის გასარეკი შეძახილი.

1					5				4					1
2			5	3	2	5		6	2	3	5			2
1	10	8	5	3	4	6	12	5	5	3	5	8	10	1

			1	1
		1	5	1
		1	9	1
				13
				15
		3	3	3
3	1	1	1	3
3	1	1	1	3
		3	3	3
				15
				13
		1	9	1
		1	5	1
			1	1

ამავე გვერდზე გამოქვეყნებული კროსვორდისა და ლენტვორდის პასუხები:

თარაზულად: 4. დუგმა; 9. ბაზალეთი; 10. რელსი; 11. ნუბია; 12. სინაგოგა; 13. ვარნა; 14. სორტი; 15. პარაპეტი; 19. თუნგი; 20. ძიძა; 21. თანაბარი; 22. რკინა; 25. სილოსი; 27. კალციტი; 28. ლავა; 29. ტაისონი; 30. სოკარი; 33. ტროა; 34. ვილისი; 37. დონატელო; 38. რიო; 40. გორდა; 41. ნავთმარი; 45. რემბო; 46. ჩინი; 48. ვარანტი; 49. აზრი; 50. სირენა; 51. ნიკელინი; 52. ეტლი; 53. ნინუა.
შვეულად: 1. მარინა; 2. საჰარა; 3. მეჯოგე; 4. დინასი; 5. გაბარდინი; 6. არავითარი; 7. კლირინგი; 8. პირამიდა; 15. პითეკი; 16. რონალდო; 17. პუბლიკა; 18. ტერმიტი; 23. კოლიტი; 24. ნავთობი; 25. სკიფი; 26. ლიონი; 30. სკოლა; 31. კაზი; 32. რბენა; 34. ვოგი; 35. ლარდი; 36. სტარი; 38. რამაზოტი; 39. ომონიმია; 41. ნაგანი; 42. გირაგი; 43. მანტია; 44. რეისი; 46. ჩარჩი; 47. ნანდუ.

ფირმანისიათაგეიანაბარიუმიაკინიაგარაკისურო

თარაზულად: 1. ფარაონი; 6. ჩოჩორი; 9. დერგი; 10. დიდოები; 11. ლინთი; 12. შანსი; 13. აპოლონი; 17. კრუპიე; 18. ჯიგა; 20. ვისკონტი; 21. სილოსი; 24. ქორეა; 25. მატერიკი; 29. ბადრო; 30. ჯოტო; 32. კინომანია; 33. ბასი; 35. ზორგე; 36. ორიგინალი; 31. ცინი; 43. გიდი; 45. პროტესტი; 47. ნავიგაცია; 48. დირიჟორი.
შვეულად: 1. ფედრა; 2. რადიო; 3. ოტელო; 4. იდიში; 5. ბრენდი; 6. ჩილიკა; 7. ჩონგური; 8. რანჟირი; 14. პრიმა; 15. ლაკმე; 16. ნანტი; 18. ჯიქი; 19. გარბო; 21. ხამი; 22. ლიდია; 23. ოფოფი; 25. მაკრო; 26. ტანკი; 27. რამზი; 28. კონკა; 30. ჯაზი; 31. ტორტი; 33. ბეცი; 34. სან; 37. რურკი; 38. გეტრი; 39. ნესტო; 40. ლხინი. 42. ილჰამ; 43. გავა; 44. დეგა; 46. აჩუ.

44 წლის მოდელს კრისტი ყიფშიძესა და მსახიობ გიორგი ყიფშიძეს 20 წლის წინათ ქალიშვილი ნატალია შეეძინათ. საოცარი მსგავსების გამო დედა-შვილს ხშირად ტყუპებსაც უწოდებენ. ნატალია ცნობილი მსახიობის ელენე ყიფშიძის შვილთაშვილი და ზურა ყიფშიძის შვილიშვილია. კრისტი 2001 წლის ზაფხულს იხსენებს, როცა დედა გახდა:

კრისტი ყიფშიძე:

ჩემი შვილი უკვე დიდი გოგოა, მაგრამ, როგორც – პატარაობაში, ახლაც ვეუბნები: ნატალია, მთელი დღე მიყვარხარ!

— ჩემი ოჯახის ყველა ქალბატონმა, მათ შორის, დიდმა ბებიებმა შვილები თბილისში, ე.წ. არამიანცის საავადმყოფოს სამშობიაროში გააჩინეს. ეს ტრადიცია მეც გავაგრძელე და ჩემი შვილი ამ ქვეყანას სწორედ აქ მოევლინა. მეან-გინეკოლოგი გახლდათ **თამაზ ანთელავა.** 2001 წლის 26 ივლისს 24 წლის ასაკში დედა გავხდი. ბავშვი დაიბადა 2 კილო და 900 გრამი, 51 სანტიმეტრი. მახსოვს, ძალიან კარგი ამინდი იყო. რთული მშობიარობა არ მქონია, არც — ფეხმძიმობა, 5 თვემდე მუცელი არც მეტყობოდა, აქტიურად ვიყავი ჩართული ჩემს საქმიანობაში. **როცა ფეხმძიმობა შესამჩნევი გახდა, მოდის ჩვენებაზე მიმიწვიეს და პოდიუმზე ფეხმძიმე გამოვედი.**

— წელს თქვენი გოგონა 20 წლის გახდა...

— დიახ, ძალიან უყვარს თავისი დაბადების დღე და დიდ წვეულებას აწყობს ხოლმე. მისგან განსხვავებით მე ჩემი დაბადების დღის აღნიშვნა არ მიყვარს, ქალაქგარეთ გასვლას ვამჯობინებ, პატარა მოგზაურობას ვიწყობ ხოლმე. შემოდგომაზე ვარ დაბადებული, 30 სექტემბერს.

— ბავშვს სახელი ვინ შეურჩია?

— სანამ ექოსკოპიას გავიკეთებდი, ვგრძნობდი, რომ გოგონა შემეძინებოდა. სახელი მე და გიორგიმ შევარჩიეთ, თან გიორგის ბებიის — ცნობილი მსახიობის **ელენე ყიფშიძის** დედასაც **ნატალია** ერქვა, მეორე ბებიასაც. ლენას ძალიან უხაროდა, რომ დედამისის მოსახელე დაიბადა.

— ბავშვის მოვლაში ვინ გეხმარებოდათ?

— ნატალიას აღზრდაში ბევრი ადამიანი იყო ჩართული, ჩემთან ერთად — ჩემი მშობლები და გიორგის მშობლები, ორივე ოჯახმა უზარმაზარი შრომა გასწია. ერთ-ერთ გადაცემაში ნატალიას ჰკითხეს, **ცნობილი ოჯახის შვილობა განებივრების უფლებას გაძლევთო?** მისი პასუხი მომეწონა, **ძალიან სასიამოვნოა ცნობილი ოჯახის შვილობა, მაგრამ დიდი პასუხისმგებლობა არისო!** ერთადერთი, რაც მის აღელვებას გამოიწვევს, ის არის, რომ ინტერნეტსივრცეში ვინმემ მის ოჯახზე ცუდი დაწეროს.

რაც შეეხება უშუალოდ ბავშვის გაზრდას, შემდეგი მიდგომა მქონდა: **უნდა გამეზარდა თავისუფლად, პანიკის გარეშე, არ გამეკოჭა საფენებში. 9 თვე ბუნებრივ კვებაზე მყავდა, როგორც კი იტირებდა, მაშინვე ვაჭმევდი, ვუფრთხილდებოდი მის ნერვულ სისტემას.** კარგად ეძინა და კვებიდან კვებამდე დრო თვითონ დაირეგულირა. არასწორად მიმაჩნია რაციონის მისაღებად ბავშვისთვის დროის მკაცრად გაწერა და 4 საათში ერთხელ საკვების მიცემა. არ მომწონს, როცა ამ დროის შუალედში ბავშვი ტირილისაგან ბჟირდება და დედა საკვებს არ აძლევს. საქმეზე რომ გავსულიყავი და არ ეტირა, ნატალია დედაჩემთან ერთად ყოფნას მივაჩვიე. როცა ბავშვი დედაზეა მიწებებული, ვეღარ ტოვებ, რადგან მოიწყენს და იტირებს, ამ დროს ვერც საქმეს აკეთებ. ყოველივე ამან ის შედეგი გამოიღო, რომ **ნატალია დღეს დამოუკიდებელია და სერიოზულ საკითხებზე გადაწყვეტილების მიღება შეუძლია.**

— კერძების მომზადება შეასწავლეთ?

— ჩვენს სახლში ძირითადი მზარეული დედაჩემია, მე მხოლოდ ვეხმარები. ნატალიამ რაღაცების კეთება იცის, მაგრამ ამჟამად მისი საქმიანობა მხოლოდ სწავლაა, დილით ყველაფერს გამზადებულს ვახვედრებთ, რომ მიირთვას და ლექციაზე არ დააგვიანოს. თავისებური გემოვნება აქვს, უყვარს ჩემი გამომცხვარი მჭადი და თევზი.

— ნატალიას პირად ცხოვრებაში ერევით?

— არა, ჭკვიანი გოგოა, შეყვარებული ჰყავს, კარგი ბიჭია, ჩემთვის მთავარია, ის იყოს ბედნიერი. **პირად ცხოვრებაში ჩარევა ძალიან რთულია, აქ მთავარია ორი ადამიანის ერთმანეთთან დამოკიდებულება, მესამეს ჩარევა საჭირო არ არის.** მიხარია, რომ მე და ნატალია ერთმანეთს ვგავართ, თითქოს მეორე მე ვარ, ხშირად უთქვამთ, ტყუპებივით ხართო. ვმეგობრობთ, **ხშირად მსმენია, რომ დედასა და შვილს გაუცხოებული დამოკიდებულება აქვთ, მაგრამ ვერც კი წარმომიდგენია, შვილთან ახლოს არ ვიყო.** ვიცნობ მის მეგობრებსაც, არაჩვეულებრივი გოგონები არიან, როცა ჩვენთან მოდიან, ხშირად ვსხედვართ ერთად და ვსაუბრობთ.

— ვისი აზრია მისთვის მნიშვნელოვანი?

— ნატალიას დედაჩემთან თავისი დამოკიდებულება აქვს, რაღაც საიდუმლოებები გააჩნიათ, მაგრამ ყოველთვის ითვალისწინებენ ჩემს აზრს. **ბავშვის ცხოვრებაში ძალიან მნიშვნელოვანი პერიოდია გარდატეხის ასაკი, როდესაც მთელ სამყაროსთან თავისებური დამოკიდებულება უჩნდება.** ნატალიამაც გამოიარა ეს პერიოდი, ხან თმა შეიღება, ხან შეიჭრა, ხან სკოლა გამოიცვალა — მიუხედავად იმისა, რომ არ ვურჩიე სხვა სკოლაში გადასვლა (მერე ისევ უკან დაბრუნდა). ასეთ დროს მნიშვნელოვანია თავისუფლების მიცემა და არა დაპირისპირება, **ბავშვი ჩუმად უნდა აკონტროლო, თუ სადმე გავიდოდა, სულ ვეკონტაქტებოდი, ტელეფონი თუ გაეთიშებოდა, მეგობრის ტელეფონიდან მირეკავდა, არ ინერვიულოო.** ასე რომ, ნატალიას არ გავუწვალებივარ, კარგი ბავშვი იყო, რაც მთავარია, არ დაუკარგავს ინდივიდუალობა. ხანდახან საკუთარ შეცდომებზე უნდა ისწავლოს ადამიანმა და არა სხვის შეცდომებზე. **სხვის შეცდომებზე ვერც მე ვსწავლობ, რაც უნდა წიგნი ვიკითხო, ან მეგობრების რჩევები ვითვალისწინო, საკუთარ შეცდომას უფრო ვაანალიზებ და ცხოვრებას ვსწავლობ.** უმტკივნეულოდ გზის გავლა კარგია, მაგრამ შეცდომა ზრდის და ამაგრებს ადამიანს, პიროვნებად აყალიბებს.

— ნატალიამ პოდიუმი არ აირჩია?

— ჩემთან დამყავდა ყველა ჩვენებასა და გადაღებაზე, ღონისძიებებზე, ამ გარემოში გაიზარდა, მაგრამ მოდელობა არ ისურვა. 2019 წელს, როდესაც უმაღლესი სასწავლებელი უნდა აერჩია, გვეგონა, თეატრალურში ჩააბარებდა, მაგრამ საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი (ჯიპა) და კონკრეტული პროფესია აირჩია, რაც ძალიან მეამაყება. დღემდე სამოდელო საქმეში ვარ, მაგრამ ძალზე ბედნიერი ვარ, ტელეკომპანია „პოს.ტვ"-ის დილის გადაცემაში კვირაში ერთხელ ჩემი რუბრიკა რომ მიმყავს. **ადამიანისთვის უმნიშვნელოვანესია მუდმივი განვითარება და საკუთარ თავზე მუშაობა.**

— ფრაზა, რომელიც დედა-შვილის — კრისტისა და ნატალიას ურთიერთობას გამოხატავს?

— **„მთელი დღე მიყვარხარ"** — პატარა რომ იყო, მეფერებოდა და სულ ამ სიტყვებს მეუბნებოდა. ეს იმას ნიშნავდა, რომ მუდამ ვეყვარებოდი. ტატუც გაიკეთა ამ ფრაზით. ჩემი შვილი უკვე დიდი გოგოა, მაგრამ, როგორც — პატარაობაში, ახლაც ვეუბნები: **ნატალია, მთელი დღე მიყვარხარ!**

ესაუბრა

ქეთევან ხამიცაშვილი

კვირგვინოსნები

ეკა ონიანი

თბილისერვის ჯგუფის მეუღლე

არ მესმის, **რატომ უკვირთ, რომ ახალგაზრდა ქალი მეეზოვედ მუშაობს.** ბევრი შემოთავაზებაც მივიღე — **ზოგი ძიძობას მთავაზობდა, ზოგი — რესტორანში მიმტანობას და მეტ ხელფასს, მაგრამ არსად წავედი.** ჩემი სამსახური არავის სამსახურზე ნაკლები არ არის. თან შვილების გაზრდაში მეხმარება. გარდა ამისა, ჩემი ქვეყნის გარეშე ყოფნა არ შემიძლია, უცხოეთში სამუშაოდაც ვერასდროს წავიდოდი.

„კვირის პალიტრა"

გურამ ოდიშარია

მწერალი

ერთმანეთთან შუღლში გართულებს გვავიწყდება სახელმწიფო პრიორიტეტები, მათ შორის, **აფხაზეთი.** ჯერ კიდევ გვაქვს ურთიერთობის აღდგენის პოტენციალი, ჩვენც ბევრი უბედურება ვნახეთ და მათაც, მაგრამ ვინ გაზომავს, ვის უფრო მეტად სტკიოდა შვილის სიკვდილი, მოყმის დედას თუ ვეფხვის მშობელს?!

„კვირის პალიტრა"

ლელუკა ყიფშიძე

ზურაბ ყიფშიძის ქალიშვილი

რამდენიმე მეგობარმა მითხრა: **ნანი ბრეგვაძესავით** ხარ, რაც წლები გემატება, უფრო და უფრო ლამაზდები და არც ასაკი გეტყობაო. ნემსის ინიექციით ცხვირს ვიკეთებ, მაგრამ ხალს ვერ ვეხები, რადგან ზურამ მითხრა: ხალს შეეხები და სამუდამოდ დამკარგავო.

„თბილისელები"

ლევან ჩხიკვაძე

მიკრობიოლოგი

თუ აცრილი არ არის ადამიანი და კლინიკაში მოხვდა, **იქ მას კლავს გაიდლაინი, რომელიც არ არის მიმართული გამოჯანმრთელებისკენ.** ამიტომ ვამბობ, რომ თითოეულ შემთხვევაზე უნდა დაიწყოს გამოძიება. **ადამიანი კლინიკაში თავისი ფეხით შედის და იქიდან ცელოფანში გასკოჩილი გამოჰყავთ.**

ფაიზერში აღმოაჩინეს გრაფენის ოქსიდები, ისინი ზეგამტარებია და როდესაც მაგნიტური იმპულსი მიეცემა, ამოძრავდება, ანუ ადამიანი თავისუფლად შეიძლება, იქცეს ანტენად, გაუძლებს თუ არა ამას ადამიანის სხეული, არავინ იცის.

„თბილისელები"

„ნავიზორი“

FitoSana

გაიწოვს კატარაქტს, ანადგურებს გლაუკომას, ახდენს მხედველობის ნორმალიზებას!

აქცია!!! მხოლოდ პენსიონერებისთვის! თითო კოლოფზე ფასდაკლება 3 ლარი!

ბატონი იგორ დორენკო

გლაუკომა და კატარაქტა - ხანდაზმულებში სიბრმავის გამომწვევი მთავარი მიზეზებია. მიუხედავად იმისა, რომ კაცობრიობა ებრძვის ამ დაავადებებს ჰიპოკრატეს დროიდან, მედიცინა ამ ბოლო პერიოდამდე მათ განუკურნებლად თვლიდა. რა შეიცვალა ახლა? ნუთუ, დასრულდა გლაუკომითა და კატარაქტით დაავადებული ადამიანების ტანჯვა?! ეს კითხვა ჩვენ დავუსვით ტექნოლოგიებისა და ინოვაციების ცენტრის თანამშრომელს, ოფთალმოლოგ იგორ დორენკოს.

იგორ დორენკო: ჩვენთვის, ოფთალმოლოგებისათვის, 2021 წელი ძალიან აღსანიშნავი გამოდგა. გაკეთდა რამდენიმე აღმოჩენა – ნაპოვნია თვალის დაავადებების მკურნალობის ადრინდელი მეთოდების არაეფექტურობის მიზეზები და აღმოჩენილია სრულიად ახალი მოქმედების მქონე პრეპარატები, რომლებიც მთლიანად აღმოფხვრიან პრობლემას.

- რატომ იყო არაეფექტური ადრე გამოყენებული მეთოდები?

- ორი მიზეზის გამო. პირველი - მკურნალობდნენ შედეგს და არა დაავადების გაჩენის მიზეზს. მეორე - წამლები უბრალოდ ვერ აღწევდა მიზნამდე. საქმე იმაშია, რომ თვალს აქვს გარკვეული ბარიერი, რომელიც ხელს უშლის ნებისმიერი ნივთიერების შეღწევას ორგანოს ღრმა ფენებში.

- რა არის გლაუკომისა და კატარაქტის გამომწვევი მიზეზები და როგორ შეიძლება მათი აღმოფხვრა?

- კატარაქტის დროს ცილოვანი სტრუქტურები, რომლისგანაც შედგება თვალის ბროლი, იკუმშება, როგორც კვერცხი ტაფაზე. ეს გამოწვეულია ფიბრინოგენის დეფიციტით, რომელიც პასუხისმგებელია ბროლის გამჭვირვალობის შენარჩუნებაზე. რაც შეეხება გლაუკომას, თვალშიდა წნევის მომატებისა და მხედველობის ნერვის სიკვდილის მიზეზი ჭარბი მარდოვანაა. ერთიც და მეორეც განპირობებულია თვალის ქსოვილებში მეტაბოლური პროცესების დარღვევებით. მეცნიერებმა იპოვეს ამის გამოსწორების გზა სპეციალიზირებული კომპლექსის "ნავიზორის" კაფსულების და წვეთების სახით. ორივე პროდუქტი ადვილად ლახავს თვალის ბარიერს, რადგან წარმოებულია ნანოტექნოლოგიების გამოყენებით. მათში შემავალი მცენარეული მოლეკულები მარტივად აღწევენ უჯრედის მემბრანაში. წვეთებში არსებული აქტიური ნივთიერებები ასტიმულირებს ფიბრინოგენის წარმოქმნას და შარდოვანას გამოყოფას, ხოლო კაფსულები აღადგენენ ბიოქიმიურ ბალანსს თვალის ქსოვილებში, უზრუნველყოფენ როგორც სრულფასოვან კვებასა და ჟანგბადის მიწოდებას, ასევე მავნე ნივთიერებების გამოყოფას. კონცენტრირებული ფიბრინოგენი იწყებს კატარაქტის აქტიურად გაწოვას, რა დროსაც აღადგენს ბროლის სტრუქტურას და უბრუნებს მას გამჭვირვალობას. იწმინდება თვალის შიდა სტრუქტურები, უმჯობესდება სითხის გადინება, ნესრიგდება თვალშიდა წნევა.

- და ადამიანი კვლავ კარგად ხედავს?

- რა თქმა უნდა. როცა კატარაქტა და გლაუკომა დამარცხებულია, არც მათი სიმპტომები არსებობს. თვალებში აღარ არის ნისლი და შავი წერტილები, ქრება ქავილი, ცრემლდენა და სიწითლე, ნორმალიზდება მხედველობის მაჩვენებლები, ფართოვდება მხედველობითი კუთხე.

- მოქმედებს თუ არა ეს კომპლექსი თვალის სხვა დაავადებების დროსაც?

- ოფთალმოლოგიური პრობლემების უმეტესობას „ნავიზორი" კიდევ უფრო სწრაფად უმკლავდება. მაგალითად, ბადურის დისტროფიას, დიაბეტურ რეტინოპათიას, კონიუნქტივიტს, ბლეფარიტს, „მშრალი თვალის" სინდრომს. კარგი შედეგები აღინიშნება ასაკობრივი შორსმხედველობისა და მიოპიის შემთხვევებშიც.

- ალბათ, "ნავიზორის" კომპლექსი დიდ დეფიციტშია, ვიანიდან უამრავი ადამიანი იტანჯება გლაუკომითა და კატარაქტით ...

- კომპლექსი უკვე იძენს პოპულარობას მთელ მსოფლიოში, მაგრამ ჯერჯერობით ის ხელმისაწვდომია მხოლოდ უკრაინის, საქართველოს, რუსეთის, სომხეთის და ზოგიერთი სხვა მეზობელი ქვეყნის მოქალაქეებისთვის. ამიტომ, სანამ არ გაძვირებულა და არ შეიქმნა დეფიციტი, გირჩევთ არ დააყოვნოთ და გამოიყენოთ შესაძლებლობა კარგი მხედველობის დასაბრუნებლად.

დედაჩემი დიაბეტით არის დაავადებული, ამიტომ ძალიან უფრთხილდება თვალებს. თუმცა, მაინც ვერ შეძლო ამ დაავადებით გამოწვეული სავალალო შედეგების თავიდან აცილება. თვალებში წვრილი შავი წერტილები და მოულოდნელი ციმციმი გაუჩნდა. ოფთალმოლოგმა დაადასტურა ჩვენი ვარაუდი - **თვალების სისხლძარღვების ძლიერი დაზიანება**, მათი გარშემო გროვდებოდა სითხე, რაც იწვევდა **ბადურის შეშუპებას**. ვიფიქრე, რომ მხოლოდ შაქრის წამლებით პრობლემას ვერ მოვაგვარებდით. ნაცნობი ექიმ-ნატუროპათის რჩევით ვიყიდე "ფრიდიალი" დიაბეტისთვის და თვალების კომპლექსი "ნავიზორი". დედამ მაშინვე დაიწყო ბიოდანამატების მიღება. ერთ თვეში თავს უკეთ გრძნობდა - ნისლი, რომელიც თვალს ფარავდა, გაქარწყლდა, წერტილებიც გაქრა და მხედველობაც გაუუმჯობესდა. შაქრის დონე ნორმას დაბრუნდა - 6,5 ერთეულზე ზევით არ იწევდა. დედა საბოლოოდ დამშვიდდა, ყოველ წუთს არ იზომავს შაქარს და არ ტირის. თავად გრძნობს, რომ ყველაფერი კარგადაა.

თამუნა გვაქკორი, ქ.ბათუმი, საქართველო



მძღოლად მუშაობის 30 წლიანი გამოცდილება მაქვს. ყოველთვის ხუმრობით ვტრაბახობდი, რომ მანქანის ბრმად მართვასაც შევძლებდი. ეს ჩემი ხუმრობები ახდა - ერთხელ მარჯვენივ მიმავალი მანქანა ვერ შევამჩნიე და კინაღამ ავარიაში მოვყევი. სანამ ოფთალმოლოგს არ გავესინჯე, მანამდე ვერ მივხვდი, რა დამემართა. მოკვი ჩავვარდი, როცა გავიგე, რომ **გლაუკომა** მქონდა და გვერდითი მხედველობა დამიქვეითდა. ნებისმიერ მომენტში შეიძლებოდა დავბრმავებულიყავი. ვიფიქრე, ვიმკურნალებ და ყველაფერი გაივლის-მეთქი, მაგრამ არ გამოვიდა. მხედველობა კიდევ უფრო გამიუარესდა. თვალები იმდენად მტკიოდა და მიცრემლიანდებოდა, რომ ვერც ვკითხულობდი და ვერც ტელევიზორს ვუყურებდი. როცა სააფთიაქო წვეთებმა იმედები გამიცრუეს, გადავწყვიტე „ნავიზორის" კომპლექსის მოსინჯვა. გასაკვირია და თვალების ტკივილი მაშინვე მომეხსნა, შემდეგ გვერდითი მხედველობაც აღმიდგა. ექვს თვეში ოფთალმოლოგთან გამოკვლევაზე მივედი. მან გამახარა და მითხრა, რომ თვალშიდა წნევა მოწესრიგდა და მხედველობის ნერვზე არანაირი დატვირთვა არ ხორციელდება. ახლა არ ვნერვიულობ სიბრმავეზე. კვლავ საჭესთან ვჯდები, არც შებინდებისას მოძრაობის არ მეშინია.

დრაგოშ ფარული, ქ.ბუქარესტი, რუმინეთი

დიდი ხანია სათვალეს ვხმარობ, 40 წლიდან **ასაკობრივი შორსმხედველობა** განმივითარდა. ამ ბოლო დროს კი თითქმის წელიწადში ორჯერ მიწევდა სათვალის მინების შეცვლა. დაახლოებით 5 წლის წინ გამოკვლევის დროს **კატარაქტა** აღმომიჩინეს. თავიდან არ მაწუხებდა, მაგრამ მერე შევამჩნიე, რომ დილით უარესად ვხედავდი - ყველაფერი ნისლში იყო. ასევე, მეგონა, რომ თვალებში ქვიშა მეყარა და სულ მინდოდა მათი განმენდა. ხუიბლებიდან გამოვდიოდი. საქმეს ვერ ვაკეთებდი – ვერაფერს ვხედავდი! "ნავიზორის" წვეთების და კაფსულების გამოყენება მეუღლესთან ერთად დავიწყე. მას ოპერაციის შემდეგ მხედველობა დაუქვეითდა და ცრემლდენა დაეწყო ჩემსავით. ეს კომპლექსი ხსნა აღმოჩნდა ჩვენთვის. რამდენიმე თვის შემდეგ ორივე უფრო მკვეთრად ვხედავდით. ჩემს ქმარს **კონიუნქტივიტი და ცრემლდენა** გაუქრა. მე თვალწინ მოციმციმე მწერების შეგრძნება გამიქრა, ნისლიც გაქარწყლდა, დისკომფორტს აღარ ვგრძნობდი, თვალებს აღარ ვისრესდი. იცით, როგორ მივხვდი, რომ ვხედავდი? დავინახე რამდენი მტვერი ედო ავეჯს. ბუნებით სისუფთავის მოყვარული ვარ, უბრალოდ დაბინდული თვალებით ვერ ვხედავდი ამ საშინელ მტვერს. ბედნიერებაა, როცა ყველაფერს კარგად ხედავ!

ქსენია ვიაჩიჩი, ქ.მინსკი, ბელარუსი

შვილის გარდაცვალების შემდეგ, ჩემთვის ყველაფერი სულ ერთი იყო. ისიც არ მაინტერესებდა, რომ **გლაუკომა და კატარაქტა** აღმომიჩინეს. ექიმები მაფრთხილებდნენ, რომ დავბრმავდებოდი! საჭირო იყო სასწრაფო ოპერაცია! მაგრამ მე არაფერი არ მინდოდა. მხოლოდ ექიმის მიერ დანიშნულ სააფთიაქო წვეთებს ვიყენებდი - და მეტს არაფერს! მაგრამ ეს წვეთები არანაირად არ მეხმარებოდა. ყველაფერს ბუნდოვნად ვხედავდი, სახეებს ვერ ვარჩევდი, სათვალის გარეშე ვერ ვკითხულობდი. როცა თქვენი გაზეთი მივიღე, მაშინვე „ნავიზორის" კომპლექსის ვირწმუნე. წვეთებისა და კაფსულების 4-4 კოლოფი გამოვიყენე და შედეგიც ვიგრძენი! ასჯერ გიხდით მადლობას, მადლობა იმისათვის, რომ ჩვენთან ჩამოდიხართ და ჩამოგაქვთ ეს მცენარეული საშუალებები! ახლა კარგად ვხედავ, სიბნელეშიც კი, გამიქრა ანთება და სიწითლე, ბროლი გამეწმინდა და თვალის წნევა მომიწესრიგდა. სათვალის გარეშე ვწერ და ვკითხულობ. მშვენიერად ვხედავ შვილიშვილების სახეებს, რვა შვილიშვილი მყავს. უარი ვთქვი ოპერაციაზე! თვალები - ჩემი ყველაფერია, ჩემი ცხოვრებაა და ეს ცხოვრება თქვენ დამიბრუნეთ.

სედა რაგამიანი, ქ.ერევანი, სომხეთი

როგორც შემეძლო, ისე ვებრძოდი შაქრიან დიაბეტს. ძალიან მეშინოდა მხედველობის დაკარგვის, რომელიც რატომღაც სწრაფად მიქვეითდებოდა. ამიტომ, როგორც კი თვალებში საეჭვო გაორება შევამჩნიე, ოფთალმოლოგთან გავიქეცი. ექიმმა განაჩენი გამომიტანა - **დიაბეტური რეტინოპათია** და **ბადურის დისტროფია**, და სამომავლოდ - სიბრმავე. ჩემი მეუღლე ინვალიდია და მეც რომ იგივე დამემართოს, ორივე დავიღუპებით. ცოლს გავუზიარე ჩემი დიაგნოზი და მან თქვენი კომპანიის შესახებ მიამბო. დავუჯერე და დავიწყე დიაბეტისთვის "ფრიდიალისა" და თვალებისთვის "ნავიზორის" კომპლექსის მიღება. მალევე უკეთ ვიგრძენი თავი: შაქარი მუდმივად ნორმაში მაქვს, ჩამიცხრა თვალების ანთება, გაორებულად აღარ ვხედავ. ექვსი თვის შემდეგ პოლიკლინიკაში გამახარეს, მითხრეს, რომ სისხლძარღვებისა და ბადურის მდგომარეობა ბევრად გაუმჯობესებულია, შეშუპება გაქრა და ჩემს მხედველობას ცუდი არაფერი მოუვა.

დიმიტრი ტრუბაჩი, ქ.კიევი, უკრაინა

მთელი ცხოვრება ტელეგრაფისტად ვმუშაობდი. მხედველობა ისე მეძაბებოდა, რომ ზოგჯერ ბრმად მიწევდა ტექსტის აკრეფა. 2001 წელს ჩემს ოჯახში ტრაგედია დატრიალდა - ქმარი და სიძე ავარიაში დამეღუპნენ. დიდხანს ვგლოვობდი, სულ ვტიროდი. დროთა განმავლობაში სათვალე გავიკეთე, მაგრამ მხედველობა მაინც მიქვეითდებოდა, თვალებში ნისლი გამიჩნდა. სახლში უზარმაზარი ბიბლიოთეკა მაქვს და ძალიან მიყვარს კითხვა. სამწუხაროდ, საყვარელი წიგნების კითხვით სიამოვნებას ვეღარ ვიღებდი - თვალებზე ბინდი მეფარებოდა. გარეთ ცხვირსახოცის გარეშე არ გავდიოდი, საშინელი **ცრემლდენა** მქონდა. მხედველობის დაკარგვის მეშინოდა, **მიოპიის** გარდა, **კატარაქტა** გამივითარდა. ჩემი მთელი ამ დაავადებამ დააბრმავა. მტერს არ ვუსურვებ. არ დავაყოვნე და მაშინვე ვიმოქმედე. "ნავიზორის" კაფსულების და წვეთების ორი კურსი ჩავიტარე, და მოხდა სასწაული, რომელზეც არც მიოცნებია: ნისლი მთლიანად გამიქრა, ცრემლდენა შემიწყდა. კარგად ვხედავ, სათვალეც აღარ მჭირდება. ახლა საათობით ვკითხულობ წიგნებს და თვალები არ მეღლება.

ბურაია მარია, ქ.მინსკი, ბელარუსი

ასევე გაყიდვაშია შემდეგი პროდუქცია

„ნავიზორი" (კაფს.) 31.7 ლ. (აქციით 28,70ლ.) **„ნავიზორი"** (წვეთები) 31.7 ლ. (აქციით 28,70ლ.) **„სუსტალაქსი"** (კრემი) 31.7 ლ. (აქციით 28,70ლ.) **„სუსტალაქსი"** (კაფს.) 31.7 ლ. (აქციით 28,70ლ.) **„ზდრავია"** 31.7ლ. (აქციით 28,70ლ.) **„პრომიოდ ფორტე"** 31.7. (აქციით 28,70ლ.) **„არტეპრილი"** 31.7ლ. (აქციით 28,70ლ.) **„ფრიდიალი"** (კაფ.) 31.7 (აქციით 28,70ლ.) **„ლი ვევტინი"** 31.7ლ. (აქციით 28,70ლ.) **„იმოქსინი"** 31.7ლ. (აქციით 28,70ლ.) **„პროსტერექტი 60"** 51.5ლ. (აქციით 48,50ლ.) **„პროსტერექტი 120"** 91.5. (აქციით 88,50ლ.) **„ადენომი 60"** 51.5 ლ. (აქციით 48,50ლ.) **„ადენომი 120"** 91.5ლ (აქციით 88,50ლ.)

კომპანიამ დაიწყო ონლაინ გაყიდვები. თქვენ შეგიძლიათ შეუკვეთოთ პროდუქცია

FACEBOOK გვერდზე @ApifitoGeorgia2015 ან დარეკოთ 514295005

და ჩვენ მოგაწვდით სასურველ პროდუქციას სახლში მთელი საქართველოს მასშტაბით.

თუ თქვენ არ შეგიძლიათ მოსვლა

დარეკეთ ნომერზე (+995) 551 30 98 98 თბილისის და რუსთავის მასშტაბით სახლში მოგაწვდით

(საპენსიო ფასდაკლება არ მოქმედებს მიწოდების სერვისის შემთხვევაში)

გელოდებით ჩვენს გამოფენა-გაყიდვაზე

სადაც მიიღებთ დაწვრილებით ინფორმაციას პრეპარატების შესახებ, შემდეგ მისამართებზე:

12 ,13 , 14, 15, 16, 17, 18 ოქტომბერი

თბილისი 1. ბახტრიონის №22. -------- 15.00-17.00 სთ.
2. ვარკეთილი-3. -------- ყოველდღე 10.00-20.00 სთ.
2-მ/რ, ს. თაყაიშვილის 1 „სამკურნალო-სარეაბილიტაციო ცენტრი"

16 ოქტომბერი

თელავი 26 მაისის №5, ჭადრაკის სახლი -- 11.00-12.00 სთ.

17 ოქტომბერი

რუსთავი დუმბაძის №10, სასტ. „ელიტა" --- 12.00-13.00სთ

18 ოქტომბერი

გორი სტალინის გამზ. №24. -------- 12.00-13.00 სთ
სამედიცინო სახლი „მკურნალი"

19 ოქტომბერი

ბათუმი ყაზბეგის №4. სასტ. „ლაით ხაუზ".- 10.00-11.00 სთ.
ოზურგეთი იოანე პეტრიწის №1, - -------- 12.00-13.00 სთ.
რესტორანი „იზაბელა".
ფოთი 9 აპრილის №10. -------- 14.00-15.00 სთ.
ბავშვთა გასართობი ცენტრი „ბალუ"
ზუგდიდი გამსახურდიას №28, კაფე „აქატი" - 16.00-17.00 სთ.

20 ოქტომბერი

სამტრედია რუსთაველის №21, რესტ „ჭურჭავა" 10.00-11.00 სთ.
ქუთაისი კოსტავას №25, სასტ. „ლია" ------ 12.00-13.00 სთ
ზესტაფონი აღმაშენებლის №61ა აფთიაქი ----- 14.00-15.00 სთ.
ჭიათურა აღმაშენებლის №91, -------- 16.00-17.00 სთ.
სასტუმრო „ნელი ტაბატაძე".

21 ოქტომბერი

ხაშური კოსტავას №6. აფთიაქი 1 -------- 10.00-11.00 სთ.

უფასო კონსულტაციის ცხელი ხაზი (+995) 551 30 98 98 დაგვიკავშირდით 9[00] – 21[00] სთ

გვარამიამ რაჭა და რაჭველები შეურაცხყო!

Nika Gvaramia
4 ოქტომბერი, 14:02-ზე

შედეგებს ჩავხედე.
აქამდე არასდროს შემრცხვენია ჩემი უსაყვარლესი რაჭის გამო. გულგახეთქილი ვარ.
რაჭა აღარ, უბრალოდ ჭა.

2 ოქტომბრის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების შედეგებით სანაცეთი ისეა გამწარებული, ათასგვარ სიბილწეს აფრქვევს და საქართველოს რეგიონებს შეურაცხყოფს! ამ თვალსაზრისით, ყველას ისევ პატიმარი სააკაშვილის მინი-გებელსმა — „მთავარი არხის" გენდირმა ნიკუტა გვარამიამ აჯობა — მან, არც მეტი, არც ნაკლები, სრულიად რაჭა და რაჭველები შეურაცხყო!

დიახ, როდესაც **გვარამიამ** გადახედა 2 ოქტომბრის ადგილობრივი არჩევნების რაჭის რეგიონში დაფიქსირებულ შედეგებს და აღმოაჩინა, რომ იქ **რაჭველებმა ნაცები, ამ სიტყვის სრული მნიშვნელობით, „ჩარეცხეს"**, „ქართული ოცნების" კანდიდატებს კი 60-70-პროცენტიანი მხარდაჭერა გამოუცხადეს, მუცლის გვრემა დაეწყო!

კერძოდ, **გვარამია** არჩევნებში **რაჭის** შედეგებს აი, ასე გამოეხმაურა სოციალურ ქსელში: „შედეგებს ჩავხედე. აქამდე არასდროს შემრცხვენია ჩემი უსაყვარლესი **რაჭის** გამო. გულგახეთქილი ვარ. **რაჭა** აღარ, უბრალოდ **ჭა**".

გვარამია, როგორც ყველა ნაცი, გალიაში გამოკეტილი კურდღელი ფიურერის თამადობით, აშკარად არაადეკვატურია! თანაც, ეს პირველი შემთხვევა არ არის, როდესაც **გვარამია** ასე ერთი ხელის მოსმით შეურაცხყოფს საქართველოს კუთხეებს! მაგალითად, 2018 წლის ივლისში, მაშინ ჯერ კიდევ „რუსთავი-2"-ის გენერალურმა დირექტორმა **ნიკა გვარამიამ,** რომელსაც ბნედის მორიგი შემოტევა ჰქონდა, თავის საავტორო გადაცემაში სიტყვასიტყვით ბოლო ხმაზე ი- ეს იწოდა: *„გავკარი ბორჯომსაც და ღვინოსაც!* *რას ნიშნავს, პუტინი კარგიაო, იმიტომ უნდა ვთქვათ, რომ ვიღაცამ ბორჯომი, ღვინო და ნაბეღლავი შეიტანოს რუსეთში?!* ***ჩავუფსი სამივეში, ფეხებზე მკიდია!*** *ძალიან დიდი ბოდიში, ქვეყანა ვართ თუ რაღაცა სავაჭრო ობიექტი?! გაეთრიეთ და უკრაინაში გაყიდეთ, კაცო. რას შეგვ...ცით (ცენზურა ჩვენია — გ.გ.) მთელ ერს?! ლამის გამოხატვის უფლება აგვიკრძალეთ იმის გამო, რომ თქვენი ბორჯომი იქ ვერ შევიდეს. გადაახ...ით (ცენზურა ჩვენია — გ.გ.) უკრაინაში და იქ გაყიდეთ ეს ბორჯომი".*

მაშინ ამ ამაზრზენ განცხადებას თელავსა და გურჯაანში მცხოვრებლების პროტესტი მოჰყვა. მევენახეებმა ვრცელი წერილი გამოაქვეყნეს და **გვარამიას** კახურ-ლაზათიანად „მიაგებეს": ***„ნიკავ, შე ქათმის სკინტლო!*** *თუ რამის შნო გაქვს, ჩამო თელავში, თუ გინდა — გურჯაანში, თუ გინდა — სიღნაღში, თუ გინდა — სხვაგან და გაიმეორე,* ***ჩაგიფსი ღვინოშიო, პუტინისტი მევენახეებო, მოღალატეებო.*** *რასაც დაიჭერ, მერე არავის გაუყო. თბილისში განთავსებული საქათმიდან კარგად გეხერხება ბილწსიტყვაობა, მაგრამ გარეთ ვერ გამოდიხარ დაცვის გარეშე, კახეთში კი დაცვითაც ვერ ჩამოდიხარ. არ გაქვს მაგის შნო, ეგრევე იფსამ და უარესსაც შვრები საკუთარ შარვალში."*

დაბოლოს, კახელებმა **გვარამიასადმი** მიმართვა ასეთი სკაბრეზით დაამთავრეს:

„ისევ გვიტევენ კახელებს,
უკვე მეოცე დღე არი,
ვერავინ მოსდრეკს კახეთსა,
ნიკა ვინ ჩვენი ყ...ე (ცენზურა ჩვენია — გ.გ.) არი?!"

მოკლედ, ბევრი რომ აღარ გავაგრძელოთ, **გვარამია** უფრო მეტსაც იმსახურებს! ვეჭვობ, გასაგები მიზეზების გამო, **რაჭველებმა** კახელებივით ასე ლაზათიანად, „არასაპარლამენტო ლექსიკით", შეამკონ და „დაახურონ" სააკაშვილის „ჯიბის ნიკუტას", მაგრამ ის კი ვიცი, რომ **რაჭველები** ყველაზე ხშირად ამ ორ თიკუნს იყენებენ **გვარამიასნაირთა** მიმართ: **„ნაკლე"** და **„პურტყვი"**!

„ნაკლე" ჭკუანაკლულს, გონებაშეზღუდულს ნიშნავს! **„პურტყვი"** კი — მოგეხსენებათ, საქონელია.

მოკლედ, თუ ამ ყველაფრის შემდეგ **გვარამია** გაბედავს და **რაჭაში** ჩავა, გამორიცხული არ არის, ყველაზე ღრმა **ჭაში** ჩააყუდონ, თავი კი, ერთი **რაჭული** ხუმრობისა არ იყოს, **„ჭაში ნარახუნებ ვედროს"** დაუმსგავსონ! არ ეკუთვნის თუ რა?!

გიორგი გიგაური

საეკლესიო კალენდარი

✝ **11 ოქტომბერი. ორშაბათი. დღესასწაული ქუთაისის ყოვლადწმიდა ღვთისმშობლის სასწაულმოქმედი ხატისა.** ღირსისა ხარიტონ აღმსარებელისა; წინასწარმეტყველისა ბარუქისა; მოწამეთა: ალექსანდრესი, ალფესისა, ზოსიმესი, მარკოზ მწყემსისა, ნიკონისა, ნეონისა, ილიოდორესი და სხვათა; კრება ღირსთა მამათა, კიევის ახლო მღვიმეში დავანებულთა.

✝ **12 ოქტომბერი. სამშაბათი.** ღირსისა ონოფრე გარეჯელისა, სასწაულმოქმედისა; ღირსისა კვირიაკოზ განშორებულისა; მოწამეთა: დადასი, სპარსთა მეფის შაბურის ძისა, გავედაისი და დისა მისისა კაზდოიასი; ღირსისა თეოფანე მოწყალისა.

✝ **13 ოქტომბერი. ოთხშაბათი.** მღვდელმოწამისა გრიგოლ დიდისა ეპისკოპოსისა, სომეხთა განმანათლებელისა; მოწამეთა: რიფისმესი, გაიანესი და მათთანა წამებულთა წმიდათა ქალწულთა; მიხეილისა, კიევის პირველი მიტროპოლიტისა; მელეტისა, ალექსანდრიელი პატრიარქისა.

✝ **14 ოქტომბერი. ხუთშაბათი. დღესასწაული კვართისა საუფლოისა და სვეტისა ღვთივბრწყინვალისა და მირონმდინარისა. საფარველი ყოვლადწმიდისა დედუფლისა ჩვენისა ღმრთისმშობელისა და მარადის ქალწულისა მარიამისა.** მოციქულთა სწორთა: მეფისა მირიანისა და დედოფლისა ნანასი; წმიდათა: სიდონიასი და აბიათარ მღვდელისა, ურიაყოფილისა; წმინდა სიდონიას დედის, მაცხოვრის ჯვარცმის ჟამს მცხეთას ვნებულისა და პირველმარტვილისა; მელქისედეკ I-ისა, სრულიად საქართველოს პირველი კათოლიკოს-პატრიარქისა, სვეტიცხოვლის განმაახლებელისა; მოციქულისა ანანიასი, 70-თაგანისა; ღირსისა რომანოზ ტკბილადმგალობელისა; მოწამისა დომნინე თესალონიკელისა; ღირსმოწამისა მიქაელისა, ზობიელი იღუმენისა და მისთანა 36-თა ღირსმოწამეთა.

14 ოქტომბერი
დღესასწაული კვართისა საუფლოისა და სვეტისა ღვთივბრწყინვალისა და მირონმდინარისა

✝ **15 ოქტომბერი. პარასკევი.** წმიდათა დიდმოწამეთა: დავითისა და კონსტანტინესი, არგვეთის მთავართა; მოწამეობა. მღვდელმოწამისა კვიპრიანესი და მოწამეთა იუსტინა ქალწულისა და თეოქტისტესი; ნეტარისა ანდრიასი, ქრისტესთვის სალოსისა.

✝ **16 ოქტომბერი. შაბათი.** მღვდელმოწამეთა: დიონისე არეოპაგელისა, ათენელი ეპისკოპოსისა, რუსტიკე ხუცისა და ელევთერ დიაკონისა; ღირსისა იოანე ქოზიბელისა, კესარიელი ეპისკოპოსისა; ნეტარისა ისიხი ქორებელისა.

✝ **17 ოქტომბერი. კვირა. მღვდელმოწამისა ევდემოზ I-ისა, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქისა;** მღვდელმოწამისა იეროთესისა, ათენელი ეპისკოპოსისა; მოწამეთა: გაიოზისა, ფავსტოსისა, ევსევისა და ქერიმონისა; მღვდელმოწამისა პეტრე კაპეტოლიელი ეპისკოპოსისა; მოწამეთა: დომნინასი და ორთა ასულთა მისთა ვირინეასი და პროსკუდიასი; ღირსისა ამონისა; ღირსისა პავლე უბრალოსი; მოწამეთა დივიკტისა და ასულისა მისისა კალისთენიასი; წმიდისა სტეფანე შილიანოვიჩისა.

15 ოქტომბერი – ხსენება ნეტარისა ანდრიასი, ქრისტესთვის სალოსისა



საქართველო- ისრაელის ერთობლივი კლინიკა
GIDMEDI
გიდმედი
ენდეთ ჩვენს იმედს!
ნებისმიერი ქირურგიული და უროლოგიური პათოლოგია
თბილისი, ლუბლიანას ქ. 2/6, მეხუთე სართული. 591 35 33 55

მადლობა მაია ქართველიშვილს!

გაღიზიანებული, გამწარებული უმიზეზოდ ვკამათობდი ცოლთან, რომელსაც არაფერი დაუშავებია, ყველაფრის სათავე ჩემში იყო. მაშინ მოვეგე გონს, როცა ოჯახს ვკარგავდი, სწორედ ამ დროს მეგობრის ცოლმა თითქმის ძალით წამიყვანა მაია ქართველიშვილთან, რომელმაც ზუსტად აღწერა ჯერ ჩემი პიროვნული თვისებები, რომლის წყალობით ნებისმიერ ცხოვრებისეულ სირთულეებს ვუმკლავდებოდი, შემდეგ კი ჩემს საქმიანობაზე ისაუბრა. წლების მანძილზე შესანიშნავად მიმდიოდა ბიზნესი. არასოდეს გამჭირვებია. 2 წლის წინათ ახალი ბიზნესპარტნიორის ზედმეტად ნდობამ კი ყველაზე მნიშვნელოვანი ბერკეტი გამომაცალა ხელიდან. ერთმა მოდუნებამ რადიკალურად შეცვალა საქმეც და სულიერი მდგომარეობაც. ღალატმა მაზარალა არამხოლოდ ფინანსურად, არამედ პიროვნულადაც. დავკარგე ადამიანების მიმართ ნდობა, სწრაფი რეაგირებისა და მობილიზების უნარი, რომელიც ჰაერივით სჭირდება ბიზნესს. ქალბატონი მაიას ძალისხმევით წარმოუდგენლად მცირე დროში დავმშვიდდი, თანდათან დავლაგდი, სრული ბანკროტის მერე შემოსავალსაც არ ვუჩივი, მითუმეტეს, რომ პანდემიური კრიზისია. და მთავარი, პრობლემების აღარ მეშინია, მეგულება ქალბატონი მაიას სახით მრჩეველი და კეთილი საქმეების გამკეთებელი. ვინც მასთან ერთხელ მაინც მოხვედრილა, დამეთანხმება ჩემი ნათქვამის რეალობაში.

მაიას მისამართია: გორის ქუჩა 8 (მეტროსადგურ «წერეთელთან»). 593-92-36-34

გამოცდილი ბუკინისტი:

იყიდის ძველ, 1920 წლამდე გამოშვებულ, წიგნებს რუსულ ენაზე — 1500 ლარად, ჟურნალებს — 1945 წლამდე გამოშვებულს, პლაკატებს, არქივებს, მეტალის თოჯინებს და სხვა სათამაშოებს (ბეწვიანების გარდა) 1980 წლამდე გამოშვებულს.

591-75-35-38

ცაცხვის, აკაციისა და წაბლის სუპერთაფლი

558 11 11 15, 558 11 11 19
კობა, სოფო

რიკოთის გვირაბიდან დასავლეთის მიმართულებით მე-7 კილომეტრზე, გზის მარცხენა მხარეს!

მადლობა დინარა ლაზარაშვილს!

დინარა ლაზარაშვილის პრაქტიკაში უამრავია შემთხვევა, როცა უმძიმესი დიაგნოზით ადამიანები განიკურნენ და დღემდე შრომისუნარიანები არიან. დაავადებას არა აქვს მნიშვნელობა, მთავარია, პაციენტმა პირველივე სეანსიდან იგრძნოს შვება. ● გავიკეთე კატარაქტის ოპერაცია მარჯვენა თვალზე, შემდეგ — მარცხენაზე, შედეგის ნაცვლად, ფაქტობრივად, დავბრმავდი. მარჯვენა თვალიდან საერთოდ ვერ ვხედავდი. თვალებმოჭუტული, ჩაცვენილი გუგებით დამოუკიდებლად ქუჩაში ვერ დავდიოდი. ამ მდგომარეობით მოვხვდი ქალბატონ დინარასთან. პირველივე სეანსიდან გუგები გაიფართოვდა, რამაც მკურნალობის გაგრძელების იმედი მომცა. 3-4 პროცედურის შემდეგ მარჯვენა თვალში სინათლე ჩამიდგა, შევძელი სილუეტების დანახვა, მარცხენა თვალიდან — უფრო მკვეთრად, ორივე თვალს უფრო ფართოდ ვახელდი. 20-დღიანი სეანსის შემდეგ ჩემი მდგომარეობა განსაცვიფრებელი და დაუჯერებელია. მარჯვენა თვალიდან (ფაქტობრივად, მკვდარი იყო) 3-4 მეტრ მანძილზე ვხედავ, მარცხენა თვალში კი 60-70%-ანი მხედველობა დამიბრუნდა. მკურნალობის პროცესში მომეხსნა ყურებში გამუდმებული ხმაური და სმენაც აღმიდგა. ● **წლების მანძილზე ვუჩიოდი შეტევითი ხასიათის თავის ტკივილებს, მაღალ წნევას, შაკიკს. გამუდმებით ვმკურნალობდი ნევროპათოლოგთან სხვადასხვა სპაზმოლიტური და გამაყუჩებელი მედიკამენტებით, პარალელურად სტრესისა და ჰიპოდინამიის ფონზე მაწუხებდა ხერხემლის ოსტეოქონდროზი, გართულებული მდგომარეობა გავა-წელის, მენჯ-ბარძაყის სახსრის უბანზე, რაც გამოიხატებოდა ხერხემლის მოხრისა და მოძრაობის შეზღუდვით, რასაც აძლიერებდა ორივე მუხლის ართროზი, ყველა უბანზე ფორმირებული პროცესი მიმდინარეობდა, რაც მოძრაობისას გაუსაძლის ტკივილებს იწვევდა. მოვხვდი ქალბატონ დინარასთან, რომლის სასწაულებრივი სეანსიდან ყოველი დღე წინაზე შედეგიანი ხდებოდა, წნევა დამირეგულირდა 140/80-ზე, ჩავიტარე მკურნალობის სრული კურსი, შედეგი გასაოცარია, ვარ ენერგიული და შრომისუნარიანი!**

ქალბატონ დინარას მიმართეთ: 555-73-24-62

მიხეილ ცაგარელი: თეთრი და შავი მთვარე, ანუ

სელენა და ლილიტი ჩვენს ჰოროსკოპში

— თეთრი და შავი მთვარე რას განასახიერებენ? ადამიანის პირად ჰოროსკოპში მათი განლაგება რას განსაზღვრავს? თეთრი მთვარის რომელ ასტროლოგიურ სახლში განლაგებისას არის ადამიანი ოპტიმისტური, მშვიდობისმოყვარე, ჯილდოვდება მყარი ჯანმრთელობით, ერთგული მეგობრებით, ანდა შავი მთვარის რომელ სახლში განლაგებისას არის მიდრეკილი მომხვეჭელობისკენ, ფულის არამიზნობრივი ხარჯვისკენ, ანდა უარყოფს ოჯახის შექმნას? რამდენ წელიწადში უბრუნდებიან სელენა ან ლილიტი ადამიანის პირად ნათალურ რუკაზე დაფიქსირებულ საწყის წერტილს? რომელ ასაკში მატულობს იღბლიანობის ანდა ზნეობრივი მორალური დაცემის და არასწორი ცხოვრებისეული გზის არჩევის ალბათობა და რატომ? — ამ და სხვა საკითხებზე ასტროლოგი ***მიხეილ ცაგარელი*** *გვესაუბრება.*

— თეთრი და შავი მთვარის, ანუ სელენისა და ლილიტის შესახებ არაერთხელ გვისაუბრია, თუმცა, ამ წარმოსახვითი პლანეტების განსაკუთრებული ფუნქციიდან გამომდინარე, უფრო დაწვრილებითი ცნობები მოგვაწოდეთ მათი ზემოქმედებისა და პირად ჰოროსკოპში ადგილმდებარეობის მნიშვნელობის შესახებ.

— თეთრი და შავი მთვარე სხვა პლანეტებს არ ჰგავს. მათ ზოდიაქოს ნიშანი ან ასტროლოგიური სახლი, რომელსაც მართავენ, არ გააჩნიათ, მაგრამ მათი როლი და გავლენა ასტროლოგიაში მეტად მნიშვნელოვანია. მაგალითად, ადამიანის პირად ჰოროსკოპში განლაგება მის კარმულ ამოცანებს განსაზღვრავს. **შავი მთვარე, ანუ ლილიტი, მთვარის ორბიტის ის წერტილია, რომელიც მზიდან ყველაზე შორსაა განლაგებული, ანუ მთვარის ორბიტის აპოგეაა მზის მიმართ. თეთრი მთვარე, ანუ სელენა კი პერიგეაა, ანუ მთვარის ორბიტის ყველაზე ახლო წერტილია მზის მიმართ.** ამ ორი წარმოსახვითი წერტილის საკრალური მნიშვნელობა ჯერ კიდევ უძველესი დროიდან შეამჩნიეს, ანუ **აპოგეა** არის ყოველივე ის, რისგანაც დედამიწა ცდილობს, სამუდამოდ გათავისუფლდეს, **პერიგეა** კი ისაა, რის შეძენას, დამატებას, დაახლოებას ცდილობს ჩვენი პლანეტა. **თეთრი მთვარე** განასახიერებს რწმენას, სიკეთეს, წარმატებას, იღბლიანობას, ბედნიერებას, თავდადებას და ა.შ., ხოლო **შავი მთვარე** განასახიერებს ურწმუნოებას, შიშებს, სიხარბეს, სიცრუეს, მზაკვრობას და სხვა. თითოეული ადამიანის პირად ჰოროსკოპში აუცილებლად არის დაფიქსირებული ორივე მათგანი, ამიტომ ნებისმიერი ჩვენგანისათვის **პირადი თეთრი და შავი მთვარის** შესახებ ინფორმაციის ცოდნა და გათვალისწინება ურიგო ნამდვილად არ იქნება. ამასთან, თეთრი მთვარის ზემოქმედება მადლიერებით უნდა მივიღოთ. **შავი მთვარის** ცდუნებებს კი მაქსიმალურად უნდა ვერიდოთ და წინააღმდეგობა გავუწიოთ. ზოგჯერ ისეც ხდება, რომ ადამიანის პირად ნათალურ რუკაში **სელენა და ლილიტი** ურთიერთსაპირისპიროდ, ანუ გვერდიგვერდ არიან განლაგებული. ამ შემთხვევაში ადამიანი მუდმივად არჩევანის წინაშეა და მხოლოდ მასზეა დამოკიდებული, სინათლისკენ მიმავალ გზას აირჩევს თუ სიბნელისკენ მიმავალს. **თეთრი მთვარე ადამიანის მფარველი ანგელოზია.** იგი ბოროტებისგან გვიცავს, ცდილობს, ბევრი პოზიტიური, სასიხარულო და ბედნიერი მოვლენებით ცხოვრება გაგვილამაზოს. მინიშნებებს გვაძლევს, პირობებს გვიქმნის, რათა სწორი არჩევანი გავაკეთოთ. **სელენის** ზეგავლენის სფერო განისაზღვრება ნათალურ რუკაზე მისი განლაგებით. მაგალითად, თუ იგი **პირველ ასტროლოგიურ სახლში** აღმოჩნდება, ეს ადამიანი კეთილი, ოპტიმისტი, მშვიდობისმოყვარე იქნება. თუ **მეთერთმეტე სახლშია** განლაგებული, მაშინ ამ ადამიანს ბევრი საიმედო და ერთგული მეგობარი ეყოლება. თუ **მეექვსე სახლშია** განლაგებული, მაშინ ეს ადამიანი დაჯილდოებულია ძლიერი, მყარი ჯანმრთელობით, ხოლო, თუ რაიმე სენით დაავადდება, სწრაფად და იოლად გამოჯანმრთელდება. ნიშანდობლივია, რომ **თეთრი მთვარის** გავლენა ცხოვრების ყველა დანარჩენ სფეროზეც ზუსტად ასევე დადებითია, იქნება ეს სახლი, ოჯახი, სამსახური, მოგზაურობა და სხვანი. იმ შემთხვევაში, თუ ჰოროსკოპში**სელენას** შედარებით სუსტი პოზიცია უკავია, იგი ყოველ მიზეზგარეშე ყველანაირ ძალას იხმარს, რათა ამ ადამიანს დახმარება გაუწიოს. **თეთრი მთვარის ბრუნვის პერიოდი შვიდი წელია.** შესაბამისად, ყოველ შვიდ წელიწადში ის უბრუნდება ზუსტად იმ ადგილს, სადაც ნათალურ რუკაზეა განლაგებული. ნიშანდობლივია, რომ ბევრი ადამიანი თეთრი მთვარის დაბრუნების ამ პერიოდებს მეტად კარგად შეიგრძნობს. ამგვარად, თუ ადამიანის ცხოვრებაში **14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70 და ა.შ. წლის ასაკში რაიმე განსაკუთრებულად კარგი ხდება, ე.ი. თეთრი მთვარე თქვენი ცხოვრებისეული არჩევანითა და ცხოვრების სტილით კმაყოფილია.** გარდა ამისა, **სელენა** წინა ცხოვრებაში ჩადენილი სიკეთისთვისაც დაგაჯილდოებთ. ამიტომ ის ადამიანები, რომლებმაც წინა ცხოვრება სწორედ სიკეთით, სინათლისკენ სვლით განვლეს, ამჯერად უფრო იღბლიანი და ბედნიერი არიან. **შავ მთვარეს რაც შეეხება, მას უკავშირდება ყოველივე არამიწიერი და დემონური. მისი ზემოქმედება ყველაზე მეტად შეიგრძნობა სხვადასხვა ცდუნებების სახით,** როგორიცაა გადამეტებული ძალაუფლება, პოპულარობა და ფული. მაგალითად, ადამიანის პირად ნათალურ რუკაზე პირველ სახლში განლაგებისას **ლილიტი** ადამიანს აცდუნებს, იყოს ამპარტავანი, კრიტიკული, გარშემო მყოფნი არაფრად არ ჩააგდოს და არაკეთილსინდისიერი გზით გამოიყენოს ადამიანები თვითდამკვიდრებისა და მარტივად ცხოვრებისთვის. თუ **შავი მთვარე** ჰოროსკოპში განლაგებულია**მეორე სახლში,** მაშინ იგი ფინანსებზე ზემოქმედებს. შესაბამისად, აცდუნებს ამ ადამიანს, მთავარ მიზნად გაიხადოს ფული, მატერიალური სფერო და მომხვეჭელობა, რის გამოც ეს პიროვნება ვერც დიდ მოგებას მიიღებს და ვერც გამდიდრებას მოახერხებს, რამეთუ ხან ფული არამიზნობრივად დაეხარჯება, ხან მოულოდნელი ხარჯის აუცილებლობა შეექმნება და ხან კი ადვილი შესაძლებელია, დაკარგოს, ანდა გაქურდონ. ასევე, მაგალითად, ჰოროსკოპში **ოჯახის ზონაში** განლაგებისას **შავი მთვარე** ან გაუძლიერებს ამ ადამიანს სურვილს ოჯახის შექმნაზე ან, პირიქით, სრულიად გაუქრობს. უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ ცხოვრებაში უამრავი ცდუნებაა. არსებობს უმნიშვნელო ცდუნებები, რომლებსაც შეგვიძლია ყურადღება არ მივაქციოთ. **არსებობენ სასარგებლო ცდუნებები, რომელნიც, შესაძლოა, დიდ შემოქმედებით პროცესებს დაედოს საფუძვლად. თუმცა, ცდუნებათა უმეტესობა, ძალზედ სახიფათო და საშიშია.** სწორედ ასეთ ცდუნებებს განაგებს **შავი მთვარე** და მისი ზემოქმედებაც ყოველთვის ნეგატიურია. იგი ცდილობს, ადამიანები ვნებების, არაჯანსაღი აზარტის, უზნეობის მორევში ჩაითრიოს. **ლილიტის მობრუნების პერიოდი ცხრა წელია.** ამგვარად, ყოველ ცხრა წელიწადში ერთხელ იგი უბრუნდება ადამიანის ნათალურ რუკაზე დაფიქსირებულ, ანუ საწყის წერტილს, ამიტომ **9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90 წლის ასაკში** ყველაზე დიდი ალბათობაა ზნეობრივად და მორალურად დაცემის, უკუსვლის, ცდუნებაზე წამოგების და არასწორი ცხოვრებისეული გზის არჩევისა. თუმცა, შესაძლებელია, რომ არამარტო შევასუსტოთ, არამედ ავიცილოთ კიდეც **შავი მთვარის** ზემოქმედება.

რუბრიკას უძღვება
მარინა მერკვილაძე

11-17 ოქტომბრის ასტროლოგიური პროგნოზი

ვერძი (21.03-20.04)
კარგი პერიოდია ახალი სამსახურის დასაწყებად. შესაძლოა, ოჯახურ ღონისძიებაში მიიღოთ მონაწილეობა. ახლობლებთან საუბრები დიდ სიამოვნებას მოგგვრით და თავდაჯერებასაც შეგმატებთ. უძრავი ქონების, მიწის ნაკვეთისა და ქონებრივი საკითხების მიმართ ინტერესს გამოიჩენთ. ოჯახთან დაკავშირებული გადაადგილებების რიცხვი გაიზრდება. შესაძლოა, საცხოვრებელი ადგილი შეიცვალოთ.

კურო (21.04-20.05)
ძველი საქმეების მოგვარება-დასრულების დროა. ენერგიის ნაკლებობა სიზარმაცისკენ გიბიძგებთ, მაგრამ ცხოვრებისეული ცვლილებები გარემოებაზე დამოკიდებულს გაგხდით და, შესაძლოა, ნაკლებად კომფორტულ პირობებში აღმოჩნდეთ, რის გამოც აუცილებელი იქნება დროულად საჭირო ზომების მიღება. ადვილად მიიღებთ და აითვისებთ ინფორმაციას. უცხოელებთან კავშირი ან სხვა ქალაქში მოგზაურობა პერსპექტივას გიქადით.

ტყუპი (21.05-22.06)
შემოქმედებითად განწყობილი იქნებით და ცხოვრების ჩვეული წესი, შესაძლოა, ადვილად შეიცვალოთ. სწრაფად რადიკალური გადაწყვეტილებების მიღება არ გაგიჭირდებათ. ეს დღეები ახალი სტრატეგიის შემუშავებისათვის გამოიყენეთ, მაგრამ განხორციელება სხვა დროისათვის გადადეთ. კარგი პერიოდია სამეცნიერო კვლევებისთვის და სხვისი საიდუმლოს გასაგებად. იდეალური რომანტიკული ურთიერთობა კი მხოლოდ თქვენს ფანტაზიებში პოვებს ადგილს.

კირჩხიბი (23.06-22.07)
დრო რაციონალურად დაგეგმეთ და ბევრი რამის მოსწრებას შეძლებთ, კრიტიკული შენიშვნების მოსმენისას ნუ გაღიზიანებდებით და ეცადეთ, შეცდომები გამოასწოროთ, თქვენთვის მთავარი იქნება ოჯახი და სიმშვიდისა და ჰარმონიის შენარჩუნება, ურთიერთობისას ეცადეთ, საქმიანი და ქმედითუნარიანი ადამიანის შთაბეჭდილება მოახდინოთ სუსტთა დახმარებისას, ახლობლებს ყურადღებას ნუ მოაკლებთ, რათა არავინ გაანაწყენოთ. მოგზაურობა პოზიტიურად ჩაივლის.

ლომი (23.07-23.08)
ოჯახის საქმეები ძირითად საქმიანობას ხელს შეუშლის. ფინანსური პრობლემის გამო მეუღლისთვის ან შეყვარებულისთვის დახმარების გაწევა მოგიწევთ. ცოდნის მიღება-გაღრმავების პროცესის დასრულება თქვენს ძალისხმევაზე იქნება დამოკიდებული, რაც ხელს შეუწყობს კარიერულ წინსვლას. მეგობრები თქვენი გეგმების განხორციელებაში ყოველთვის ვერ დაგეხმარებიან, რის გამოც, შესაძლოა, ზოგიერთთან ურთიერთობა გაგიუარესდეთ.

ქალწული (24.08-23.09)
სასიამოვნო და სახალისო იქნება ურთიერთობა ახლობლებთან. ახალი ნაცნობები მომავალში დიდ დახმარებას გაგიწევენ ცხოვრების სხვადასხვა სფეროში. მიზნებისა და გეგმების მკაფიოდ ჩამოყალიბება გაგიჭირდებათ, ამიტომ ეს პერიოდი დამატებითი ცოდნის მიღებისათვის გამოიყენეთ. ეცადეთ, საკუთარ თავზე ნაკლები პასუხისმგებლობა აიღოთ, რათა მეტი დრო დაიტოვოთ პირადი ცხოვრებისა და დასვენებისთვის. გადაადგილებებისა და ახლო მანძილზე მოგზაურობის რაოდენობაც იმატებს.

11-17 ოქტომბრის ასტროლოგიური პროგნოზი

სასწორი (24.09-22.10)
ოჯახის წევრები და მეუღლე ბიზნესსა თუ პირად საქმიანობაში ყოველმხრივ დაგეხმარებიან, თუმცა, თავად თქვენი ყურადღება სახლის საქმეებისა და ოჯახისაკენ იქნება მიპყრობილი. მოსალოდნელია დამატებითი სამუშაოს ან ახალი ბიზნესის დაწყება, რაც თქვენს ცხოვრებას სრულიად შეცვლის. რომანტიკულობა და ცნობისმოყვარეობა მოგემატებათ. მზად იქნებით თავგადასავლებისთვის. მოგზაურობა დადებითად ჩაივლის.

მორიელი (23.10-22.11)
მიმდინარე პროცესების გამო კარიერაში წარმატების მიღწევა არ იქნება მარტივი. როგორც თქვენს საკუთარ, ისე ოჯახის წევრთა და მეგობართა საქმეებში ბევრ გაუგებრობას ექნება ადგილი. შესაძლოა, გარკვეული დათმობაც მოგიწიოთ. გეგმების განხორციელებას ზუსტი გათვლები და მეთოდური მუშაობა დასჭირდება. ოცნებების ხორცშესხმაში თანამოაზრენი რჩევებით დაგეხმარებიან. შესაძლოა, სასიყვარულო სფეროც დაიძაბოს.

მშვილდოსანი (23.11-21.12)
სასიცოცხლო ძალები მოგემატებათ, უფრო შრომისუნარიანი, მზრუნველი და ყურადღებიანი გახდებით. კარგი დროა მოგზაურობა-მივლინებებისთვის. უცხოეთში თავს დაცულად და მშვიდად იგრძნობთ. ინფორმაცია კარგად შეამოწმეთ, ჭორებს ნუ ენდობით და ნურაფერში გარისკავთ. ვნებები პირად ცხოვრებას გაგილამაზებთ, მაგრამ ეცადეთ, შეყვარებულს გული არ დასწყვიტოთ.

თხის რქა (22.12-19.01)
საკმაოდ მშვიდი იქნებით, მაგრამ მოგეჩვენებათ, რომ ყველა თქვენს გაბრაზებას ცდილობს. თანამშრომლობისას სიფრთხილე გამოიჩინეთ და სწრაფ მოგებას ნუ შეეცდებით. სამუშაოს სირთულის გამო, შესაძლოა, პერიოდულად თავი შეუძლოდ იგრძნოთ. კარგი იქნება, თუ საურთიერთობო წრეს გაიფართოვებთ. კარგი პერიოდია ძველი კავშირების აღდგენისთვის, მიმოწერისთვის და სასიყვარულო ურთიერთობებისთვის. მოგზაურობა კი გადადეთ, რათა მოულოდნელობანი აიცილოთ.

მერწყული (20.01-18.02)
ენერგიის მატება სულიერ მდგომარეობასა და შრომისუნარიანობაზე სასიკეთოდ იმოქმედებს. შესაძლოა, სპეციალობის ან სამსახურის შეცვლაზე დაფიქრდეთ. დისკუსიებს ერიდეთ, რათა დრო არ დაკარგოთ. თუ არსებულ სიტუაციას საკუთარი მდგომარეობის გაუმჯობესებისთვის გამოიყენებთ, შესაძლოა, დაქორწინების ან ოჯახური ურთიერთობის დახვეწის სურვილიც გაგიჩნდეთ. მოგზაურობისას წვრილმანს ყურადღება მიაქციეთ და რჩევებიც გაითვალისწინეთ.

თევზები (19.02-20.03)
ფინანსურ საკითხებში გაუგებრობა ანდა სამსახურის მოვალეობანი მოდუნების საშუალებას მოგცემთ, რის გამოც სასურველია, ჯანმრთელობას მეტი ყურადღება მიაქციოთ. ახალი კავშირები თქვენს კარიერაზე პოზიტიურად აისახება. შესაძლოა, მომავალში დაგაწინაურონ. უცხოელებთან ურთიერთობისას ეცადეთ, კონფლიქტს თავი აარიდოთ, უცაბედად დაწყებული სასიყვარულო ურთიერთობა, შესაძლოა, სწრაფად დასრულდეს.

მიმდინარე კვირის გეომაგნიტური დღეებია 12,13,14 და 17 ოქტომბერი

6 ოქტომბერი – ახალმთვარეობა,
20 ოქტომბერი – სავსემთვარეობა.

32-ე გვერდზე გამოქვეყნებული ლენტვორდებისა და კროსვორდის პასუხები:

თარაზულად: 4. საბზა; 8. ტეკილა; 11. კუბატურა; 12. ვალსი; 13. მატიე; 14. რერიხი; 15. მელომანი; 16. ნისია; 17. ტალკი; 18. ნინია; 19. სალამური; 23. დარკი; 24. რი; 26. საგა; 28. ამიმია; 31. სანდალოზი; 34. დუბლიორი; 36. ელერონი; 37. ლეკური; 40. მინოტავრი; 44. მირანდა; 47. ალიონი; 48. რეკორდი; 49. მანტილია; 50. ანატომია; 54. ტროსი; 55. მეზონინი; 59. მისხი; 60. პირკე; 63. ოპერა; 64. დელეგაცია; 65. სოლ; 66. ილოტი; 67. ირიბარი.
შვეულად: 1. გუნება; 2. ჩაკონა; 3. სუბარუ; 4. სამიტი; 5. ბატალია; 6. ავენიდა; 7. გლისერი; 8. ტირანია; 9. კორუნდი; 10. ლახვარი; 19. სისლეი; 20. ლონგეტი; 21. მეანეობა; 22. რგოლი; 25. იანკი; 26. სიდრი; 27. გაბრო; 29. მე; 30. მუმუ; 32. პინა; 33. ერ; 35. ილიადა; 38. კაირო; 39. რინგი; 40. მარატი; 41. ნეკროზი; 42. ტორსი; 43. ვოიაჟი; 44. მჭახე; 45. რეტრო; 46. ნოლტი; 51. ტრიოდი; 52. მადერა; 53. ასტამი; 55. მოდა; 56. ზოლა; 57. ნეგო; 58. ნიცა; 59. მესი; 60. სელი; 61. პაი; 62. რკო.

კუროსავანეპალისადილიკანიბალისტაკატონიკორა
ბოქსიტირადარიმესამეგრემიმინოსიგარაჟიგალია

რას ურჩევს ასტროლოგი მიხეილ ცაგარელი ზოდიაქოს თორმეტივე ნიშნით დაბადებულებს?

11 ოქტომბერი, ორშაბათი

მზე იმყოფება სასწორის ზოდიაქოში. ამოდის 06.09 საათზე, ჩადის 17.26 საათზე. **მთვარე** გადაინაცვლებს (21.16) თხის რქის ზოდიაქოში. ამოდის 12.00 საათზე, ჩადის 20.58 საათზე (მთვარის მე-6 დღე იწყება 16.11 საათზე. I ფაზა). **მიმართულებადაკარგული მთვარის** პერიოდია 08.32 საათიდან 21.16 საათამდე. **ტენდენციები:** სასიკეთო დღეა იმ საკითხთა გადასაწყვეტად, რომელიც ერთი თვის წინათ ვერ გადაწყდა. დიდი კოსმოსური მასწავლებელი პლანეტა **სატურნი** დღეს დირექტული ხდება (წინ მავალი) და **მერწყულის** ზოდიაქოში განაგრძობს მოძრაობას, რაც ხელს შეუწყობს ახალი საკანონმდებლო აქტების მიღებასა და რეალიზაციას, კარიერას, პროფესიულ აღმავლობას, კარგად ნაფიქრი საქმეების ხორცშესხმას, მავნე ჩვევისაგან გათავისუფლებას. დღეს კარგი დღეა მგზავრობისთვის, ტურისტული ლაშქრობისთვის, სპორტული ღონისძიებისა და ვარჯიშისთვის, შეხვედრა-დისკუსიებისთვის, უცხოელებთან ურთიერთობისთვის, ბინის შესაცვლელად, რეცხვისთვის. **ჯანმრთელობა:** დასუსტებულია ძვლოვანი სისტემა, ღვიძლი, ნაღვლის ბუშტი, საზარდული. **ქვები:** ფირუზი, ლაზურიტი, საფირონი, ლალი, ქრიზოპრაზი. **პოზიტიური დღეა** ლომისთვის, სასწორისთვის, მშვილდოსნისთვის, მერწყულისთვის. **ნეგატიურია** კუროსთვის, კირჩხიბისთვის, თევზებისთვის.

12 ოქტომბერი, სამშაბათი

მზე იმყოფება სასწორის ზოდიაქოში. ამოდის 06.10 საათზე, ჩადის 17.25 საათზე. **მთვარე** თხის რქის ზოდიაქოშია. ამოდის 13.06 საათზე, ჩადის 21.58 საათზე (მთვარის მე-7 დღე იწყება 16.11 საათზე. I ფაზა). **გეომაგნიტური დღეა.** სასიკეთო დღეა მიზნის მიღწევისთვის, საყოფაცხოვრებო საკითხების მოგვარებისთვის. ასევე სასიკეთოა მეტი მოძრაობა, მასაჟი. შესაძლებელია საქმეში ან ურთიერთობისას წარმოქმნილ პრობლემებზე მსჯელობა, მოლაპარაკება, პრაქტიკული საკითხების გადაწყვეტა. კარგი დღეა ხელმძღვანელობისადმი თხოვნით მიმართვისთვის, სარემონტო-სამშენებლო სამუშაოებისთვის, რესტავრაციისთვის, მავნე ჩვევისგან გათავისუფლებისთვის. კუჭისა და მკერდის მკურნალობისთვის, ექიმთან კონსულტაციისთვის, სანტექნიკის შესაძენად, პარტნიორთან საკამათო საკითხის მოგვარებისთვის. არ არის სასურველი ქორწინება, ფინანსური ოპერაციები, ახალი კავშირების დამყარება, სტომატოლოგიური პროცედურები. **ჯანმრთელობა:** დასუსტებულია ძვლოვანი სისტემა, ხერხემალი, სახსრები, მუხლები, კანი. **ქვები:** ონიქსი, ქრიზოპრაზი, აქატი, ოპალი, მარჯანი. **პოზიტიური დღეა** ქალწულისთვის, ღრიანკალისთვის, თხის რქისთვის. **ნეგატიურია** ვერძისთვის, ტყუპისთვის.

13 ოქტომბერი, ოთხშაბათი

მზე იმყოფება სასწორის ზოდიაქოში. ამოდის 06.11 საათზე, ჩადის 17.23 საათზე. **მთვარე** გადაინაცვლებს (23.48) მერწყულის ზოდიაქოში. ამოდის 14.01 საათზე, ჩადის 23.05 საათზე (მთვარის მე-8 დღე იწყება 16.58 საათზე. მე-2 ფაზა იწყება 07.25 საათზე). **მიმართულებადაკარგული მთვარის** პერიოდია 14.54 საათიდან 23.48 საათამდე. **გეომაგნიტური დღეა. ტენდენციები:** დღეს თქვენი სიტყვები გააკონტროლეთ. კარგი დღეა მავნე ჩვევისაგან გასათავისუფლებლად, კარგად ნაფიქრი საქმის განსახორციელებლად, უძრავი ქონების ყიდვა-გაყიდვისთვის, ექიმთან კონსულტაციისთვის, მცენარეების დარგვა-გადარგვისთვის, სამეცნიერო კვლევისთვის, სარესტავრაციო სამუშაოებისთვის, კოლექციის შესაგროვებლად, საოფისე ნივთებისა და საათის შესაძენად, სარემონტო-სამშენებლო სამუშაოებისთვის. არ არის სასურველი ქორწინება, ფინანსური ოპერაციები, სიმძიმეების აწევა და მკვეთრი მოძრაობები, ახალი კავშირების ძიება, სტომატოლოგიური პროცედურები. **ჯანმრთელობა:** დასუსტებულია ძვლოვანი სისტემა, ხერხემალი, სახსრები, მუხლები, კანი. **ქვები:** ონიქსი, ქრიზოპრაზი, აქატი, ოპალი. **პოზიტიური დღეა** კუროსთვის, კირჩხიბისთვის. **ნეგატიურია** ლომისთვის, სასწორისთვის, მშვილდოსნისთვის, მერწყულისთვის.

14 ოქტომბერი, ხუთშაბათი

მზე იმყოფება სასწორის ზოდიაქოში. ამოდის 06.12 საათზე, ჩადის 17.21 საათზე. **მთვარე** მერწყულის ზოდიაქოშია. ამოდის 14.46 საათზე, ჩადის 23.59 საათზე (მთვარის მე-9 დღე იწყება 17.29 საათზე. მე-2 ფაზა). **გეომაგნიტური დღეა. ტენდენციები:** დღეს პარტნიორულ ურთიერთობაში იმატებს ნევროზულობა, ხასიათცვალებადობა, მოვლენების გაზვიადებულად აღქმა. კარგი დღეა ინტენსიურად მუშაობისთვის, ყოფითი პრობლემების მშვიდობიანად გადასაწყვეტად, გულ-სისხლძარღვთა სისტემის სამკურნალოდ, სველი წესით დასუფთავებისთვის, რეფორმატორული საქმიანობისთვის, ელექტრო, აირ და კომპიუტერული ტექნიკის შესაძენად და შესაკეთებლად, უძრავი ქონების ყიდვა-გაყიდვისთვის, სარემონტო სამუშაოებისთვის, ბინის შეცვლისთვის, სესხის ასაღებად, ინტელექტუალური განვითარებისა და სამეცნიერო კვლევისთვის. არ არის სასურველი საიდუმლოს გამხელა, ზედმეტი ლაპარაკი, ალკოჰოლური სასმელებისა და ალერგიული პროდუქტების მიღება. **ჯანმრთელობა:** დასუსტებულია ნერვული სისტემა, ფეხის კუნთები, მხედველობა. **ქვები:** საფირონი, აკვამარინი, ცირკონი, ძოწი, ლაბრადორიტი. **პოზიტიური დღეა** ვერძისთვის, ტყუპისთვის. **ნეგატიურია** ქალწულისთვის, ღრიანკალისთვის, თხის რქისთვის, თევზებისთვის.

15 ოქტომბერი, პარასკევი

მზე იმყოფება სასწორის ზოდიაქოში. ამოდის 06.13 საათზე, ჩადის 17.20 საათზე. **მთვარე** მერწყულის ზოდიაქოშია. ამოდის 15.22 საათზე, ჩადის 16 ოქტომბერს 00.16 საათზე (მთვარის მე-10 დღე იწყება 17.48 საათზე. მე-2 ფაზა). **მიმართულებადაკარგული მთვარის** პერიოდია 16.34 საათიდან 23.59 საათამდე. **ტენდენციები:** დღეს საჭის მართვისას ყურადღებას ნუ მოადუნებთ, სითხის მიღება შეამცირეთ, მეგობრულ წრეშიც კი ნუ გაამხელთ საიდუმლოს. კარგი დღეა ახალი შთაბეჭდილებების მისაღებად, ელექტრო, აირ და კომპიუტერული ტექნიკის შესაძენად, საზოგადოებრივი და ნოვატორული საქმიანობისთვის, ბინის შეცვლისთვის, სესხის ასაღებად, ინტერიერის განახლებისთვის, სველი წესით დასუფთავებისთვის, სახლის მშენებლობისთვის და რემონტისთვის, მნიშვნელოვან საკითხთა განხილვისა და გადაწყვეტილებისთვის, გულ-სისხლძარღვთა სისტემის სამკურნალოდ, მეგობრული კონტაქტებისთვის. **ჯანმრთელობა:** დასუსტებულია ნერვული სისტემა, მხედველობა, ფეხის კუნთები. **ქვები:** საფირონი, აკვამარინი, ცირკონი, ძოწი, ფირუზი. **პოზიტიური დღეა** ლომისთვის, სასწორისთვის, მშვილდოსნისთვის, მერწყულისთვის. **ნეგატიურია** კუროსთვის, კირჩხიბისთვის.

16 ოქტომბერი, შაბათი

მზე იმყოფება სასწორის ზოდიაქოში. ამოდის 06.14 საათზე, ჩადის 17.18 საათზე. **მთვარე** გადაინაცვლებს (06.23) თევზების ზოდიაქოში. ამოდის 15.51 საათზე, ჩადის 17 ოქტომბერს 01.26 საათზე (მთვარის მე-11 დღე იწყება 18.02 საათზე. მე-2 ფაზა). **მიმართულებადაკარგული მთვარის** პერიოდია 01.00 საათიდან 06.23 საათამდე. **ტენდენციები:** დღეს საქმიანობისას მეტი ყურადღება გამოიჩინეთ, ემოციები აკონტროლეთ. ხალხის მასაში ყოფნას მოერიდეთ. არ არის სასურველი სულსწრაფობა, საიდუმლო საქმის წარმოება, სესხის აღება, ალკოჰოლის, ფსიქოტროპული და ნარკოტიკული საშუალებების მიღება. კარგი დღეა ახალი შემოქმედებითი პროექტების განსახორციელებლად, ქველმოქმედებისთვის, ლოცვისა და ხატების შესაძენად, მცენარეთა დარგვა-გადარგვისთვის, მგზავრობისთვის, ქორწინებისთვის. **ჯანმრთელობა:** დასუსტებულია ნერვული და ლიმფური სისტემა, ტერფები. **ქვები:** მარგალიტი, ალექსანდრიტი, გიშერი, მარჯანი, ამეთვისტო. **პოზიტიური დღეა** ქალწულისთვის, ღრიანკალისთვის, თხის რქისთვის, თევზებისთვის. **ნეგატიურია** ვერძისთვის, ტყუპისთვის.

17 ოქტომბერი, კვირა

მზე იმყოფება სასწორის ზოდიაქოში. ამოდის 06.15 საათზე, ჩადის 17.17 საათზე. **მთვარე** თევზების ზოდიაქოშია. ამოდის 16.16 საათზე, ჩადის 18 ოქტომბერს 02.34 საათზე (მთვარის მე-12 დღე იწყება 18.13 საათზე. მე-2 ფაზა). **გეომაგნიტური დღეა. ტენდენციები:** დღეს ამინდის ცვალებადობას ყურადღება მიაქციეთ. ხალხის მასაში ყოფნისას მეტი სიფრთხილე გამოიჩინეთ. სესხის აღებას ან ახალი საქმის დაწყებას მოერიდეთ. არ არის სასურველი ალკოჰოლის, ფსიქოტროპული და ნარკოტიკული საშუალებების მიღება, საიდუმლო საქმის წარმოება. კარგი დღეა შემოქმედებისთვის, შეცდომის გააზრებისთვის, მგზავრობისთვის, ქველმოქმედებისთვის, კაპიტალდაბანდებისთვის, ქორწინებისთვის. ხელი შეეწყობა განმარტოებას, ლოცვას. **ჯანმრთელობა:** დასუსტებულია ნერვული და ლიმფური სისტემა, ტერფები. **ქვები:** მარგალიტი, ალექსანდრიტი, გიშერი, მარჯანი, ამეთვისტო. **პოზიტიური დღეა** კუროსთვის, კირჩხიბისთვის. **ნეგატიურია** ლომისთვის, სასწორისთვის, მშვილდოსნისთვის, მერწყულისთვის.

ელის

უნიკალური კრემი და სასწაულმოქმედი სამკურნალო მალამო

თქვენი სილამაზისა და ჯანმრთელობისთვის!

ქალბატონი ელი ამაშუკელის საგვარეულო მალამო 14 წელია, უამრავ ადამიანს კურნავს. ჩვენმა უამრავმა პაციენტმა დაამარცხა ძალზე ვერაგი სახსროვანი დაავადებები. შეიმსუბუქეთ მტანჯველი ტკივილები და უარი თქვით ნემსებზე, მედიკამენტებზე, ჰორმონებზე და უშედეგო მკურნალობაზე, გადაყრილ ფულზე.

აჩერებს ართრიტის, ართროზის, კოქსართროზისა და ოსტეოპოროზის (და სხვა) **პროცესს ძალიან ეფექტურად; აქრობს ანთებას თიაქარის დროს და უბრუნებს სახსარს ქმედითუნარიანობას; კურნავს მუხლის სახსროვან პათოლოგიებს და ხსნის ტკივილს; კვებავს სახსარსა და ძვალს; აფერხებს სითხის განლევას; ხსნის შეშუპებასა და დასიებას; აცხრობს ვენების ანთებით პროცესს; აჩქარებს გაბზარული ძვლის აღდგენას; ამაგრებს ქსოვილებს და მყესებს; აუმჯობესებს კანის სტრუქტურას და მასაჟის ფონზე ერევა ცელულიტს; ხდის კანს ელასტიკურს; შეიცავს უამრავ ვიტამინსა და მინერალს.**

მალამო არის ქართული საგვარეულო რეცეპტი ბუნებრივი კომპონენტებით.

იმედის კლინიკა

თბილისი, დიდი დიღომი, მირიან მეფის 10ა

imediclinic.com

* ორსულ ქალთა კონსულტაცია
* სამშობიარო სახლი
* პედიატრიული კლინიკა
* გინეკოლოგიური დეპარტამენტი

პროფესიონალიზმი, უახლესი აპარატურა, ოჯახური გარემო

სამშობიარო: 032 229-56-50

პედიატრიული კლინიკა: 032 223-85-80

მამაკაცების საყურადღებოდ!

თუ თქვენ გაწუხებთ პოტენციის დაქვეითება ან სხვა მამაკაცური პრობლემები — ჩვენთან თბილისის ბალნეოლოგიურ სპა კურორტში უახლესი მეთოდით ხდება ამ პრობლემების მკურნალობა.

ჩვენთან არსებული აპარატ **BTL Shockwave therapy**-ის გამოყენებით ძალიან მაღალეფექტურად ხდება შედეგის მიღწევა დაავადებების მკურნალობისას:

1. მამაკაცური პოტენციის დაქვეითება (ერექციული დისფუნქცია);
2. ქრონიკული პროსტატიტები;
3. პეირონის დაავადება (სასქესო ასოს გამრუდება).

ყოველგვარი ოპერაციული ჩარევისა და მედიკამენტოზური თერაპიის გარეშე, სპეციალიზირებული აპარატის მეშვეობით დარტყმითი ტალღებით ხდება დახშული სისხლძარღვებისა და დაზიანებული ქსოვილების აღდგენა. ჩვენ გთავაზობთ არა ერთჯერად დახმარებას, არამედ სრულ განკურნებას. 7–8 პროცედურის შემდეგ შედეგი გასაოცარია!!!

ქ.თბილისი, გორგასლის № 9 (აბანოთუბანი).
სამუშაო საათები 10:00-დან 22:00-მდე.
032 243 90 90, 595-090-033

მაღაზია «ბუკვიცა»

ყიდულობს და ყიდის რუსულ და ქართულ ანტიკვარულ წიგნებს, დაბეჭდილს 1945 წლამდე.

მისამართი: დ.უზნაძის №15, ქურდიანის №2.
574-73-46-96, 243-01-17
555-68-82-90

იაპონელი რეჟისორი	აზიის სახელმწიფო	შუადღის პურის ჭამა	კატისძმაა ველური	წყვეტილად, მოწყვეტით (მუს.)	ქართული ხორც-პროდუქტების ფირმა

ზოდიაქოს ნიშანი	მონასტერი	მიწაში ჩარჭობილი ხიმინჯების მწკრივი	ქართული მინერალური წყალი	ლოდსატყორცნი მანქანა (ძვ.)	რომაელი პოლიტიკური მოღვაწე	ამონაკვეთი თოფის ლულაზე



თარაზულად: 4. წვრილი უკურკო ქიშმიში; 8. მექსიკური არაყი; 11. კუბური ერთეულებით გამოხატული რისამე მოცულობა; 12. წყვილთა ცეკვა; 13. ფრანგი მომღერალი ქალი; 14. რუსი მხატვარი; 15. მუსიკის დიდი მოყვარული; 16. ვალი; 17. თეთრი სამედიცინო ფხვნილი; 18. კოლუმბის ხომალდი; 19. ლერწმის ხალხური საკრავი; 23. ფრანგი გმირი ქალი; 24. მუსიკოსი კრის ...; 26. ძველი სკანდინავიური ხალხური თქმულება; 28. მიმიკის მოშლა; 31. ტროპიკული ხის მერქნისგან მიღებული საღებავი; 34. სათადარიგო მოთამაშე ფეხბურთში; 36. თვითმფრინავის ფრთების ბოლოების მოძრავი ზედაპირი; 37. მოკლე უვადო ხმალი; 40. მეფე მინოსის ურჩხული (ბერძნულ მითოლოგიაში); 44. პლანეტა ურანის თანამგზავრი; 47. აისი, განთიადი; 48. ქართული მოკლემეტრაჟიანი ფილმი; 49. ქალის მოკლე წამოსასხამი (ძვ.); 50. ორგანიზმის აგებულება; 54. ფოლადის ბაგირი; 55. სახლის არასრული სართული; 59. შორეული ნათესავი; 61. კანის სინჯი ტუბერკულოზზე; 63. ხელოვნების დარგი; 64. დელეგატების ჯგუფი; 65. მე-5 ნოტი; 66. ნახევრად დამონებული გლეხი სპარტაში; 67. ლეგენდარული ესპანელი ფეხბურთელი.

შვეულად: 1. სულიერი განწყობილება, ხასიათი; 2. ძველებური ესპანური ცეკვა; 3. იაპონური ავტომობილი; 4. შეხვედრა უმაღლეს დონეზე; 5. ბრძოლა (წიგნ.); 6. პროსპექტი, ხეივანი ესპანეთში (ზოგად.); 7. მოტორიანი ნავი; 8. დესპოტიზმი; 9. ძალიან მაგარი მინერალი; 10. საჩეხი და საჩხვლეტი საომარი იარაღი (ძვ.); 19. ფრანგი ფერმწერი; 20. თაბაშირის სახვევი; 21. მედიცინის დარგი; 22. წრეხაზის ფორმის საგანი; 25. ამერიკელების მეტსახელი; 26. ვაშლის ღვინო; 27. მოსაპირკეთებელი შავი ან რუხი ქანი; 29. პირის ნაცვალსახელი; 30. ტურგენევის მოთხრობა; 32. სასწორის თეფში; 33. ლათინური „რ“-ს სახელი; 35. ჰომეროსის პოემა; 38. ეგვიპტის დედაქალაქი; 39. კრივის მოედანი; 40. საფრანგეთის დიდი რევოლუციის მოღვაწე; 41. ორგანოს კვდომა ცოცხალ ორგანიზმში; 42. ადამიანის ტანი კიდურების გარეშე; 43. მოგზაურობა; 44. მჟავე, მკვეთრი; 45. პრეფიქსი, ნიშნავს „უკან“; 46. ჰოლივუდის მსახიობი მამაკაცი; 51. სამელექტროდიანი ელექტრონული მილაკი; 52. ესპანური ღვინო; 53. ცომის ასაფხეკი პატარა ნიჩაბი; 55. სეზონის გაბატონებული გემოვნება; 56. ფრანგი მწერალი; 57. სამკურნალო მცენარე; 58. ქალაქი საფრანგეთში; 59. არგენტინელი ფეხბურთელი; 60. ბოჭკოვანი მცენარე; 61. წილი საერთო საქმეში; 62. ღორის „დელიკატესი“.

კროსვორდისა და ლენტვორდების პასუხები იხ. 30-ე გვერდზე

ნალექი ქანი	ლოკატორი	სამის რიგობითი რიცხვითი სახელი	პოპმუსიკის ჯილდო	კუნძულ კრეტას მეფე (მით.)	ავტოფარეხი	სადგომი ცხოველებისათვის

კრივი	პათოსით წარმოთქმული სიტყვა	ფულის მისაღები თამასუქი	ჟ. სიმენონის პოლიციის კომისარი	დანელიას ფილმი	თამბაქოს ნაწარმი	ინგლისური წარმოშობის ცეკვა	მსახიობი ... ელიავა

ვარსკვლავები (არ) ხუმრობენ...

სასიამოვნო, სასიკეთო დღე.

პლანეტების ზეგავლენა არაკეთილსასურველია. მნიშვნელოვანს ნურაფერს მოიმოქმედებთ და ნურც ახალ საქმეს წამოიწყებთ.

მოთმინება, თავშეკავება და განსჯის უნარი გამოიჩინეთ.

ნურავის ენდობით, შეიძლება მოგატყუონ. სიფრთხილე გამოიჩინეთ მეგობრებთან და ბავშვებთან ურთიერთობაში.

მოიწყვეთ პირადი ცხოვრება, დახვეწეთ ინტიმური ურთიერთობები, ყველაფერს შემოქმედებითად მიუდექით.

მოვლენათა უეცარი შემობრუნება, ფრიად პერსპექტიული წინადადებები გელით.

მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესება, პროფესიული წარმატებები.

მოერიდეთ ურთიერთობას უფროსობასთან და იმ ადამიანებთან, რომელთაც დიდი ზეგავლენა აქვთ თქვენზე. ნუ შეეცდებით, უფრო სოლიდურად გამოიყურებოდეთ.

რთულ მომენტში დახმარებისათვის მეგობრებს, თანატოლებსა და ახლობლებს მიმართეთ.

ნუ გარისკავთ. გაუფრთხილდით ჯანმრთელობას.

შესაძლოა, გქონდეთ სასიამოვნო და საჭირო შენაძენი.



რეკომენდებულია ინიციატივისა და აგრესიულობის გამოვლენა.

შრომისუნარიანობის ამაღლება. შედეგი დიდად არის დამოკიდებული თქვენს შრომისმოყვარეობაზე.

კარგი სიახლენი, საუკეთესო პერსპექტივა და სასიხარულო მოვლენები გელით.

მოერიდეთ კამათსა და კონფლიქტებს. უარი თქვით ალკოჰოლურ სასმელებზე.

წარმატებას გიქადით ნებისმიერი სახის მგზავრობა. ენდეთ საკუთარ ინტუიციას.

სოლიდურ, ცნობილ ხალხთან და უფროსობასთან კონტაქტი სარგებელს მოგიტანთ.

ნუ გაგიტაცებთ პირადი ცხოვრება და შემოქმედება. უფრთხილდით იმედგაცრუებას.

შეძლებისდაგვარად გადადეთ მგზავრობა. მოერიდეთ ჰიპნოზიორებთან და ექსტრასენსებთან ურთიერთობას.

შეგიძლიათ ცოტა გადაჰკრათ კიდეც. სასიამოვნოა პრეზენტაციებსა და პრემიერებზე დასწრება.

გაფრთხილდით კოლეგებთან, ნათესავებთან და მეზობლებთან ურთიერთობისას.

იქონიეთ კონტაქტი ბუნებასთან, მოუარეთ შინაურ ცხოველებს. იყავით კეთილნი და გულმოწყალენი.

დაარსებულია 1992 წლის 3 მარტს

დამოუკიდებელი და ზეპარტიული

ასავალ დასავალი

2021 წლის 11-17 ოქტომბერი №42 (1402)

გამოდის ორშაბათობით

ISSN 2233-3800

მედიაჰოლდინგი "ასავალ-დასავალი". საგამომცემლო სახლი "ასავალ-დასავალი"

სარედაქციო კოლეგია

აზრი დაცულია აბსოლუტური პრივილეგიით. ფაქტების სიზუსტეზე პასუხისმგებელ ავტორთა განწყობა გადამოწმებას არ ექვემდებარება. მასალის დაუბეჭდაობა არ მოტივირდება.

წერილები გამოგზავნეთ მისამართზე: **თბილისი, 0160, „ასავალ-დასავალი“.**
ტელეფონები: **215-25-25; 215-35-35; (+995) 570-50-50-50; (+995) 570-50-50-70**
„ასავალ-დასავალის“ ვებ-გვერდი ინტერნეტში: **www. asavali.ge** ან **www. asdas.ge**
ელ-ფოსტა: **mail@asavali.ge** ოფიციალური გვერდი ფეისბუქზე:
www. facebook.com/Asavali.ge გაზეთი დაბეჭდილია **„ასავალ-დასავალის“ სტამბაში.**



THE FLAG OF THE UNITED STATES OF AMERICA

This is to certify that the accompanying flag was flown over the United States Capitol on April 26, 2007, at the request of the Honorable Frank R. Lautenberg, United States Senator.

This flag was flown for Lasha Nadareishvili, in honor of the 15th anniversary of the newspaper, Asaval-Dasavali.

Stephen T. Ayers, AIA
Acting Architect of the Capitol

გაზეთი გამოდის COVID-19-ის ბიოტექნიკურ-დივერსიული პანდემიის ხანაში